شیٖنہٕ وَتہٕ پوٗد

ناول

پران کشور

* جُملہٕ حقوق چھِہ مصنف سٕنزِ ناوٕ محفوظ

* ناو :- شٕپن تہٕ وَتہٕ پوٚد (ناول)
* مُصنف :- پران کشور
* چھپن وٕری :- سنہ ۱۹۸۷ء
* تعداد :- ۵۰۰
* موٗل :- ژٕتجِہہ رٕپیہ (Rs. 40/=)

• — کتابت :- محمد افضل اندرابی
• — سرورق :- جی، آر، سنتوش
• — چھاپ خانہ :- فوٹو لیتھو ورکس دہلی

● ــــ پنِنِس رفیق دوست

مرحوم بلراج ساہنی نہ ناو

گوڈٕ کتھ

تَمہٕ گوٚو واریاہ وَق۔ یہٕ اوٚس ریاستہٕ کین سرحدَن مَنٛز
روزَن والین لُکَن پیٹھ ریڈیو ڈاکومینٹریَن ہُنٛد اَکھ زِیٹھ سِلسِلہ
خاطرٕ مواد ریکارڈ کران۔ اَتھ سِلسِلَس مَنٛز اوٚس یہٕ پَنُن ریکارڈنگ
یونٹ ہیتھ تھَنہٕ منڈی پیٹھہٕ پیٚروٚنٛژھہ تران۔ مَنٛز اوس لِفلیاس
گرٛھنک نہٕ پٔروگرام۔ لِفلیاس سٕرکہِ نام وا تان وا تان
لوٚس اَسہِ دوہہ یہٕ اَسہِ پیوٚ سٕرکہِ ہَنا دوٚر اَکِس کوٚٹھس مَنٛز
پڑاو تراوُن۔ دوٚیمہِ دوہہ یہٕ صُبحَس نیٚرہٕ گیٚ سفرَس نیرنکہ
غَرضہٕ ییلہِ اَسی اَتھ تتھ چھٕلتہ لیوہن آرس نِش وآتی اَتہٕ اوس
بکرِوالن ہُنٛدی اَکی ٹاڈی ڈبرَن بارِ گنیرَس مَنٛز پڑاو تراوُن
ہیٚتھو تمُت۔ ژوہ واپاری آسی کٕنھ، اَگبہٕ تہٕ ژھاوجہٕ چھکراوِنہ
آمتی۔ شُرلوٚ اوس درٛمنس پیٹھ ڈاچھ تڑووُمت۔ زنانہٕ اَسہِ

گرٕ بوٚ پیٚٹھ گرٕ وٕ ییٚٹھ والنَس مَنٛز پَنٕنٕ نین مَردَن اَکھ روٚٹ
کَران۔ تہٕ اَکھ باگہٕ لوٚرتٕ بارٕ بکرٕوال اوس ہَنا کھرٕ زَس
پیٚٹھ وٕہ تھٲد رازٕ رٔیوٚش ہیٚشوٕ اَتھ ڈیرَس پَٹھٕ شہٕلٕ
سایہ کرٕتھ۔ یہٕ گوس اُمِس نِش تہٕ ییٚلہٕ اُمی سٕنٛد ظوٕن مےٚ
کٕن پھیٚتوٕر مےٚ کرٕمس سلام۔ اَمِسٕنٛدِس تھٔنٛس پیٚٹھ ووتھلیو
سیٚٹھاہ لوٚبہٕ وٕن اُسٕن تہٕ پھٔھلیوٕ اُمی سٕنٛزَن اَچھَن تام۔
مےٚ بوٚڈ سےٚ ہمت تہٕ لوٚکُس بیٚیہٕ ہنا اُمِس کُن۔ یہ اوس
مِیانِہ کھوتہٕ سیٚٹھاہ تھوٚد۔ اَکھ اَکھ انگ زَن دٲیَن فُرصَتہٕ
سان پانہٕ گوٚرمُت۔ زٕنٛوٚٹھ مانٛزرِیش۔ تھٔنٛس زَن شنگرف
مُلٕتھ۔ کلس سلیٚٹی رنگہٕ تُرٕ سرِدار دستار۔ یہٕ گوس اُمی سٕنٛد وٕتا
وجوٗد وُچھِتھ ہیبتہٕ گَنٛہٕ۔ رٕ ژھ کھیٚنٛچہٕ ژھیوٚن یَتھ دُنیاہس ستی
میٚون رِشتہ۔ مےٚ باسیوٕ تُچھُس سوہ پنٕنہٕ لوکَس مَنٛزووتمُت۔
" آجا۔ آجا۔ او۔ مارولپوٚت"۔ اَمہٕ آوازٕ ژوٚٹ سوہ پنٕنہٕ
مابا یہٕ ہٕنٛد زال۔ تہٕ مےٚ وُچھ اکھ تُرٕ ژٕ وُہرِ بچہٕ اُمِس بکرٕوالس
کُن دوران لوان۔ یہٕ بکرٕوال تہٕ دورلوٚ اُمِس بچِس کُن
تہٕ تُلُن یہٕ کوہ چھ کتھ تہٕ آوٕ مےٚ نِش تہ تحریان ووٚنُن "مارولپوترو"
پیٚتھ کُنی سپدُ بقلیا سہ کِس تَتھ وَنَس مَنٛز راج وٕلہٕ بَس ستی
میٚون گوہ ڈُنیک ملاقات۔ یہ اوس اپریلِن رٕ تھ تہٕ اُمی وُریہٕ

اکنو برس منز بیلہ یہ تُلیل گژھہ وُن حیہ خوتو بنہ ہیندِ بالہ پتہ کنہِ
چوچاگلی تر وُن ژور وَن وونُس اَتہ وُچھ مےٚ بوہ ہے مکروال
راج ولی گرِس بیٹھ بالس کھسان۔ مےٚ کُر اُمِس سلام۔ گوہ ڈ
پٔژ زنو ونس نہ یہٕ اُمی۔ مگر بیلہ مےٚ اُمِس بفلیاشک ملاقات
بادپو وہِ ووٚنہ گرِ پیٹھ بوہن۔ دس یوس کرِتھ لوٚگ اَسی سینتی
پکنہِ۔ مےٚ پرژھ اُمِس اَپندِس ڈیرس متعلق، مٔژن مرٔن
متعلق۔ تمی ہوو اِشارہ ہیٖوٚرکن کوہ ہہ تھنگس پیٹھ ووہ تم وِرِن
دِہِس کُن۔ مےٚ دِژ ہیٖوٚرکن نظر۔ اَتہِ گام بارِن منز باگ اَکِہ
گجرِ ڈوکِ خدوخال دِژ نِنھ۔ ییمہِ منز بہِ دِہ نیران اوس۔
اُمی کوٚر اَسہِ سال ڈیرس نش ینک۔ مگر اَسہِ اوس چوچاگلی ترِتھ
تُلیل وٲتِتھ بی، ایس، ایف کِس کمانڈنٹس سینتی لنچ کرُن۔ راج
وُلین ترژو بہِ لوٚزِتھ ٹھاہ کھاہ کران اَسُن نہ ووٚنُن "نصف شب
کو پہنچو گے تُلیل۔ پہاڑ چڑھنے سے بےحال ہو جاؤ گے۔" بہِ لوٚزِتھ
لوٚسو اَسہِ کوٚٹھی۔ تمی ووٚن اَسہ "پہاڑس پیٹھ منز بیہِ تہٕ ناگہ چھہ۔
توٚہی دِزِ بو تنی تھکھ۔ یہٕ والتو تو ری زوٚٹ ہینھ۔"
بہِ وُنِتھ لُزاُی اَکِس جوانِ رعنا پندی پاٹھی گرِس لتھ۔
کھورِ سینتی دِژنس زبرنہ شہ دِژا و نرِجہ ترِجہ کران ہیٖوٚرکوہ
ینلنا اَلِس کُن نہ کنبژن ژِہتنے منز روو شہ وَ نہ کِس گنبرس منز۔

دُپہرٕ ڈلتھ وآتی اَسی تَتھ ناگہٕ جۄہ یہٕ نشِ ہیمِبٕک ییٚب
راج وُلی آسہٕ دیٚت مُت اوس۔ اَسہٕ آس واہ نام سۄہ تے ہرٕ
ییتِس کالس اوس اَسہٕ راج وُلی تہٕ مُشتھ گومُت۔ شاید اوس
پَننہِ جاے ہیٚنتھ زٕ راج وُلیٚن کوٚر اَسہٕ ٹھٔٹھ تہٕ دٕژاو پانسٕ نٔنہ
کٔنہِ پیٚٹھ وانہٕ سٕہ بور۔ ژٔرکہِ نا اَسی شہر باش۔ پٔرہھے یہٕ روٗزٕ مُژ
کٔنہِ پیٚٹھ۔ مگر اَتھ ہُتھ چھٔلتھ بیٚلہٕ اَسہٕ راج وُلی گرِس پیٚٹھ
وَنہٕ ہنرتھ پانس کُن لیوان وُچھ۔ اَسہٕ گَو اَنٛدری ژٕس۔ اَمِس
نٔنے آسی بیٚنہٕ نفر جوراہ گرٕ ہِن پیٚٹھ۔ اَمی تھاو بڈ ژٕوہ چہٕ دُج
اَسہٕ یہٕ وٚہنہ کٔنہ۔ یِنی کِجن مِسہٕ ہنزٕ ترٛامہٕ۔ باقی دوہ لیو نفرو
مُژرووٕ ژٕوہ چہٕ دَجہٕ گنٛڈ تہٕ ترٛاوِکھ کاغذ (۱۰۲) ہمیشہٕ پژٕ بیٚنہٕ مکانہٕ
ژٕوہ چہٕ اَسہٕ رکابن مَنٛز۔ اَکہِ پٔتلہٕ مَنٛز گٔڈکھ تاز تھٔنہٕ دوہ گل۔
بیٚنہٕ مَنٛز دوہ دلاگِتھ چوکٕر تہٕ لۄہ کچہٕ دیگہٕ مَنٛز کوٚڈکھ چھۄہ کہٕ
دوہ د۔ یہ اوس راج وُلیٚن دسترخوان۔ ییٚمی بجہٕ بجہٕ ضیا فرش تہٕ
وازٕ وان پیٚتی دلِتہٕ مٔنے سَپدٛ احساس زٕ یہ زندگی کا آژاہ میٚٹھ تہٕ
ہِشہِ چھِے۔

یتھ کٔنہ گوٚو راج وُلیٚن کردار، ییٚمی یہٕ یژٕو تھِیے دوٕنا شکلہٕ مَنٛز
ہیٚے بُنگہٕ اوشس کوٚرمُت، بحیثیت اِنسان میٚانِس ذہنس مَنٛز
شٕرپیٚتھ۔ یہٕ ہیکہٕ یہٕ رازٕ ویرٕ پیٚٹھ تلبل تہٕ تلیل پیٚٹھ واپس

رانٕ وبیرٕ نام پٔرنہٕ رہنہٕ کالہٕ نہٕ ہٕرد بیٚنی بیہر ونٕس اُمس بکہٕ وال سٕند احسان زانہِہ نہٕ ہوٚر نہٕ بیمہِ منٛے بکہٕ والنٕ ہنٛدِس قبیلس منٛز دلچسپی نِنک نہٕ تہٕندِ ذریعہ گجرٕن ہنٛدس تارٕیخس، تہٕندِس ووہ تہٕ نس بیہنٕس نہٕ کلچرس سٕنہٕ بٕچھ تحریک دِژ۔

چھ چاگلی ہنٛدس اَتھ پرٛاوس پیٹھ کوٚر منٛے راج وُلی یس ستی بیاکھ انٹرویو ریکارڈ یتہٕ منٛز منٛے اُمس پٕرٛژھ "توٚہی چھِو تھکان نہٕ سانہٕ سے وآنس ییکی ییکی گذارٕنس منٛز۔ توٚہی چھِو نا سوچان اَسی تہٕ گژھی کنہٕ اکس جایہِ آباد گژھُن۔"

راج وُلی ین دیُت ہنا دَم دِتھ جواب "تہِ ہِیہ ہرگاہ دِیہہ وِ، شہر تہٕ آ دِتھ ین نہٕ یمن کہہ ہن منٛز آباد گژھن تہِ ہیہ کیٚتھ باسہِ۔ منٛے دوٚیٚس سیٹھاہ رٕت۔ راج وُلی ین ترٛووُاَسن نہٕ دوٚپن "کیٚنژن کالہٕ خاطرٕ ہیتہٕ ڈیٚو کنہٕ مصیبتن چھپے یہ۔ وٕلیسے چھُ منٛے اللہ تعالیٰ ہن واریاہ یآری کرٕمرٕژ۔ لہٰذا یاوٕ سے اُندر رٕژیم سر۔ پُرٕزی چھس دٕپان ووہ ذٕ کرٕہا آرام۔ منٛے چھ واریاہ رٕشتہٕ داری یمہ یآری تمن ستی چھم کنہٕ باتھ کرٕمرٕژ۔ نہٕ کہٕ ووہ ذٕ تہٕندِ سیٚے گامس منٛز قرار۔ لٔڑکہٕ چھِ جوان نِمے آسن جب ہیٚتھ گژھان، ووہ ذٕ ہیے تہٕندِ سے دُنیا چھُ نہٕ۔"

اَمہٕ پتہٕ آیہِ منٛے واریاہ موقعہٕ گجری علاقن منٛز پھیر نٕکلہٕ نیٚنہٕ ین

ژگرِ دوسنن سٟتۍ دوہ تھنکی بیہنکی تہٕ مےٚ سپُد احساس زِ یِم دوہ شوٗے قبیلہٕ ژگرِ تہٕ بکروال ہِمن اَکھ اَکِس سٟتۍ قریبی رِشتہٕ چھُ کانٛہہ ماری منٛڈی، مُشھلِتھ تہٕ پزٕ یاری چھہٕ۔ ہٟہنز زندگی کانٛہہ دِلچسپ چھُ تہٕ یتی کانٛہہ کڑیٹھ تہٕ چھُ۔ ہِمن کوتاہ قریبی رِشتہٕ چھُ قار تَس سٟتۍ۔ بُس ہِمن ہیٚتھ اکہِ طرفہٕ رحمتک باران کران چھُ تہٕ بییہِ طرفہٕ ہِمن واوٕ گلین لاگان چھُ۔ مےٚ وُچھ یِم تہٕ کیتھ پاٹھۍ چھہٕ اکھ لول برٛان تہٕ بیلہٕ یہےٚ قدرت دنڈ بکرا دِتھ ہِمن ہیٚتھ یَتٕ قہر نازل چھُ کران۔ یِم کیتھ پاٹھۍ چھہٕ تَس ہوٚل گنٛڈِتھ مقابلہٕ کرنہٕ نیران۔

پیٚتھ کُنہٕ ہِیو وارٕ وارٕ میٚیا نہٕ ییمہٕ ناولہٕ ہُنٛد پلاٹ تھَفنہٕ۔ مےٚ چھُنہٕ خبر زِ راج ولی بیٚیو اکنہِ کامِس مُنزٕ کِنہٕ وُنہٕ چھُ تمی سُنٛد اتہٕ گنتھ جاری۔ سُہ چھا تیٚیا وہ ذکِرنہٕ تہٕ۔ مگر مےٚ دیٚتُھ تَس ییٚتہٕ کیٚس اَکِس ژگرِ کامِس مُنز قرار۔ ہِمن کوہ مَن ہٟنز کوہ چھِ مُنز آباد اَکِس کامِس مُنز۔

یہٕ پلاٹ وارٕ وارٕ وونَس مُنز تہٕ راج ولی بُن کردار گرنَس مُنز اوس مےٚ برٕ وٕنہہ کنہٕ اَکھ یادٕ وار ماڈل تہٕ۔ سُہ اوس میٚون لوکھ دوست عظیم فنکار بلراج ساہنی۔ اَسہٕ اوس بکوٗٹھ اَکھ پلاٹس پیٚٹھ اَکھ زوردار فلم بناونک منصوبہٕ بنوومُت۔ راج ولی یٚنہِ کردارَن اوس بلراج جی تیٚوٗت متاثر کورمُت زِ تمۍ اوس یہ کردار پانہٕ ادا

کرنٕک فاصلہٕ کوٚرمُت۔ چنانچہٕ اوس سہٕ میٚنے پَنٕنہِ لگنہٕ ژِ ناولہِ
برٛونٹھہٕ گرٛژھِ اَکھ پلاٹ پیٹھ فلمی مسوٚدٕ تیارٕ سپدُن، اَتہٕ کینٛہہ
لیٛوکھ میٚنے گوٚو ڈٕ سکرین پلے۔ مگر موتَن کرٛ نہٕ بلراج جیٛس یاوری
تہٕ میٛون یہٕ راج دِلی نیوٚ دَ فیٖچہِ شیٖنہٕ مانہٕ وَچھس وُلیتھ پانَس
سیٛتۍ آبدِ بیٖنہٕ کِس شاعرَس مَنٛز۔ تَتہٕ پیٹھ چھِ صنہٕ میٚنے فلم سکرپٹ
اَکھ لاگنَس وۄہ نَدٕ سے کران۔ فلم کرٕ بنہٕ۔ بنٛیا تیا کینہٕ تہٕ نہٕ ہیکہٕ
نہٕ بہٕ وُنہٕ تھ۔ لہٰذا اَتھ میٚنے ناول لیکھنٕچ وارِیاہ کالہٕ پیٹھ مُلتوی
کرٕنہٕ آیہِ۔ کامہٕ دَرِ دست تہٕ سوٚ چھِ تَوٚ ہیٚ برٛونٹھہٕ کنہٕ یِیہِ
کنواس فلمی سکرین پلے کھوتہٕ سیٹھاہ وسیع چھُ۔ یہٕ کیٛتھ حدس تام
چھِس یَمِن عظیم لکن ہُنٛزِ زندگی ہُنٛزِ عکاسی کرنَس تہٕ قدرتَس سیٛتۍ تہندِ
یِ ہِشتہٕ شادت پیش کرنَس مَنٛز کامیاب روٗد مُت تہٕ ہیکن تِمے لُوکھ
وَنِتھ یِمَن متعلق یہٕ ناول چھُ یا تِمو ہی یِم یہٕ ناول پرٛن۔

کاشُر زَبان پرَن وٲلۍ چھِ سیٹھاہ کم تہٕ اَسۍ یِم کاشرِس مَنٛز
لیکھان چھِ اَمہِ کیٛنۍ سیٹھاہ پَس ہمت گژھان۔ اَدٕ کیٛنۍ چھُس بہٕ
ریڈیو کشیٖرِک خاص کرِتھ اوتار کرشن رہبر جیٛن مشکوٗر یِمو یہٕ ناول
حرف بہ حرف نشر کرِتھ لُوکن تام واتہٕ ناو۔ بہٕ چھُس پنٛنِس رفیق
محمد یوسف ٹینگ صابن سیٹھاہ ممنوٗن یِمو ییٚمہِ ناولہٕ ہُنٛدۍ
کیٛنٛہہ حصہٕ پرٛکنہٕ میٚنے یہِ چھاپنٕچ تحریک دِژ۔

بہٕ چھُس جناب موتی لال ساقی تہٕ بشیر اختر صابن شُکر گزار یِمَو یِمہٕ کِتابہِ ہِنٛدِس مسوٗدس شیٖر پآر کٔرنَس تہٕ چھاپنَس منٛز مدد کوٚر۔ بہٕ چھُس محمد افضل اندرابی جیٖن تہٕ سیٹھاہ شُکر گزار یِمَو وارِیاہ کامہٕ اوٚک طرف ترٲوِتھ یِمہٕ ناوٕلہٕ ہٕنٛز کِتابت کٔر۔ پننِس ماٹھس بآیس سنتوش جیس شُکریہ کرُن چھُ ہنا مولوب تہٕ کیاز سانہِ کینٛہہ کرنچہٕ کوٗشِشہٕ چھہٕ ہمیشہٕ قریب قریب مُشترکہٕ روزان تہٕ یِتھ کوٗشِشہِ منٛز تہٕ چھِ تِم برابر کی شریک روٗدی متی۔ تہٕ بیٚیہٕ بآیس کیاہ شُکریہ کرِ کرٕ۔

ریاستی کلچرل اکیڈیمی دیُت منٛے یہٕ ناول چھاپنہٕ خاطرٕ کم کاسہٕ مالی مدد۔ غنیمت چھےٚ۔ یہٕ ادارٕ تہٕ ریڈیو کشمیر تہٕ نے آسہٕ ہن سانِ بٕ نارٕ منٛز زبان بوٚہسہٕ "کشمیرِ پیٚچ" اصلی علامت چھہٕ آسہٕ ہے بلکل یتیم گامٕژ۔

آخرس پیٹھ چھُس بہٕ یہٕ موقعہٕ غنیمت زانان پننِس لوکٕٹِس برادرٕ منوہرنہٕ تہٕ پننہٕ شریکِ حیات شانتا یہٕ ہنٛد حق نِکھٕ والنک یِم مِثالی سٹھاہے ظالم نقاد چھہٕ تہٕ یِہنٛد سٹھاہے مفید تہٕ بے باک تنقید تراے منٛے وُنیک نام وتہٕ ہاوِ کرٕ روٗد دِ۔

پران کِشور

ناوِلؔ

۱

وُنلہٕ گیہٕ زِچھلہٕ۔ اَکھ چھَل کھَنٛزواہ وارِ ہیوٚر تہٕ لَجۍ سنگرن ہٕنٛدِس شیٖرس
تہٕ بٔیاکھ گیہٕ بالہٕ کِس بوٚنٛہِس اَندس لارِتھ۔ یِتھے سنگرا اَتھ وُتلہٕ تیٚچ کٔنۍ گاشراوِتھ
ہیٚتِن یِنۍ وُنلہٕ ہٕنٛزِ بہٕ مٔلمل تنے پہٕ۔ تہٕ یِتھے پرٛا گاش ہَناہ پٔرزٕلیٚو پہٕ وُنٛل پہٕ نے
پہٕ تہٕ اَتھ تیٚچ کٔرِ پیٚم بال توٚت تام وَہرا آوِتھ آسی یوٚت تام نظر ہلان آس، ہیٚتِن
گٔنۍ نیرنہٕ تہٕ بیٚنہٕ لَس وُنٛل زیادٕ پہٕ نے ہٕرا آس، تِتہٕ ہہٕ زٕنجہٕ گجٕری کوٚٹھ آسی شٔرٕ مہر
کرِتھ یارِ گنہٕ زِس مٔنٛز بوزنہٕ یِوان۔ وُنلہٕ ہٕنٛدِ دآیرِ مٔنٛزٕ اوس بہٕ گام سۭتہٕ پٕنہٕ مایاتہٕ
ہٕنٛزِ اَکھ چھَل باسان۔ خالوٚ لٔنٛشہٕ ژھینہٕ گوٚمت اَکھ ژٕلیوٚہ۔ ژوٚ واپارِی آس ژھوپہٕ۔
کھوٚژِ وِنٛز ژھوپہٕ پنہٕ میٹھ، شہٕج ژھوپہٕ۔ سوٚرے اوٚس نادلوٚکھ اوس مَژِ نِنٛدرِ۔
گاش پیٚو۔ وُنلہٕ گیہٕ تِتہٕ تہٕ آبہٕ وۄہ لٕیارِ رٔنگن وَلنہٕ۔ ہَنہٕ ہَنہٕ ہیوٚتِن بہٕ گام نوٚن
نیرٕن۔ ساروٕے کھوٚتہٕ نوٚن اوس اَکھ گجٕرز کوٚٹھ یُس گامہٕ ڈٕنٛدِس پیٹھ ہَناہ
تھزرَس اوس۔ زَن تہٕ سارِ سے گامَس رآچھ کران۔ یہٕ کوٚٹھ اوس ضٔیچہٕ گاشَس

بلکل ڈیکہ۔ دآرائس یَلہ تہٕ اَتھ دارِ تلہٕ کِنہٕ اوس پہلی ہوُن ڈاپھ تژاآوِ تھ۔ دوٗرِ
دِژ کو کرِن بانگ۔ اَمی ہوٗنی کوٗڈ کاڈ تہٕ ووٗتھ تھوٗد۔ کھونکھن تھوُون
دارِ ہِنز دم دارِ پیٹھ تہٕ زَن اَمہٕ کوٹھہٕ کین بکھن درِن وَنُن اوسُس زوٗ تھو
گاش آو۔

یہٕ گجری کوٹھہٕ اوس باقی سارِنے کوٹھن ہِنٛدی پاٹھی پَس مگر ڈولہٕ اوس لوٗد.
اُنٛدرٕ اوس وُنہٕ اَنہٕ گوٹ۔ مگر نیبر یِم گاش اوس دارِ کنہٕ اَژتھ دارِ نَیرِ دِیکھے
ژھگراونہٕ آمت۔ اَتھ سوٗتِس گاشَس مَنز آسی اَکِس ژادرِ تَل اَکھ بُڈ تہٕ
بُڈرِ شونگِتھ۔ یہٕ کوٹھہٕ اوس راج وُلی تین۔ راج وُلی اوس کھوت شانٛدِ کھ
مَنز نیندرِ کھرہ کھ کَڈوُن تیتھے سہٕ شاہ اوس تژاوان تَسنٛد زیوٗٹھ سفید ریش
اوس تھوٗد گژھان وُتھو وُتھی۔ کھووُرِ اآس راج وُلی خانَس گرٕواجینِ ریشما اَچھ
اَجہٕ وَہرٕ آوِ تھ نیم خآبی ہِنٛدِس عالمَس مَنز۔ کوکرِن دِژ کوکھس نکھے بینٛہٕ بانگ۔
تَمہٕ پتہٕ ووٗتھ دوٗرِ بیاکھ کوکرا فرض آدا کرنہٕ۔ یَمیہٕ پتہٕ زَن تہٕ گامہٕ کین کوکرَن
مان لِج۔ اَتھ مَنز گیہٕ دبدراہ اَکھ تہٕ شاآمِل۔ وَقیُس تھکھ دِنہٕ زَن بہتھ اوس
گومت گو یکدم بیدار تہٕ وُچھان وُچھان گژھ زلیو یارِ گَنبُل جاناوارَن ہِنٛدِ بول
بوشہٕ سیتی۔ اَمہٕ بول بوشہِ مَنز ووت تلیو ہنگہٕ منگہٕ دوٗرِ کستام چھرِکہٕ شَنٛد صدا۔
تھُرٕ زاوِج تہٕ صاف آواز۔ ریشمایہٕ مژراوِ لُوٗرِ پاٹھی اُچھ۔ پہلی ہوُنی وول
یکدم دمہٕ دارِ پیٹھ کھونکھن بون۔ کَن گیس کھڑا۔ زَن شانکنہٕ لوگ۔ زیہٕ آواز
ہے آیہٕ نہٕ کتہٕ۔ ہناہ ٹھہرِ تھ گیہٕ بینٛہٕ آواز۔ یمیٚک جواب دِیو تہٕ میلیو کنیو
پکھوہٕ دیت۔ ریشما پھیر خاندارِس کُن تہٕ تَس دِژُن زیر۔ راج وُلیَن کرٕ اہنرارَ
تہٕ دِتُن نرِ پھرِن۔ "کیا گژھی۔ اوٗنہہ۔" ریشمایہٕ پھیر کھیٚو کھ ڈٹھ بینٛہٕ پانس کُن۔

"بوزان چھکھ ؟" ووٚنۍ ہیٚژن کٔنہٕ کھیٚلِچ آواز صاف کٔن گژھنۍ۔ بڑا نٕد پیٚٹھکو ہۄنۍ تٕل دٕم ووٚہ پھرارٕے لاگِتھ۔ نیٚبرٕ ہیٚژن ووٚنۍ لۄکن ہنٛز لوٚت کتھ کتھ گژھنۍ۔ راج وٗلی ووٚتھ کھوٚتہٕ وَٹھ ٹھیکہٕ رٲوِتھ ہنا تھوٚد۔ کٔلہٕ پھِرِن دارِکٕن تہٕ لۄگ کن دِنہٕ۔ ہۄن آو ووٚہ پھان ووٚہ پھان دارِنش۔ راج ولی گوٚ ووٚنۍ یکدم تھوٚد ؤتھِتھ تہٕ کوٚڈن پان دارِکنۍ۔ ووٚنۍ آس لۄکن ہنٛز آواز زَن تہٕ چھوکہٕ چھوکہٕ پوان تہٕ دوٗر گژھان۔ ریشما یہٕ دیٚت ژادرِ ہلوٚاوٚک طرف دارِتھ تہٕ اَتھ سارِ لٔج دارِکٕن دَونہٕ۔ "تمہٕ ہا آیہٕ نیٚر۔ بوزان چھکھ نا چیٚری گیٚنش" ریشما یہٕ ہنٛز آواز مَنٛز آس تھر تھر۔ خوشی ستۍ آس سوٚ برٕ ٹکہٕ آمٕژ۔ راج ولی پھیوٗر پوٚت تہٕ ژٔٹ ریشما نزٕ بن مَنٛز۔ "ہےَ، ہےَ۔ تمبہٕ لیکھ کیا زِ۔ ٹھہر، ٹھہر۔ وٗسی پیٚکھ۔ ڈَب لگی۔" ریشما یہٕ موٚکلوٚ ہکہٕ پان تہٕ ہیٚژن برس کٕن دَونۍ۔ راج وٗلیٚن کٔر اَکہِ اَتھہٕ تمُس کقمَہ۔ تہٕ دوٚیمہِ اَتھہٕ پلہٕ نوٚوڈن تہٕ کجہ پلیٚٹھ کسٕ دَستارَس۔ دَستارہٕ اوٚگرِ تھوٚگرِ کلس پیٹھ تھاوان مٕژ روو تمۍ برٕ تہٕ ریشما اَکھس تھیٚپھ کٔرِتھ دڑاوٗ آنگنس مَنٛز۔ اُسنٕد ہۄن آو ووٚہ پھان ووٚہ پھان تہٕ ہیٚژن راج وٗلیس تہٕ ریشما یہٕ گٔنڈھ کٔرنۍ۔ ویسے چھُ گجریس یا بکروالس ہۄن تبٕھتہٕ بیٚنۍ لوٗج بیٚس تس نہٕ صِرف حدٕ کھوٚتہٕ زیاد وفادار آسان چھُ بلکہ بیٚس تَس ہتہٕ ژنٛگی بلہٕنان تہٕ چھُ۔ مگر راج وٗلیٚن ہۄن پاتشاہ اوس باہ وُہرا آسِتھ تہٕ حدٕ کھوٚتہٕ زیاد دِتہٕ ژوٚک تہٕ برابر موٚہنیوٗ پنٛدی پاٹھۍ خدمت کران۔ راج ولی تہٕ اوس تس اولادٕ پنٛدی پاٹھۍ رٔچھان۔ راج ولی نمبوو رٕڑھ کھنڈٕ تہٕ ووٚنۍ شوٚنِ اَکھن مَنٛز روٚزِن پاتشاہ سُتنٕد کٔلہٕ تہٕ بڈٕ ٹا ٹھنیا یہٕ سان ووٚن تَس "خبر چھیم، خبر

چھِم پاشاہ گامہٕ گبر ہیٚتن ینیرِ لوٚت کھیرِ زِ۔"

تیٚتھے راج ولی یِنہٕ نِس ہوٗنِس ستۍ کنِہ اوس کران یارلو پٔتھ کنۍ کوہہٕ کھنگرٕ پیٚٹھ گٔیہ کرٕکہ۔ " ہیوٗ فیاضا ہو! ہر بازا ہو! جبٕ ہوٕ ہیٚتن واتِنۍ۔ راج ولی خانا ہو" راج ؤلِین پرٕ زنوو بہٕ صدا۔ یہ اوس مستان خان۔ گامہٕ موہ قدم۔ راج ولی خانَن ترٕوو پاشاہ تہٕ گوٚ ہکہٕ تھوٚد ؤٗرِتھ۔ کوہ ہہٕ کھنگرٕ کٕن پھِرِن کلہٕ تہٕ گرٕزوِنہٕ آوازِ مَنٛز دِتنٛ واپس ناد۔ " مستا نیا۔ یہ کیہو آس ہا"۔

راج ولی آسہٕ ہے ؤرِی یہ شیٚٹھ پانٛژ ہا کٹھ۔ دِرو دور ہیٚوہ تھوٚد قد۔ دوہ کنۍ پھیٚکۍ سنگلاخ سینہٕ۔ تھِس اوٚس زٔن تہٕ نوٗرِ پشپان۔ وآنسہٕ اوٚس صِرف میٚتھے اوت اَتھ پھیوٗرمُت۔ وُنہٕ تہٕ اوس پانٛژہ مَن موٗنٛدٕ کنۍ زوٗن نکھۍ تلِنتھ ہیکان۔ سہہ سنٛز ہِش گرٕزوِنۍ آواز آس راج ولی خانہٕ پنٛدِس اَتھ برجستہٕ وجوٗدَس زیادٕ ؤجاہت بخشان۔ گامَس مَنٛز آسۍ ؤیسے زیادٕ ترٕلوکھ جٔمہٕ کنۍ لوٗناآئ دِوناہن ہوکٕ۔ مگر تیٚتھے راج ولی خان تمَن مَنٛز باگ ایستادٕ اوس سپدان سارِنۍ ہُنٛد آب وتاب اوس چھتان۔ اَمہٕ کنۍ تہٕ، پننہٕ کھوٗلہٕ وِنہٕ مِزازہٕ کنۍ اوس راج ولی خان سارِنۍ گامچ شوٗب لِوان مانِنہٕ۔ سہٕ اوس سارِنۍ لوٗٹھ۔ لوکٕٹن ستۍ لوکُٹ تہٕ بٔڈِن ستۍ بوٚڈ۔ نہٕ ترٕشے ؤرِی بروٗنٹھ تام اوس سہٕ تہٕ گامہٕ کٕبن ستۍ جبٕ ہیتھ نیرِس کھسان ہیٚلہٕ تمِ سنٛد گھوہ تہٕ کمو آنسہٕ گجرِ دِنہٕ ہکنہٕ کنۍ گامے روزان آسۍ تہٕ پننہٕ پننہٕ زمینِہٕ دٕ جہٕ واتان آسۍ۔ مگر نہٕ ؤرِی بہٕ ؤنہٕ ہیوٗ تنٛ تَسنٛزگرٕ واجہٕ ریشایہٕ اَچھن گاش سوٗتنٛ۔ اَوٕ کِنۍ اوس

وۄنۍ راج ولی گٔری روزان۔ زمینَس واتان تہٕ ریشما بہٕ کٲتھ رۆٹ کران۔
یمَن اوس کنُے اولاد۔ قمرو۔ اولاد دِاد آسی یم دوٚہ شوٚرے باژ اَستانہٕ اَستانہٕ
پھیری ہیتھ تہٕ کھانٛدرٕ پتہٕ وُہرٕ وُہری اوس یمَن رازدانہٕ ہٮ۪نٛدس پیر بابا سٕنٛدِ
اَستانہٕ دُشِ گنٛڈِتھ قمرُ زامُت۔ قمرُ اوس وۄنۍ جوان سپُدمُت تہٕ راج
ولی خانُن جَب ہیتھ اوس سُے باقی گامہٕ گبرَن سٟتۍ نیرِس کھسان۔ قمرُ اوس
وَنہٕ موٚت۔ تہٕ وَن، بال تہٕ آرٕ وُچھتھ اوس نہٕ تَس پانَس تام روزان۔ تیٚوٚت
اوس سُہ قدرتہٕ کِہن نظارَن مَنٛز شرپتھ گژھان زِ بیمہٕ دین دُنیاہٕچ آسس نہٕ
خبرے روزان۔ ساری آسی وَنان زِ یہٕ چھُ زامُت رازدانہٕ ہٮ۪نٛدس پیر بابا
سٕنٛدِس مزارَس ہیتھ دُشِ گنٛڈ نہٕ پتہٕ۔ لہٰذا چھُ اَمِس تسنٛزے نظر۔ تَس تہٕ آسی
کوٚہہٕ تھزرٕ ٹاٹھ۔ مَہ دُنیٚوٚس کینٛہہ۔ قمرُ تہٕ اوس ماجِ ہٕنٛدِ جسہٕ۔ تِتھے وۄنۍ ت
تشکیل تہٕ یہٕ تہٕ مزاجہٕ۔ مگر اوس یَنا کُنے زوٚن تہٕ الگ روزن وول۔

اَتھ گامَس مَنٛز آسی ساری یِہنٛز گُذارٕ ٹھیک پاٹھی کران، نہٕ اوس کانٛہہ
اُمیر تہٕ نہٕ کانٛہہ یتھر پیٚوٚمُت۔ ساری آسی مکانَن پانٛژھ پانٛژھ آٹھ آٹھ
ڈارنہٕ یِہنٛز یِہنٛز جَب تہٕ۔ راج وٚلی اوس اِہِہوٚ کھ یَنا ڈکھی جَل تہٕ کیاژٕ یِم آسی
گرَس ترٛ بیے باژ۔ ریشما اَس راج وٚلیَس گرٕ گرِ وَنان زِ جَب آسنہٕ کانٛہہ حوالہٕ
کران نہٕ قمرو آسنَ زمینَس لاگان۔ مگر راج ولی اوسُس وَنان زِ یہٕ گوٚ گامہٕ
دستوٗرٕ ہیٚنٛٹھی نیرُن۔ لُکھ وَنَن۔ "وُچھ سا گرٕ وٕنڈ کیا چھُ بنیوٗمُت۔ خانہٕ
مآلِس چھُ کھوٚٹھِس تَل تھاوان تیٚتھ نہٕ ژھٹ لگِس،" بلکہٕ گوٚژھِس قمرو
مانُن۔ سُہ اوس وَنہٕ موٚت۔ سُہ اوس ژٕاران زِ شیٚہن کرٕ گلہٕ، وَنٛدٕ کرٕ

سور۔ نتہٕ کرِ سبزَن، ہیتھ زَن سہٕ ٹھیشپہٕ نیرِتھ وُڈوِ کھسہِ آکاشَس۔ ہوٗتھ ییٚتھےٚ اَنٛدٕ نٛکھی کین تھَدیٛن کعہ ہَن ہٕنٛزَن کھوٚتن مَنٛز ییٚن تہٕ مرگن نیتھوٗر واہرِ وآتھ مُحلہٕ وُتھرِن کران اوس گاہکہٕ جوان آسی پنٛن پنٛن جب ہیتھ مرگہٕ چھاوتہٕ نیرِان تہٕ ییٚلہِ ہرُ دپنٛز زرد اَتھ وَہراوان اوس ییم آسی واپس گرہٕ کُن پھیران۔ یہٕ اَتہٕ گژھ اوس شاید آدنہٕ کالہٕ پیٚٹھے یِمَن کعہ ہنہٕ کھوٚتن مَنٛز چلان روٗد مُت۔

ییٚمہِ لٹہِ تہٕ آس شینہٕ پنٛنہٕ پیٹھ وَنٛو وُستھ گامہٕ یارِن مَنٛز تیز پیرِ ترٛاونہٕ وُنٛدک پے دِنہِ آمٕژ۔ تہٕ ییٚنہٕ پیٹھ سعہ آمٕژ آس تٔتہٕ پیٚٹھے اوس سوٗرے گام پنٛنہٕ ہن گبرَن ترٛاران زِ اُزٕ نتہٕ اَزٕ واتن تِم پنٛنی جب ہیتھ واپس لہٰذا آس نہٕ گامہٕ کہِ وہ لسنہٕ ینٛچ کنتھاہ نوٗکیٛہنٛہ۔

"راج ولی خانا ہو! یِکھ سا ڈُلہ ڈُلہ۔" مستان خانٕنٛز آواز گرٛزیہٕ بیٚیہٕ۔ راج ولی خان ووت رشیمایہٕ نکھہٕ لیو سہٕ پیتِس کالس آنگنہٕ نبر وآژمٕژ آس۔ تمہٕ رُکاو رشما۔ "رشیما! بہٕ گژھے ڈکرِ پٔکھ تہٕ چون گوٗبر تمرو تہٕ پنٛن جب ہیتھ ییمے ڈُلہ ڈُلہ واپس۔ ژٕ پیار ییٚتی۔" "نہ بہٕ تہٕ ییمے ژٕ ییٚہ ستی۔ مےٚ چھُ وُنہٕ رژہ کھنٛڈ زوٗ اَچھن۔ آفتاب ہیوٚتن شاید کھسُن۔" رشمایہٕ ووٚن راج ولی خانس کُن وُچھنہٕ ورآے تہٕ قدم ترٛاوٗن ترٛوٗہہ کُن۔ مگر کھوٚنت لوٗگس نہٕ آیہِ بعون کُن وُکرٛاونہٕ یہ نے راج ولی خان پانَس ستی رٹہِ ہیس۔ "اَچھا، اَچھا، یِکھ۔ مگر جلسہٕ سان۔" راج ولی ییٚن گرٕ رشمایہٕ اَتھس تھیچھ تہٕ لوٗگ ڈکرِ کھسنہِ۔ پاشاد اوس نہٕ وشٛران کرنہِ۔ سہٕ اوس وولسنَس ییتھ اَتھ ڈکرِ ہیٚرِ بعون تہٕ لبعہٕ نہٕ

ہیۆرٕ کران۔ زٕن تہٕ یمَن دوٚشوٕنٛی وَنان اوس زِ دٕوان کو نہٕ چھیو۔ یہٕ ڈٔکر
آس ریشاپہٕ لوٚہ کچار پیٹھٕ وٕبٔزٕ سوٚ آس اَرتھ ڈٕکس تام ٹٔلی کھسان تہٕ ٹٔکی
وَسان۔ تَس اوس ڈٔکرٕ پیٹھٕ کھٔسِتھ بوٚن کُن وُچھن سبھاہ خوش کران۔ اَمہٕ
پیٹھٕ آس کنگن تام سیٚوٚد نظر واتان۔ کلیوٚ مُنٛزِ بالہٕ داہتو وَسہٕ وِنہٕ گنگاپہٕ
ہٕنٛز دوٚہ دِکوٚل وُچھتھ اوس تَس زٕن روٚوِمُت لوٚہ کچار گُذرِتھ مُت وق تہٕ
زِندگی ہنٛدِ بٕن مِیٹھِس زٕہن ہُنٛد شیٚہجار واپس پھیرتھ یوان۔ اَمہٕ کوٚلہٕ
ہنٛدِ بٕٹھو بیٚٹھی اوس راج وٗلی تہٕ تٔمی سنٛد لوٚہ کچار گذریوٚمُت یَیلہٕ تِم بکوَتہٕ
کرٛالہٕ موٚنجہ تہٕ ژوٚہ کہٕ ژٕ ذکُڈ نہٕ گرٛھان آسی۔ کرٛالہٕ موٚنڈی تہٕ خشک ڈوٗلۍ
گوبہٕ کھیلنہٕ آسہٕ یمَن دوٚشوٕنٛی خوش کران تہٕ آسی کنگا پہٕ ہٕنٛدِس بٕٹھِس پیٹھ
یَیلہٕ اکہٕ دوٚہہ اکس یار تٔرٛ ٹھ یینہٕ ریشا گیہٕ ہکہٕ راج وٗلی ہنٛدِس کٔشا دٕ
وُچھِس سٕتی لارتھ۔ ساری سپہ بَدن تَس آہِس ٹھر ٹھر تہٕ ییتھے اَچھ مٕژرا وِنہٕ
اپار آہِن یار ریٛہہ گنڈمٕژ۔ تہٕ اَمہٕ پتہٕ یَیلہٕ راج وٗلیَن سوٚ زور پٔٹ یَن مُنٛز
اُٹھتھ وُچھس سٕتی پھیرِٹ تَس باسیوٚ زِ یار ہٕنٛز یہٕ ریٛہہ ژاپہٕ تٔسنٛدِس
ساری سپہ بَدنس۔ تَس سپُد احساس زِ تِم چھِ وونی بالغ سپُدی متی۔
تَس گو گمہٕ سٕران تہٕ سوٚ دزاپہٕ وار وار راج وٗلی ہٕنٛز دٔرلوٚ مُنٛز تہٕ ہیٚوٚن
گام کُن گٕھژُن۔ راج وٗلی اوٚسن نکھہٕ نکھہٕ پکان۔ اکھ لطیف احساس اوس
دوٚشوٕنٛی مُنٛز ووتلیوٚمُت۔ دوٚشوٕنٛی اوس باسان زِ سوٚرے اوٚنٛد لوٚ کھ
چھُکھ یمَن اکہٕ نوٚو اَنہار بنٕرٕ آلوان۔ گام اُژنہٕ برٕ ڈٔہہ ژٕکے پہٕ ریشا ڈٔکھ رٔ یُہا۔
گوٚڈٕنچہ لَٹہٕ تُجن اَچھ ٹھوٚد تہٕ وُچھِن یٔنِس وَتہٕ پٔدس پیٹھ راج وٗلی اِستادٕ

اُمِس کُن لولہٕ ہٕرٕو جٔشمو وُچھان۔ ریشمایہ آو اَسُن تہٕ کَنی ٹھکہ کڑن
تہٕ گیٚیہ یارِ کنہٕ رَس مَنٛز غآب۔ راج وٕلِین کوٚر گرٕ وآتِتھ جِگرٕ تہٕ وۄنُن
ماجہِ زِ شہ کرِ ریشمایہ ستی کھانٛدر۔ ماجہِ وۄن راج ولی ہشدِس مآلِس
لال وٕلِیس تہٕ تمی کٔر ریشمایہ ہٕنٛدِس مآلِس ستی کتھ۔ تَس آیہ نہٕ پٔرٛھ۔
تہٕ تیتھ کنہٕ سَپُد از برٕ وٕنہٕ قریباً پنٛژاہ وٕری یمَن دۄن لولہٕ مٔتین مٔتُل تہٕ
تَنہٕ پیٹھٕ پٹھیس مارے تہٕ محبت یمُو اَکھ اَکِس آلُو تتھ پیٹھ اوس گامُو گامَس
رَشک۔

یہٕ ڈکر اُس ریشمایہ ہیٚر وٕیترِ زٕ اَچھَن وۄنی گاش کم آسنہٕ باوجوٗد
تہٕ ۂیژن سعو اَکھ دٔور دٔو کھسنی تہٕ وُچھان وُچھان دزایہ راج وٕلِیس
برٕ وٕنہٕ۔ تیتھ کاس آسی ڈکرِ پیٹھ قریب قریب سآری گاہکی لوٗکھ
سمیہ ہتی۔ پزٕ تھ وٕری یکِہ پآٹھی لگہ وۄنی اَتھ گامَس تہٕ اَنٛدی پکھی کین
گامَن توٗت تام دِوَے لیوٗت تام نہٕ سآری جوان والیَن پَنٛن پَنٛن گرٕ
واتن۔ سآری کرَن نیاز۔ چھپہ تہٕ مایہ بنہٕ۔ گرٕ گرٕ پیہ پاگر اونہٕ۔ حملہٕ
پرَن ذاتہِ پاکَس کُن زِ جَب تہٕ پوکھٹو، کٔنٹھ گَبہِ تہٕ ہٕرے یہ تہٕ نیچوٗی
گبَر تہٕ پھیری وارِ پآٹھی گرٕ وایس۔ لہٰذا اوس ڈکرِ پیٹھ کنہٕ زَن تہٕ میلہٕ
لوٗگ مُت۔ اَتھ میلَس مَنٛز آسی جوان گبرِ کمے یہن۔ زیادٕ یہَن آسی
بلہٕ تہٕ اڈُر۔ مگر زنہٕ آسہ پزٕ تھ وآتِنہٕ ہٕنٛز۔ لوکچہ تہٕ بجہٕ تہٕ۔ جوان
کور آسہ پاقین نشہِ ہٕناہ اوٚری ہُنٛد یہَن زٕو تہٕ ژٕو تہٕ کیتھ کران
تہٕ کھکھر ماران۔ سآری آسی لوٗن کُن نظر تھاوِتھ یَنہٕ نِین پَنہٕ نِین

ٹاکھِبن گوہ برن نایِن بدِ کڈنچ کوشش کران۔ اَفتابہ اوس پوٗرِ کِنہٕ
رُسے رُسے کران کھینچہ کوشِشہِ لوگُمُت تہٕ پَننہِ ہاہہ سِتی اَتھ ہَر وَنس
شِٹھے ہتس ماحولس وُٹشناونک سَتر کران۔ اَمہ ڈکرِ ہیٹھ دوٗیمہ طرفہ
وَسِہ وِنِس بالس اوسُن ووہٕ ذ نابِچھ ہیوٗت مُت ہیُوٗن تہ یارِ وَنہ مُشرِ
اَسِ جب پوٗرِ پاکھٹی ہیوٗر کھسان دزِ شِٹھو گرٛھان۔

راج ولی تہٕ رشیمانہٕ واَٰتی ڈکرِ ہینڈِس شیرس ہیٹھ۔ راج ولی
ژاولکن مَشر۔ سارِ وِ سے تِرٛ آو اُمِس وَتھ۔ راج ولی اوس ووہٕ ذ برونٛہِم
صَفس مَتر۔ اُکرا اَڈِ وَر گجرِ دوٗن بعہ ن کُن اِشارِ کران راج وُلیس۔
" ہکیا چھُ ہکیا۔ ژاپہ ووہٕ ذ یارِ بِن مَشر۔ ہہ.. ہہ چھُنا میرا۔ ہہ کیا
کِرٛہُن دَستارِ گنُڈِ تھ۔"

" آسے گژھِ آسُن۔" راج وُلین بنوو اَکھ پیالہِ ہیُو تہ لوین
پَننہِ گرٛزو نہٕ آوازِ مَشرناد۔ " میریا ہو۔ ہو میریا۔" آواز آیہ اُنڈی
بکھِہ کیو بالو ہیٹھہ پوٗت پھیرِتھ تہ رآو لبہ نہ یارِ بِن مَشر۔ ہَنا گیہ ژھوہ پہ
نہ پتہ آو لبُ نیُم جواب " ہو ہو" پہ آواز نہٕ آیہ بالن چھاونہٕ تہٕ پوٗت
پھیرِتھ آیہ گامَس کُن۔ اُکھی سِتی ڈراو لبہ نہ یارِ لبہ نبرِ کِنہٕ کھیوٗلن دوٗاَ
تہ ہیُو تُن جل جل بالس کھَسُن۔ لیوہ ہے لوٗ ڈاڈ برِ لمبکھ ہیُو سفید
پھمب ہیُو اوٗبرِ لمبکھ۔ سِتی سِتی اوسکھ زرد رنگہ ہوُن دوان تہ
دوہ پھان۔ زَن تہ ہکھ دِوان۔ گاہکی ہوٗ ذ بیم وُنشِکھ تام کُرٛی آسی
بہتھ، دَوے یہ بیم وُچھتھ لبہ ن۔ ووہٕ بچھِ رازٕ یہ تُل ژوہ پاری ہیے۔

تہ ہمن پتے دورسے یہ تہ ہم ساری لوکھ ہم ڈکر بیٹھ سے ہتی آسو۔ شادمانی ہندگرز دوٗتھ زوہ پاری۔ جوان ووٗتھی دوان۔ شری آیہ اڈک پتھر لابینہ تہ اڈ ی ووٗتھی ڈلہ وان۔ اڈ ورو تہ ترا آو دو۔ ہیم زیادہ بڈ آسو ہم ووٗتھی لوٗر ڈکھران ڈکھران۔ مگر کانہہ بیوٗڈ نہ پتھ۔ بیتس کانس دراو بیا کھ جب نوٗن تہ ہیوٗتن سہ تہ باس ہیوٗر کمن۔ ووٗ لج مان ہش۔ تہ وچھان وچھان رلے یہ ہیرم چھوہ کھ لوٗ تمبن مستو۔ رہنہ واذن ہندی زھینہ گمتی سکھے یہ آکھ اکس۔

گامہ موہ قدم مستان خانن تل میر باز خان پنن نیچو کڑھو تلراتھ زانہتھ تھود تہ ہیوٗتن گپر بچہ کرن زن سہ سنہ وہرشراوس۔ نژنادِ ھ تزوون پننہ خاندارنہ برٗ ونہہ کنہ۔" مارو لوٗت۔ جوان شیر لوٗت۔۔۔" ماجہ روٗٹ میرا نالہ منتہ۔ موہ نہ تہ میٹھی کڑی نس۔" ہیم پانژھ رتھ زن نہ سور ہیپے زانہہ۔۔۔" اُتِس لجس دار، میر باز خانن تہ زٹ ماج چیر نالہ منتہ۔ ماجہ ہندِ پھینکہ میٹھی پینہ اُمس دوٗراکس بارہ زندس زھابہ ہوٗل استاد رجو یہ پیٹھ نظر۔ یوہ سہ تس وچھو وچھو خشمو مدے گنڑ تہ وچھان آس زن کانہہ جود گرن ماتھر و جہش۔ مستان خانن وچھ یہ نہ لوگ بڈ فخرِ سان لال خانس ونتہ۔" یو مارو لوٗت کوہنہ تھر زو وچھ کیتھ دوہ گنیار چھنس بخشمت نہ یار رہوا ون زن چھس تہنس شنگرف موٗلمت۔ لال خانا، میرو ہوچھ جوان رعنا گوٗمت۔ چانہ رجو یہ ہند سرتاج ہو۔ ووٗ لگیہ نہ درنگی کرنہ تہ نہ کانہہ حیلہ بہانہ۔"

لال خانَن تھوٗونس پھیٖکس پیٚٹھ اَتھ تہٕ وونُن تس اَسان اَسان "وچھو رب کیاہ کرِ ۔ سُہ چھُ راکھا۔" رجوٗ یہ بوٗزِتھ پیٚیہ کیٚنہہ آنکہہ وُن تمہٕ نزٕ آو کُنی دَو تہٕ زَلے یہٕ باقی کورِ ن ستی ۔ میرو رُدُ وچھان ۔ زورآور واوس پٔنٕنہ جَبہ دوٗر گردن ہٕنز گہ پنڈی پاٹھی نزٕ ناوان کورِ کھیٚلہٕ مٔنز کتام گاران زِ تہٕ کُنی آبس بٔنٕنہ لوٗت لوٗت تہٕ وونُن تس کنس تل ؟ "کوسہ چھِہہ ژھانڈان ۔ سوہ آسی وُنہ لرِ پھرنی دِوان، سوہ چھا توٗت تام ہشار گژھان لوٗت تام تہٕ اَفتابہٕ سٕنیٚ مٔنزس وو تہمت آسہٕ۔" زورآورن کھیٚیہ گوڈ ووہ ٹھ گرِ پیٚلہٕ اَتہٕ بٔنٕنہ وچھن برَبکہٕ آو تہٕ ہیٚیوٗتن تس نزٕ پن ہشار کرُن ۔ سوہ ژٕ جس گاڈ ہنڈی پاٹھی نزٕ پوٗ مٔنزٕ ۔ مگر تو تہٕ آو زورآورس تَسند و انکہہ لوٗٹ اَکھس مٔنزٕ ۔ دٕرسہ دِتہٕ ورٔاِی اَنے ین سوہ اَمی وانکہہ لیٚٹہٕ رٔٹتھ پانس نش نِزِ وانکہہ لوٗٹ رُوٗدُس اَتھہ سٕیہ کیتھ تہٕ بٔنٕنہ کڈ ٹھکہ ۔ زورآور دوہ رٔتوس پٕتہٕ ۔ ساریہٕ کور لوٗ تزٕ وو ہنس اَسن کھٔٹ گالہٕ ۔

ہوہ پٔارٕی آسی بٔنٕنہ زِ ژور جَب وآلٕی ہتی ۔ ۂنٕنہ بٔڈی کنھ سفید، کرٕ ہنز، خود رنگ، تیٚجہ آری ۔ اُڈی نزٕ وہ مہر کرِ تھ اُکی سیٚ جاہہٕ ۔ اُڈی چھکراو تہٕ آہتی ۔ ہیٚیوٗ ہیٚیوٗر تہٕ کھسان تہٕ درٕ منس زُوٗپ زٕ ڈوٗپ تہٕ کڈان ۔ یہِنس آس ساری سیٚ برکت سپُز ہُز ۔ پیٚرتھ بچھنس آسی نیر زا ہتی داہ تُرہ ۔ پھر تہٕ ستی ۔ لوکٕٹ لوکٕٹ شُری آسی پیٚرتھ کیٚنہہ نشر آرتھ پیٚمنے کنہ مونگرن پٕنٕنہ دوان تہٕ رٔنیٚج کوٗشش کران ۔ کٔنہ موہ نگرن اودس بیچ کٕھ ، یِس تم تزِ ہر پُرمیٚا مرائے ستی باوان آسی مگر ہمُن شُرِن کتہٕ بَنہٕ ہُن، اَہنڈ کھوہ تہٕ زیرہ

گنڈَن تماشہ۔ یِتھٕ تِتھٕ آسی یِم شُری تِمن رَٹان۔ کھوٚنہٕ مَنز تُلان ماہ
میٹھو کران نہٕ پتہٕ ہکہٕ یِلہٕ ترٛاوان۔ اَتھ رَٹہٕ رَٹہٕ مَنز آس یڈین بالغ
چھرِن تہٕ چھگ لگان۔ یِمیہٕ کِنی ہول ہالے زَن ووٚتھمُت اوس۔ تِمن آس
نہٕ ژلنس وَتھ لبوان۔ اَڈی آسی پلو پینٹھی ژھالہٕ ماران تہٕ اَڈی کھوٚلہٕ
لبوان۔ اَڈی لوہ تہٕ پاٹھی لوکن مَنز کوٚری کوٚری اَژنچ کوٗشش کران۔
اَتھی مَنز گیہ بیٚیہ کرٛکھ۔ "ہتکیاہ! بیٚیہ آیہ۔ ہیہ کیاہ چھہِ کوہ ڈہ ندِس کھسان۔"
یِمن نہٕ وُنہٕ پننہٕ ٹاٹھی آمتی آسی، تِم دَوے یِہ لبہ ن کُن تِمن بُتھہٕ۔ وچھان وچھان
لُج ساری سے پالس یوٚن تام زَن دِوَے۔

راج ولی تہٕ دَولپور رشیما یِہ اَکھس تقیہہ کرِتھ لبہ ن۔ تِہ کیاہ زیم جیب
والپس آسی کپھر ہتی تِمن مَنز اوس نہٕ وُنہٕ تہٕشد نِچو قمرو آمُت۔ بالہٕ کھوٚن تن
اوس وُنہٕ درمن مُنزی ہناہ سبز۔ گرہٕ نہٕ کرِتھ تہٕ آسی گرٕ دِلمبکھ
وہ تھان۔ اَمہ ژلہٕ لارِ ستھ آو بیٚتھے اکھ گرٕ دِلمبکھ بُتھہِ تہٕ راج ولی ین
رُکاو رشیما۔ "کھُہر۔ بُتھہِ چھپنہٕ بوزنے لبوان کیٚہنہٕ۔ گرد ے گرد چھے۔"
ہناہ گرِ ستھ تنے یِہ گرد تہٕ راج ولی دزاو تیز تیز پیٚری ترٛاوان یینہٕ والین
جبن کُن۔ دوٗری پیٚیس اَکِس ووہ نتس گجرِ لڑکس کُن نظر۔ گوہ ڈیگیوس
بروٚنٹ قمرو ٹند مگر بیتھے اَمی لڑکن تھر کپھر لیوت راج ولی نحانن پرزنہٕ
نوو یہ، یِہ اوس پیرا۔ لبہ نہٕ گامک سارے کھوٚنہٕ گبرو جوان۔ ہر گام
لبہ نہٕ گام بلکہ اَندی پکھی کین بیٚین گامن مَنز ینرہے نہٕ پیرا ہیس جوڑ کا ہنہ
نہٕ شکلہِ عقلہِ نہٕ مزازِ کنہٕ۔ اوے اوس راج ولی نحانس سیٹھاہ لوکھ۔ لوکھ

آسی یَپہٕ نین یَپہٕ نین کُن دَوان۔ تمَن نالہٕ مَتہٕ رٹان۔ خبر اَتہٕ پٔرِژھان تہٕ پتہٕ ہیوٗرکُن یَپہٕ نین ٹاکھٕن گوٗبرن ہیتھ گام کھسان۔ راج وُلِین یٔیلہٕ پیرا وُچھ تمی تُرٕ آدرٕ ریشما یہِ کھیچھ یَلہٕ تہٕ بَرَکہ ہیتھ دَولہٕ تَس کُن۔ سہٕ روٗٹُن نالہٕ مَتہٕ تہٕ پھیٖکِین دوٗن ہیتھ پَنُن اَتھ نہٕ ٹھیکہٕ رآوِ تھ ہیٔژنَس ہیرِ لیوٗن سام۔" او پیرا، کِہو حال چال تھارو۔ ٹھیک۔ خوش۔" پیرا ہیٔس اوس راج ولی خانُن سَخ سر یٔیہ تہٕ کیٛاز سہٕ اوس نہٕ تَس زانہٕ تہٕ لیوٗن گامک آسنہٕ کنہِ دوہ پرزانان۔ بلکہ اوس تَس راج ولی خانہٕ شخصیت وُچھتھ رشک گژھان۔ یتھ وآنسہِ مَنزٕ تہٕ کوتاہ وجیہہ اوس راج ولی خان۔ اکہِ اندازٕ اوس نہٕ شاید پیرا ہیٔس وَرآے کانسہِ تہٕ کیٛاز سہٕ اوس پانہٕ تہٕ لیوٗت خوش شکل تہٕ دوہ نَت۔ پیرا اوس اُنٛدرِ اُنٛدرِی راج ولی خانُن تُوٗر لوٗرٕ تُت ہیتھ وُچھتھ رشک کران زِ راج ولی خانَن دِیُت نَس شانَن دَرسہٕ ہیوٗ "کَہہ تہٕ کو نہٕ ٹھیکھ کران پیرا۔ خوش پآٹھی؟" "سیٹھاہ خوش چاچا۔ خبر کیٛاز مےٚ ژےٚ وُچھتھ گلہٕ زلوٗ زَن گژھان۔" "او مارو پیٚتر۔" راج ولی خانَن روٗٹ پیرا بیٛیہِ نالہٕ مَتہٕ "تکلیف ما ووت کیہنٛہ؟" "نَہ، بلکل نہٕ۔ جیٚس میٛانِس کرنظر۔ ییٚتہٕ پوٚکھیٛو مُت اوسہٕ زانہٕ۔ نیٚن تہٕ اوس نہٕ تیٛوٗت سبزار تہٕ گاسہٕ زانہٕ۔" ریشما گیوٗسہٕ تیٚتھ آس رٕوزِ ہرآیہِ دَوان۔ آنکہٕ وَنہٕ کیٚنہِ اوس تمہٕ تہٕ پیرا پرٕزلوٗ مُت۔ اَتھ سارِ برٕوٗ ہنہٕ کُن یوٗن پٔرِژھہ تمہٕ خآرِ یا ٹھ وَرآیی پیرا ہیٔس۔" پیرِ یا! یار کیتیٛو تہٕ ووٚتھن۔ قمرو ہا قمرو۔ میٛون گوٚبرٕ ہا۔" "او چاچی۔ وارہٕ وار۔ آں۔ ٹھیک۔ پرٕژھہ

تہٕ وِدٕنۍ کیاہ چھے پرٛژھن۔" ریشمایہِ مایہٕ سال پتَس پیٹھ بیٚہناوان وۄن پیراہَن تَس۔

"قمرو کیتھۍ چھُہ۔ کوتہو سپدِتھ چھُہ۔" "چاچا ، شہٕ چھیا کانٛہہ ہنٛد مانان۔ اَکہِ دوہہٕ گو جَب ہیتھ نیرِتھ تہٕ کھوٚت تھزرس تھاج بالس کُن۔ واتہٕ اُکرس دوہن دوہہٕ ہَن تام۔" "پیربابہٕ ہیا پڑاران ہے چھی۔ یکان کونا چھکھہٕ" دُورِ درِژ کُمی تام پُہلی کرٕ ژکھہٕ۔ "بہٕ کہو آس ہا۔" یورٕ دِتِتھ پیراہَن جواب تہٕ پھیوٚر ریشمایہِ کُن۔ "گابہٕ مےٚ چاچی۔ قمرو آسہٕ یکان۔ اچھا چاچا سلام علیکم۔" راج ولی یَن دِیُت تِمَس مَنٛژھ مَنٛژھہٕ تہٕ ووٚن نَس "بٔڈ روٗسَن حوالہٕ۔" پیرادِژ اودَوِ تہٕ ژلیو یَنہٕ پَنِن ستی ہاجِن ستی۔ راج ولی آو ریشمایہٕ نِش۔ سۄ وآجِن پَلہٕ پیٹھ۔ پھیکس پیٹھ اَتھ تھاوِتھ ژٹِن پانَس ستی۔ ژیٚو ٹھ وُوشِ ترٛاوِتھ لوٚگ ہیوٚر گام کُن دورِ وِنن کھیلِن وُچھنہٕ۔ یُوتام تِم نظرو ڈُلی۔ شہٕ پھیوٚر ریشمایہِ کُن۔ وُوش ترٛاوِتھ وۄنُن اوٚڈاہ پانَس کُن تہٕ اوٚڈاہ ریشمایہِ کُن —

"شاید پیہہ نہٕ ازوِدٕنۍ بنیہِ کانٛہہ۔" ریشمایہِ کُڈ وُدٕ ٹھٕہِش۔ "کیا۔ کیاہ وۄنُتھ؟" راج ولی اوس نہٕ زانہہ تہٕ یِژھو موٗلی کتھو ستی پریشان گژھان۔ تَس کھٕژ پانَس پیٹھ ژکھہٕ۔ ریشمایہٕ کُن پھیوٚر تہٕ ووٚن نَس —

"سوٗچان اوسُس زِ اَسہِ تہٕ پزِ وٲپس گرٕ گژھُن۔ شاید پیہہ نہٕ ازوِدٕنۍ بنیہِ کانٛہہ۔" شہٕ اوس لیوٚ ناآلی زِ بعہ نہٕ پیٹھ کھٕژ زیتھ گبوٚن لہر راج ولی یِس ریشمایہِ اَتھَس کھٕچھ کرِتھ گام کُن پھِرن دِوَل اوس پھیوٚر

بنیہ پۆت۔

لوہ پۆ اوس بیٹا کھ جب نمودار گومت۔ کنٹھ آسو پھیبہ توٚ بنی ہوی
ہیوٗر کنٗ بڑ وٚنہ بڑ وٚنہ دوان تہٕ ٹمنٕ پتہٕ پتہٕ اوس اکھ دستوار گجر چھر کنھا
نکھس لدتھ مست گوان تہٕ آرامہٕ سان ہیوٗر بالس کھسان۔ راج ولی
دۆد لوبہ ن۔ تس بتھ پوان دچھتھ تُل ہیوٗر کھسہ وٚ ڈ گجری تہٕ قدم تیز۔ تمہٕ
پڑ زنو دوٗری راج ولی۔ تمی پیپٹھ لاین کڈ کھ "سلام علیکم چاچا!" راج ولی
تہٕ ریشہ آسو تیتس کالس تس نش واتی مہچ۔" وعلیکم السلام پترا۔ خبر خیریت"
راج ولی پرن کرشاہ ٹھیکہ را وپچ کوشش۔ "مہر رب دا" سوٗرے سیدٕ رٹ۔
ہنداہ چھرزا بہ بنداہ۔ بہ زا واُنز ی راتہ کیٹت۔ توٚے گوٚ ژیر۔" گجری دوٚن
چھینکہ پیٹھ کس آمہ ڈنڈرس کنٗ کلہ ستہ اشار کران۔ "قمرو نا آوے نہٕ ـــ"
ریشہ بہ دوٚن اُمس گجرس کنٗ سیٹھے پھٹھ۔" یا بکان آسہ۔ منے ژکا ویوٗ
مگر سہ چھا اوکا نسہ ہندٕ مانان۔ ژرا ونھاج بال کنٗ۔ دہ پتٕ نتہ آسہ
مرگ زیادٕ بہ جپتہ۔ ژرا وکنے زوٚن زن تنتہ بپاران آسس۔" ریشہ بہ زن
نیہ کمہ تام وانچ کڈ ٹھ۔ تمہٕ کرٕ چپرو دچھس تھپہ۔ گجرا وتس نزدیک۔" بکان
ہے آسہ سہ تہ۔ سہ ہے راج ولی نچو پچھ۔ اسہ بارنے منز بہودر تہ طاقتو
دوٗر پہن چھنا گومت۔ واتہ دہ ہش دوہ ن دوہ ہن تام۔ ژ گیا نہٕ گابران۔
لوٗ ل چھا گومت۔ ہاں۔" سہ اوس ہمن ستی یمہٕ کتھ کران زہ ہیاری اوس
تمس جب تھکرا و نہ آمت۔ تمہٕ وچھ بہ نہ دور پو تبری سوٚمبرا و نہ تس
پتہٕ پتہٕ اوس تشنہ ہون دوان تہ تیرنہٕ اکسے جایہ جمع کرنچ کوشش
کران۔

ریشا یہٕ راج ولی رٲودی آمِس کُن وُچھان ۔ بےبَس تہٕ مجبوٗر ہوِ ی۔
کھیوٗل ہِکو نہٕ کٔرِتھ دزاوِگُژ ہیوٗرکُن۔ دوٗر بیٹھہٕ چھیوٗر پوٗت پتہٕ دزِن
کٔڑکھ "بامبرَ تے چاچی۔ قمروہے آسہِ یکان ۔" اُمی ہِشر کٔرِ یکہِ ستی زَن
ترٕ ہرٹھوٗزَن کُس تام پانٹرآلی کاو بیمہِ ہاَ ہتھ ناک پِرخ دِژ۔ ریشا ترٕ ہریہ۔
تَمہِ دِژ نظر ہیٹھوٗر بارِ تہرِس کُن۔ اَتہِ اوس یارنگس الو ٹند کرِ ہُن کنہٕ کال
ہیٹھ ویوٗٹھ کاو گانہٕ برابَرتو نتھ وَہرآوِ نتھ لبھِن کُن کَتھ تام زاگان۔
بیٹھ کِنۍ اوس اکھ بوٗڈ گرٛد۔ شایَد آمِس زاگہِ وٗڈکران۔ اُمی مور جونٹھ
کاوَس کُن ہیمِہ کِنۍ وُچھ بِنِہ تہٕ ستی ووٗتھ یارِ ہُن منز کہرام۔ کاو کھیوٗل اَکھ
دزاو ترٕ ہرٹھوٗہُت تہٕ رٔلیٹھو کاو کاوکران پانٹرآلی کاوَس ستی۔ راج وٗلی
تہٕ ریشالگو اَکھ اُکِس ستی۔ کاو وُڈے یہ۔ دوہ اوس وونِ ڈوٗلمت تہٕ
اَفتابہٕ اوسُن لوسُن ہیٹھوٗمُت۔ راج وٗلیِن ترٕ ووہ وش مگر ریشا آس یمِن
کاوَن کُن مدے گنٛڈِتھ وُچھان ہیٚے بٔنگہِ ہِش گامٔژ۔ کاو آسی ووہ نِ
لوسہٕ ونِس آفتابَس بِلکُل ٹھٔر۔ اکھ سیاہ زال ہیٹھو۔ اَمہِ ستی سَپُد ہناگاشَن
گوٚٹ ہیٹھو۔ راج وٗلیِن کٔر ریشا یہ اَتھَس تکیہ۔ "پکھ پتہٕ گرٛژھِ آنہٕ گوٚٹ۔"
"آو ناسہ اَدٕ" ریشا یہٕ ہیٚنز آوازٕ منز آس سوہ دَگ زِ راج وٗلی نخانَس نیہِ
کُمی تام وآنج ٹھیچھ دِتھ "اَزٕ آو نہٕ۔ بِگاہ یہِ۔ اَدٕ کوٚت گرٛژھِ۔" راج وٗلیِن
پکھہٕ ناو ریشا وارِ وارِ پانَس ستی گام کُن۔ آفتابہٕ اوس ڈُنگ دِتھ کوہ ہمسہ
سنگرَن پتھ کُن ژٕوٗلمُت ییلہِ یِم دوشوَے بانَس سٕے منزَس واتی
ہتہٕ آسی۔ تِموٚ تُل قدم تیز تیز۔ گاش اوسُن سوٗرِن ہیوٗمُت۔ گاش نہٕ

آسنے تہٕ اوس ریشمایہِ یہٕ ژٔیوٗ سمنٹ۔ راج وٕلی خانَن دِژ دٔ چھِنہٕ
کھووِرِ نَظر۔ سٲری وَنہٕ پُدی آمِن ژھوٗکوٗنِس گاشَنَن مَنٛز
راوِلٕ ہیٚنٛز میٚتہٕ۔ تٔمۍ کٔر ریشمایہ زورٕ رٕکھچھ تہٕ قدم تیزٕ رووٗن۔ تہٕ رٔژھہٕ
گٔھنڈی گیہٕ تٔم تہٕ اَنہٕ گٹہٕ مَنٛز شٔرپتھ۔

اَمہِ پتہٕ زاونوٚو دوہ۔ ریشما تہٕ راج وُلی دژلے فاقےَ تہٕ
ژھکرے پینہٕ والین جبن ژھتہٕ۔ جبَ گیہٕ بوان۔ گامہٕ وآلی گیہٕ بیہنہٕ بنن
گبرن نالہٕ متہٕ رَٹان تہٕ گام کُن نیران۔ مگر راج وُلی تہٕ ریشما روٗد کر
تژلیشہٕ ہُتی۔ نہٕ کیاہ زوٗنہٕ تہٕ اوسُن قمرٕنی پیا پتاہ کُنہٕ۔ ساری پینہٕ وآلی
گجری ژٕکہٕ اُسی تمن تسلاہ دِوان زِ قمرٕ آسہِ پکان۔ اَفتا یہٕ اوس پنن
سفر ژینکہِ پاٹھی کڈان۔ تالہٕ پیٹھہٕ وآتہٕ مغربس کُن دَو ترٛاوان۔
یہٕ کوتاہ تیزِ اوس ژلان اَمیُک احساس اوس راج وُلیس ہنہٕ ہنہٕ
گژھان۔ سُہ اوس سونچان زِ شاید آسہِ یہِ دوہ ہیٚے پیٚتھے پاٹھی دوان
تہٕ تس آسہِ ہیٚے نہٕ اَمیُک پَے لگان۔ سُہ اوس کانچھان دوہ گوٚژھہ
زٕنچھُن پیٚتھ قمرٕ ہَس وَتی کاشِ سور ہیٚے نہٕ تہٕ سُہ واتہِ ہیٚے جَل جَل۔
مگر وَقِ چھُہ ژلہٕ وُن آب۔ اَتھ کُس ہیکہٕ رُکاوِتھ۔

اَزگَیہٕ اَٹھ دوہ ہِمَن دوٚشوٚنٛ تِھجے پاکٹھِ نِہہٕ گٔیِ ڈکرِ کھسان۔ دوہ بوٚن وَنَس مَنٛز پیٛاڑی پیٛاڑی ژھوکہٕ راوان تہٕ پَتہٕ تھکِتھ ژھینتھ لوٚسی متی ہوِی واپس گام بوان۔ اَزگَیہٕ اَٹھ دوہ۔ ساری گامہٕ گبرا یِہٕ پیٛن پَتھ جب ہیٛتھ واپس۔ تِژٕ دوہ گَیہٕ دوہ اَکھ بالس تہٕ اَکھ وَنَس مَنٛز کانہٕ سِر ہُندا اَکژھِنَس۔ سوٗرٕے ماحول اوس ژھوکیٚومت راج وُلیس تہٕ ریشمایہ تہٕ آسی لفظ ژھومکے متی۔ تِم آسی نہٕ کیٛتھ کران نہٕ باتھ۔ بَس گرِ نیٖران، ڈکرِ کھسان، بوٚن وَن وَسان، پیٛاران پیٛاران لوٚت تام دوہ گژھان اوس، پَتہٕ تِھجے کُنٛزا یِہٕ گِٹہٕ مَنٛز ژھوٚپہٕ کرِتھ وُتھان تہٕ گام کُن نیٖران۔ شاید آسی کھوٗژان کیٛتھ کرَنس۔ راج ولی اوس نہٕ ریشمایہ کُن وُچھنس بَہران۔

اَز اوس تَس اکھ اَکھ اُستخان زَن ہیوٚن باسان۔ سُہ آوس کُنی پیٛکھ یِرہان دِنی۔ نگرا آواز تہٕ زَن آس رٔہیتھ گامژ۔ ہِنگہٕ منگہٕ گوٚ سُہ کوٚہٹھن اَکھ دِتھ تھوٚد دُیتھ تہٕ ہکہٕ ژوٚل تَس نیرِتھ۔ "یِتھ دوہ زانہٕ گِٹہٕ گَیہٕ۔" راج وُلیس باسے یِہٕ یِہٕ ہِنٛز آواز۔ سُہ کھوٗژ۔ ریشمایہ وُچھ تَس آرکرِد چھمو تہٕ وَوٚنُن زَن تہٕ اوڈاہ پانس تہٕ اوڈاہ راج وُلیس "سُہ آو نہٕ اَز تہٕ۔ سُہ ییہ نہٕ۔ سُہ ییہ نہٕ۔" راج ولی تھالَس زَن دِیتکھ لور ژِتھ کوٚہٹھن۔ سُہ گو ریشمایہ برژوٚ تھوِ کَنہٕ ہیٛتھ۔ "نہٕ سُہ ییہ۔ ضرور ییہ۔" "سُہ ژوٚل۔ سُہ ژوٚل اَسہٕ تِراوِتھ۔ سُہ ژُلرِ و وَتھن ژیٚنیے۔ سُہ ژُلرٕ لوٚد چھسا ہتوٗز رکھو۔ چاہ ہتوٗز رکھو۔ ہفتہٕ زیٛادٕے آسہٕ گومت۔ ساری

پھیرِ کر واپس۔ مگر سہ آو نہٕ۔ سہ پیہِ نہٕ۔" ریشمایہِ تراہ ساری سے پانس تھر تھرِ۔ تمہٕ دژ چکھ "ووتے نا سہ پیہ نہٕ۔" "اچھا، اچھا وچھو۔ ووہ تھ اُسی گژھو۔ ژے لگی سردی بیہتہٕ۔ وو کھ۔" "راج ولی خانن ووٗنس تر تھپھ کرِتھ سیٹھاہ نرمی سان۔" ژیٔنے ژلمر و وزن سہ۔ ژے تہٕ چاہنو ززرِ کیو۔" ریشما دُژھ راج ولی خانہٕ نس اکھس ذکہِ دِتھ۔ "مٔنے دژ نہٕ زانہٕ تس ززرِ کرِ۔ بلکہ اوس سَن نیتھ رٹھ یژھان۔ سہ چھُ ہنا خوہ دسر تہٕ خامخاہ کین خابن پتہٕ ذوان۔" نَز دیکھے دِژ شالن تھر تہٕ زیٹھ ٹنگ۔ راج ولی خانن تھوور ریشمایہ پھیکس ہیٹھ اَتھ تہٕ دوٚپنس۔ "یکوٚ ناکھ ٹکیا۔" ریشمایہ وچھ رآوی ہتہٕ رُوٗ جکر پاکھر راج ولی خانس کن۔ نظرن منز اوسُس نہٕ کانہہ سوال تہٕ نہٕ کانہہ توشرہ۔ ژہس کھنڈس وچھن پتھے کنہٕ مُدے گٔنڈتھ راج ولی خانس تہٕ پتہٕ پھیرِ گام کن۔ راج ولی خانس اوس شاہ زَن ژھعہ کیوٗمت۔ سہ اوس زندگی منز گوڈنچہ لٹہ کھوژان۔ تمہِ دژ بیرٕ ونہٕ کُن نظر۔ ریشما آس وارو وارہ ہیٔور کُن کھسان۔ شاہرنس منز آس سوہ اکھ بیاہ شبیہ آسمانس منز جذب گژھان۔ راج ولی خانن دژ کلس دِتن تہٕ پھیور لوٚت یتھ دنیاہس کن۔ سہ دزاو تیز تیز تہٕ دودت ریشمایہ نش۔ کاش اوس وو زسور تومت تہٕ دووہ دِرِکی پاکھو تشر پیہ یم دوہ شوٚے اَنہٕ گٔرِتھ منز۔

۳

قمرو آو نہٕ ۔ اَمہٕ سیتۍ وۄتھ اَکھ پُرسکون گامَس اکھ طلوطُم۔ نیاز نذر روٗدی کرنے۔ کانٛسہٕ کرٕ نہٕ پھوہی نہٕ بناو کانٛسہٕ مٲیہ بے۔ سارِ ۄپے کوٗر فاصلہٕ یوٗت تام نہٕ قمرِ والِس یِیہٕ شادی یا نہٕ یِیہٕ نہٕ مناونہٕ۔ راج ولی اوس گامُک زوٗ۔ سارِنے ہنٛدِس دوہ کھس سو کھس برابر شریک۔ وُزکین اوس تہٕ گردابَس۔ گام ہیے شادی یا نہٕ مناوِ ہیے نہٕ کینٛہہ کنٛہ۔ ساری سے گامَس آسِس دِہرٕ تہٕ ہنتے۔ بُڈی بزرگ تہٕ تجربہٕ کار گجُری آسی مشوٗرٕ کران زِ قمرِ ژھانڈنہٕ خاطرٕ کُس داے گژھِ کرنہٕ یُن۔ ریشمایہٕ اوس بہتھ زِ قمرِ چھُہ ژوٗلمُت جیٚب ہیتھ مالہٕ پنٛد بوٗطعنو نیشہٕ تنگ ییتھ۔ سوٚ آس راج ولی نِس نش زندگی ہنٛزٕ گۄڈنچہٕ لٔٹہٕ دوٗریش۔ سیٹھاہ ژھینہٕ گامَس۔ گامہٕ زٕ ژھٹوکوٗرٕ فاصلہٕ زٕ پگاہ صبحَس تام پزارو پتہٕ کرو فاصلہٕ زٕ کیناہ پزٕ کرُن۔ راج ولی دزاو پھیٚٹِ میتھو کہٕ پھٹو۔ قدم تیتھ دان لیتھ وان ژاوگرِ۔ یَراوس یَلے۔ اَندرٕ پاوس آنہٕ گوٚٹے

سُہ ہٕرِیوٚ نہٕ رلیشمایہ آمراز تہٕ دِنٕس۔ تمی کُڈ ٹھِنڈ مَنٛز گنٛڈ کھ ڈٕلِ۔ اَکھن
اُیِس تھِر تھِر۔ سُہ اوس تِجٕ زالنَس تہٕ کھوژان۔ یِتھٕ تِتھٕ ہمتھ کٔرِتھ زآج
تمی گنٛڈ کھ تِجٕ۔ تسنٛد اَکھ آدگا تشراونہٕ۔ یہ اَکھ لپس بَڈٕ کھوٚ تہٕ بڈِس
موٚنٛڈِس اَلہٕ اوس کران۔ یَتھ منٛز داہ سپرٕ ژیٚنکھ چھاپچھ لوٚتکی پاکھی نژان
اوس نسے اَکھ زَن اوس ژمٹھیوٚ مٹ۔ اَکھس آس ڈٕنہٕ تھر تھر۔ نٹان
نٹان تِجٕ راج ولی ینَ لال ٹینس چھینٛز تھوٚد تہٕ زولُن۔

لال ٹینَس سوٚ یتھ کھالان گٔر راج ولی ینَ ہیمتھ۔ "ژٕ کیا زِ چھکھ
انہٕ گٹِس بہتھ۔ لال ٹین تہٕ چھتھ نہٕ زولمٕت"۔ تَس آو نہٕ جواب۔ سُہ باشرلوٚ۔
"رلیشما۔ ریشما۔ ریشما" تمی تُل لال ٹین اَکھس کیتھ تہٕ دیژِن ڈٕچھینٛز کھوورِ رٕک
ژھانٛڈ۔ "رلیشما کتی چھکھ۔ ریشما" دارِ طرفہٕ آیہٕ لعہ تی آواز۔ "ہوٚں"۔
راج ولی گو لال ٹین ہیتھ دارِ کُن۔ ریشما آس ہَدے گنٛڈِتھ نبرَ انہٕ گٹِس وچھان۔
یتھے راج ولی تَس نکھ آو سوٚ پھیر وارٕ وارٕ تَس کُن۔ راج ولی اوس ووٚ تھدرنہٕ۔
اَتھَس کیتھ اوس تس لالٹین یمیٚک گاش بوٚ نہٕ پیٚتھ راج وٚلِیس تھس اوس
پیوان۔ اَمہ آیہٕ گاش پینہٕ کنِہ اوس راج ولی خانٕ بتھ وکراونہٕ زَن آمٕت
راج وٚلِینٕ تھوو لالٹین پتھرٕ تہٕ ہیوٚ کٹھ کلہٕ لوٚن) کُن نَرٕ آوِ کھ رلیشمایہ برونہہ
کنہٕ تھس مجرمہ پٔنٛدی پاکھی ہیٚکی قتل آسہٕ کوٚرمٕت۔ رلیشمایہ ٹھیکہٕ رآونظر
راج وٚلِیس پیٚتھ اُچھ ٹٔٹھ راے کرنہٕ وراُسے تہٕ بلکل سپاٹ آواز منٛز
ووٚنُن راج وٚلِیس کُن "مےٚ دِن نیچوٚ اَنِتھ"۔ راج ولی ژھیوٚو۔ حرکتھ
تہٕ کرِن نہٕ۔ رلیشمایہ ووٚن بلیہ تھی ہا بتنا کھ آوازِ منٛز۔ "مےٚ دِن نیچوٚ اَنِتھ"۔

اُچھَن آسِس پٕتہٕ حرکتھ تہٕ گرٕ ہان۔ راج ولی شرٕوکھو اَندری۔ کیٛہتھ تہٕ دراس
پٕتہٕ۔ "بوزان چھُکھو۔ مےٚ دِن نِچو اُنِتھ۔" ریشمایہ دژ زورٕ کرٕ کھ۔ تمِس اوسُس
اُچھو کنہِ نار ہیران۔ راج ولی خانَن تُل وارٕ وارٕ کلہٕ تھوٚد۔ "اَتَن۔ اَتَن۔ ضرور
اَتَن۔" اکھ اکھ لفظ اوس راج ولیس دَم پھٹِتھ گومُت تہٕ اُچھن آس پٕ دراے
لُج ہرٕ۔ ریشما گرٕ ھ تہٕ تسُند اوٚش وچھنہِ۔ اَوکنہِ ووٚتھ راج ولی خان یکدم تھوٚد
تہٕ گوٚ طاقچَس کُن۔ ریشمایہ ژینیوٚن راج ولی خانُن دوہ کھ سوہ وبگہ لے یہ تہٕ وُژھ
وارٕ وارٕ تہٕ گیہ تَس تش۔ تھُر پھیٚشرٕ تَس اَتھٕ۔ راج ولی خانَس زَن ژھمیوٚن اُنٛد
رٕ پِس دوہ کھَس سوٚتھ یسٕ ژاو شرٕ کرٕ ہن۔ سٕہ پھیٚوٕر ریشمایہ کُن۔ سوہ زٕ ژٕ ہرٕ چھیر
پانَس ستی۔ "اُسی کہٕ ہے کرٕ و ریشما۔ اُسی کہٕ ہے کرٕ و؟" ریشمایہ ووہ تھٕرو راج ولی
خانس اوٚش تہٕ بیہٕ ہہ نووٚن ہچھر کلہٕ روٚٹ نَس کھوہ تہٕ مَشرٕ تہٕ لُج بِیہٕ دارٕ کُن
مٕدرے گنٛدِ کھ وچھنہِ۔

تمَن کرٕ بیٚیہٕ نیٚنٛدرٕ تہٕ لوٗگ نہٕ تمَن ہیٚی تہٕ بیٛلہٕ برٕ س کمٕی تام ٹاھرادَے
تِجٕ تموٚ کھیٚنہٕ ووہ ٹھ۔ دارٕ کنہِ اوس تاپھ اندرٕ تام ژامُت۔ تم وُتھی تھوٚد درواژس
نیٚبرٕ آس کَتھٕ کَتھٕ گرٕ ھان۔ راج ولی دَدلیو درواژس کُن ہالکل تژٕ آوٕ ن یلہٕ برٕ
مُترٕ ژٕن تہٕ اَتہٕ وچھِن گامٕکٕ زٕ لِھُو۔ گامہٕ موہ قدم مَستان خان اوس برٕ وٚنہہ۔
برٕ وٚنہہ۔ "آو نا۔" راج ولی خانَن ووٚنُس کلہٕ ستی۔ "نہٕ" تہٕ ستی رُو داوٚکہ
طرف تہٕ ووٚنُن تمَن "اَژِو۔" "نہٕ صحنَس مَشرٕ بٕ ہموٚ تاپَس" یہٕ وَنان وَنان
بیٚوٚ ٹھ مستان خان موٚنٛدٕ س اُکس بیٚٹھ۔ راج ولی ژاو اَنٛدرٕ۔ اَنٛدرٕ رٕ کچھَن
ہیچہٕ اکھ زٕ تہٕ وَہراوہن۔ گامہٕ زٕ ہرٕ بیٚٹھی۔ مَستان خان ووٚتھ موہ نٛدِ بیٚٹھ

تہٕ ہیوٚر ٹھ کمِن منٛز۔ "مےٚ چھُ باسان دوٚہ ژٕ پیارٕن گوٚ فضوٗل۔ اَسہِ پٔزِ سہٕ ژھانٛڈِ نہٕ نیرٕن۔" یہِ ووٚتھ لال خان لیٚنٛدِ مشوٗرٕ بِتھِن موقَن پیٛٹھ سارِوٕے کھوٚتہٕ موقوٗل مانِتھ اوس لیوان۔ "مےٚ اوس راتھے یہِ فاصلہٕ کوٚر مُت۔ لوٚنہٕ گامہٕ کِس پیراہَس چھُ پوٗرٕ پےٚ زٕ تمرو کمہِ وَ تہِ چھُ گومُت۔ پوٚتُس اوس تمی سہٕ وُچھمُت۔ سہٕ چھُ تیارٕتَس ژھانٛڈِ نہٕ گژھنَس۔ بیٚیہِ گژھو بیٚمہِ گامہٕ منٛز اَسی زٕ ژورنَفر۔ اَزی نیرٕن گوژھان۔" یہِ فاصلہٕ دِتُھ مستان خانَن گاگُک موقدم آسنہٕ کنِ۔ بیٚیے اَکی گجرِکوٚر اَپشارِس فاصلَس آمنانہٕ تٕرووُن زٕ ئیوٚکھ ووٚشں۔ "خبر کَتہٕ مصیبتَس آسہِ پیوٚمُت بے چارِ۔ کٔرِو فاصلہٕ کُس کُس گژھِ تہٕ نیرِو تیٚلہِ رووٚسُس حوالہٕ۔" "نہٕ چھُ فاصلہٕ سَپدُمُت راج ولی خان روزِ بیٚتی۔" مستان خانَن ووٚن راج ولی خانَس کُن نظر کٔرِتھ۔

"نہَ تہِ بَنہِ نہٕ"

"ژٕ ما چھکھ بوجہٕ گومُت۔ رٕیشما تٕراوِ ہتہٕ کُنی زٕ ئی۔ تَس بِچارِ ہےَ چھُ اُچھن کاش نام سوٗر ئیومُت۔ اَسی گژھو نہٕ اَنون ژھانٛڈِتھ۔"

"نہَ بہٕ تہٕ گژھہ۔ تَس چھُ یاسان سہٕ آو نہٕ میٚانی کنِ۔ میٚانہِ زُری کیوٚ رٕکنِ۔" راج وٕلِین ووٚن ئرن آخری فاصلہٕ کٔرِتھ۔

ہیٚتِس کانٛس آسہٕ گامہٕ چہِ کیٛہنہٕ زٕ نہٕ تہٕ راج ولی خان نِس آنگنَس منٛز سمےٚ ہٕژ۔ ہٕژتھ کانٛسہِ آس تمرو ہنٛز فکِر۔ راج وٕلی خانٕنی بے لٔسی وُچھِتھ وُژھ نوراں لیوٚسہٕ کیتھہٕ تہِ لوٗزان آس تہٕ سَتی سَتی ووٚہ زٕلہٕ، سفید تہٕ کرٛیہِنہٕ پَنہٕ سَنٛی گوٗل گجِرِ لوٗپی تہِ وونان آسی۔ "راج وِلی خانا اَگژھہ۔ بہٕ روزٕ بیٚتھ

تۄتام ریشمایہٕ نِشہٕ یۄتام توٚہی واپس پھیرِو۔" یِتہٕ پھیرِ مستان خانس کُن۔
یہٕ بچور کیتھہٕ پانٛژھی ہیکہٕ ییتہٕ رٲزِتھ۔ تمۄ ہیٚ لخت جگر چھُس۔ گژھن۔ یہٕ روزِ
ییتۍ۔" راج وٚلی خانن وُچھ نۄرا یہ کُن۔ زیٚو رستہ ہیوٚک نَس نہٕ کینہہ وَنِتھ مگر
اُچھ آسس آرکٕتہٕ زَن آسس وَنان یہٕ کتہٕ ہیکہ ژٕ سے ہۄرِتھ۔
"اَچھا گوٚرٕ ت۔ گرٕژھ تہٕ سکھرِ راج ولی۔ خوردنی ہِندیٚ زِنہٕ تہٕ
غم۔ تمہٕ سارِکے بند وبست چھُ گومُت۔ دۄہرس بوے اَسی تیاری کرٕنۍ"
یہ وَنان وَوٚتھ مستان خان تھوٚد تہٕ دٕراو برہٕ نیبر۔ تمہ ستی وُٹھو باقی
زٕمتہ تہٕ دٕرا یہ جَل جَل راج ولی خانہٕ تہٕ آنگنہٕ مَنٛزٕ نیبر۔

۴

دُپہر پترٕ وٚنہے ووت راج ولی خان مستان خانٕنۍ گرٕ۔ تٔس باسیوو نہٕ یہ جان زِ سہٕ پیار گرٕ تہٕ باقے کرٕن سفرچ تیاری۔ اَتہٕ آسی گاہکی واریاہ نفر سٔمے ہیتھ۔ یمہٕ گامک پیرا اوس ترٕ وٚنہے وو تمٕتۍ، ہٕنٛز ژادر تہٕ سوٚت بٔستہٕ ہیتھ۔ ژھانڈنہٕ نیرنہٕ برونٛہہ جماژ مٔنزا اوس مستان خان، لال خان پیرا تہٕ زوراور۔ یمہٕ راج وٚلی آو یمیوگوٚ نٛڈ پنٕن پنٕن سامانہٕ تہٕ دِژا یمو ڈکرٕ کنٕ۔

اَتھ ڈکرٕ پیٹھ کنہٕ اوس برٕزٕ کُل اکھ۔ یہٕ تہٕ آس قدرت۔ یہٕ برٕزٕ کُل اوس خبر کتھہٕ باتھٕ ژاَتہٕ نٔس۔ یمہٕ پیٹھ اوس باسان زٕن تہٕ پٕلس نٔبس پیٹھ ووزمٕلہٕ وٚلیتہٕ گامٕژ۔ اَتھ برٕزٕ کُلس تلہٕ کنہٕ اوس مینٛز رنگ ہیوٚو نِتھ سفید تہٕ لاجوٕری مزار پوش یتھ سوٚنٛتہٕ پھولان آسی۔ دٔپان آسی یہٕ چھ یتھ کالہٕ کِس کٕس تام دروییشہٕ سٕند مزار۔ اَتھ کنہٕ

گُنڈ نَس یا شیرنَس سنبھالنَس اوس نہٕ کانٛہہ بَہران۔ تہٕ کیاہ زِ کَرتام برونٛہہ کالہٕ ما اوسکھ ٹُہنٛد سنٛترکوٚرمَٹ تہٕ بیٚیلہٕ اَتھ ٹینگس اَنٛدٕ اَنٛدٕ گھنٛن اوسکھ ہیٚوٚنمُت گامَن آس تَرٛٹھ ہیمٕژ۔ ہیمہٕ کِنہِ اَنٛد پیٹھک کوٚٹھ وَستھ اوس گوٚمُت نَنہٕ پیٹھ آسہٕ گا پکٕ اَتھ اَتھ لاگنس کھوژان۔

یہٕ تَرٛزِکُل اوس گامہٕ کِین مردَن تہٕ زَنانَن منٛگن کُل بیٚیلہٕ کانٛہہ مُشکِل پیش یِیہٕ ہے تم آسہٕ اَتھ دَشہٕ گُنڈان یٮ۪مہٕ کِنہِ اَمہٕ کِس سفید شیٚپن ہیوٚس گوٚڈس مختلف رنٛگن ہنٛدی گَنڈ پیمتہٕ آسہٕ۔ راج ولی نحانس بیٚیلہٕ اولاد اوس نہٕ سَپدان نمۆ تہٕ ریشہ یہٕ آس بدٕ منٛتہٕ اَتھ کُلس دَش گُنڈمژ مگر بیٚیلہٕ نہٕ اَمہٕ پتہٕ تہٕ راج وُلیس اولاد سَپد تمس وُژھ اَتھ کُلس تہٕ اَمہٕ تَلہٕ کِنہٕ کِس مَزارس پیٹھ پَرٛژھ۔ اَوسے روٗد یہٕ گوٚڈ ہناہ پَتھ یہن۔ بلکہ تہٕ گجر لوٚ گبنٛزٕ اَتھ دَشہٕ۔ راج وُلیس یا سو زہرگاہ شہٕ تہٕ دُش گنڈ نہٕ کیٚہنہٕ نیٚشِل ما آسہٕ ڈیشن۔ تمۆ ژٕٹ دَستارکِس شملس تَرٛ تہٕ پَرٛژھ نہٕ آسنہٕ پَتہٕ تہٕ گُنڈن اَتھ برزہن دُش۔

اَمہٕ پتہٕ وُنھی یِم دَوان دوران بوٗن وَنَس یٮ۪مہٕ مُنٛزی ہیٚوٚر مرگن کِن وَتھ آس گرٛژھان۔ اَفتا یہٕ اوس اَسمانس سیٚدٕ مُنٛز ووتمُت۔ زانہٕ آس وَٹنہٕ یتھ تا یہٕ سِتی وُرِتھ گاہ ژ۔ ییرا اوس باقین نِشہٕ ہناہ پَتھے شاید احترامن۔ تہٕ کیاہ زِ بَتہٕ آسہٕ: زِٹھی۔ نَس اوس قمرو لوہ کچار کِ یار۔ یارِ گِنبر مُنٛزی پکان اوس

تٔمِس لوٗکچارُک اَکھ اَکھ ژٔنیوٗ ژٔٹس ہیوٗان بیٚلِہ شُہ قمروٗ ہٕس تہٕ لالی ستی
کٔنہٕ گٔژھِہ تہٕ شالہٕ کٔنہٕ سوٗمبراوٕنہٕ لٔبن گام کھسان اوس۔ اُمِس اوس قمرو
ٹوٗٹھ تہٕ تٔس کھوٗ تہٕ لالی۔ ماجاہِنہٕ کوٗر۔ یوٗسہٕ تٔس ستی ووٚنی جوان آسی
سپٕز مٕژ۔ شہٕ اوس یِمنے خیالن ژٕ تٔس گوٚہنگہٕ منگہٕ پٔتہٕ کُنہٕ ژادر لوٗنچہٕ
لمٕن یوٗسہٕ تمہٕ گرٕ ھوٗ تُلیٚ وٕلِتھ پھیٚنکوٗ بیٚنٹھ یٔتہ کُن آس دآرِتھ دِژٕ ہٕژ۔ تمی
کٔہ یہٕ وٕدہ کٕھ مگر ستی بوزن لوٗ تہٕ کوٗرِ آسن۔ پیراہَن پٔز زنوٗ یہٕ آسن۔ یہٕ آس
لالی۔ تٔہنزٕ آدن بوٗج یٔس ستی تٔس گٔنڈ اوٚسکھ کوٗرمت۔ لالی آس ووٚنی
تٔہنزِ تھٔرِ ستی تُگِتھ ژوٚ ترِ ژوٚ ترِکِتھ کٔران۔ اَجِہ شِہن مٔنز تہٕ اَجِہ ہَنا بٔڈ۔ تٔس
اوس پھِرِکھ کھوٗتمت۔ شایَد آسس دوان تہٕ دَوان ڈٔکرِ کُھرِ ہٕژ تہٕ دوان دَوانی
بعدن وَنَس مٔنز وآژ ہٕژ۔ "یٔنہٕ خیال ہاتھا ویزِہیرا"۔ "پوٗرِ ربنہٕ کوٗل
سوٗرِتھ آکھ۔ اُچھ لوٚسم ژٕٔے پٔزاران۔ ووٚنی دِژا کھ بٔنیہٕ ژٕ۔ اَکِہ لٔٹہٕ تہٕ
سمکھے یہٕ نہٕ۔ اَکِہ لٔٹِہ تہٕ نہٕ۔" لالی آس وَنان گرٕھان تہٕ پیرٕ اوس قدم قدم
برٕوٗنہہ تُلان گرٕھان، پوٗت نَظر دِنہٕ وَرآیی۔ تَس تہٕ آس وآنِج لالی ہٕنزِ
دوٗرِ رکنِہ کھٹنَس آمٕژ۔ شہٕ اوس دَپان پوٗت پھیرِہا تہٕ لالی رٔنہٕ ۂنن نالہٕ مَتہٕ
تہٕ میٹھی کٔری کٔری بَرِہ ۂس یَڈبٔرِ تھ لول۔ مگر ترٕوٗنہہ تٕرٕوٗنہہ پکہٕ ونٔہن
زِکھین ہٕنداوسُس لِحاظ۔ لِہاذا اوس اَرمانن کار ہوٗرِتھ برٕوٗنہہ برٕوٗنہہ
پکان۔ دٔچھنِہ آو تِتھ لوٚڈ بارِ ژٔنڈ۔ کَلہٕ بچاونہٕ خاطرٕ ڈوٗل پیراہَنا
کھوٗوٗر۔ تمی ہٕنٛدِ پھیٚنکہٕ بیٚنٹھ گوٚ راج ولی خان دِژٕ نٔنٹھ۔ شہٕ اوس
ووٚنی باقین برٕوٗنہہ تھٔزٔرس کھسان تہٕ باقی گجٕری آسی اُمی ہٕنٛدِس

رفتارس ستۍ یکہٕ رٕچ کوشش کران۔ پیراہس پیٚیہٕ یمن پیٹھ نظر۔ سُہ گابربوز تھرزرس پیٹھ آستہٕ کنہٕ گژھ نہٕ یمن لالی پیٹھ نظر پیٚیہٕ۔

وٕیسے آس نہٕ ژٕ کانہہ تہٕ کیاز لالی ادٕ شکہ تس مہ ستۍ گونہ ندامت مگر لالی ہُنٛد تیتھ پاٹھو پیراہس پتہٕ پتہٕ یُن آس منٛدچھ، بے شرمی۔ اَمہ کنہٕ روٗد پیرا لالی پوٗرٕ کٔھر۔ گوڈٕ بچہٕ لٹہٕ دزٕن پھیٚنکہٕ پیٹھ نظر یہٕ وچھنہٕ خاطرٕ زٕ لالی ماچھ تمی ہنٛدِ بٔڈ یا ژٔڈ وتھنہٕ پتہٕ تہٕ بوز نہٕ پوان۔ لالی آس تس تھر ستۍ لارِتھ تیز تیز وَنان "ژٕ کونہٕ چھکھ ماس ستۍ کتھ کران۔ ژٕ تس کانس چرارَو۔ یٕہ ہیکے نہٕ وونٕ اکس ژٕ ہس تہٕ ژٕ نے دراسے روزِتھ۔" "اچھا اچھا۔ ٹھیک چھُ۔ وونٕ گژھ تہٕ روٗزٕ پنٛنِ پاسہٕ واپس۔ ہرگاہ ژٕ یمو وچھکھ چھتہٕ گژھو۔" پیرا اوس یژھان زِ کتہٕ کنہٕ گو ژھ نہٕ تہنٛدِس رشتس حرف ین۔ یہ نے مول تہنٛدِ کنہٕ آسہٕ ہے لالی ستۍ ہیٚکہٕ ہے نہٕ زانہہ تہٕ تمنٛد رشتہٕ طے گژھتھ۔ تہٕ کیاز پیراہن ماج آس یژھان تس پننہٕ بینشر مہ ستۍ کھانٛدر کرُن۔ مگر کُن نیچو آسنہٕ کنہٕ اوس پیرا خانہٕ مول تہٕ تمنٛد مول اوس تمنٛد یژھ تھ ضد پوٗرٕ کران۔ بلیٚہ لالی ہش نوش کتہٕ بنہٕ ہس۔ وَن ہارہش، شکیل، مزاز رنٛبہٕ ونی، حیا وا جلنٛز شرمدار۔ گرس واتن واجنٛی۔ آلی پچھ تھریلہ یکہٕ ونٹہٕ رلے یہٕ، پیراہنہٕ ماجہ پوک نہٕ کیٚہنہ۔ مگر آس سعہ مزازٕ مرژٕ وانگن پیوٗت لہٰذا اوس پیرا کھوژان زِ کھانٛدرٕ پرٕ ونہہ گو ژھ نہٕ کانہہ اَتھ گژھن تیتھ زَن تس بہانہٕ پیہٕ ہے اَتھ رشتس ٹکھ دِنس۔

"پیرا وۄنی کمہٕ وَ نہٕ بیٚرو۔ دٕچھینہٕ ہا" ہیٚبرٕ دژٕ مَستان خانَن آواز
پیرازَن دوٚٹھکھ ژورٕ۔ تَس کلے بہٕ زِیو۔ کشالتن دیُت تمیٚ مستان خانَس
جواب" نہٕ نہٕ کھوٕ ہری۔" گجرِ دژاپہٕ کھوٕ ہری وَ نہٕ نہٕ بیراہَن وۄن پوٚت
نَظر دِنہٕ وَرآیی ہنا شرار نہٕ سان۔" تلے یہٕ پاسِ خدا گژھنہٕ وۄنی لالی۔" لالی
ژٕ جیٖو ہکہٕ اُسُن ہنرٕ تھ مگر زور رکھوٕ ن۔" کھوژٕ بڈٕ۔ ہہ ہن" بیراہس کھوٚت
وۄنی بَڑی شرار تھ۔" اوہ... ژٕ... " اَچھا۔ اَچھا دژایس۔ مگر ژٕے پچھے
اور ہپچھے مالِس نہٕ ستی کتھ کہٕ نی۔ لبُزتھہٕ۔" " اچھا' اچھا" پیراہَن وۄنُس جَل
جَل، قدم تلُن تیز نہٕ دژاو ہیوٗر کُن۔ لالی باسیو زَن نہٕ تَس تیتھو کمیٚ تام وَلن
یَلو ہکہٕ تھوٚد تلُتھ۔ تمہٕ نبہٕ کھوٕ ہراناہ اُکِس یار یَتھ کُن ژھال نہٕ لجٕ تمہٕ کے
کھوٚر کرِ تھ پیراہنہٕ پوٚت ژھا یہٕ وُچھنہٕ۔ یُس وۄنی دَوان پالس
کھسان اوس۔ لالی آس پژاران زِ ہیرا دِیہ پوٚت نظر۔ مگر سہ رلیو زَن
نہٕ ژٕ ہس مَنٛز مستان خانَس نہٕ باقی گجرِن سِتی۔ لالی روٗز تلو تام یمَن وُچھان
یوٚتام تِم پالس ہیوٗرِ ستہٕ گلاخ پلن منٛز شروع کان غائب گیہٕ۔
لالی ترووزیو تھ وۄشِ نہٕ دژاپہٕ کلہٕ لبہٕ ن کُن ژھنِتھ گام کُن واپس
زَن نہٕ بازہا آ رِتھ۔

مستان خان اوس سارِنۍ برٛونٛہہ سٕتھاہ تیز قدم تُلان تہٕ
پَلہٕ پیٹھ پلٕس تام لانٛیہٕ مینان۔ سُہ اوس گامہٕ موقدم آسنہٕ کنہٕ شاید
پہٕ یَنہٕ فرض زانان زِ تِمَو گوڑہ جَل جَل اَتھ یِن۔ وَیسے تہٕ آس زَن تَس پٔتھ
کامہٕ مَنٛز بامبراسان یِمہٕ کنہٕ تَس خالے کانٛہہ کام سیٚتر آس گژھان۔ راج ولی
خانَس آس نہٕ اُمی سٟنٛز یِہ تعوتہ تمبلی خوش کران نہٕ سُہ اوس تَس اَتھ تعوتہ تمبلی
پیٹھ ہم ثانہٕ ژٕٹان زِ مستان خان اوس رَش کیٚتر گژھان۔ خاص کٔرِتھ اوس
تَس یِتھِن موقن پیٹھ مبراسنہٕ زِ ہنگ وَق ژہتس پھوان یُس مستان خانس
پوٚنٛک اولاد اوس۔ اَندرہٕ آس تسنٛز آشنٕز مہرو ہدر عذاب موتَس ستی دَیہ دٔب
کران تہٕ نیٚبر اوس مستان خان بند درواز س برٛونٛہہ کنہٕ گتہٕ گیٖوٗر کران۔
اَکہٕ تاجلی مَنٛز ییلہٕ مستان خانس جیر ہیوتُن ووٚتھُن بُہ گوٚبُرس برٛونٛہہ
کُن تہٕ دِژِن بٔڈ کٔرِتھ گٔر واجہٕ ہنٛز کُن "سُہ کنہٕ نٕز جَل جَل دِتہٕ ہے اوٚستے لوٚہ ہے

سیہ سیہ ۔" آنگنس منز جمع گژھِتھ چھُ تہِ گژھان وُتھ کانہہ اَکھ کھنگالہٕ زٕ
مستان خان ژوٗل کیٛتہِ پکٕہ آنگنہ منز۔ اَمہِ پتہٕ اوس نہٕ کانہہ ما منز کانہہ
تہٕ لفظ سیہ سیہ ورنا وتھ بیٛہران، خاص کرِتھ ژُنا نہٕ۔ راج ولی خانس
پیو مستان خانن باہر وچھتھ ہنگہ منگہ مہروٕنٕ پرٕسن یاد تَس آو بوٛت
پریشان آسِتھ تہٕ اُندری اَسِن۔ لال خان تہٕ اوس یٛرٕ وٕنہہ کُن نظر تھاوتھ
مستان خانن وِہ پٕہ وُچھان۔ تمو وون راج وُلیس نکھہ پٕتھ۔ "وُنی پھٹہٕ،
پتہٕ چھُ پننہٕ ہیتراوُن۔" راج وُلین ذَن بوٗزِ سے نہٕ تمو پٕلہٕ نو وبلمہ نوکھ
دُچھنہٕ طرفہٕ کیٛن پلٕن کُن۔ اَتہِ اوس زیوٗٹھ سو ریچھ کرٕتھ بوٗ ژَھ۔ بلمہٕ ہنٛدٕ نوکہٕ
سیتہِ تُلن یہ تھوٗد نہٕ ڈینس پٕلہٕ پٔیٹھی داآرِتھ تہٕ گُدٕن برٕونہہ کُن لا یٛتھ۔

مستان خان تہٕ لال خان آسہِ میزانہٕ کنہِ ریٛہہ تہٕ آب۔ راج ولی خان
اوس اُندری سوٗچان زِ یموے شُرین ہُنٛد رشتہٕ طے کوٗرمت چھُ تہٕ کیتھ۔ شاید
کینٛژھاہ اَدٕ کنہِ زِ مینٛہرس تہٕ رجوبہٕ آس پانہٕ و آنی برابری تہٕ کینٛژھاہ اَدٕ کنہِ زِ تِمن ہُنٛز
گروا جینٛہ آسہٕ لوہ کچار پانچہٕ وبیہ۔ لال خان اوس مستان خانس زِ ژور روٗری
کوٗنش۔ مگر میزا زس منز اوسُس سینٛٹھے قرار۔ سہ اوس رُت رائے تدبیر دِنہٕ وول
پٕزٕ تھ کانہہ رُت کا ژھنٛن ددل۔ راج ولی خانن اوس سہ کانی کوٗنش آسِتھ
تہٕ جگری دوس۔ بلکہ بوے ہیٛو۔ تَس اوس قمرو بنہٕ واپس نہٕ پینک تیوٗتے دوکھ
یوٗتاہ راج ورئیا تمہ ۔ سہ اوس اُنٛدری اُندری اَورادپران تہٕ خدایس
ہنگان زِ قمرو سوٗ ژھ وارِ دِ تہٕ آسِن۔

یوٗت یوٗت یم ہیتوٗ رہیتوٗ رکھسان آسہِ راج ولی خانس آس تیٛژ تیٛژ

وآنج ہی ہی گژھان۔ ییتِس کالس آسی پیرا تہٕ زورآور جوان آسنہٕ کنہ
ہیٚر مہ کوہ ڈکرِ پیٹھ وآلِتھ ہتی۔ مستان خان تہٕ دوت یتھ تھ ڈکرِ پیٹھ
تہٕ دِتن پان درمنس پیٹھ داآرِتھ۔ دوہ نی اوس شہ پزی ژھوہ کیومت۔
مگر اَمیک پاس گوژھہ نہ یمن کٹن لگن۔ اَوکنہ ٹھیکہ روو تمہ ہناہ شاہ تہٕ دِین
بڈکرِ کھ "قمرو- او قمرو" مگر اُڈوتی بچھس شاہ۔ تہنز آواز آیہ دور
پوت پھیرتھ مگر اُڈوتی ژھوہ کیپہ سوہ تہٕ۔ پیرا اوس ڈکرِ ڈنڈی کوہ منس
ہناہ بنیپہ تھو دکھو تمت۔ تس اوس تھوا چھن تا پھ پوان۔ اَوکنہ اوس
تہٕ تس تھو کینہہ تہٕ بوزنہ پوان۔ نمی کورا چھن اتھکہ سایہ تہٕ دِتن بالہ
دوہ گنن تہٕ سنہ زن منز قمرو ہس ووِن۔

ہردِن اوس بالہ تنہٕ رنگہ ورشن کورمت۔ رنگن تھنڈا کہ عجیب
مثل یس سیتے پہر کسِ تا پس منز خاپستانک پاس اوس دوان۔ زنگاری،
زرد، اناری تہٕ منزی منزی ملاے رنگک متن یس یارِ تلہٕ کنہٕ شہل
پلینہ ستی دوہ تلان اوس۔ پیرا ہن تراآوزہ پاری نظر تس موش زژھہ
کھنجہ زسہ تھ قمرو ہس ژھانڈنہ دراامت۔ تس اَس ہردِ نی ہم رنگ
وچھتھ خبر کیا زلالی ژبتس پوان۔ شاید اوکنہ زہردے اوس تس
تمس ستی مثل کران۔

راج ولی تہٕ لال خان تہٕ آسی دوہ نزڈکرِ پیٹھ وآلِ ہتی۔ تم درا
بیوڈے پیرا ہس کن۔ نزدیکھ وآتھ پرژھ لال خانن پیرا ہس۔ "گو
ان نظر کنہ؟" پیرا پھیور واپس خوابہ پیٹھ۔ "نا چاچا کنہ نہٕ۔" تہٕ ستی

لوٗتِن بَڈِ ناد۔ "قرو اوے قرو وو" پیراٰہن ناد آو تھَدِن یالن ہندِ ن
سنگلاخ وچھن چھاو پہ۔ اَکہ تھَنگہ پھیٹور دوہ یمِس، تہ تمہ پتہ ترٛٹیمس
تہ ژوہ پارٕ ووتھ گڑیٚز۔ "قرو... رو... رو" پتہ دوٗرے یہ یہ آواز
تہ پوٗر ژھوہ کیتھ کیہہ ژھوہ پہ۔ مگر جواب آو نہ کینہہ۔ ہناہ ٹھہرِتھ لوٗسے
بیٚیہ اَنٛدٕ زورآورن ناد۔ یہ نادتہ گڑز لو۔ مگر اوٚرٕ آو نہ کینہہ تہ صدا۔
راج ولی خان اوس تھوٚکمت۔ بیہٹھاہ تھوٚکمت۔ نَرٕ بوزِنگو تہ کیہنہ، بلکہ
اَنٛدرٕ۔ نَرن اوس آو سیٚومت۔ سہ گوٚ یتھر بیہتھ۔ لال خانن دِتیٚس
دِلاسہ۔ "سہ آسہ وو نہ تھاج یالہ کین تھزرن بیٹھے" پیراٰہن تہ زوراورن
دِژ دوہ شونٛزٕ اَنارن بیٚیہ ژھا آنہ۔ راج ولِین ترٛوو زٕلوٗیتھ ووہ شن
تہ لوٗگ نَبس وچھنہ۔ تس اوس پےٚ نہ لال خان بجوٗرِ چھ تس اپزٕ تسلاہ
دِوان۔

لال خانن تہ ترٛاو یرو ہیہ کینہہ کس اَسمانس نظر یتھ شامرن
اوسن ہیٚومت پھیرن۔ اَفتابہ اوسن لوٗت یالن تکھ ووتمت۔
لال خانن ووٗن راج ولی خانس کن وچھنہ وَرآیی۔ "سنٛے چھ یا سان
راتھ پیٚیہ یِتی تس گزارِ۔ یِتیہ نس چھ یمن پلن ہنٛد ژھیاڑن۔"
"کینہہ نہ سا۔ یِتیہ چھنہ۔" یہ اوس مستان خان تیمہ پیراٰہس
تہ زوراورس سیتی دوٗرتام وچھنہ گومت اوس۔ ہناہ دوٗرٕ آسہ پیراٰ
تہ زوراور کلہ بوٚن کن ترٛاو تھ یمن کن لوان۔ "تلو ساماہ تہ پکو
ہمن پلن نِشہ۔ یڑاو پلیہ راتس یِتی ترٛاوٕن۔" مستان خانن زن

سمباج بنیہ کمان۔ سارِ دے تج پننی پننی ژادر بلوہن، پیراہن تہ زورآورن تل باقی ساماننہ۔ اکھ لستہ ییتھ منز سوت اوس تہ ٹھیلہ ژٹ ییتھ کھسرار گیہ ییلہ زورآورن سو پھیکس ییتھ کٔن دار یتھ دِژ۔

پلس نش واتیتھ وہرا وستان نحانن ژادر ہناہ نرم جایہ۔ راج ولی لال خان تہ سبہ ہنوٹھ ژادر پیتھ ہناہ پلہ ژ صدنہ نبر۔ یہ پل اوس سیٹھے پوٹ تہ ہرگاہ رود تہ لاگہ ہے اکھ تلہ کنہ آس آٹھن دٔہن نفرن ہنز چھپن جاے اکھ پلس اوس اندرکنی ہاہہ تمن گورمنٹ تہ تلہ کنہ آسی نہ ترٹے کینن ہندی چولہ پنے ہتی۔ ہرس کھسبہ ونی آسی پھلی واو نشہ رنیہہ بچاونہ خاطر اُکھ پلس تل زنان ہیو۔ ...یم کوہ تہ یمن کوہن منز روزن وال چھ پتھے کُنی تھزرن پیٹھ ڈوکہ تہ بناوان یمن ہم ڈیرہ زنان چھ۔ نہ چھ یم چولہ نہ تم ڈوکہ کانسہ ہندی ذاتی ملکیت بلکہ بس تہ او تتھے وا تہ سہ ہیکہ یمن منز چھپتھ تہ پنتہ برونہہ کٔن نیرتھ۔ یم چھ تھزرن تہ شنیاہن منز آسنہ باوجود تہ شیرتھ سنبھالتھ آسان تہ کیازِ ہرگاہ یمن کانہہ کنی وستھ آسہ آمژ یا پشن آسہ لگو ندٹ آو سیتو منٹ، اکھ چھ پرتھ کانہہ مرمت کران۔ تہ کیازِ یم گجری تہ بکہروال چھ یمن مشترکہ ملکیت زانان، پرتھ کانسہ بکار ینہ واجنہ چھپن جایہ۔

پلس تل چولس نشہ آسی پیرانہ زورآور کھینہ پچنگ ستز کران۔ پیراہن منز روو کھیلس گنڈ تہ کڈن مسہ ہندی لو برنہ ژورہ یم مسہ ہندر سے پتولس منز آسی۔ پتریہ دتن زورآورس "ییتھ انتہ آب بوہ نہ کنہ" ہناہ

بوٚن پٮ۪ٹھ آس کوٚہہ مٔنزٕ آبہٕ پٕکہ ہش وَسان۔ یہ آبہٕ پٕکھ آس نہٕ زانہہ تہٕ ہوٚکھان۔ گجر پوٚاوس ہچھوٚ نور ہیتھٕ ہیوٚ وُمت تہٕ یہ اوس کھ آبہٕ پٕکھ سیدٕ سیٖوٚد دُکھمت ییمہٕ کنہٕ آبس آس دار بنے مٕژ۔ یوسہٕ اَمہٕ نارٕ کنہٕ بوٚن ہیوان آس۔ اَکہ نارٕس بوٚنہٕ کنہٕ اَکہ ہناہ سُنہرٕ دٕتھ کیٖہنٕہ کنہٕ گنجہٕ مٕژ۔ یتھ کنہٕ اوس یہ دوٚب بوٚہ کُٹ ناگ ہیتھٕ باسان۔ زورآوارَن چھوٚل مسہٕ ہنٛد پُتلہٕ اَتھی ناگس ہٮ۪ٹھ وارٕ پاٹھی تہٕ پوٚرنَس آب۔ یہ ہٮ۪چھ کھوٚت سٕہ پتہٕ واپس پلس کنٛ۔

پیرآہن اوس ییتس کالس کاٹھ سوٚمبرو وُمت۔ تمٕ زاج چنٛدٕ مٔنزٕ گنٛدکھ ڈٕبہٕ کڈٕتھ رٕج۔ اَمہٕ ستی ڈُیتھ ترٕشن ٹھکھ یمہٕ تمی چوٗلس برٕ مٕژ آسہٕ ژکھ۔ ترٕشن ہیتھوٚتن ہمربہٕ کران۔ پیرآہن تِل ووٚنی دیوٚٹھ دیوٚٹھ کاٹھ تہٕ ترٕووُن یمن ترٕشن پٮ۪ٹھ۔ چوٗلس کھرٕ ییٚہ ہیٚوٕ۔ پُتلہٕ مٔنزٕ پھُٹرِن آب ٹوٚبرن آبہٕ پاو کھنٛڈٕ بچے ییٚس پُتلس مٔنزٕ۔ پُتلہٕ کھوٚتُن چوٗلس۔ زورآورن گڈ ٹھیلہٕ مٔنزٕ بھٕنٛج تمہٕ مٔنزٕ گڈٕن چاے سعہٕ ترٕ آوٕن پُتلس۔ سوڈانماہ تِلن تہٕ سٕہ تہٕ ترٕووٕنس ببیہٕ تنہٕ ٹلو جوراہ۔

مستان خان تہٕ اوس ووٚنی راج دلی تہٕ لال خانس نٮ۪شہٕ ژادرٕ پٮ۪ٹھ بٮ۪ہتھ۔ تمی کوٚڈ چنٛدٕ مٔنزٕ ناستہٕ ڈٕبہٕ تہٕ ہلٕنووُن راج ولی خانس۔ تمی کوٚرُس کلہٕ ستی نکار۔ مستان خانن ہلٕنوو ڈٕبہٕ لال خانس۔ ییمی ووٚش ترٕآوٕتھ ڈٕبہٕ مٔنزٕ ناستہٕ مُشکھاہ کوٚڈ تہٕ موٚکھن زٕسمن۔ مستان خانن تہٕ مُژھ دٕنٛدَرن ناس تہٕ تھوٚ کھ بٕژ تہٕ وٕتھ ووٚتھ ہکہٕ تھوٚد تہٕ گوٚ پلس اَندرٕ۔

" دِژاونا اَتھ چاپہِ پیٲلَس وُنہِ نہٕ رَس۔" زورآورَس کھُر مستان خانٕنۍ یہِ تاجلی " ینبیتہِ کیتاہ مشپن چھا۔ وُنہِ لگیس رَژھ کھنتڈٕ۔" زورآورس بیٖتھ کنۍ ہیتہ کتھ اَکھ کتھ کرن ووِل۔ یہ نےٚ تس مالٕ سٕند لحاظ نہٕ راج وٲلیٚن پاس آسہٕ ہیے سہ نیرِ ہی نہٕ گرٕ۔ آخر پانژرِ بیتیٖ اوس سہ گرٕ آمتٕ۔ وُنہِ کو نہٕ ہیے کال اوس تس کھانٛدرَس گومُت۔ سہ اوس اُنٛدری ٹھیٹھومُت زَن۔ " تلٕہ سآ بیہہ۔ اوری والٕنو اُسی چاپے ہیتھ۔" مستان خانس باسیو پتھ پھیرنے بیہہ تر۔ سوٚنچِن ییم اُزکی لوہ کیٹی کاتیاہ بتھی پھیری چھ گامتی۔ لال خان اوس یہ سوزِ وُچھان۔ تس آیو واُسن زِ مستان خان آس نکھ نہٕ وُنٛن راج ولی خانس کُن۔ " بس ہیٚژن تیار گژھنی۔" راج ولی خانن بیٚس یتینہ حارِی ثانَ سنیٚومُت اوس دبُت کنہٕ ڈول۔ لال خان ووٚتھ تھوٚد۔ " اَدِ سآ یہ بوٚدِ اَتھ بتھ چھلتھ۔ نمازِ ہنٛد وقت ووت، پتہٕ چھو سوٚت دام کھنٛدٕ۔" راج ولی خان تہٕ ووٚتھ تھوٚد تہٕ دِژاو لال خانس ستی لبہٕ ن دِگنہٕ بل کُن۔ پتہٕ دِژاو مستان خان نہٕ۔ اَتھ بتھ چھلتھ آیہ ییم والپس۔ ژادرٕ ملوٚدِ نکھ، پتہٕ وہروٚد بیہِ تہٕ بیٹھی نمازِ۔ تریٚشہِ سے موٚنگ اللہ تعالیٰ ہس زِ قمرِ وگوٚڈہ جل جل اَتھ لگن، بیتھ ییم سیٚد بتھ والپس گرٕ گژھوہن۔

نماز پرتھ بیٚتھ ییم معکلے یہ پیراہن اوٚن چاپہ بیٚتہ لہ اوٚ تنیٚسے۔ زورآور آوا کِس اَتھس منٛز ہمسہ ہنٛدی لٹھ بر تہٕ بیٚیس اَتھس منٛز سوٚت لبنہٕ ہیتھ۔ تمی ترٛ ووٚ مکایہ سوٚتہٕ تیک لوٚکاہ لوٚکاہ پانژن لٹھ برن منٛز۔ پیراہن پھِر سوٚتس بیٚتھ دِتہ بِ دَرآیی ننہٕ چاپے نہٕ اُکس اُکس لٹھ برس کجہ ستی سوٚت

رلاوِتھ بلنتوون سارِنے اکھ اکھ ٹوہ برٕ پتہٕ ہیوٗ ٹھ پانس تہٕ اکھ ٹوہ برٕ ہیتھ
ژادرِ ڈنڈرِ بیٹھ مستان خانن کھوٗل پنن جولنہٕ۔ امہٕ منٛز کڈِن پیرینہٕ مکا تہٕ
آنچ نبرٕ ژوٗٹ۔ اتھ کرِن پانژھ حصہٕ تہٕ دِتِن ٹکراہ ٹکراہ بپرِتھ اکس۔ ژھ چہٕ
ستنٛ بیٹھی یم پچا بہٕ ستو سیٛنیو مت سوٗت کھیٛنہٕ۔ سوٗت موہ کلاوِتھ پوٗر
لال خانن حمد۔ سارِوے کوٗر آمین تہٕ دُھی تہٕ گییہٕ پلس تل پہن نارس نزدیکھ۔
آنہٕ گتہٕ آس گاشہ۔ سارِوے ہیٛتر پنٛنی پنٛنی ژادرِ ہن بیٹھ تہٕ ترٛوو کھ ڈایھ۔
دوہ ہس آسی یم یکی یکی ژھینتھ ییمٕتی۔ اوِ کنہٕ لجہ نہٕ ہمن نارِ ہے نیٛندرِ ہینس۔
راج ولی خانس تہٕ آسہٕ اچھ گوہ بیشرِ تہٕ ییتھے تمی اچھ وٕچہٕ سہ روو نیٛندرِ سوٗدرس
منٛزِ گرکھنڈ گوٚب نیٛندرِ پیہٕ پتہٕ ہیٛتِ راج ولیس یمے کنڈی زن لگنی۔
نیٛندرِ منٛزے باسیوٗتس ژہ یتھ یوہ ہے بیقرار ہیوٗہ۔ تس باسیو زِ سہ اوس
ریشمایہ ہیتھ راز دانہٕ کھسان۔ سہ اوس خابہٕ منٛزی سونچان زِ سہ ہے
اوس بڈٕ وُنہہ تہٕ گرِ بیٹھ پوٗت منٛزِ لہ کڈِتھ اولاد دادِ پیر بابا پنٛدِس
مزارس بیٹھ یتھے پا آٹھو ریشمایہ ستی کھوٚ تمت۔ ازکیاز اوس بیہہ اور آمت۔
تبلہٕ تہٕ آسی یتھے پا آٹھو استانس بیٹھ نڈی نڈی رنگ برنگی جھنڈ کھالِتھ۔
ییتھے پا آٹھو اوس اڈبر لبہ نہٕ یار بو منٛزی پیران۔ ییتھے پا آٹھو اوس مزار
شرق و غرب زن اکہٕ طرفہٕ سوہ نزوٗنی تہٕ دوٚیمہٕ طرفہٕ گرِ ہیں کس علاقس
ہیہ نظر ترٛاوِتھ۔ تس باسیو زِ سہ چھ ریشمایہ ہیتھ مزارس بیٹھ ووتمت۔
تموٚ چھ نیٛبر کنی کھوہ ربانہٕ کوٚ ڈمت۔ راج ولی خان اوس اندری سونچان
زِ تمی مہ لتہٕ بیلہ سہ اولاد دادِ پیر پنٛدِس مزارس بیٹھ آمت اوس

شہ کوتاہ دِل مٔلول اوس۔ رِشیا پہ اوس دش گنڈان تٔھمبنہٕ دِلہٕ
دراٚمُت "پیر بابا دِنہٕ آسہٕ توٚبر کھا۔" امہٕ پتہٕ کٔرِن ڈیلہٕ میٹھی۔ راج دُلین
گٔکھ رووڈیکہٕ نہٕ بیٚلہٕ تم تھوٚد وُٹھی ہیتہٕ آسی کھوربانہٕ لاگِتھ راج وُلِس
پینہٕ ڈیلہٕ دُچھنہٕ درمیٚنس ہیٚتھ نظر۔ اَتہٕ اوس تھنہٕ گوٚلہٕ ہیوٚہ ہیڈر کھوٚمت
بوچھے پیٚنہٕ سوٚمب بوٚڈ۔ راج ولی خانس اوس پوٚرہٕ بہتھ زہ اندرٕ اَتانس
اَڑہٕ برٕوٚہنہ اوس نہ اَتہٕ نَس درٔمنہٕ وَرآے کھنیٚے۔ راج وٕلین ژوٚٹ
پہٕ ہیڈر لبوٚن نٔمتھ تہٕ کٔرِن اَتھ اَتھ عستہٕ زہ اَڈ۔ پہٕ ہیڈر دراو اَندرٕ
زامَن ہیوٚہ۔ راج وٕلین ہلِنوواو ڈ ہیڈر رِشیا پہ تہٕ وٚون نَس "کھیٚے
پیر بابا ہن دِتے توٚبر کھ۔" دوہ شوٚے کھیو پہٕ ہیڈر نیٚوٚلے۔ کوتاہ میٚوٚکھ
اوس پہ۔ خابَن مَنز اوس راج ولی خان زَن تہٕ خاب وُچھان۔ ڈیکہٕ
نوٚہر آوِتھ بیٚلہٕ تم دوہ شوَے ہیٚمِہ لَٹہٕ تھوٚد وُٹھی تہٕ کھوربانہٕ ہیٚتکھ لاگنہٕ
راج وُلِس اوس پوٚرہٕ یقین زِ یہٕ وٚہی پاٹھی آسہٕ ڈیلہٕ نش پیر بابا ہن
توٚبر کھ ہیڈرہٕ کِس صوٚرتس مَنز تھوٚوُمت۔ مگر اَتہٕ وُچھن کُنڈی دوہ پتہٕ
شہ تڑ ہریو۔ اُمِس یا سیو زَن تہٕ گٔنٛس اَتھ دوہ کھٔپس منز اُمِس ٹوٚہ جہ کُڈہٕ تھ
وُچھان آسہٕ۔ اُمِس ژٕج کرٕکھ نیرتھ تہٕ پہٕ گوٚ ہوٚشیار، خاب پھُٹ۔ راج ولی
خانس آس وآنجہٕ تھر تھر۔ تَس لجہٕ اسمانَس کَن اُچھ درِس تہٕ تَس باسیو
زِ شہ چھ لَرِ پھیرِن دِتھ پلہٕ تلہٕ تبٕر دراٚمت۔ باقی گٔجری آسی مَس نیٚندرِ
راج ولی خانس کَنہٕ ہیپہٕ سیٚہے نیٚنڈرٕ روو ژ۔ شہ لوٚگ سوچنہٕ زِ رِشیا
کمہٕ حالہٕ آسہٕ۔ سوہ بیچارِ تہٕ آسہٕ بیتھے پاٹھی درس لجِ مرٕتہٕ نمو دِنہٕ روو

پہ خیال تہٕ لوٗگ تارکَن کٕن یَنٛنہٕ ظلوٗن پھِرنہٕ۔ ہم نیلس نَبس پیٹھ زوتان اُسو۔ مگر زٕرٕہ کھیٖنٛچ دِوہ تلے یہٕ ہمَن تارکَن مَنٛز بیٚیہ رلیتھا یہٕ ہُنٛز بے نوٗر اُچھ تہٕ لچِھ تَس سوال کرنہٕ۔ "ہے کتہٕ تھوٚو تھَن ینچوٗ" تمی ووچھ اُچھ زور تھٕ تَس کھیٖنٛچ بوز نہٕ پینہٕ سہے نہٕ۔

حضرت ابراہیمؑ نہٕ اوس پتھٕ پاٹھی مَنٛگی خوہ دایِن اولاد دیٖنت مُت۔ تہٕ پتہٕ سپُدُس فرمان سُہ قربان کرنہٕ خاطر، تمی کوٗر نہٕ واتہٕ تہٕ دڑاو تَس قربانا کرنہٕ۔ سُہ ؤتر یُوواہ متحانَس پوٗر تہٕ حل مُشکل سپُدُس۔ راج وٚلی اوس سونچان زٕ تَس نہٕ ہے پیر باباقرو قربان کرٕن وَنہٕ سُہ کُس ہُتھ ہینکہٕ تَس دِتھ۔ تَس ہے تَسنٛذ امانتھے رووِمت چُھ نہٕ۔ راج وٚلی خانَس ہینٛتِن یتھی عجیب عجیب خیال وِوہ تھنٕ۔ تَس آس سپنَس دَگ۔ ییمہٕ کنٛز تَس لرکانِن ہُنٛد ھٹیپ چھٹن ہینوٚتن تہٕ سُہ گوٚ ہکہٕ تھوٚد وٚتھ تہٕ ہیوٚنت زنٛو تھٕ شاہ۔ ییمہٕ ستی تَس زٕرٕہ کھنٛد قرار آو۔ تمی ترٛاو کھوٗرکَن نَظر۔ لال خان، مَستان خان، بیرآ تہٕ زورآور آسی اکھ اَکِس ستی کوٗرتھ ژامتی شاید وُشنیر باپتھ۔

یارِن مَنٛز اوس، واوہنا تیز یُومُت زَن تہٕ زیٹھی زیٹھ ووہ شش ترٛاوان۔ راج وٚلیس یاسنوٗزہمَن نہٕ چھِہ اُمس ستی ہمدردی۔ اَمہٕ واوہ کُنٛذاوس پلہٕ تلہٕ کِس سوٗرَس بیٚیہ زٕو ژامت۔ سوٗرہ مَنٛز آسِن زٕ ژور تھوٗنٛگل بیٚیہ زہ تہٕ ہینٛتہٕ مِتہٕ۔ راج وٚلی ووٚتھ تھوٚد۔ کاٹھ لوٚد کھنٛڈ ٹِلِن تہٕ ترٛو دِن ہمَن تیتھہٕ تھوٗنٛگلَن پیٹھ۔ تھوٚد وِوہ تھنہٕ ستی زٕ لُچھ تَس تہٕ ترٛہ۔

سُہ ہیٚوٚتھ نارَس یِژٕ نہٕ کیٚنہٕ اَتھ وُشناوُ نہٕ۔ کاکٕنِس ہیٚوٚتُن ہیمہٕ کیٚنہٕ تمِس رٕگَن حرارَتھ ہیٚوٚہ پھیٚوٚر۔ تمہِ تژٕ وُزنُوٚتھ وُوشٕ۔ تمہِ اَنٛدرِ فیصلہٕ ہیٚوٚہ اوس" اَچھا مرضی رُوہ بہٕ سٕپنٕہ" راج ولی خانَن وُون اَنٛدرِ پانَس کُن۔ سُہ لُوٚگ سوچنہِ زِ ہرگاہ تمر وا اَتھ آو نہٕ سُہ کیاہ کرِ۔ رلیتماہ بہٕ تژٕ اوٚتیا بےلُسی ہِنٛدِس عالمَس منٛز۔ سُہ ہیٚے مرد چھُ۔ ساری سپے گامَس ہیمتھ دِنہٕ وول۔ بلیہٕ ہرگاہ تمی ہیمتھ ہار ترووِ کتہٕ لگہٕ اَتھ۔ سُہ وُوتھ تھوٚد۔ پوٚرِ قلہٕ کوٚڈُن کاڈ تہٕ تژٕ آوُن اَنٛدرِ پکھی کِہن سنگرن کُن نظر۔ یمَن پٕتہٕ کینٕہ وچھِ زِ دوہ دِیرِ کھ ہیش بوٚدار اَس سپیٛز ہُش۔ نارِکِس گاشِس یا پھوٚلوٚنِس آسمانَس تہٕ سنگرَن ہِنٛدِس پوٚت منظرَس منٛز اوس وُوتُو راج ولی خان لوٚناہ دِوناہ ہیٚوٚہ یاسان۔ سُہ وُوتھ وارِ وارِ نیوٚن وگنہِ بِل۔ اَتھ بُتھ پھرِ وُن تہٕ تٔنی اوک طرف یہَن تژٕ وُن ذاتِ پاکَس پادَن تَل پان تہٕ لٔاجِن نماز۔

نماز پٔرِتھ بیٚیلہٕ راج ولی خان تھوٚد وُوتھ سُہ زَن اوس نوٚو زامُت۔ سُہ کھوٚت ہیٚوٚر پلِس نِش بِژٕ وُہم پاٹھی لانٛہ لانٛہ۔ یاتی گجرِ اَسی وُنہٕ شوٚنگِتھ۔ تمہِ تُل پٔترِلہٕ تہٕ ٹھہٕ بَرِ تہٕ وُوتھ بیٚیہ دِگنہِ بِل۔ اَتہٕ چھلِن ہیم ساری۔ پٔترِ لَس بوٚرُن آب تہٕ کھوٚت بیٚیہ ہیٚوٚر۔ پٔترِلہٕ منٛز پھرُن آب ٹھہٕ بَرِن تہٕ پٔنتہٕ لٔاجِن چائے چوٚلس پیٹھ۔ بانَن ہُنٛز ٹھسراہ بیہٕ سیتی گوٚو لال خان ہُشار۔ تمہِ بیٚیلہٕ راج ولی خان چوٚلس پٔترِ لہٕ کھالان وُچھُن گِیہ پہیے زَس ہیش۔ سُہ وُوتھ تھوٚد تہٕ وُونُن مستان خانَس زیہِ دِوان" وُوتھ سا ہیے گاش ہیے آو" مستان خانَن دِژ ژادرِ

اۆک طرف دآرِتھ تہٕ دۆتھ باہر ہۆت تھوٗد۔ "ہیٚو وٕہ تھان کونا چھو۔ زن ہا چھُ گَبہِ وُکنِتھ شۆنگ ہتی۔" تمۍ ڈٕلہِ ناوی پیرآ تہٕ زور آور۔ زَنٛ پانہٕ نصف شبَن دۆتھمُت اوس۔ راجَ ولی آس نَزدیکھ تہٕ نیوٗن اۆک طرف کُن۔ "دکھ وُنہِ شۆنگنہٕ لۄ کھٔڈ ہیٚ چھِ۔ گرٛزِھو ہیٚو اَکھاہ ہتھاہ چھُلتھ" تہٕ پانہٕ پھیٚتۆر چۆلس کُن تہٕ تزۆوُن پھاپہ زَس۔

مستانَ خان تہٕ لال خان کھٔتی ہتھ چھٕلتھ۔ تمَو لآج نماز۔ بیٚیِس کالَس اوس وَن ہار لو غوغا تُلمُت۔ ہیٚمہٕ کنہِ پیرآ تہٕ زورآور تہٕ ہُشآر آسی گآہتی۔ تِم تہٕ گیہٕ اَتھ ہتھ چھٕلنہِ۔ بیٚیِس کالَس اوس راجَ ولی خانَن لۄ بَرَن سۆت پھیٚرمُت۔ سآری ہیٚتھ نارس اُتھ اُتھ سیمے یہِ تمۍ بھر سۆتس پیٚتھ چاے۔ سارِ وُے تُل بَنن پتن لۄ بَرِ تہٕ لگی سۆت کھٕیٚنہِ۔ راجَ وُلین لیٚۆو سۆت مۄ کہٕ لآوِتھ اۆ نگجن تہٕ دۆن تھوٗد وٕہ تھان باقین۔ "کرِو ساجلدی یِنہٕ چھُ وَق کوٗنس گژھان۔" سارِ وُے مۄ کالو سۆت۔ پیرآ دۆتھ، تُلن بانہٕ بٔتھ تہٕ اُنِ چھٕلتھ۔ بیٚتِس کالَس دۆٹ باقیو سامانہٕ تہٕ دَراے بنیہِ تھہمہٕ بیٚٹھ۔

۶

اَزٕ گوٚیِہ ووہ ژٕ نٔزٕ دِکہِن ہفتہٕ گرِ دژا مِتِس۔ اَکِہ اُکہِ نے تہٕ اَکھ اَکھ
مرکَ ژھنڈٕ یمو۔ کٔنہِ لُوٗگکھ نہٕ قمروٚہُن نیب۔ کشِن سَروٚشِن سَرسارَی ترٲوِ
تمٚو پتھ۔ ووہ ژٕ آسو تِم سوہ نہٕ مرگہِ ترِ تھ تھاج واسہ کہِ ڈٕچھینہٕ طرفہٕ کِس
بانَس کھسان۔ لیوٕرکِن ہیراہن سارٕوپے پوٚتس قمروٚ تہٕ تمٚو ژٔنڈ جیب گرٕ تھان
ڈُچھمت اوس۔ یارٕ وٕنہٕ کہِ گٔنزٕ ہٕتھ آسہِ ووہ ژٕ ہِم وارِیاہ ہیٚژٕوٕ وٲلۍ ہٕتی۔ ہیرا
تہٕ زوراور آسی گوہ ڈٕچہِ لٔٹہٕ آپاری ییتِس تھٔزٕرَس وٲتۍ ہٕتی۔ سبزار اوس ختم
گومُت۔ بُمرٕ زٕنگلو تہٕ آسی نِہتھ رٔوٕدی ہٕتی۔ ژٕہ پارٕی آسی سوٗرٕ تہٕ ٹیٚچہِ ہارکِ
سنگلاخ سنگر۔ یمِے تھٔزٕرٕ یچھِ کلایہٕ ہٕشہِ۔ راج ولی خانَس اوس ووہ ژٕ
ہیتھ زٕ قمرو چھِ یا تہٕ جیب ہیتھے ژٕولمت نٔنہٕ چھُن جیب کانسہِ کو تھدارَس
کیمُت تہٕ یا نہٕ چھُ خبرٕ کوٚت کُن درامُت۔ شاید یِزٕی تمٚو سٔنزٕ وٕ زٕرٕی کھوکِنہٕ
تنگ یتھ۔ بیمنک احساس تمُس رٕلِشتا یہٕ اوس دِتھمُت۔ مگر نہٕ۔ قمرو

اوس گوہ ڈیچہ لنٛڈ بیٛتھ کنٛز اسان تہ گنٛڈان آبس ماجہ ٹھنٛچہ کران نیرس
دزامت۔

راج ولی اوس پانس دِلاسہ دِوان زِ قمرو چھہ ژوٗلمتے۔ یی سوچان
سونچان اوس رٕتہ نوٗ ستھ قدم قدم ہیٛوٗر تُلان زِ پیٛرا ہنٛدی تھکہِ
آلوٗن وزنووسہٕ۔ "قمرو وو۔ قمرو اوے" یہ آواز آیہ لوٗت
پھیرتھ ہیٛرکنہٕ کیٛو سنگرو بیٛٹھ تہ کوٗرن ژوہ پارٕ طواف۔ مگر جواب
آو نہ کینہہ۔ کوہ سنگرن ہنٛد حالہ اوس ووہ زِ تنگ گوٗمت۔ اکھ
اُکس پتہ اکھ کھنگر اوس تندلہِ ہیٛوٗر اسمانس کُن کھسان تہ منٛز
منٛزی آسی یمن کھنگرن منٛز درٛمنہٕ چھلاہ چھلاہ واہرا وِتھ لبہٕ
پوان۔ پیراہن لوے بیٛنیہ تھکہِ ناد۔ "قمرو وو، قمرو اے قمرو وو۔"
آواز آیہ بیٛنیہ ہیٛروٗ ہتہ کنہٕ کیٛن کھنگرن چھاو تہ راج ولی خانس
باسیو زن تہ یم کوہ تھنٛگی دَوے یہ' یہ آواز ہیٛتھ اکھ اُکس پتہ
تہ دوان گیہ یکدم رو یہٕ، وُنٛہ آواز تہ ژھوکے یہ۔ بیٛنیہ
اندہِ درٛ زورا ورن آواز" قمریا اد۔ قمریا اوو و" راج ولی ین تُل
جوابس پیایہ وٗرن کلہ تھوٗد۔ آواز آیہ بیٛنیہ کوہ ہن ستی ٹکرا و نہ یم سوٗزی
تہ سیاہ وِیکھنی کھنگر دوٗرے یہ بیٛنیہ اکھ آواز یہ ستی اکھ اُکس پتہ
راج ولی خانس ہیٛوٗتن کلہ گیرُن۔ تم کر دوہ پوا تھوکلس تھپہ تہ بیٛوٗٹھ
پتھر پادِن بیٛٹھ۔ تنٛپہ وزِ کوہ گیہ یکدم شٹھتھ تہ بیٛنیہ پھیرموتنہٕ ژھوہ یہ۔
اُکس پلس کھٕستھ لوے پیراہن بستھپے تھکہِ ہنٛدٕ ناد۔ اکہ تہ پکو یہٕ دوہ یہ

ترٛ بیٚہ لٔگٕ۔" قرد...قرد... قرد ود، ادے قرددو۔" راج ولی خانَن
مٔزراوِ اُچھ نہٕ نوگ کَن دآرِتھ بوزنہٕ۔ آواز آیہٕ بیٚیہٕ لوٚت پھیرِتھ۔
بِرٛ و ہٕمہِ کھوہ نہٕ تیز تہٕ بلٕہ۔ قردو دو، ادو.. ادو...

راج وُلیس باسیوو زَبن چھِ ہم ساری کوہ تہٕ بال تَپنٕدِس
حالَس ہیچھٕ اَسَن کھتگالہٕ نزاوان۔ تمی وُچھ دُچھنی کھووِری۔ ہم
کوہ کھنگر باسے یِہ تمٕس ہآیتھ ناک دیو۔ بدلے بَتھ کرِتھ تَس کُن
وُچھان۔ یِم کوہ تیثٕ آلِ نیلس نبس ڈکھس وُچھتھ بیَن راج وُلیس
پزِتھ وِزِ عجیب فرحت آس باسان تِمے سنگر آسی اَز تس آو سیمٕہ
قلاے باسان۔ تَس اوس باسان زِ وٕنِ ییہِ بُتلی یِتھٕ تہٕ یِم سنگر گژھن
چھلہِ چھلہِ، وَنٕ وَسَن یِم اَکھ اَکِس ٹھاسان تہٕ سارِنے بِن
پانَس ستی ڈٕوِتھ۔ راج ولی خانَن اوس نہٕ جگری تران زِ تَس کیا زِ چھِ
ہیتھی وَیکھتی خیال اَکھ اَکِس پتہٕ دِماغَس منٛزٕ وہٕ تلان۔ شہٕ زَن اوسنہٕ
بورِکِس حالَس، تَس باسیو زِ زِچھِ کھنٛجہِ زِ سٕہ چھکھ ٹِلِ پورا اَوٚ نمت
تہٕ یِم گجری چھِ کتام ژھا نڈان۔ تَپنٕدِس قرد ہس نہٕ۔ تَس زَن اوسکھ
موتھن کوٚر مٔت، تہٕ شہٕ اوس ہپاران تِتھٕ ژِہِس ییلہِ یِم آو سیمتی
کھتگھر چھلہِ چھلہِ وُسِتھ پِن تہٕ شہٕ لبہٕ نجاتھ تہٕ موکلہِ بیٚیہِ عذابہٕ تلہٕ۔
شہٕ اوس بیٚیہِ اُچھ نہٕ وُٹھتھ زَن تمی ژِہِس ہپاران۔

پیرا آو پھِرِکہٕ ہوٚت اُمِس نِشہٕ۔ لال خان" متالَن خان تہٕ
زورآور نہٕ آیہٕ تھکتھ راج ولی خانَس نِشہٕ۔" بَس ووہ نِرٕو دی ہیٚرِمی آدٕ

سنگر۔" راج ولی خانس لِج پانس دِپن شہ گو ہکہ ہتھو دُتھتھہ۔" آسہِ ہٕ تتہِ نہِ۔" راج ولی خانن وٕن زٕن تہٕ پانس"۔ تو تہٕ ترجہ نہٕ کیاہ چھہ"۔ لال خانن دیت مشورہ۔ مستان خان ڈراو بیٚیہِ بڑٕ ہنہ تہٕ باقی سارٕی پتہٕ پتہٕ۔

ہمن آخری سنگرن کھُن اوس موتس برابر۔ اوٚت اوس نہٕ راج ولی خان تہٕ زانہہ کھوٚ تمٕت۔ پیرآ ہس گنونوشوق یہٕ وُچھنس زٕ ہمو سنگرو پتٕر کتِہ کیاہ آسہِ۔ تہٕ شہ ڈناوو ژٕ سارِنے بڑٕ ہنہ۔ ہم آخری پَل آسی بتھی پھری تہٕ ہکہ تھوٚد گمٕتی ڈٕھتھہ۔ نوکدار، اُچھدار ہنڈی خونخوار ڈنار ہوی۔ تس باسیو ہمن منٛز باگ کھوٚ تمٕت ڈرمُن اُچھدار ہنڈین ڈنارن منٛز کھیٚیو مُت منگولہ ہیٚوہ۔ ہمن کوسہ نیزن تھپھ کرٕ کرٕ کھوت پیرا ہیٚوٚر۔ اَتہِ آس زٕ ہن شتٕرتہٕ وٕنہ سرسپٕر۔ یہٕ آس ہمن کھٕشگرن ہنٛز کوہ چھِ منٛز۔ پیرآہن سمبول دَم تہٕ پتہٕ ڈٕرن یدٕ بٕرتھ کرٕکھ "قمر وو۔ قمر واوے"۔ آواز گرٕز ییہِ وو ژٕ بعہ تمہٕ ہاکھ تہٕ جلدٕے ژھوکے یہٕ۔ تمہٕ لاٚے بیٚیہِ آواز، سوتہٕ ژھوکے یہٕ تہٕ پتہٕ گیہ ژھوپہ۔ شنِہ یا ہیچ ہش ژھو پہ۔ پیرآہس ژاولٕرزااُمہ ژھوپہ ستے۔ اَتھ موتہٕ ژھوپہ منٛز گیہ تس رہ نہٕ پھلیچ آواز کنٛن۔ پیرآہس باسیو زَن تہٕ تصرف درٕ۔ شہ کھوٚژ۔ رہ نہٕ پھلیچ آواز وہ تلے یہٕ بیٚیہِ۔ کھوژان کھوژان پھیٚوٚرشہ اَتھ آواز کُن۔ تس آس نہٕ پتہٕ نین کنٛن پلٹھ پٕرٕھ یوان۔ بیٚیہِ گورہ نہٕ صدا۔ پیرآ ہنڈِ شیچ کھسہ وَس گنے یہٕ ——

بِشِشنارِس زَن لٔجس دٕمَن بَسَنہٕ۔ دِلچہٕ دٕبرار پیٹھ سٟتۍ کٔرٕنس کانِٛن دَگ۔ اُچھوٚ سٟتۍ لۄگ اَتھ رٕتہٕ نہٕ صدا ہش وۄن دِنہٕ۔ وۄہ زِگوٚ رٕتہٕ نہٕ صدا ہش سٟتۍ میاں کتھٕ شُنٛد میاں میاں تہٕ۔ پیرآ پھیٹوٚ رکھ اَتھ آواز کٔن تہٕ آ نہٕ وٕچھن اَکھ چھِر کٔتھ سفید شِین ہیٛوٚ پلس ژھایہٕ ہۄل اُمِس آیہٕ کٔرٕو چٔشمَو وٕچھان۔ اُمِس اوس ہٕیٹ لۄڈ رٕتہٕ نہٕ کھۄل گُنٛڈ تھ۔ تِھراوٕتس لاجوٚر میلہٕ سٟتۍ لۄڈ ٹیٛوٚک کرٕ تھ۔ پیرآ ہس آیہٕ نہٕ پٔرمہ۔ یٔچھے پہٕ اُمِس نش گوٚ وار وارہٕ، تٔس اوس ہیٛتھ زِ وٕذنہٕ تہٕ وٕزِ گٔژھِ پہٕ کٔنہٕ موہ نگرٕ غآب۔ مگر یٔچھے سہٕ اُمِس برٕوٚ نٕہہ کٔن آو تہٕ اُمی کوٚمہٕ رۄٹ پیرآ ہس ژٕج کٔرٕ کھ پنٕہ تھ۔

راج ولی خان، لال خان، مستان خان تہٕ زورآور آسی وٕنٕر لۄنے۔ پیرا ہس ژٕج کٔرٕ کھ پنٕہ تھ "چاچا۔ چاچا راج ولی" تہٕ دوان، دوان گوٚ پہٕ کٔنہٕ موہ نگرٕ کھوٚ نہٕ مٔنٕز ہیٛتھ دٕنٛدرِس کٔن۔ ییٛتہٕ پیٛٹھ راج ولی تہٕ باقی لۄز نہٕ لِوان آسی۔ پیرآ ہن دِژ لۄبٕن کٔن کٔرٕ کھ۔ "چاچا چاچا شایَد ہا لۄب۔" تٔس آس نہٕ خۄشی سٟتۍ آواز ژھیکٕتھ ہیکان "ییٛتی ہا آسہٕ چاچا۔ وٕچھوٚ۔ وٕچھوٚ پہٕ چھٕپنا چاپہٕ جٔنگ آکھ... پہٕ چھٕپنا چون کٔنہٕ موہ نگرٕ"

راج ولی تہٕ لال خان دٕوے پہٕ ہیٛوٚرکٔن۔ پیٛتے کھٔتی مستان خان تہٕ زورآور تہٕ لانٛہہ میان۔ راج وٕلین رۄٹ پھِرکہٕ ہۄت کٔنہٕ موہ نگرٕ پٔننہٕ کھوٚ نہٕ مٔنٕز۔ تِھرٕپیٛتھ کٔرٕ آکھس پھیرٕ تٔس اَتھ تہٕ لۄگ دٕچھِنۍ کھوٚوٕری پیرآ ہس، مستان خانس تہٕ باتین کٔن وٕچھنہٕ۔ خۄشی سٟتۍ

اوس سۄ بۄر بکہٕ آمُت۔" وُچھو وُچھو میانہٕ بجُک نشانہٕ۔ ہائے اد رتا میُون
عار اوے آخر۔ مارو پوٗت۔ مارو پوٗت۔" تہٕ لُوگ اُمس کٔنٛ موٗنگرس
ماہ تہٕ پیٹھو کرنہٕ۔ زور آدریُس اُڈکایہٕ آسنہٕ کنہٕ اُڈو لی پوٗت پھیرنس
اصرار اوس کران گوشر منٛدہ تہٕ نرزوُن کلہ بوٗن کُن۔ راج وٕلیٖن پلنو
کٔنٛ موٗنگر لال خانس تہٕ دودیو ہیرا اہس نش یس تتھ پلس نش ووتمُت
اوس ہیمہ پتہٕ کنہٕ یہٕ کٔنٛ موٗنگر تمی پہٕ ژھیٖون گومُت وُچھمُت اوس۔
تم دوشٕنوٗسے دراپہٕ دوٚیمس طرفس کُن تہٕ لوٗکھ زور ناد۔" قمرو، قمرو
اوے۔" دوشوٗسے آواز گرزنے یہٕ تہٕ آیہٕ پوٗت پھیرتھ واپس تہٕ
راوِ کھنگرن منٛز۔ راج ولی دودیو منٛز پنٛدی پاٹھی بوٗن کُن" قمرو۔
دوہ لا تِراوو ٹلالہٕ قمرو، وُچھو آسو ساری پھی ژیہ بنہٕ آمتی۔ قمرو۔
او پیٚرا۔" راج وٕلی اوس بڈہ بڈہ تس وٕلہٕ زار کران۔" دوہ لاگو برا۔
بوٗنا آسہٕ نہٕ دوہ وٕلی ذریکہٕ دِوان۔" راج ولی تہٕ ہیرا آسو پلہٕ پیٹھ
پلس کُن دوان تہٕ دوران تہٕ قمرو ہس وٕلی دِوان۔

پتس کانس آسو لال خان، مستان خان تہٕ زوراور تہٕ ہیٚن نش واتی متہٕ
ژھوداپسے اوس ژھاتھ دولوگمت۔ ہیرا اوس بینہ ہنٛ تہٕ بوٗن ووتمُت۔ تمہٕ
دِژ زلی پیٹھہ ہیُور کُن نظر۔ راج ولی خانن جب اوس کھنگرن منٛز چھکریہٕ
آمت ذن یہٕ ژھیُون گومُت۔ راج ولی خانس آس پور پژھہ زِ قمرو تہٕ ییٚنی
کنہٕ نام پلس ژھایہ ہوٗل زوٗر ہیتھ۔ لہٰذا دژا اوسہٕ لوٗت لوٗت قدم تراوان
پژتھ پلس نیٚتھ کُن ژھاتھ دِیہٕ۔ ہیرا اوس زن دیوانہٕ گومُت۔ سۄ دژاو یہٕ

سوچھِنہٕ وَرآیی بڑٕ دٕ ہیہ زِ کھور ماڈٕلہِ ہِمَن اَڈٕ ڈانگین پلَین مَنٛز۔ لال خان
تہٕ زوراآور تہٕ دورے پہٕ اُمِس پیتہٕ۔ مستان خانَن ہیوٚت راج وُلہ
یِن جب سوٚمبراوُن۔ راج ولی اوس اَکِس اُبڑِس پلِس پیٹھ کُن تہٕ
پیراآہنَ لوے تَس ناد۔" چاچا قمرو ہُن پاز ار کھوٗ رہا۔" پیراآہنَ ووٚن
اَکھِس مَنٛز پآزار کھوٗ رتھوٚد تُلتھ باقیَن کُن پھیرِتھ۔ زوراآور دَولیوٗ
تمُس آس یپِلس پآزار کھوٗرَس پیٹھ نَظر پییٚرِ۔ راجؔ وُلِیس رُدٕ دیہٕ
ووہ ژٕ پانَس تام۔ تمہٕ ہیتٕ وبداکھ دِژِ۔" کیتو چھکھ قمر بٲ۔ جواب
کوناچھکھ دِوان۔ مآج ہاچھے گرٕ ژٕو دِوان چانہٕ فراقہٕ۔" ووہ ژٕ
لگی بییہٕ سآری تَس وُژِ دِیہٕ۔ ژوہ پآری ووٚتھ گرٕ تہٕ" قمرو، قمرو۔"
بییہٕ لگی سآری تَس وُژِ دِیہٕ" قمرو۔۔ قمرو۔" زٕ اُکھی مَنٛز ژٕج پیراآہن
کرٕکھ نیرِتھ۔" چاچا قمرو ہُن ہوٚن ہا۔ یَجَک ہوٚن ہا چاچا۔"

راج ولی بیَن نوٚس اوس کھوٚتمتٕ یِمَن گھنگرن وُژِ دِوانٕ
پھیوٚر پیراآہنَ کُن۔ اَتہٕ دُچھِن زِ پانژھ گرٕ دِلہٕ پیٹھی گتہٕ گیوٚر
کرَان۔ راج ولی دَولیوٗ پیراآہنَ کُن تہٕ بیٹھے نیٚز دیکھہ ووت اَتہٕ آسے
گرٕ دِیے گرٕ دٕ ہیوٚ اَکِس ہوٚژ ہِنٛزِ لاشہٕ تہٕ سمہٕ وُڈٕ اوٚمٕر آسہٕ۔ کلہٕ
تہٕ گرٕدَن آس وٚنہٕ ژٕو پھیٚچھے۔ یِم گرٕدٕ آسہٕ اُڈٕ وٚجو نشہٕ دَرگہٕ دِی دِی
ماز لشہٕ الگ کرِتھ تیز تیز نینگلاوان۔ راج وُلِہ یَن ییلہٕ پینہٕ جب کِس
راآچھ دَر شیرا ہِنٛزِ لاشہٕ گرٕد بییمتی وٚچھ تمُس ژٕج کرٕکھ نیرِتھ تہٕ مُتی
ہِنٛدی پآٹھی تجَن کنہٕ تہٕ دَولیوٗ یِمَن گرٕدَن پیتہٕ۔ گرٕد ژٕلی چھِک کھیتھ

مگر یِمِن شِکار نظرن تلے تھاو نہٕ خاطرٕ رٕدی ہناہ ہیُور ہوہس منز گیہ گیوٗر کران۔ راج ولی اوس دیوانہٕ گژھِتھ تمن توٗتے کینہِ لایان نہٕ کرٕکہٕ دٕوان۔ تمس اوس زِندگی منز شاید گوڈنچ لٹہٕ ہیتھ پاٹھی یمن ہُند سٕہلاب زیوٗ ہیران۔ گرٕد ژٕلی گوہہ ڈُندِس کُن تہٕ راج ولی دور ژیو تمن کینہِ لایان توٗتے یتہٕ۔ تمی ژٕج پتھر ڈٕکھی تہٕ دوژیوٕ ژٕلہٕ ونس آخری گرٕدس لایہٕ خاطرٕ زِٹُنڈ اَتھ گو منز ہوا ہس منزٕ وٕٹی زٕن۔ کُنی ژٕج تمس اتھ منز پیتھ تہٕ پیٹھہٕ پھٕٹر۔ اُچھ لجس درس۔ ٹارین ژالیس تکرٕ تھر۔ اُچھن لجس زوٗن۔ پانس برٕوٗ ہٕنہٕ یہن یاسیوس لوٗڈ زلہٕ زال تہٕ اَتھ منز پھسیو مُٹ بٕلہٕ ہا یتھ ناک کرٕہن را تہٕ کٹرٕپ۔ راج ولی خانس شٕھٹے یہٕ نظرآتھ زالس ییٹھ۔ سُہ یوٗک کھوٗژی کھوٗژ اَتھ کُن اُچھو ییٹھ وٕژھس زانڈ وارٕ وارٕ یتہٕ برٕوٗ ہٕنہٕ کنہِ ووہ تلیو نرٕ ہیرآوتھ بارٕ زٕنڈ نیرٕ ہوی گُنڈی گُنڈی تہٕ یمینے کُنڈین منز آس اَکھ سیاہ ژادرٕ پُٹ پھیپر۔ لیوٕ سہٕ واوس منزِ ژھرٕ ژھرٕٹ آس کران۔ راج ولی خانن پرٕ زٕناو یہٕ ژادرٕ پُٹ۔ یہٕ آس پرٕ شٕے رٕلیشا یہٕ تمرو ہس دِژمِژ۔ راج وُلی یس باسیو وآمہٕ ژادرٕ یچہٕ ہٕنز یہِ سیاہ رنگ موتُن سایہ۔ سُہ یوٗک وارٕ وارٕ اَتھ زٕنڈس کُن۔ آمہٕ کس گوڈس نِشہٕ آسہٕ کتہٕ آد سیمٕژ تہٕ میٹژ آس رٕڈٕ گاہٕر۔ راج ولی خانس آس وآنجہٕ تھرٕ تھر۔ سُہ اوس نہٕ یوٗن کُن وُچھنس بہران۔ تہٕ ییتھے تمی جگرٕ کرٕتھ یوٗن کُن نظر دِژ یدیو کُنی ژٕجس وآنج ہِنز تھ۔

اَتہٕ اوس نار۔ سۄن نار۔ آنٛخہٕ روٗس سۄن۔ موتُن ہیٚوٗہ چاہ۔
اَمہٕ اَنٛدرٕ زٕن آیہ کھ بائس لبہٕ ن نام لیٖپٹرٕ وآسے ہیٖز۔ بارٕ زٕ نادٔٹس سیٖدٕ
یِیلہٕ راج وٗلی ییٚن پلوٚ منٛزی کھتِتھ ہیتِس تٔرزٕ کُلِس پیٚٹھ نظر پییہٕ نٔس ژرج
گٔنی کٔڈ کھ پترِتھ۔ "نا"۔ باقی گجری دوٚسے یہ ہہ کٔڈ کھ لوٗزرِتھ راج ولی
خانس کُن۔ راج وٗلی ییٚن اوس پان ڈٕبہٕ دنٛیمُت دآرِتھ تہٕ اوس
ہٕپھرس ستۍ ڈٕلکہٕ پھاٹہٕ ناوان۔ لال خانن روٗٹ یہ کوٚمہٕ۔ "کیاہ ڈٕلہٕ
کیاسا ڈہس۔" راج ولی اوس نارس کُن کلہٕ اَلوٚنٛد تٔرزٕ آوِتھ رود سٹہٕ
گومُت۔

مستان خان، پیٚرا تہٕ زورآور تہٕ واَتِ ہیٚتِس کالس بارٕ زٕنٛدٔٹس
نٔش۔ تِموٚ ییٚلہٕ راج ولی خان لبہٕ ن نارس کُن وٗچھتھ وبداکھ وٗچھ دوان
تِم نٔے یہ ہُناہ بٔڑ ہُنہ پہن گڑِھتھ۔ اَتہٕ ییٚلہٕ تِموٚ تہٕ بالہٕ سٔنٛزس سیٚنۍ
مُنٛزٔرس تٔرزٕ کُلس منٛز پھسیوٚ مُت قمیصہٕ ہُنٛد پوٗت پاس وٗچھ تِمَن
پھٔٹ کوٚھٹ تہٕ گٔیہٕ راج ولی خانس نکھ یِہِتھ۔

راج ولی خانٕ وبداکھ آسی ژھوہ کیٚپتی۔ سہٕ اوس مُنٛزٔسے
گٔنٛڈتھ پھترس کُن وٗچھان۔ وۄہ ژاوس نہٕ کانٛہہ کتھ کرنس بُہران۔
شنہٕ یا پیچ ژھوہ یہ آس ژوہ پاری۔ واو تہٕ زٕن اوس ذم پھٔٹ گومُت۔
پیٚرا ہس پھٔٹ واَنٛج اَمہٕ ژھوہ یہ نہٕ سٔری۔ سہٕ آو بٔد سٔنۍ بیٚنٛھ راج وٗلی
یٔس کُن نہٕ کھوٗژی کھوٗژی دِنٛزٕ ن راج وٗلیس زبرٕ "چاچا۔ چاچا۔ کتھ
کرو، کتھ کرو چاچا۔" لال خانن اوس ہیتس کالس لبہٕ ن کُن نظر ترٛاوِتھ

ژیوٗنمٹ زِ قمرو چھہ اُکھ نارس ڈٗلہ گوٚمٹ تہٕ ووٚنی پیٚیہِ نہٕ تِہنز
لاش ترآ کھ۔ تہٕ کیاہ زِ اور رہیکہ نہٕ اللہ تعالیٰ ہس وَرآے کانٛہہ تہٕ واتِھ۔
تِمو ہیٚنوٚت راج ولی خانس دِلاسہٕ دِیُن۔ "ربّ دا منشا۔ ووٚتھ سآ
راج وٗلیا۔ ووٚتھ۔" تس آس آواز تھَر تھَر۔ راج وٗلی اوس نہٕ یوٚر
کس عالمس۔ تس آس نہٕ اُچھ ہٹراٮ۪رے تہٕ گرٛشھان۔ پیراہن روٚٹ سُہ
پانس سیٚتو تہٕ ہیٚوٗتنس دِلاسہٕ دِیُن "چاچا۔ چاچا۔ مےٚ کُن وُچھو۔ چاچا
کَتھ کرُو۔" راج ولی خانن پھِر پَننہِ بےنوٗر چشمہٕ پیراہس کُن تہٕ ووٚنُن
پیراہس "وُچھتا کیاہ گوٚو رٲمر چاٲنی یارن۔ کیاہ گوٚو رٕن۔" پیراہس گوٚو
کَلہٕ بعہ ن کُن۔ مستان خانن ووٚنُس زیٛوٗ ٹھ ووٚش تراوِتھ" امانت
اوس پیرِ بابا سُند تہٕ نیوٗن واپس۔" راج وٗلین تراو بیٛیہ بوٚن
نارس کُن نظر تہٕ ووٚتھ زیٛوٗ ٹھ ووٚش تراوِتھ تھوٚد۔ ہیٚشوٚر اسمانس
کُن کرِن نظر۔ بیٛیہ تراووٚن زیٛوٗ ٹھ ووٚش تہٕ پھیوٚر واپس۔ ساری
وُٹھو تھوٚد تہٕ دراہِ امِس پَتہٕ پَتہٕ۔

مستان گو بارِ زنڈس نِش تہٕ لوٚمُن کنڈِ بن منز پھیسمِ ژادر۔
کنڈِ بن منز وَلنہٕ بینہٕ کنہِ تہٕ تیز واوس لگنہٕ کنہِ آس یہ ژادر پیٚٹ ساری
پرنے ہِش۔ اَتھ ووٚتھ ترٛٮ۪تھ۔ لال خانس کھوٚت مستان خانن اَتھ حرکژ
پیٚٹھ خشم تہٕ دوٚنُن تس بتھ پھِرتھ۔ "اَتھ کیاہ چھیے کرُن۔" مستان خان
گوٚو شرمندہ تہٕ دراو یمن پَتہٕ پَتہٕ کلہٕ بعہ ن کُن تراوِتھ۔ قمرو ووٚن جب
اوس بیٛیہ چھٔلہ چھا نگرِ گومت۔ زور آور دور نیو تہرن پَتہٕ۔ آر کرِتھ اُتھ

سۄمبراؔوِتھ۔ یہِ ساؔرۍ جماتھ دٕرا یہِ واپس ہیوٚرِ تمنٛۍ کھنگرن کُن
یِپاؔری تِم بوٚن آسۍ وُتھی منٛزٕ تہٕ بیٚیتہٕ تس یمَن قمرو ہنٛز کُنٛٹہٕ موٗنگرو چھیتھ
یمَن آش آس ووٚہ تلے مٕژ نٕر قمرو چھہ زِنٛدٕ سے تہٕ یمنٛۍ کوٚہ نہٕ کھنگرن
مٕنٛزٕ۔ تمَن کیاہ آس خبر زٕ امہٕ آشہِ ہنٛدٕ ڈٕمبہٕ کھچہٕ ملکُ الموت۔ ساؔری
آسۍ کھٕنٛچ منٛہتو کوہ ٹھوکوہ نہٕ تیٚنٛتا آلس کُن کھسان زٕن تہٕ قمرو ہنٛز
وُڈراؔوِتھ مزارٕ بلہٕ پیٚٹھ آمتۍ آسۍ۔

۷

راجؔ ولی خان اوس نارس برۆنٛہہ کنہِ بِہِتھ۔ سہٕ اوس مدٕے
گُنڈِتھ ہرٛدِ نِس وَنہٕ واوَس مَنٛز نٔژ وٕنِہن رَیٖہہ بلیتن وُچھان۔
یمہٕ نارٕ پیٚٹھٕ آسہٕ تَس پٔری کنھن ہنٛدِس خونٛخوار اُچھار پٕسنٛدِ آسہٕ
مَنٛز پیٚرِ وٕلی پھنٛکار باسان۔ تَس اوس باسان زِ یِم کیٚن وٕنی برۆنٛہہ
تہٕ تَس پچھن۔ مگر تمیٚ اوس ووہٕ زِ سارِ وِپے کھو تہٕ کٔڈر وٕبیٚہہ نیٚنگلو وُمت
پٔہنٛدِ زِ ہرِ کیٚاہ ہیٚکہِ ہے تَس کٔرِتھ۔ سہٕ اوس بٔنے حبس سیمنٕے غوطن گوٚمت
تَس اوس نہٕ پتہ پیٚے زِ وِق کوٚت ووت۔ تمیٚ اوس نہٕ پتہ ژِٹھوٚ نمت زِ تسنٛدِ
سیٚتی باج چھِ تھکِتھ ژھیٚنیتھ نارس نِکھ راد دِتھ ووہٕ زِ مَس نیٚنٛدر۔ یا
اوس سُہ یا بِہِ بٔنے سو کھہ رَیٖہہ یا جنٛگلچ وآنا کھ آ نِہ گٕنڈِ یِمی تسنٛدِ نیٚچوٚ
قمرو نیٚنگلاوِتھ نیوٚ مُت اوس۔ یہٕ آس ووہٕ زِ گرِ نِبر تیٚنٛزِ آخری راتھ۔
پگاہ آسہٕ سُہ گرٕ۔ اَدٕ کِنٛہہ آس یہٕ تَس سو تیٚنٛزِ راتھ باسان۔ سہٕ

اوس منگان زیٚتھ رآژ گوٗژھ نہٕ اَنٛدٕے واتن۔ یہٕ وَق گوٗژھ بوٚوٕ نہٕ گژھن۔ یا گژھ نہٕ تِژھاہ پیٚنٛز یَتھ پگاہ سہٕ تِژھ وٕ چھیتھ ہیٚکہ ہے نہٕ یوسہٕ تسنٛز وَن ہار ریٚشماہس پیٚنہٕ ہے۔ موت کوتاہ شہل چھُ گژھنہٕ وَقتہٕ آسان۔ اَمیُک احساس اوس راج ولی خانس وُنی کین پوٚرِ پاٹھۍ سپدان۔ تمۍ تیٚژ دوٚر زِنٛدگی ووٚش تہٕ بیٚیہ بس گژھتھ دوٚپ اَنٛدری پانس۔ "گرسہٕ تہٕ نہٕ پانس تام"۔ نار پیٚیہ ہیٚنٛد تیٚز گاش اوس تسنٛدین مَنٛز چھلِن اَنیٚو وۆلمت۔ تس اوس نہٕ کینٛہہ بوز نہٕ یوان۔ تمۍ وُچھ نہٕ تہٕ زِ لال خان ییٚس تس بلکل برٛونٛہہ کنہٕ ڈٲپتھ دِتھ اوس چھُ وہ ژۍ کاہ یوہ ن کُن تژآو دِتھ تس نکھ بِہتھ۔ " تلہٕ سا شوژنگ ژِہتہٕ۔ پگاہ ہے یِیٚت مُنٛتری لہٕ چھُ کرُن"۔ لال خانَن ییٚلہٕ تمۍ سنٛدِس چھنکس پیٚٹھ لولہٕ سان اَتھ تھوٚو۔ راج ولی خانس سپُد زَن نہٕ قرۍ پَتہٕ احساس زِ سہٕ چھُنہٕ کُنہٕ زوٗن اَتھ اَنہٕ گَژھ سُنٛدِس مَنٛز۔ تمۍ تمۍ دوٚد ووٚش تہٕ ووٚن لال خانس کُن وٕ چھینہٕ وَرلٕے "مےٚ چھُ ہا یتھ بِہتھ"۔

"کمیُک۔ موتُک نہٕ۔"

"ہتہٕ۔ نہٕ۔ موتُک نہٕ۔"

"یتھ کمیُک۔" لال خان آو تس بیٚیہ ہن نکھ۔

"ریٚشماہس ہنٛد۔" یہٕ گس یتھ دِہ تس۔ سو مَر ہیٚتھ ہتی۔ سو نہٕ گژھہ مےٚ تژآوِتھ۔ یہٕ کیاہ کرہٕ۔" راج ولی خانَن ووٚن لوٚستھ۔

"اَسہِ پَزٕ تَس صاف وَنُن۔ کھُٹِتھ تھاو نہٕ پیٚتہٕ روزِ
پیٚ چھوکھ نیٚتھٕ پے۔ جِگرِ کرِتھ چھُ تَس وَنُن۔"

"ہُنٛہ شایَد چھُکھ ژٕ ٹھیک وَنان۔" راجہٕ وٕلی دژُاو فلِجال
اَمہِ آو لِینہٕ مَنٛزٕ تہٕ تَس باسیٚ یہِ ہمَن توَن دوہَن مَنٛز گوہ ڈنجہِ
لَنٛڈِ بنَدس بنَدس دَگ۔ تمہٕ تژھ وو اُتی تَس ڈاپھ تہٕ ہپھرِن تھَر
نارَس کُن۔

۸

پَتھ گامہٕ وس ہمَن نوَن دوہن ہُنٛد اَکھ اَکھ ژٕنیوٗہ ریشماہ یہ ہیٚنٛدٕر
خاطرٕ اَکھ اَکھ قیامَت گومُت۔ ییٚتھ ییٚتھ گر گرٕ آس گژھان تیٚتھ تیٚتھ آس
تَس آتش سہران باسان۔ نوراں بی بی آس تمی دوہ یہ ییٚژھ ریشماہ یہ نِشہِ روزنہٕ
آمٕژ ییمہٕ دوہ یہ راج دُلی تہٕ باقی گجرٕ کرٕ قمرو سُنٛدس تلاشس ڈرامتی آسی۔
سو آس تَس تسلاہ دِوان، کنتھن لاگان، کامہٕ کارَس منز آوٕرتھاوٕنٕچ کوشش
کران۔ مگر کوٚت۔ ریشماہ یہ اوس اَکِس اَکِس ساہس قمرو سُنٛد انتظار۔ تَس اوس
کھین تہٕ چین مُشتھ گومُت۔ سو آس نِبہٕ گتی ڈکرِ ییٚتھ واتان تہٕ دوہ
سورٕ تَس تام مُدسے گنٛدِتھ بیون وَنَس وُزٕ دِوان روزان۔ گامکی باقی
گجری تہٕ گجرانہٕ تہٕ آسہٕ پننِ کام کارِ مَنٛز کلاوِتھ اُمِس نِش یوان۔ اُمِس سیتھ
بیٚہان۔ اُمِس آشہِ ہلم برنٕچ کوشش کران تہٕ پتہٕ بیٚیہٕ پننِس کامہٕ کارَس
نیران۔ دوہ یہ پتہٕ دوہ یہ اوس پراڑن نیٚژھان۔ دوہ زٕ آس گامہٕ والین

تہٕ زَن آش سور یپڑ نہٕ کیاہ زِ دوہ ژٲس نہٕ ڈٲکرِ ہیتھ گامہٕ کین سعہ برٛونہہ ہش ژٕج لگان۔ مُشرٕکی مُنزٕ کی اوس کانٛہہ کانٛہہ اور کھسان تہٕ شینٛچھ ہیتھ بوٚن گام وسان۔ مگر نوراں بی بی آس پننٕ فرض پوٗرٕ پاٹھی ادا کران۔ سوٚ آسہ اوتی ریشمایہ ترٛوٹ ہیتھ۔ امان تہٕ زور زبردستی تس ژوہ چہٕ ٹکرٕ نو ٹکرٕ کھیاوان۔ دوہ ہس تس نش بیہان تہٕ پتہٕ شامَس اَتھس تھپیھ کٕرِتھ تس واپس گرٕ انان۔

یہٕ سلسلہٕ روٗد یمن نون دوہن جٲری۔ مگر ازٕ دژایہ نہٕ ریشما ڈٲکرِ پیٹھ۔ سوٚ آس ازٕ تٔلی نبٔندر، دُژھ مژ یتھن دوہن اوس نہٕ کانٛسہ آنگنس ڈوٗن پھش نہٕ دیتہٕ مت یمہ کنٛہ سارٕی سے آنگنس منٛزٕ ہر دہنہٕ وادٕ یہ سی ہر یمتھن پننہ وُتھرن امبار آسی لگہ متی۔ تمہٕ تٕج مازن تہٕ لٕج یمن پننہ وُتھرن گٔنے امبار کرنہٕ۔ نوراں بی بی لیوہ سہٕ وُنہٕ شونٛگتھے آس گیہٕ ہوہ کھر ہتھن پننہ وُتھرن ہنٛزٕ آواز، یہ ستی ہشار تمہ دِژ دارِ کنٛہ نظر۔ ریشما آس ماز یہ ستی دُچھنی کھوورٕ ساران تہٕ پٔن سوٚمبراونٛچ کوشش کران۔ نوراں دژایہ آنگنس منٛز تہٕ ریشمایہ نیوٗن اَتھ منٛزٕ لٔر ژھل" میٚے تگہٕ ہے نا کرٕن۔ پکھ اژھ اندر۔ چاے چیتھ کرٕ یہٕ گوہ ڈیہنے کام۔" ووٚنی زن قمرو ازی سہٕ کیاہ دٕنہٕ۔" ریشما ژایہ یہ ہوٚنان وَنان واپس ڈوکس اندر۔

نوراں بی بی اوس پہتھ نزراج ولی تہٕ پیرا انَن ضرور قمرو ہس ژھانٛڈتھ تس باسیوو ریشمایہ ہنٛد یتھ کٕنٛز تٔلی دوہ تھن، پتہٕ آنگنس ڈوٚنہٕ بنٛرن ٹھیک فال۔ تمہٕ تٔل لٔر ژھل تہٕ نیوٗن جَل جَل آنگنس ڈوٗتھ۔ پنٛس

کوٗرِن کوٗنٛس مَنٛز کَنٛے ڈیر۔ مازَن دِژِن اَتھی ڈیرَس پیٛٹھ دٲرِتھ تہٕ دژایہٕ
جوٗیہٕ پیٛٹھہٕ اَتھہٕ بُتھ چھیوٗلِتھ تہٕ ژایہٕ واپَس راج وٕلی خانہٕ نِس ڈوکَس مَنٛز
رٔیشمایہ اوس چٕژلہٕ زٕولمَت تہٕ اُتھ جایہٕ رٔس گَنٛڈان۔ نوٗران بی بی باسیوٗو یہٕ
عجیب ہیوٗہ زِ رٔیشما چھیٛے اَز پٔژتھ کانٛہہ کام پانٕے کَران۔ سُنہٕ بُہرے پوٗنہٕ رٔیشمایہ
سِتۍ کیٛتھ کَرِنَس۔ تَمہِ ہیٛتوٗک نہٕ رٔیشمایہ پہٕ تہٕ پٔژژھتھ زِ سہٕ کیاز گٔھرٕ نہٕ اَز
ڈکرِ پیٛٹھہ۔ تَس باسیوٗو زِ کیا ہتام چھہٕ اَز ڈیشُن۔ رٔت کِنہٕ پھیٛشِنہٕ تہٕ توٗر منہٕ
تَس فِکرِ۔

اَز گٔھرٕ نہٕ رٔیشما ڈکرِ پیٛٹھہ کیٛنٛہہ تہٕ۔ تَمہِ کُر ساری سیٛے ڈوکَس صفٲیی۔
تَس زَن اوس پوٗر پٔژتھ زِ اَز وَاتہٕ راج وٕلی قمرو ہَس ہیٛتھ ضرور واپَس
گَرٕ۔ تَمہِ اَسی رٲژ راتَس پیٛٹھے خواب وُچھمُت۔ آشَن ہٕنٛدی پیٛٹھے ژانٛگہٕ زالِمُتۍ
تَمہِ کھیٛتاو اَز نوٗران بی بی ییٛتہٕ کال پَنٕنہٕ اَتھہٕ زُوٗٹ بَناوِتھ۔ تَس کھیٛتاوِتھ
بناو تَمہِ ژوٗ چہٕ تَندل۔ رَز ماہ پٔتہٕ اوس گَمہٕ ڈُے اَکھ پاسے زِ تِتھ تھوٗو
مُت۔ یہٕ زانِتھ زِ خبر کُس کُس آسہِ سِتۍ خبر کَس کَس آسہِ زُوٗٹ کھیٛنٕے۔ نوٗران
بی بی اَس زُوٗٹ کھیٛتھ تہٕ تَمہِ صاف کرٲنی زِ نیٛبر وُڈتھ یُوہ ہیٛے شور ہیوٗہ۔ اَتھ
شورَس سِتۍ اوس تیٛرِن ہٕنٛز گٔرز زِ تہٕ۔

نوٗران بی بی دِژ تَتہٕ آم چوٗلَس نَزدیکھ دٲرِتھ تہٕ دژایہٕ گٔنی ٹلکہٕ نیٛبر۔
رٔیشما اُس مَنٛزٕ ہٕنٛدِ رِیا کٔھٹی ٹٔلکن کُن دَوان۔ پیٛتھے گامہٕ کھوٗسو وُچھہٕ تَمِن گٔیہ یکدم
ژھوٗہ یہٕ۔ تَمہِ تَتہٕ آو تَمِس وَتھ تہٕ پیٛلہٕ لوٗکھ اَکھ طرف گٔیہ راج وٕلی مَعہٕ ژٕ بیوٗ
سٔنٛزِ زوٗن پٔنٕنِس جَبَس مَنٛز۔ رٔیشما آیہٕ دَوان جَبَس کُن۔ راج وٕلی خانَس

دِتُن اوٚک کاف دکہٕ نہٕ دزا یہ پترِن مُنزی " قمرو۔ قمرو۔ پتراٰ۔ ژٕ کوٚ توٚ اوسکھ گومُت۔ اوے قمرو۔" سہ کُج دیوانہٕ وار ژھہ پاٲرۍ وٕنی دِنہٕ۔" قمرو۔ مارو پُترا۔ بہٕ ناوَنے کینٛہہ۔ ژوٚ رکیاز ژھکھ روٗزِتھ قمرو۔ او قمرو۔" ووہ نی ژاٰیہ سہ توٚکن ہنترتہٕ۔ اکہِ پہٕ اکہِ سپُتہ کِنہٕ لُج پنہٕ نِس پنٛچوِس ژھانڈنہٕ۔

لالہٕ خان گوٚ وارہٕ وارہٕ تَس نکھہٕ " بی بی کتھ بوز" ریشماہ یہ ٹھُہروو قدم " وَن لالہٕ خانا۔ تسنٛد اچھ آسہٕ بتے سہ کھ۔" بی بی بوز۔ قمرو ییہہٕ نہٕ ووہ نی کینٛہہ تہٕ واپس"۔ ریشماہ یہ توٚر نہٕ کینٛہہ تہٕ فکرِ۔ سہ رٲو جنہِ ہے چھہ واپس آمُت۔ راج ولی خان مستان خان، لالہٕ خان، پیرا ساری ہیے چھہِ واپس آمتی۔ قمرو کیاز آوہٕ۔ سہ پُج وارہٕ وارہٕ راج ولی خانس کُن۔

راج وٕلیِس باسیوو بَس وُنی پیٚیہِ نہٕ ترٕٹھ۔ سہ ژُمیشوو مستان خان آور ریشماہ یہ نِتھ۔" ریشماہ بی بی، اسہٕ ژٕھنڈ پڑتھ کانٛہہ مرگ۔ پڑتھ کانٛہہ بال تہٕ اکٕرس لوٚب پےٚ زِ تَس چھتے رس گامُت تہٕ بے اتتَس نارِس منز چھ رحمتِ حق سپدمُت۔" یتھ ترٕٹہِ راج ولی پڑاران اوس سہ پیٚیہِ پتھ کُنہٕ اکِس ژہس منز امینگ اوس نہٕ تَس گمانہٕ تہٕ۔ تَس ژھیوٚن دوہ کھَس گنڈ تہٕ کُنی وَدَن باکھ ژٕ جس نیرِتھ۔ ریشماہ گیہِ روٗزِتھ۔ اَفتابہٕ نِیس یتھ وَنس بیٹھ وو تمُت اوس ژوپ شامہٕ وُنلہِ۔ ساری سپے ماحولس ژھوہ کیٚو شاہ۔ لالہٕ خان ترٕہر لو۔ سہ پوٚک برٕوٚنہہ تہٕ تھوٚون ریشماہ یہ پھکِس پیٹھ اتھہٕ تہٕ ووٚن نس لوہ تہٕ۔" مستان خان چھُے پوٚزرِ نان بی بی۔ قمرو گو اسہٕ ترٕ اُدِتھ توٚت بیٚیتہِ پیٹھ نہٕ کانٛہہ پوٚت چھ پھیران۔" ریشماہ یہ ہنٛزٕ اچھ آسہٕ زَن تہٕ وَٹھی گامژٕ۔ تمہٕ ووٚن اکھ

اکھ لفظا ٹھیکہ رأو تھ لال خانس کُن مُدے گنڈتھ۔ "سہ بیہ واپس۔" تمہ تُل قدم ہُرِ ہنہ تہ راج ولی خانس ہُرِ ہنہ کنہ گیہ کھڑا۔ "کرِ ونتھ سہ پیہ ژنے۔" راج ولی خانس ژل کوٹھ پُرتھ۔ سہ گو پتھر بہتھ۔ کوٹھن دوٕن منز گوس کلہ الونٛد تہ ژاو شروٕ کنِنٛ۔ ریشما بیٹھ رٕنس ہُرِ ہنہ کنہ۔ کلہ کوٗڈنس کوٕ کھٹھو منز ہبر "تمہِ ووٗن بہ کیٛہنہٕ۔ ژٕ دٕرمِس پنہٕ۔ بہٕ تارِس کنتھ فکرِ۔" راج ولی خانس لج اُشِس دار۔ ریشما بہٕ دوٕ تھر وٕ بڑِ لولہ سان تمِس اکھ ستہ اوش۔ "وُدمہٕ۔ مہ وٕد۔ چانہٕ وٕدنہٕ چھپے مئے شرا کہ وٕسان۔" تمہ روٗٹ راج ولی پانس ستی۔ راج ولی خانس موٗٹھ ژگام پتھ اَتہ نس سیٖنو مُت۔ تمہِ ژٹ ریشما وچھس ستی۔ گامہ ژ کھٹھو تر وژنیہ کٕھ ووٕش تہ تموزدن نہ مناسب دوٕ نی اَتہ نس روزن۔ تم دراہٕ وارِ وارِ پنن پنن گرِ۔

ییٹھ راج ولیس ہوش ہیوٕ آو تمِ ژٕ ریشما وارِ وار تھوٗد۔ دٕچھی کنہ ہیس نظر اَتہ اوس پیٗرا اُمی سُند جب سوٗ میراوان۔ راج ولی ین پکہ ناو تھے کٕنی پانس ستی ژٹھر ریشما گرِکن۔ ریشما اُس تس وُنہٕ دلاسہ دِوان۔ "سہ ہنِ بہٕ تارِس فکرِ۔ ژٕ وُچھ سہ بیہ تہ" آر یشما سہ بیہ۔ سہ بیہ۔ راج ولی ہبر ییو ونہٕ ریشما بہ بینہٕ کیٛہنہٕ وٕنہٕ نس۔

شاہکر سایہٕ آسہ ژ ییٹھے میتی بیٗلہٕ راج ولی ریشما ہینتھ پنہٕ نس کوٹھ نزدیکھ ووت۔ پتہٕ پتہٕ آو پیٗرا عجب ہینتھ۔ سہ ژاو اندر۔ ریشما تہ ژاون اندرِ تہ پوٗت پھیرتھ آو پیٗرا ہس نش ییٗن جب گانس منز ترژاو تھ ہبر

نیرٚن اوس ہیوان۔ راج دُلارِین رٚکھو وٕنہٕ "ناپٹرا۔ بپٹر راتھ گیہٕ صُبحس
وسکھ پٔنٕ گرٕ۔" دراصل اوس نہٕ راج ولی یتھ حالس منٛز ریشما ہہ ستی
کُنے زوٚن روزنس بہران۔ پیراہن کرٕ آنگن برس ہانکل تہٕ ژاد راج
دُلارِین پتہٕ پتہٕ ڈوکس منٛز۔ ریشما یہ آنہٕ رکا بہٕ۔ ژوہ چہٕ تھاوِن منٛز
باگ۔ رزماہہ پھِرِن ترٛٲوِن رکا بٕن۔ نہٕ پلہ ناوِن راج ولی خانس تہٕ
پیراہس۔ اکھ تھاوٕن پانس برژوٚہہ کنہٕ۔ پتہٕ بہوس کیا ہتام خیال۔
ژٕورم رکا لِتہٕ اٰنِن۔ اکھ تہٕ پھِرِن رزماہہ تہٕ تھاوِن راج دُلارِین نکھ
"بہٕ تمرو کوٚت گوٚ۔ ژوٚٹ ہے ہکھرے ییٚن۔" راج ولی خانس اوس پانس
برژوٚہہ کنیٚک کھین زہر باسان۔ ریشما یہ ہنزٕ امہٕ کتھہٕ لٔے تہندِس
اکھس نٔرٕ۔ ییٚس تمٕ بد کشالتہٕ ژوہ چہٕ کنٕ پلنا ویٚو۔ پیراہن وُچھ یہٕ۔
"پچا پچا کھیہٕ رزٕ ھ کھنڈ، یوٚت سفر کٔڈ تہٕ ہے چھکھ آمت۔" راج ولی
خانن وُچھ پیراہس کُن۔ "سفر گو گوٚبرا وہ ژ شروع۔" تمٕ ترٛو وزیوٚٹھ
دوش۔ پیراہس تہٕ گژھ بوہ چھہٕ۔ لال ٹینس آس ٹبرک گژھان۔ شاید
اوٚسس تیل معہ کلیثو مٹ۔ رٔژِ کھنڈی گوٚسہٕ ژھبتہٕ تہٕ ہم ترٛیشوے
راوی انہٕ گنہٕ منٛز۔

۹

راج ولی خانن سفر گوٚ پزی ووہ زٕ شروٗع۔ یہ سفر اوس سیٹھا کرٕژٕ ٹھ
سیٹھاہ زٲلیوٗ ٹھ۔ تمس آسہٕ ہن خبر کرٕ کوٹھ لوٗسو مِتی۔ تمیٚ آسہٕ ہے خبر کرٕ امانت
دِیت مُت۔ مگر تس آس تو تہٕ وٗنہٕ ریشما یہٕ ہنز آش۔ ریشما آس یتھ انتظارس
زِ تمر وِ ییہِ اکہٕ نتہٕ اکہٕ دوہ یہٕ واپس تہٕ راج ولی اوس پژاران تتھ ژٕ ہیس
ییلہٕ ریشما امہٕ برٕمہٕ منز ببرِ تس یہٕ سیٚنجر کھچھٹہٕ تہٕ سوہ سپدِ بلییہٕ اتھ سفرس
منز تس ستی شامل۔

وقتک ژکھر گوٚ پکان تہٕ تتھ تہٕ سینتی سیتی ہیوٚت راج ولین تہٕ بکن
تمی ہارے بیو گوڈٕ ہمتھ۔ مگر سہ اوس راج ولی سارِے ہیٚمتھ درِنہٕ وول۔ تمی
ہے ہمتھ ہارِ تہٕ نزِ ریشما یہٕ کس کڈٕ آدلینہٕ منزٕ۔ تمیٚ گوٚ ٹھنڈ ہوٚل تہٕ دیہ
سٕنٛدِس درِس دورٕن ہٕلم۔ ریشما آس نہٕ لوٚپرٕ پاٹھی یوٗرِ کس عالمس
نہٕ توٗرِ کس عالمس۔ مگر اکھ احسان اوس زِ سوہ آس بڈٕ ہٕم پاٹھی

پڑتھ کا نہٕ کام کران، راج ولیس لول بران، پڑتھ کانسہٕ سیتی اخلاص ورتاوان۔ یہٕ آسیتھ تہٕ اوس پڑتھ اکس باسان زِ سوٗ چھنہٕ ریشما آسیتھ تہٕ ریشما۔ سوٗ آس ووٚنی دَم چھیٹ زَن گامژ۔ سوٗ یوٚسہٕ ناگہٕ بلبل شوٗب آسن، یوٚسہٕ وَن ہارہٕ ہندی پاٹھی پڑتھ وِزِ ٹریوٚ ٹریوٚ کران آسن، ییٚنڈر پنہٕ پڑتھ طرفہٕ پوشی پوش پھولان آسی، یوٚسہٕ تیز حاضر جواب آسن زِ کانہٕ اوس نہٕ تس برٛونٛہہ کنہٕ ذران۔ ییٚنٛز وکھو سیتی کانہہ گرٛس اوس گژھان۔ سوٗے ریشما آس ووٚنی اکھ ژھلے۔ سوٗ آس ووٚنی کیٚنہہ گریزان۔ وَق اوس برٛونٛہہ برٛونٛہہ پکان۔ مگر سوٗ آس اکی سے ژھہس اَندی اَندی نژان۔ آوٚلنس منٛز ہیٚنہٕ آمژ۔

راج ولی تہٕ اوس نہٕ گوڈٕ امہٕ حادثہٕ پتہٕ زیادٕ گریزان، مگر کیٚتس کالس، آخر زندگی ہنٛد لوہ لنگر ہیے پکہٕ ناوُن اوٗسس۔ بییہٕ ما اوٗسس قرو تہٕ۔ کنہٕ تہٕ پیٚٹھ اوٗسس پڑتھ کانہہ بور۔ گاہے آییس اَکھ روٗٹ کرنہٕ۔ کامہٕ کارس منٛز پلتہٕ پنہٕ۔ مگر راج ولی اوس نہٕ کانسہٕ ہنٛز ہنٛتھ بیٚرھان۔ سہٕ ووٚتھ اکہٕ دوہہٕ نیٚنٛدرِ تہٕ برٛونٛہہ پاٹھی گوٗنڈن ہوٚل۔ بیٚلہٕ بیٚلہٕ تہٕ تمس مصیبتھ آمٕت اوس تہٕ اوچھے کنی دِہن دِتھ ووٚتھمٕت تہٕ سنہٕ کھوٗ تہٕ سنہٕ گرِ دا یہٕ منٛز دِژامٕت ییٚتھن موقن پیٚٹھ اوس تس باسان لوٚو خوٗن رَگن منٛز دورہٕ کران۔ تس اوس باسان زِ تمی چھہ لوٚو زِ تم لوٚب مٕت۔ اَز تہٕ سپدتی۔ اَمہٕ دوہہٕ پتہٕ میٚژن تیٚنٛز زندگی بییہٕ پڑانہٕ آیہٕ پکنی۔

ہَرٕد اوٗسن سوٗرٕن ہیٚنٛو ٚتمت تہٕ وَنٛد اوس تیٚز تیٚز یِرٕ ی
ترٛاوان نٔرٕ دیچھ نٔرٕ دیچھ پِوان۔ گامٕی گامَن اوس وَنٛدُک سٔنٛز کوٗر
مُت۔ یٔرٕ تھ آنگنٕس مَنٛز آسی زٕنِس اَمبارٕ لٔگی مٕتی۔ سارٕ وٕسے اوس
پھَل پھوٚل سوٚمبرٕ وُمُت۔ ہَنٛد، ووٚپل ہاکھ ہیٚنزٕ اوٚسکھ تاپس ترٛاوِتھ
تٕھبرٕ تھ سٕنٛبھاٚلِتھ تھوٚو مُت۔ ساری آسی ووٚنہٕ بے فِکر۔ تاپٕس اوس
وُنہٕ سیٚٹھاہ خوٚش کرٕ وُن وُٹینٛر۔ تاپس ہٕہتِھ آسی ٚتم ٚتھم موٚنہٕ کٔنٛگنٛز
دِوان، نوٚمبی کران بجہ سہ یُوسہ ٹھتہٕ کالہٕ تیٚرٕن ہیٚنزٕ ہرٛ آس۔ زٕنالوٗ
آسی ہیٚنٛدرٕ تاپس کُنٛڈی ہٕتی تہٕ ٚتمَن آسی تیٚل دِوان یٕتھ زٕنَن وَنٛد
پوٚوٗنے ٚتمہ بییر کٔتہٕ نہٕ ییٚہٕن۔ مَردووٚنَن لوٚٹ تہٕ یٕتھ پاٚھوٗ دٕن ٚتم
پٕھشرٕس نار۔

راج وٗلی اوس وَنٛدُک سٔنٛز کرٕنس مَنٛز وُنہٕ باقی گامہٕ کیٚن نٕش
یِتھ۔ یہٕ اوس آٹھ نٛدُے جِگرٕ زِ یِرٕ ھ قیامٔتھ یِتھ تہٕ اوس شہٕ ہٕوٚل گنٛڈِتھ
صُبحُکے نیٚہِہ گنٹہ مٔکھ ہِیتھ ہیٚنٛو رٕوَن کھسان تہٕ دِگرٕس پانٛژ موٚن
زٕ لٕبورٕ ہیٚتھ واپس گام یِوان۔ واپس یِتھ اوس شہٕ پھَل پھوٚل وَٹان
یُس ریشمائیہٕ تاپس ترٛوُمُت اوس آسان۔ یِتہٕ اوس ٹٕریہٕ تام گرٕچ
گروٚ یِٹھ سٕنٛبھالان۔ اَزٕ تہٕ اوس شہٕ دوٚہی پاٚھو زٕ بارٕس اُٹھ کرِتھ
لوٚد ڈٕکھران ہیٚرٕ وَنہٕ وٕسان۔ راج وٗلی یُس اوس لوٚکچارٕ
پیٚٹھہٕ یہٕ ہَرٕد خوٚش کران۔ یہٕ ہَرٕد کاتیاہ وٕہرٛ اوس ہاوان، دوہہٕ یہٕ
یِتہٕ دوہہٕ یہٕ ٚکم رنٛگ اوس بدلاوان۔ یہٕ وُچھتھ اوس راج وٗلی حارتَن

گرٛ ھان۔ دٔمنہٕ کالہٕ اوس کنٕے رنگاہ پیٚتھ طرفہٕ چھکراوہٕ بوان سبزٕ ے
سبز۔ گوڈٕ گوڈٕ اوس راجہٕ وٕلی یس یہ رنگ تہٕ خوشی کران ییٚلہٕ بن
تہٕ مرکن، گوہن تہٕ بالن نیٚبور اوس پھٹان۔ اَتھ سبز رنگس اوس
تحملک اُنھار آسان۔ تاپہٕ دوہ ہس ییٚلہٕ سوٗشنہٕ واو بہران بوان اوس
اَتھ اَنہرِس سبز رنگس آسی کم موج ووہ تھان مگر پتھے دوہ دوہ
گرٛھان اوس یہ رنگ زَن اوس شیٚٹھتہ دزانٹھان تہٕ پتہٕ یعہہ یے
کرٕ یھنان ہیٚنوہ۔ راجہٕ ولی تہٕ اوس تمرد ہٕ، پاٹھی وَنہٕ ہوٚت سہٕ اوس
یار بوٗمنزی وار وارٕ وُترایہٕ وَسان تہٕ سوٗنچان زِ بیٚیہٕ کانسہٕ آسن
تہٕ ہردٕلی یم رنگ تِتھی ٹاٹھی ییٚتھی تمس چھہ۔ یہٕ خیال اوس تس پیٚتھ
ہردٕ وہٕ تلان مگر سہٕ اوس نہٕ کانسہٕ بہران پیٚتھ ھنس۔ کھوژان
اوس زِلوٗکھ ماونَن زیہ چھہ بوٗولہٕ گوٚمت۔ راجہٕ ولی اوس یی سوٗنچان
سوٗنچان قدم قدم تلان زِتس گیہٕ دوٗرہٕ گیوون لہر کنن یعہ سہٕ بوہٕ
یار بوٗمنزی کھرٗ۔ راجہٕ وٕلی رٕکیو تہٕ وارٕ دِتن کنٕ۔ باتھ اوس فراق
ے

اڈ گئیں کونج گھر مڑکے نی آتو
چھوڑ کے نہ جائیے تیناں رب کوہے واسطو

اَمہٕ باتچ دگ آس یار گنبزٕ منزی ووہ نلتھ ساری یے وٕنس
تیلان۔ راجہٕ ولی نخانن تنز اُوبعہ ن کن نظر بیٚنہٕ بیٚٹھ یہ باتھ وزان
اوس۔ مگر بعہ نہٕ آس تہٕ کلی گنبزٕ کنی کیھنہٕ تہٕ بوزنہٕ، صرف کلی تہری
کلی تہری۔ رنگن ہٕنداکھ زِلوٗکھ سوٚدٕر۔ زرد تہٕ اَناری رنگی

بے شُمار دٕہۍ تہٕ تِمَن ستی رَوٕ پیٖہ یارِن ہٕنٛد رٕوکھ تہٕ دلبودارِن ہٕنٛد
سَبزار۔ بَیوٚ رَنٛگو مَنٛزٕ آس زیٖھٹھ اوٚبرٕ رکھ پَھمبہٕ سیٖرِ ہٕنٛدۍ پاٚکھۍ
وار پٕدار ووٗڈان۔ راج وَلی تھانس مُنٛھی ساری دوٕ کھ دآدی، پَکِنٛس
پان پاسیٖوس لوٕہ تیٖتھو مَت، پھَمبہٕ توٚمب ہیٚوٕہ۔ تَس اوس ہنگہٕ منگہٕ
جِنٛنٛکٕ جِنٛنٛھپ تَرمَن تَل دوٕ تلیٖتھو مَت۔ یہٕ کیٖتھ سیٚحر، یہٕ کیٖتھ جود۔
شاید ما آسہٕ ہے لیوٕ ہے سیٚحر قمرٕ وٕہَس تہٕ گومَت۔ یِمہٕ کِنۍ زٕ وٕلیٖشہٕ اکھ
چھوٗلِن۔ راج وٕلی تھانس لٕجٕ دِنَن۔

گیوٗرُخ آوازٕ آیہٕ بلکل نکھہٕ تہٕ سہٕ دراو تیز تیز پیٚرِ ترٛاوان
اَتھ آوازٕ کُن تہٕ ییٚلہٕ سہٕ بوٚزِ مَبِن یارِن نکھہٕ ووت تمۍ وُچھ شوخ
ووٗہ زِلٕ ہیوٗ لاگِتھ ووٗہ زٕج تاج دِتھ اکھ گٕجرۍ کوٗر وارِ وارِ یارِبوٗ
مَنٛزٕ ییکان تہٕ گیوان۔ ہناہ ییٚلہٕ سو بیٖنہٕ ہَن نکھہٕ واتٕژ راج وٕلی
یَن پیٚرِ زَناوِ یہٕ۔ یہٕ آس لالی۔ پتہٕ اپنٕز سیٚدِن وا جیٚنی آشیٖنی۔ تمہٕ تیٚھے
بوٚڈ زٕلِ بور ہیٚتھ گٕجرا اکھ لِوان وُچھ تِمس روٗوٕ یاتھ اڈ وٕلی۔ تمہٕ
زوٗمراو اُچھہٕ اُمس گٕجرِس پیٚرِ زناوِنہٕ خاطرٕ تہٕ تیٚھے باس سٕپدِس
زِ یہٕ چھنہٕ پیٚرا بلکہ راج وَلی سوٗ گیٚہٕ یکدم ہیٚتھ تہٕ لٕجٕ دزنس مَنٛز بُلۍ
کیا ہتام ژارِ نہٕ۔ راج وَلی ووت اُمس بلکل نکھہٕ " ژٕہ کیٚہے بیٖنہٕ تَس
کران لالی!" "ہاں گژھہٕ آسہٕ ژھانڈان۔" لالی ژَن زٕ نکھہٕ ژوٗلیہٕ
ہانٛز۔ " گژھہٕ؟ وُزِ کیٚہنس ہرٕدس مَنٛزٕ" راج وَلی تمیٖو تَس کَن۔ لالی
گیٚہٕ رَس کیٚنٛسرہٕ۔ تمہٕ ہیٚژو بیٖنہٕ کیا ہتام بہانہٕ وَنُن زٕ راج وٕلیس

ژوٗل ٹھاہ ٹھاہ کرِتھ اَسُن ہیٚرِتھ۔ "وۄ تھ تھوٗد۔ ژیرا آد درق۔" لالی ژژھ
مَنٛد چھِ ہِنٛد چھِ تھوٗد۔ "گوٗسہٕ آدِ نہٕ اَز۔" راج دُلاہن ووٗنُس تیٚتھے کِنۍ
اَسان اَسان "کیہہ"۔ لالی کٕرتس کٔن وۄہِ چھنیٚپ کوٗشش۔ "پٔے چھُم سوٗرے
چھُم پٔے۔ کٔلس ڈوٗل کیاہ زِ چھکھ لاگان۔ پیٚراچھ گوٗمٕت کنگن تیٚرین
ہٕنٛدِ خاطرٕ نوٚن کھالنہٕ۔ یَکھ آفتابہٕ لوسہٕ دُولہ۔ گوٚہ ڈٕ پٮ۪زٕ ہے تمُس
ژٕسے وَتُن۔" "اسیں۔ نہٕ نہٕ۔ کیاہ زِ؟"۔ لالی دژا یہٕ ہِکہٕ ہَتروٗہِہ۔
راج دُلیَس ژوٗل بببہٕ اَسُن ہیٚرِتھ۔ لالی دِژ تَس کٔن ژور نظر
تہٕ کٔنۍ ٹکہٕ ژٕج گام کٔن۔ راج دُلی نحانٕنَ دِژ ہَس پتے کرِ کھ۔ تَیِن
پیٚرا۔ یہٕ وَنس لالی اَسہ زٕہن نہٕ ہیٚتھ کٔنۍ ہَژار نا وِ ذٕ تھاوان۔"
لالی آیے یہِ ہُتھی کنہٕ لاینہٕ۔ "وارِ وارِ ہٕے کوٚری" راج دُلی نحانِنَ دِژ
بتیا کھ کرِ کھ پتے۔ ییتس کالس آس لالی گام اَژِ وِنِہن کوٚھن یَتھ
کٔن واژ ہِژ۔ راج دُلیَس باسیو بیٚیہ یہِ زٕناگی کا ژاہ خوش
پوٚنی چھِٚے۔ سہٕ تہٕ دژا و تیز تیز گرِ کٔن۔

بعہ ن گامہٕ اُندی یَکھی اوس نہٕ جنگل گوہ ن۔ لِہاذا اوس نہٕ تَنہٕ
کُل کوٚٹ ژٹہٕ تَس اِجازت۔ اوٚ کٔنۍ آسی بعہ ن گامکۍ تہٕ ہیٚوٗرٕ وَن
کھسان وَنٛدٕ خاطرٕ زٕتٕین والنہٕ۔ پیٚرا اوس یہٕ کام ژا آنتھ ما نِتھ ہنا وارِ
وارٕ کران۔ نہٕ کیاہ تہٕ ہیٚتھ کٔنۍ اوس تَس ژباد کالس لالی سمکھنُس موقعہٕ
میلان۔ سہٕ اوس نہٕ اُکہٕ دوہ تہٕ پھٕراوُن ہَتر دان تہٕ کیاہ زِ ہَتہٕ ہیٚلہٕ
وَنٛدٕ ہیمہٕ ہے تہٕ شیٚین پٔلیمہٕ ہے گرٕ نیٚرُن گژہ دوٚہ ہے مُشکل۔ تِہنس تہٕ

آسہ نہٕ ہیٚرآ سَند مول مآج کھاندرٕ خاطرٕ تیار گامٕتۍ۔ اَوٕ کِنۍ آسٕ لالی
نہٕ ہیٚرآہس اَکھ اَکھ گرٛ اَکھ اَکھ قیامت پٲسان۔ راج ولی خانس
اوس ہیٚرا تَنہٕ پیٛٹھٕ زیادٕ ٹوٚکھ گوٚمُت یِنہٕ پیٛٹھٕ تِمۍ راج ولی خانن
دوٚہ کھٔنٕ دوہہ کھٕ زوٚ نِمت اوس۔ بیٚلہٕ بیٚلہٕ سٕتہٕ راج وٕلیس نِکھ
اوس آسان تَس اوس پٲسان زِ سٕتہٕ چھِنہٕ بیٚ اولاد۔ ہیٚرا نہٕ اوس
کٔنٕ سورٕ دوہہ کھٕ تَس باوان۔ راج ولی خانن بیٚلہٕ وُچھ زِ لالی کاڑاہ
دِل ملوٗل گیہٕ پہٕ وُچھتھ زِ ہیٚرا اوس نہٕ اَز زیٛٹھ والنہٕ کھوٚتمت تِمس
زَن لُجٕ ژٕ نٲڈٕ۔ تَس ہیو کٔنٕ لوہ کچار ژٕ بیتس۔ بیٚلہٕ اَکہٕ دوہہ نہٕ سٕتہٕ
نالہٕ تھِتھے پٲٹھۍ سوداکھالنہٕ کنگن سوزِ لوہ پٹھۍ ہکیو نہٕ ریٚشما پہٕ وُنِتھ۔
سوٚ کاڑاہ نارونار سیٚنرٕ پہٕ۔ تِمہٕ گوٚژھٕن دوہہ ہیٚن نژاوے پہٕ تَس
بِتۍ کِنھ کرٕ نٕ۔ تَس آو ہیٚراہس پیٛٹھ عار۔ تِمۍ ہیوٚت انداز لگاوُن
زِ لالی کیٛتس کالس روشہٕ ہیٚرآہس۔ ریٚشما پہٕ ہنٛد پٲٹھۍ ہا لوٗرٕ ہمفقٔ
کِنہ نہٕ۔ مگر ریٚشما آس سیٛٹھاہ سَنۍ۔ لالی چھِنے ہراز کِنۍ تِبنٛد کھوتہٕ
لوٗژ۔ بیٚنیٚ چھیٚنے سوے ہیٚراہس گتہٕ گیٛو کران۔ ریٚشما آس لوہ کچارس
نہٕ گتگہٕ سرکہٕ پٲٹھۍ قرار۔ تَس مقابلہٕ چھِنے لالی وَن آہ۔ کیٛہنہٕ چھِنہٕ
فِکر۔ بگاہ رتنہٕ ناوس ہیٚرآیانے۔ تِمس اوس قدم پہٕ سونچان سونچان
سوٚ نبوٚ مٕت ہیوٚہ۔ یِمہٕ کِنۍ سٕتہٕ وُنہٕ گرہٕ نِش واریاہ دوٗر اوس۔ پانَس
بتھٕ کِنۍ تَسلاہ دِتھ تُل تِمۍ قدم تیز تیز۔

تہٕتھے سٕتہٕ ہیٚنہٕ نِس کوٚٹھس نزدیکھ دوت تِمۍ وُچھ ریٚشما آنگن

بَرمژرِتھ دا اَسَس پیٹھ بِہتھ۔ رلیشا یہ بیٹھہ راج وُلی زِنی بور ہیتھ
وُچھ یوان سعہ تژا یہ اندر۔ راج وُلی خان ہیُوٹھ زِنی بَنہِ پیٹھ
رلیشا یہ مژرتس زِنی بار تس پیٹھ کیٔنہ گنڈ۔ راج وُلی خانن دیُت بور
ہکہ زِنی بَنہِ پیٹھ دا آرِتھ۔ زیٖن شوٗرُن ہیوٗرکُن۔ نیبرآو اَکھ بتھ
چھلتھ تہ ژاو کوٹھس اندر۔ تس پتہ پیٔتہ ژا یہ رلیشا نہ۔ بَرِ اندر
اُٹرِتھ ترژ دوٚ تمہِ زِنیُو ٹھ وَوش۔" اَز نہ آو نہ۔" یہ وَوٚن اوٚڈاہ
تمہِ راج وُلیس نہ اوٚڈاہ پانس۔ راج وُلین زَن تہ لیوٚ نِے
نہ۔ سہ گوٚ دارِ تِش، لال ٹین تلُن دارِ پیٹھ، تتھ کھارِن سوٚ یتھ
ہیٹوٚر۔ دا آرکُرِن بند۔ لال ٹین کھوٚ وُن صنوٗقس پیٹھ تہ
ہیوٚٹھ تتھ نکھ لبہ ستی ڈوٚکھ دِتھ۔ رلیشا یہ اُذ ییتِس کانس ژوٚ چھ
لوٗکرتہ رکا بہ۔ رکا بہ تھاوِن نیٖنھر۔ ترژِ نے رکا بہ۔ ترژ لیشونی منز
تھاوِن سفید ٹین ہشہِ تنہ مکا یہ ژوٚ چھ، بیٔیہ پھرِن پُتلہ منز
سبزی۔ ترژ ییمہ رکا بہ منز سبزی ترژاوان وَوٚن رلیشا یہ بیٔیہ
پانس کُن۔" خبر یہِ ما "راج وُلی خانن وُچھ لولہ سان رلیشا یہ کُن۔
وَوش ترژ آوِتھ کھشرِن اَکھ تہ کوٚرُن" بسم اللہ "۔ رلیشا یہ تہ ہیُز
وار وار ژوٚٹ کھینی۔ رلیشا آس نہ وَوٚنی ٹمرو ہن ناو ہیوان۔
مگر ییتھے پاٹھیو آس پہرِتھ شامس دہ لوٚ بجا یہ ترژن ہیندِ خاطرِ ژوٚٹ
شیران۔ سہ ژوٚٹ آس یتھے کینہ روزان تہ صُبحس اوس راج وُلی
نوٚت پاٹھی یہِ ترژ ییم رکا بہِ تلان تہ نیبر کینہ ہیوٚنس اَیِچ ژوٚٹ

ترٛاوان۔ راج وٕلِین موکلاو ژوٗٹ۔ ریشماہِ تٔجُ رِکابہِ تھوٗد تہٕ تھاوِن
پٔنٕنہِ رکابہٕ سیتی تہٕ ژاپہٕ چوکس مٔنٛز۔ راج وٕلِین شوٗر بِسترٕ تہٕ سٔدرٕی
تہٕ صافہٕ تھاوِنی کٕرِتھ پیٹھ تہٕ ترٛوٚوٗن ڈاچھ۔ ریشماہ تہٕ آیہٕ تہٕ ژاپہٕ
لوٗت پاٹھی بِسترَس مٔنٛز۔ راج وٕلِین روٗٹ تَمیُک سٔنٛد کلہٕ پٔنٕنس
وَچھَس سیتی۔ لال پٔٹِن کوٗرٕن ژھٔبتہٕ تہٕ وٕچھان وٕچھان پیٹھ یمن
دوشوٕنی نیٚندٕر۔

۱۰

وَقتَنٛگ ژھِہِ گَو پکان۔ ہَرُد سور یوٚ۔ شٔہری وٲلۍ بالہٕ کھوٚن مَنٛز
آباد یِم گام، تِمہٕ مَرگہٕ تہٕ وَن کھوٚرٕ شیرِ۔ نِکۍ دٔزلۍ چار دٔزلۍ تہٕ
وُتہٕ پٔدری تام کٔرِن کھمب ہیوٚس شپنَس تَل۔ ساری رنگ آسی
چھُتی گاہِتی۔ وۄہ ذٔ اوس ہیٚر بعہ یِہٕ اَکے رنگ سفید شُروٗ ژشانت
رنگ، سفید۔ یُس یِہٕ تہ رنگس پانَس مَنٛز شرٕ وۄپراوِ تہ نوٗرُ سے
نوٗرچھُ وُہراوان۔ اَتھ گامَس تہٕ اوس رۄہ پہ وُرشِن سۄپدُ مُت۔ کلی
کنٛڑ، ڈوکہ، کوٹھہٕ سارِنے ہٕنٛدا انہارٕ اوس سُے مگر باسان اوس
زِکھُر تام جو دگَرن چھہِ یک قلم ہَرُد، زرٕ تنگ چھُلیتھ نی ہیتی تہٕ ساری سے
رۄہ پہٕ غوطہٕ دِتھ مُت، ییمہٕ کنِہ یارن ہٕنٛدن تیٚہرَن تام سبزِ یِنہٕ
ہٕشرٕ بَن رۄہ پیٚپہِ رۄہ پِچھ کھوٚ تمُت اوس۔

یہٕ گام کوتاہ خوبصوٗرت اوس دۄر باسان۔ مگر اَتھ خوٗبصوٗرتی

ڈنگ دِتھ بیٚلہٕ اُنادرٕ ژھاآنان دِمہٕ ہتہٕ اَدٕ باسہٕ ہے زٕ اَمہٕ گاپُچ زندگی کیتھہٕ کنٕز آس اُدٕ شٕشتری کالن شُتھٕرٕ آدٕ مرٕژ۔ لُوٗکھ آسی نہٕ دوہہ وادٕن بٕرٕ نیرِتھ ہیکان۔ وٕنادِ کِم دوہہ یہٕ آسی راج وٕلی خانہٕ خاطرٕ پہٕتن زیادٕ دُکٕرٕ پھِٹی۔ گرٕ نیبٕرٕ ژُھم اُدٕ نار لُوٗکھ اوس شُھڈیومُت، پیٚٹھ اوس گرٕس مُنٛزٕ تہٕ پتہٕ رٕنگ تلہٕ کترٕ سےٚ تلہٕ کترٕ۔ کیتھ کرِنس تہٕ نہٕ کانہہ اَتھہٕ کوٗرٕ وُپہٕ دَگہٕ شُھٹھ اَتھہٕ پھِرٕ نادٕن وول تہٕ نہٕ کانہہ۔ رٕلیشما آسہٕ زٕنارٕ پیتر۔ راج وٕلی یَس نے رٕلیشما یہٕ ہُنٛزٕ مالے آسہٕ ہےٚ تیشتر ٹوکر آسہٕ ہےٚ تمٕ آسہٕ ہے کوٗنٛنا مَتھ یہٕ میٚٹرٕ موٗرترٕ وومُت۔ سہٕ اوس مِزاز کیٚنہہ زٕنارٕ دِل اَسہٕ وُن تہٕ اَسنادٕن وول۔ مُنٛزٕ بیٚلہٕ تَسنٛد اصلی مزازٕ ہنگہٕ تہٕ منگہٕ بٕرٕ وُ نہم پاکھٕر ووہ تلان اوس سہٕ اوس رٕلیشما یہٕ پانٛس ستورٕ ٹان تہٕ مسخری کرِتھ اَسنادٕ نچ کوٗشش کران۔ مگر بیٚلہٕ رٕلیشما میٚٹرٕ موٗن بُنیتھ تَس کٕنہٕ عجیب نظرو وُچھان آس تَس اوس پَدٕ پوکیٚنہہ زوٗزٕن نیرِتھ ژٕلان۔ تَس اوس پَنُن پان مجرم باسان، اَکھ گُنہگار۔ رٕلیشما آس ووہ ذٕ سیٹھاہ کم کیتھہٕ کران مگر کام کار کرِنس آسہٕ نہٕ پتھ روزان۔ سوہ آس صُبحہٕ پیٚٹھہٕ شام تام گرٕدٕ کِنہٕ ہش نٕژان روزان زٕن تہٕ مشین۔ اَکھ حالتہٕ مُنٛز اوس یہٕ راج وٕلی خانٕن جگرٕ دوہ دوہ کرٕن۔

رٕلیشما آس مرٕ نیٚنٛدرٕ شوٗ نِگہتھ، نیبرٕ آس ژھوہ یہٕ موٗ تِنہٕ ژھوہ تہٕ راج وٕلی اوس لرٕ پھِرِتی دِوان دِوان تھوٗ کمُت۔ وُنادِ چھِ یمہٕ رازٕ

کازاہ زیچھ چھےٚ آسان اُمیُک احساس اوس نہٕ ییتھ پاٹھی راج وٕلیَس
زانہہ تہٕ سَپُدمُت۔ تَس اوس باسان زِ یہ راتھ موٗکلی نہٕ زانہہ۔ تمہِ
دٕیت لَرِ پھِرِن تہٕ ہیوٗر رٕلیشما یہِ کُن تہٕ لوٗگ مُرَے گُنڈِتھ اَنہٕ گَنٛڈ
مَنٛز تَس کُن وُچھنہٕ۔ سوٗ آس لوٗہ نہٕ لوٗہ تہٕ کھروٕ کھ ماران۔ راج وٕلیس
آو تَس ہیٚنٛھ رشک۔ سوٗ کازاہ خوش قسمت چھےٚ۔ اللہ تعالیٰ ہَن دِژٕس
عجیب بےٚ خودی زِ دوہ کھکھ احساس ہے چھُس نہٕ۔ تپنٛدِس اَتھ خیالس
ژھیوٚن پَن ییلہٕ تمہٕ تیٚمبر آیہٕ پھیرن ہٕنٛز آواز لوٗزٕ۔ تمہٕ دٕیت وارٕ
کَن۔ یہ اوس ووٚج ہیٚنٛو تمتٕ وسَن۔ یُتی میو کیٚنٛژ دوہ ہوٚ ییٚنٛھ
اوسَن مُنٛزٕ مَنٛز افتا یہ تیرن ہیٚنٛو تمتٕ ییمہ کنیٕ ہواہس مَنٛز ہناہ
وُشنیر پھیوٗر مت اوس تہٕ شِشَرگاشہٕ آسَن موم بَتہٕ ہنٛدی پاٹھی وِگلیٚنہٕ
ہیٚر ہرٕ۔ راج وٕلیَس کُر اَتھ شُنیاہچہٕ ژھوہ یہ مَنٛزٕ اَکھ اُکس ییٚنہٕ وَق
میٚنیٚ میٚنیٚ ووٚج پھیری تہٕ پنچ آواز سیٚٹھاہ خوش۔ اَتھ صداہس مَنٛزٕ اوس
ییٚنہٕ والہٕ سونتُک پیغام۔ راج وٕلیس ووٚتلیو آش زٕ دوہ ژٕ گرٕژھن
وَنٛدکی ہمہٕ گُذری دوہ ختم۔ تلہٕ کنٛز کملہٕ۔ وَنٛد ژٕلہٕ یہے یہے کران
تہٕ سونتھ ییہ نوٚو زُو ہیتھ۔ اُتھی مَنٛز دِژ نیٚبرِ کنیٕ کوہ کَرُ مَرِس مَنٛز
کوہ کَرَن بانگ۔ برَس گو پنجوٗستی پَھنک صدا۔ یہ اوس راج وٕلی
بِن ہوٚن تَس وٕزناو نہٕ آمت۔

راج وٕلیَن ژیوٗن زِ دوہ ژٕ آسِن نیٚبرِ گاش ہیٚنٛو تمتٕ
بِن۔ شہ دژاو ــــ وارٕ وارٕ وُڈنہٕ مَنٛز ییتھ یہ رٕلیشما یہ زیم لگہٕ

نہ سوہ ہُشار گرٕھ۔ تِمہِ تُجّ شانہٕ نکھہٕ ژادرِ یُٹ۔ سوہ وُچھن وارہٕ وارٕ زوٕلُن لال ٹھِین۔ مگر سوہ ییٚتھ کھاجٕنٛس نہٕ۔ اَمہٕ کِس سوٚتِس گاشس مَنٛز گوٚدارِ نِشہٕ ییٚتہٕ نس تِم ژوٚٹ آسی کھیوان۔ اَتہٕ نس آسہٕ ترٛیٚیم رِکابہٕ دٕہِ ہکِی پاکھی۔ ژوٚٹ شیرِ تھہٕ آس نہٕ رِلیشا اکہٕ رِکابہِ اَنٛہٕ تہٕ لاگان۔ ژوٚٹ کھیتھ آس سوہ باقی رِکابہٕ تُلان تہٕ چھلِتھ چھوٚکِتھ چوٚلس لِشہٕ تھاوان۔ مگر یہٕ ترٛیٚیم رِکابہٕ آس راتس بِتھے کُنٕ اُلی روزان۔ راج وُلی خانَن تُج زِیُوٚ کھٕ ووٚش ترٛاوِتھ یہٕ رِکابہٕ۔ وارٕ وارٕ مُژٕرِن بَرس ہاتھکل، بَرٕ پھِرٕن واپس تہٕ دَژاو آنگنَس مَنٛز ییٚتہٕ لُسنہٕ ہوٚن تِمس پژاران اوس۔

تِمہِ تھاو رِکابہِ شیٚنس بیٚٹھ۔ ژوٚٹ تُجن اَمہٕ مَنٛز تہٕ لوٚگ اَکھ ٹکرٕ کرِتھ ہوٚنِس کھیاوَنہٕ۔ راج وُلین دِژ ہیٚوٚ رکِن نظر۔ گاش اوس چھوٚلمُت تہٕ نَب اوس صاف۔ ہوٚن اوس بُہ چھہٕ ہوٚت چِیٚچھ کرَان مکابہٕ ژوٚٹ کھیوان تہٕ شکرانس مَنٛز لٹہٕ گلوان۔ راج وُلیَن تُل رِکابہٕ مَنٛز ژوہ چہٕ ہیٚنٛد آخری ٹکرٕ زِدوہٕ پیٚٹھی گیٚس آواز کنَن "کیٚتِس کالس روزِ کھ تِمرو ہیٚنٛز ژوٚٹ یِتھ کُنہِ اُمِس ہوٚنِس کھیاوان۔" راج وُلیَن دِژ دوہ سہٕ کُن نظر اَتہٕ اوس لال ہیٚنٛد مول ماجا اُمِس ہمدردی ہیٚنٛز نظرو وُچھان۔ راج ولی خانَن کُرٕ ژوہ چہٕ ہیٚنٛدِس آخری ٹکرَس ہیٚنٛتی تہٕ یِم پکوٚ بہٕ ہوٚنِس ترٛاوِتھ ووٚتھ سہٕ تھوٚد۔ "ییٚتِس کالس ووہٕ لٕ زِ نہٕ چھُس۔" وُنہٕ

تہٕ ہیتھٕ تھ سوٗرن۔ مگر ریشماہ بچار چھپنہٕ وُرنہٕ یوہ کُس عالمس پھیران۔
تس چھُ پوٗرہ بہتھ نہٕ تمرو ییہ واپس۔" راج ولی اوس یہ وَنان وَنان
آنگنہٕ ہیرتھ ماجاہس نِشہٕ وو تمت۔" اَدٕ سا اللہ تعالیٰ کرِ ی نہٕ رحم
یہٕ چھکھ ریاضت کران؟" ماجا آو راج ولی خانس نکھہٕ۔" یہٕ چھُسے بس
تھٕنٛدٕ ییٚے نہٕ خاطر زنٛدہٕ۔"

راج ولی تہٕ ماجا آسہ وونٛ جعہ یہٕ ہُبھٕ ہُبھٕ شپنہٕ مٕنٛزی نکوٚتہٕ
پکان۔" بابا۔ بابا؟" ماجاہس نادلایان لایان آیہٕ لالی شپنہٕ مٕنٛزی تمن
نِشہٕ بھرٕ کہٕ ہتر۔ تس اوس لوہ کٹ تُجنٕ دانہٕ اَتھس کینتھ۔ ماجاہس
پلناوان وون تمہٕ" یہٕ ہا اوسے بابا مُشد گو مت؟" "کوٚری ییلہٕ
ژوارکارہ ہیٚن گرہٕ گرٕھکھ اَتھ میٚانِس مٕنٛزس کوٚہ وانہٕ۔" یہ وَنان
وَنان تھوٚو ماجاہن تُجنٕ دانہٕ ژادرتل کرٕھس مٕنٛز۔ لالی دوہ شلے یہٕ
ٹلی ٹارِ وُچھن راج وُلیس کُن یُس تس سِرس محرم آسنہٕ کِنی ما لی
ہشار کھوٚتہٕ ٹوٹھ اوس۔ راج وُلین تھوٚوُس لولہٕ سان کلس پیٚٹھ
اَتھہٕ۔" گرٕھ۔ تہٕ یہٕ لوستی بوے وُزہٕ ناوُن۔ دوہ آو لیور تہٕ سہٕ چھے
وُبعدٕ خرہ ہیتھٕ پیٹھ مت۔ ہرگاہ لہٕس شین تُلن نہٕ تنہٕ گرٕھ کرٕوٚس
اَمہ کہٕ بارہ ستی۔ گرٕھ کنی ٹکہٕ تہٕ وُزہٕ ناوُن سہ آلہٕ ٹھی دیو۔"
ماجاہن سوٗز یہٕ وُنتھ لالی واپس گرہٕ۔ لالی گُڈ کنی ٹکھ شپنہٕ مٕنٛزی
تہٕ لابینہٕ ییٚنہٕ نِشہٕ پان بچاوان بچاوان گیہٕ کلین ہُتی کِنی غائب۔
دوہ شوے رُودی تمُس بَرٕھ کھنیہٕ وُچھان تہٕ ییٚنہٕ دڑا یہٕ

بٹرٕ وٕہنہٕ کُن۔ "ربَّ لاسنا آوی نَس۔" راج ولی خانَن کرُس پوٚت نَظر دِتھ آہی۔ تہٕ ماجاہس کُن پھیرِتھ وٚونُن تَس۔ "ہیمہٕ ہرد گرٛٹہ ہیس ضرُور نکھہٕ وا لہٕ۔" یوٚژہ ہیٚ مالِکن۔ جب پوٚت پھیرِتھ سوزِن وارٕ کارٕ پِنُن گرٕ۔" ماجاہن وٚون راج ولیس زِن تَسلاہ دِوان۔ "مگر ستی چھس پیرآہن ماجہٕ زِن کھوژان۔ سوہ چھےٚ مرٕژ وانگن پیٚوت۔"
راج ولیَن تھوٚوس پھینکِس پیٹھ اَتھ تہٕ منٹھ منٹھ کران وٚون نس "فکرِ مہٕ بر۔ کرِس پلنے رام۔ بیہٕ پیرآ چھُ لال ہیٚوٚہ لڑکہٕ، ییتھ اوش کَنہٕ ییٚنہٕ لالی۔ بیٚیہٕ دوٚرتہٕ ماچھ، بس ہتھ ڈکرٕ وٕکھی تہٕ تہندٕ گام چھ بعہ نہٕ کنہٕ۔ یژھوے تہٕ دوہے ہکوس نظرِ گزرِ دِتھ۔" تہٕ ہیے سارٕ سے خبر چھم۔ وٕ چھوروہ بِس کیٛاہ آسہٕ منظوٗر۔" "سوزِسے سَید ٹھیکھ۔ سوزِسے آسہٕ بَرَت۔" یہ وٕنات وَنان چھیٚوٗر راج ولی پوٚت گرٕ کُن تہٕ ماجا دژٕاو بٹرٕ وٕہنہٕ کُن یِنَنہٕ کامہٕ۔
راج ولی اوس پژتھ وزِ خدایس منگان ژلالی تہٕ پیرآہس گوٚژھہٕ سیٚدٕ ییتھ مثلِ سیدٕن۔ تس آس ہمن دوہن ہنٛد لول وٕ چھیہٕ عجیب فرحت ہِش باسان۔ تہٕ بیٚلہٕ شہ ہمن پلن تلہٕ کنہٕ نیٚرِن ژھا یہٕ ہول یا بارٕ دوہ پھن تل ژوٗرِ ژھینیہٕ اَکھ اَچھ لول ترِان وٕ چھان اوس تس اوس ییٚنِ یاوٚن ژہتس ہیوان شہ اوس ہمن باس دِنہٕ وراٛی دوٗرِ روٗزِتھ ہمن پہر دِوان ییتھ تہٕ پہندِس لولس کانہہ جو نہٕ ٹہٕ مار۔ پیرآہس اسہٕ بہٕ خبر نہٕ آسِتھ کانس چاچا راج ولی چھُ تس چھنہٕ کیٚنہہ تہٕ پرٕوا سے۔

راجہ وٲلیَن آسی لالی ہنٛد مول، مآج تہٕ پیرا سٕنٛد مول یتھ کنٛھ بیٹھہ آماد
کرٕی ہتی زِ یہُس ہرد پٕسپدٕ کھانٛدر۔ اَمہٕ کیتھ ہنٛزٕ ژینہٕ وَن اوس
سُہ اُزٕ کی پآکھٹو وَق مناسب زآنِتھ یمَن دِوان روزان۔ راجہ ولی
یُتھے گرٕ نزدیکھ ووت تمٕ وچھ لالی ژوٕتس بیٹھ۔ راجہ ولیس آو اَسُن
"ہال مٔژی، ژبئے مآلِ کام وٕنی ژٕکیاہ کران ییٚتہٕ نَس۔" "اِیں چاچا۔
چاچا ییٚہٕ رٕکآبِ دٕیوٚ یوٚری بہٕ ہادَ مے چھٕلِتھ۔" راجہ ولی نحانَس بیوٚرِکابہٕ
کُن ظعون بعہ سہٕ تمُس وٕنہٕ اَتھ ہیے مَنٛزٕ آس۔" تو نہٕ وَنے نہٕ زٕ مآلِ
کمیاہ ووٚنے یہُس ہرد کڈوٚن لالی ضرور گامہٕ مَنٛزٕ۔" راجہ وٲلیَن ووٚن
رکابہٕ اَتھہٕ یَتھ نوان۔ "اِیں بہٕ تُلو ونہٕ تو تہٕ ثھپھ۔" لالی کُڈ کُنی دُو گرٕ
کُن۔ راجہ ولی نحانَس باسیوٚ وزَن تہٕ کُلی لبٕخنَ ہہٕشٕدی شیٚنہٕ ٹوٗری ژعہ پآرٕ کی
پھوٚلِتہٕ سوٗنتہٕ بٔرٕ وٕ تہیے آو سو تتھ۔

۱۱

شِشرس ژھوکیاو شاہ۔ مُرتھ پھیٚوٗر زندگی بیٚیہ نوٚ اَہار۔ نَب نیٚلیو
بیٚیہ۔ کوہ بَہ رگَن مَنٛز دٕیٛت شیٚچھ ہیٚتو آرَو بیٚیہ لَر پھیٚرن۔ کلے ہیٚتن جانورن
آو بیٚیہ لول بوٚش۔ یوٚدٕ مین نیٚن پھیٚوٗر بیٚیہ سا آدَر وار سَبزار۔ کُلی کَرٛزٕرن
پھیٚوٗر بیٚیہ سٕر بَہ۔ ہوہ چھِ مَنٛزرن لیٚخن پھُٹی بیٚیہ بامَن۔ تاپَن دٕیٛت پٕرتھ
اندَرس پھَہ۔ تہِ ییٚھی شیٚن وہ بگلیتھ سَبزارَن ژوہ پاری کاڈکو ڈٕہ ہیٚلی
ڈرایہ بیٚیہ پَنٕنی جَب ہیٚتھ نیٚرس۔ وٕنہ اوس ہیٚیرٕ مین نیٚن شیٚن گلہ سَنے۔ مگر
گامَس نَرٛ دیٚچھی ہیمہ تیٚیہ یوٚڈٕ میس پانَس آسہ تَمہ آسہ نَہ جَستہ۔ رہتَس
کھنڈٕس روزَن ہم پُہلی وو ڈیمپی نیٚن مَنٛز تہ پَتہ بیٚیلہ شیٚن پوٚر پاٹھی گلہ
ہم کھسَن پٕرتھ ڈٕری یکی پاٹھی ہیٚیری مین مَرگَن پَنٕنی جَب ہیٚتھ۔ تیرٕن آسہ
موٚدٕ وَندَس مَنٛز تیٚژ گنے ہٕژ زاچھ تام آسکھ نہ بوز نہ لوان۔
ہیرا اوس بوہ ل گامہ پیٹھ پَنُن جَب ہیٚتھ نیٚرس کھوٚتمت۔ اَمی

شُنٛد مول نہٕ اوس اسُو دِ حال۔ کھٹلِس مَنٛز آسِس ہَتھ ڈٕہ ڈٕہَتھ ہٕتری۔ زٲمِن جاگا۔ نہٕ اوسُس۔ بیٚیہ اوسُس یَنُن گرٕٹہٕ تہٕ۔ پیٚرا اوس ژادرٕ شانار دِتھ دٕرمِنس بیٛٹھ دِ تہٕ شوٚنگِتھ نَبَس پیٛٹھ بیٚپروٕنِس اوٚبرَس مَنٛز روٕہمت۔ اوٚبرَس آسہٕ ژٕ بٕہٕ پَتہٕ ژٕ بٕہٕ خوش پیو نہٕ صوٗرٕ ژٕبنان تہٕ پیٚرا آسِس اوس پٔرِتھ صوٗرٕ ژٕ مَنٛز لالی ہُنٛد کاتھہ نَتہٕ کاتھہ اَنہار بوزنہٕ یِوان۔ تَس اوس لالی ہُنٛد سَنٛج سٕتر بٕہٕ۔ بیٚمیٛتِک اَنداز شاید لالی پوٗرٕ پاٹھی اوس نہٕ۔ اَکہِ دوٚہہ بیٚیلہِ لالی تَسُنٛد اَتھ یَنہٕ نِس سیٛنس سٕتی دٕہ یوٚ اَتھو روٚٹ تَس باسہٕ ووزٕ وُٹھ نَتہٕ وُزٕ ہیٚیہ تیٚتشٕ وآجِ ہٕیرٕ لاینہٕ۔ تٔمی یٕنٛدِس اَتھٕس وُزہ رٕیٛہٕ لالی ہُنٛدِ یاونٕک توٚت تہٕ شیسرٕ محسوٗس کٔرِتھ۔ تٔمی مٕژ راوِنَٹہٕ وِنُوا اَتھو لالی تتنہٕ نہٕ زٕٹھ زوٚر یَنہٕ نِس وَچھس سٕتی۔ دِلَن ہٕنٛز دبرا رٕے راٚوا اَکھ اَکِس مَنٛز تہٕ پیٚراہَن موٚنگ روٚبَس زٕ وَقتس دِنہٕ لاکم ییٚتھ نہٕ یہٕ گٕرٕ سورِ ہے زانہہ۔ یہٕ اوس گوٚڈنیک موقہٕ بیٚیلہِ تٔمی لالی ییٚتھ کٔنہٕ نالہٕ مَتہٕ رٕٹ مژ اُس۔

سفید شٕرٕ ژِ اوٚبرَس آسی وہُ زٕ ڈٕہنگی یوان وٕٹہٕ۔ زَنتہٕ لالی ہُنٛد دٕہ دٕہر ہٕٹٕہ یاوُن وٕہی بَدلاوان اوس۔ پیٚرا اوس فرحَتکی تٕم ژٕہی زُوان زِبھالو ہٕنٛزِ دو بھراہہٕ دیٚت اَتھ میٚہُس خایَس ژھٔلن۔ تٔمی وُچھ بھالو وو دِ بھان نہٕ کَنہٕ کھٹیلِس مَنٛز مَنٛز اَژان۔ پیٚرا گو یکدم تھوٚ دُو تھٕتھ "کُسوٚ چھ بھالو: ہاتہٕ" کُٹ بیٚیلہِ تھگ لٕج دوہ زٕ لٕین پلوٚن آہٕ اُکِس وٕیٛٹھِس کٕٹس یٕتھ کٔن پھٕٹج گٔنڈنہٕ۔ پیٚرا یُوک ترٕ وٕنہٕ۔ یہٕ دوہ زٕج پھٕٹج

آیہ تَپنٛزرِ زنگن مَنٛز ہینہٕ۔ کھٕنٛجہِ مُنٛزی ووٚنہ تلیوٚکلہِ تہٕ لالی لٕج اُچھ ژوٚمراوٕتھ
اَسہٕ وونہٕ ہوہ تٕجہ ہیوٚر پیرآہس کُن وُچھنہٕ۔ پیرا ہَموٚ یکدم تہٕ لٹھ پٕتھ
تٕجن لالی تھوٚد۔" ژوٚرٕ گنٛڈرٕ، ووٚنہ کیا چھُتھ مےٚ تھوٚو مُت باپتھ
یِس تھپھہِ ہنہٕ آیتھ۔" اوہ۔ اوہ مَس تراو یلہٕ۔ لوٚکٹھ اوٚن تھم گنٛڈتھ۔
لالی لوگ ڈامب۔ پیرآہن ژٕ سوہ پانس عتی۔ "پَرٕدنے بِہیی بہٕ
اوٚسُس وُنِ زٕینے سیتی لالی۔ مےٚ اوس یتھ زِ بیتھہ ازٕ۔" "اِینٛ. چھُہَن نا
بہٕ آیس بھابی عتی۔ توٚر بہٕ فکرِ۔" لالی دٕز بیٹھ تہٕ اَتھہ زٕ پتھ کُن تھاوِتھ
دٕرا بہٕ پیرآہس نش ہناہ بیتھ۔" ہہ۔ ہہ۔ بہٕ کیاہ چھےٚ پتہٕ کینہٕ۔" پیرا
پوٚک برُو نِہِ تس پتہٕ کینہٕ آنکوان۔ "کیاہ۔ کیاہ چھُہ۔" لالی وُچھ گوٚدٕ
تس کُن بوجلہٕ سندی پاٹھی تہٕ پتہٕ دٕژن پتھ کُن نظر۔ پیرآہکہ تس نرٕ
تھپھ یوہ سہٕ تمہٕ پتھ کُن تھاوِتھ آس۔ "ہہ۔ ہہ۔ کیاہ چھےٚ۔" لالی اوس
اَتھس کیتھ تھانٛڈار مسہٕ ہنٛد ڈبہٕ۔ "اِینٛ...یا... ہہ...مےٚ دوٚپ
کیا۔" تمہٕ دیٚت بہٕ وَنان وَنان بہٕ ڈبہٕ پیرآہس۔ تمہٕ مَنٛز اَتھہ ڈیٚنٛ
تھاپہٕ۔ اَتھہ مَنٛز آسہٕ سِوِ تھہ راز ماہ۔ ہمہٕ مَنٛز باگ شینہٕ ڈیوٚٹھگ
ہتیوٚہ تھنہٕ دوہ گل اوس۔ "یم چھےٚ میا نہِ بھابی سوزِ مٕژ۔ پیرآہن کرٕ
تس نستہٕ موٚر بہٕ ہناہ تہٕ ووٚن تس" تس کتہٕ اوس پےٚ زِ مےٚ چھےٚ
سِوِ تھہ راز ماہ تہٕ کھنٕ خوش کران۔"
"تس چھُہ پےٚ.. تس چھُہ پےٚ.. خبر ژیٚنے ما آسِتھس ووٚ۔ نمت"
"میےٚ.. مےٚ وُچھتھ ہےٚ سوہ ژوٚرٕ چھےٚ روزان۔ ہیس۔ خبر

ژٕنے آسہٕ تھٔس وۄنمُت۔" پیرآہن لوگ لالی۔

"تیٚلہٕ ما آسہٕ" لالی کلے پہٕ زلیو۔ پیرآہس ژۄل ہکہٕ اُسُن نیرتھ لالی یوسہٕ پیٚنس کالس اَسُن زورہٕ زورہٕ رکاوِتھ آس دۄگ پیرآسُنٛد وَچھ دوہ یۄ دوہ یوا کھۄبنے پھرۄک اَسان اُسان۔ پیرآہن رُٹ سوہ دُچھنہٕ نرٕ ستی۔ یلہٕ زورہٕ پانس ستی تہٕ وۄن نس وُ کھۄن دوہ ن مٔنز تٔنہٕ کٔنہٕ پھیٚر زٕ تھہ۔" مٔرٕی"۔ لالی لٕج دِین پانس۔ تمہٕ کوڈ ہکہٕ پان اُہنٛز نٔرٕ مٔنزٕ۔" یکھ ہتھہ پلس ژھایہ ہۄل یٚہمو۔ ژٕنے آسی نہٕ ڈ نہٕ کھیوٚ مُت تہٕ کیٚہنہٕ۔"

پیرآ ووت تٔس پتہٕ پتہٕ پلس نِشہٕ۔ تمہ کھوو ڈپہٕ پھرتہٕ بیٚوٚ کھ لالی نِش۔" وِلیسے پیٚزہی نہٕ ژٕنے پتھ پاکھ منٛے نِش یِن۔ وُچھ ہنٛے کانٛسہٕ چھنتہٕ گژھو۔ زٕ ٹھٔن ہنٛز شرم تہٕ چھاکنہٕ نہٕ۔ پتہٕ میلہٕ ماجہٕ میٚانہٕ موقہٕ کتھ کرنس۔" یہٕ وُ نتھ پھیوٚر پیرآہس۔ سوٕچُن پہٕ بچار کمہٕ لولہٕ چھنے آمٕرٕ تہٕ بہٕ بیٚوٚ کھہٕ تس یٚیتہٕ وعظ پرٕ نہٕ۔ لالی آیہ تٔس نکھہٕ تہٕ لولہٕ سان کھوٚ ونس پھنکس پیٹھ کلہٕ۔" پیرٕ یا شاید چھیکھ ژٕ پوٚزٕ وَنان۔ مگر یتھ وو نٔدس کیا کرٕ۔ دوہ ذٕ آسہٕ توہ پہٕ جلدٕ ے ہیٚوٚر نیرس کھٔسُن۔ پتہٕ وُچھتھ نہٕ رٕپتہٕ وادٕن یلہٕ زٕن چھہٕ پرٕ ستہٕ پیٹھ منٛے اُہرٕ بیوٚ کھمُت۔ منٛے زٕن چھنے وآنٛج راوان۔ خبرٕ تمرٔ نہٕ ڈلہٕ گژھنہٕ ستی ماچھہٕ منٛے پہٕ وسواس گژھان۔" پیرآہس آو عار تہٕ تمٕ رۄٹ تٔسُنٛد کلہٕ وچھس ستی۔" بچار مٔرٕ۔" تمی سوٕنچ یمٕس معصوم کورہٕ ہنٛہٕ کوتاہ لول چھہٕ میٚون۔" پوٚزٕ وۄنٛے پیرٕ یلہٕ منٛے ناہیٚو لک نہٕ پان پتھ زٕ تھہ۔ یہٕ مرٕ ے ژیٚنے رۄس ہرٕ دِس تام۔"

"وُچھ کمہٕ پھیٚنِشَل کنہٕ چھکھ کران۔"

"ییٚتھ لول نا آسہٕ کانٛہہ کانٛسہٕ ہُنٛد پیٚتھ یا ییٚتھ منٛز چھوٗن تُہہٕ۔ آسیا کانٛسہٕ۔"

"نہٕ آسہٕ ییٚمِن کوہِن تہٕ بالَن خبر۔ سوٗن لول چھُہ سوٗن لول۔ اَسہٕ کیاہ بیٚیہٕ سِنٛدِس لولس سٟنٛن۔"

"ییٚنہٕ زانہہ منٛز مُشراوکھ۔"

"مٔرزی۔ رِیتھے کٔرٕ رؤدی۔ یِم گُذرِن تِتھٕ پاٹھی۔ تہٕ پَتہٕ سَپدِ اُسہ گامہٕ والین لٔنٛتہٕ تہٕ اُکھ اُکرِ سٟنٛدی۔ یہٕ کتہٕ ہیکہٕ راج وُلی چاچُن ہٕلوٗرِتھ۔ یِمی اُسان تہٕ گٔنٛدان سٲری مٲنٛزِ رآدی۔"

"بچوٗر راج وِلی چاچا۔" لالی ترٛوو وٕدِش۔

"یٔنہٕ پیٚٹھہٕ تَس بِچوٗرٕ رووُ تٔنہٕ پیٚٹھہٕ چھُہ سہٕ منٛز زِیا دٕ ماے بَران۔" پیراہِن ترٛوو ودِش تہٕ کٔلہٕ ھقووُن یُتھ کُن پلَس سٟتی لالی گیہٕ دِل ہلوٗل۔ پیراہِنیو رِتَس کُن تہٕ تٔسند خیال ڈالنہٕ خاطرٕ لوٗگ لالی ہُنز نٔستہٕ سٟتی گِنٛدنہٕ۔

"یہٕ روٗنگ لگہٕ نہٕ نٔستہٕ لاگُن۔" پیراہِن ووٗن نٔستہٕ روٗنگس اوٗنٛگجِ پھیرِوان پھیرِوان۔

"کیا زٕ۔ کھران چھُہٕ۔"

"نہٕ۔ اَمہٕ چھوٗ زٕ ژٕ دٕ سٟتی چھُہ منٛز اُچھَن ٹکرٕ لگان تہٕ نہٕ چھُہم نہٕ صاف لبہٕ نے لیوان۔"

"وُچھ بے شرم ۔ یِمہٕ دوہ ہَے ۔ بہٕ مہرِینی بَنے مےٚ لاگنے لَٹہٕ دوٚ بمہٕ طرفہٕ تہٕ روٗ ناگ ۔ لوٗز تھ ۔"

" فَناہ ۔ تیٚلہٕ چھَینہٕ بچنیح یژا نِتھے کا نہہ ۔ اَچھا ، یِمہٕ دوہ ہَیہ ژٕ مہرِینی بنِتھ مےٚ بڑوٚ نہہ کٔن پکھ ژٕ مَنار چھکچھ مےٚ ۔"

"تمہٕ وِزہٕ بچارَے نوٚکرِ پنہٕ رَز تہٕ کٔنی دژسہٕ پکہٕ نا وَتھ پانس بَتہٕ پَتہٕ ۔ بٕکیاہ ہیتھ کٔنز ۔" لالی کرٕ پیرا ہشنز دُچھنہٕ گوٗنژھ تھَپھ تہٕ ہیُوٚتن شہ تھوٚد تلن ۔ اَمہٕ وِزِ گوٚ دوٗرِ کتہٕ تام آلو ۔ "لال خانا ہو ۔ لال خانا ۔" لالی تژ آو پیرِ سِنز گوٗنژھ اَتھ مَنزتہٕ کٔنی دوتھ لاین بارٕ زنانٹن پَنٹھ کُن "ڈبہٕ تژاو یِ زراج ولی چاچس نش بہٕ تمہٕ پانے" لالی ژٕج زنانٹو ژھایہٕ ہیوٚل گام کُن ۔ پیراہن دِژ نظر یارٕ ہن کُن بیٚتہٕ پیٹھ کمی تام لال خانس ناداوس لوے مٔت ۔ اَتہٕ گوس نہٕ کانہہ دژ ہیٚتھ ۔ شہ گوٚ بارٕ زنانٹس کُن تہٕ اَتہٕ پیٹھ تژاوِن لبہن کُن نَظر ۔ لالی آس گامہٕ پچہٕ وَتہٕ پیٹھ وارژہَر ۔ دوٗرِ گوٚ بیٚتہٕ آلو تہٕ پَتہٕ کَتھ کَتھ تہٕ ۔ پیرا آو تہٕ بیٚوٹھ پلس سیتی ڈکھ دِتھ ۔ ڈیٚس مَنز روٗدن ٹھان تہٕ ۂشرن راتہٕ ماہ کھیٚنہٕ ۔

۱۳

لجھن گامہٕ آسی کیٛنہہ پہلی گرِ تہٕ۔ یِم آسی نانگار۔ زَبان آسی ہلہٕ
مِیٹہٕ بولان۔ اوٗ ڈاہ گجرِ تہٕ اوٗ ڈاہ کاشر۔ یِمَن آسی پَننی تہٕ کیٛنہہ ہیٚری۔
مگر زیادٕ تَر آسی لکن ہینٛدی تیٚری رَچھان تہٕ ہیرِس نوان تہٕ یتھٕ پاٹھی
آسی یِمن اوذٕ قہ کماوان۔ تمو ینہٕ نَہ آسنہٕ کینہہ اوس سارِ وپے کھوہ تہٕ بوڈ
مَسلہٕ راج وٗلی خان نہٕ خاطرٕ زِ جبن کس ینہٕ ہیرِس۔ ییتھے ہیری مِنہ گرن
تہٕ شہن گۄل تہٕ گاسہٕ وہوہ تلبو پیرا آو راج وٗلیس نِش تہٕ ووٚن نس چاچا
بِکرنا بری زِ ینہٕ، چون جَب تہٕ ہا کھالن بے ہیرِس۔" راج ولی خانَن ووٚنس
بولہٕ سانِ گوبرا! زَتے ہے یِمن جَب یوتاہ بوڈ چھِے مِیانِس کنہٕ کھٹلس
کنہٕ وانکھ۔ یِنہٕ گامہٕ کِس ریٛش پہلس تہٕ ستی کرٕ کتھ، تمہٕ ونیو وٕنے آکہٕ
دوہ یہ اورے۔ ژٕ تہٕ آسہٕ ہس نظر گذر دِوان، چھُہ نا ٹھیک۔" پرانِن
تہٕ زون یی مناسب۔" شایَد چھکھ ژٕ ٹھیک ونان چاچا۔ ژٕ روز یلا

وسواس۔" "زبّ لاسہٕ ناوی نےَ" راج وُلیَن آس پرآہسَ ییٹھ پوزٕ نٔبرٕ ھ تہٕ اُہشارٕ دِلاہِچ آپس نہٕ کاہنہٕ ضرورت۔

یَمِن جَب رٔیش پہٕلِس حوالہٕ کٔرِ تھ لوٗگ راج وُلی خان تہٕ باقےٕ وآشِٹھ گجرٕن ہیٚندی پاٹھی زمینَن کُن۔ یہٕ اوس کماہ یہٕ ہُنٛدوَق۔ اَمہٕ وِز آسی ساری اَکھ اَکِس یٔلزان۔ یمَن تھرٕ زَن ییٹھ اوس نہٕ دانہٕ پُیٚپتھِ ہیکان تہٕ زمین پہاڑی آسہٕ کِنۍ اوس نہٕ آب تہٕ ڈوٗرِن مَنٛزٕ دٕرِتھ ہیکان۔ لہٰذا آس اَتہٕ مکاٗے تہٕ راز ماہےَ آژبیٚ وان۔ یَتھ گوٚڈ ڈگوٚ ڈےٚ محنت آس نہٕ یَتہٕ اوشِس قدرت پانےٚ پھاہ دِوان۔

قدرژ آس ویسے مہربانی اَتھ کامَس ییٹھ۔ مگر مُنٛزی مُنٛزی آس یَمِن قہرٕ تہٕ ہاوان ییلہٕ رٔو دِتہٕ ٹہٕ وَسان آسہٕ۔ کماوِ مژٕن دَجن ہُنٛزِ دِجہٕ آسہٕ رٕڈٕ گرٕھان۔ ہَرگاہ یتھ کانہہ حادثہٕ پیش اوس یوان گامی گام اوس کمر گنٛڈِتھ نیران تہٕ دوٗ یمہٕ جاےَ تَس گجرِس نوٚو زمین تیار کٔرِتھ دِوان۔ یٚمِس زمین چھیمی گاہِژ آس آسان۔ ہرگاہ فصل تیار آسہٕ ہَس ساری آسی پَننہٕ پَننہٕ فصلہٕ مَنٛز مکاٗے سوٗمیران تہٕ تِسنٛز گُنٛہ بٔرِتھ تھاوان۔ یہٕس اوس قدرت و نیکُ تام مہربانے، رٔودِ رٔو دےٚ آس نہٕ۔ گاہےٚ مرد آسی زمین کماوِنَس لگی ہتی۔ تہٕ گامہٕ چہٕ جوان گجرانہٕ تہٕ گجری کورِ آسہٕ وَن کھٔسِتھ چوچر، کرویٹھ، ہمبہٕ ہاکھ ہَند، وِمہٕ پل ہاکھ، شالہٕ کن، کنہٕ گچھ، ہبڈرٕ تہٕ باقےٚ رنگہٕ رنگہٕ سبزٕ سوٗمبران تہٕ پچھن بٔرِتھ گام والان، یمہٕ یم وَن یمَن ہلموٚ ہلموٚ دِوان

آسی پہ وق اوس تمن سارِوے کھوٗتہٕ ماری منٛز تہٕ باسان اکھ
آسہٕ تمن یمو نیا مٔرو ستی پچن ہنٛز پچہ بٔرِتھ لوان بلّیہٕ آسہٕ تمہ سمیتھ
اکھ اکس پٮ۪ن سٕہ کھ دوہ کھ باوان۔ تہٕ یمہ وآنسہ آسہٕ آمٕژ یا اڈور
آسہٕ تمہ آسہٕ گامے رٕوزِتھ گرٕ سمبالان تہٕ بلّیہٕ یہ کیٛشرھاہ تہنٛز نوشہ
کور خونہٕ والان آسہٕ تنتہ ژٲرِتھ شیٛرِتھ ہیٛوٕ کھ ناوِتھ تھاوان۔
بلّیہٕ ہٮ۪ وق ہیرِ کھ ننین باژن آسہٕ زٕمین کماونس منٛز اتھ روٹ
کران۔

رلیشما اُس خال کیٛتہٕ دوہ ہہ گرٕ نیران۔ سہ تہٕ بیٛلہٕ راج وٕلی
زور کرٕ ہس ویسے آس سہ ڈٕیہٕ دوہ ہس کیٛنہٕ زنگہٕ پیٹھہ آسان مگر
منٛزی منٛزی آس کیٛنہٕ دوہ ہہ موشمٹن ہش دارِ نش بیہتھ گرٕ ھان
نہٕ گاشہٕ واڈن ہیوٗر ون کیٛن مدے گنٛڈِتھ وچھان روزان تہٕ
یوٗتام نہٕ راج وٕلی ونہٕ بیٹھہ پوٗت پھیرِ ہے سہ آس نہٕ ژٕرِ ہس تہٕ کھوٗد
دوہ تھان۔

لالی ہنٛدی مالہٕ ماجہ ہن اوس لالی تاکید کوٗرمٕت زِ یہ کیٛشرھا
سٕہ ونہٕ سوٗمبرٲوِتھ انان آسہٕ سہ آسہٕ سہ راج وٕلی خانہٕ
گرٕ تراوان۔ تیٛنٛز نوش تہٕ آس ون کھسان لہٰذا آس نہٕ تس
پننہٕ گرٕچ کانہہ فکر۔ رلیشما آس ڈٕیہہٕ پیٹھے لالی پیاران آسان۔
اوہیوٕ کھ نہٕ زِ سہ چھٕے ہنٛدوہ پلہ کھ ہیتھ لوان بلکہ تس وچھتھ
اوس تیٛنٛزن بےنوٗر اچھن منٛز عجیب زوٗتن ہیوٗہ دوہ تلان۔

شایدٲس سۄ مَنہٕ مُنزی کمہٕ کمہٕ شرٛکران۔ اَز ٲس سۄ پھیرِ پھیرِ دارِ کنِہ وُچھان تہٕ مُنزی مُنزی ٲس آنگن برٛس کُن تہٕ نظر نظر دِنہٕ ییران۔ ژوٗٹ دوٗٹ بناوِتھ اوسُن صندوٗق کھوٗلمُت، تَمہٕ منزٕ ٲسِن ساریٖ پلوکَڈی ہتِی۔ صندوقَس تَلہٕ کنہٕ آسی تِہنٛدی رِعہ پہٕ وَس بنیہٕ مہرٛینہٕ ٹاچ۔ تَمہٕ ٲس پہٕ ٹاچ تہٕ وَس کَڈِتھ اوٚک طرف لَبہٕ کُن تھاوِی ہتِی۔ ٹاچہِ ٲسِن ٹِکہٕ لگاوی ہتِی تہٕ پہٕ ٲہن کِجہ پیٹھ سجاوِتھ تھاوِمژ۔

آفتابہ لوسہٕ وُن تیتھے لالی اُٹھی ہیتھ آیہ سۄ دژایہ اَسوِنہٕ ہو بجہٕ تَس نِتھ۔ تہٕ تیتھے لالی پہٕ اُٹھ پھوٚتِس پھر ریشمایہ کَرتَس نَرِ کھچھ تہٕ زین دارِنِش۔ سۄ گاشَس یُہناوِتھ و آجِن ٹاچ کِجہ پیٹھ تہٕ آیہِ واپس لالی نِش۔ تَس یِژوٗ نِہہ کنہٕ ہیتھ وآجِن بٔڈ لولہٕ سان تِہنٛز ٹاچ ہتہٕ دِژِنَس ٹِکہٕ لگاوِتھ پنِنی مہرٛینی ٹاچ کلَس۔ لالی یاسبوٗ پہٕ عجیب ہیتوٗ۔ مگر ووٗنِس نہٕ کینٛہہ۔ ریشمایہ کُڈی پھٹجہِ منزٕ وَس نہٕ اَکہٕ اَکہٕ لاگِن ہمہ لالی۔ لالی ووہ شلے یہ۔ ریشما لِج پنٕہٕ بٔڈ لولہٕ سان تَس مَدِے گُنڈتھ وُچھنہٕ۔ لالی زیوٗن زرِ ریشما کمِن خابن چھنے اُنٛدرِی اُنٛدرِی یئنی ییرانِ لالی گیوٗو گوہ ڈِ منتھ زرِ ہم زیورِ نِہ اکہٕ اکہٕ تیژ نِتھ تہٕ کَتی ٹاکہٕ ژَلہٕ۔ مگر تَس آوریشمایہ بجارِ پیٹھ عار۔ تَمہٕ کرُہ نہٕ حرکتھ تہٕ۔ ریشمایہ کوٚرُس ڈِہکَس میٹوٗ ٹھ "لبہ چھ ٲسی لِج ہمژ۔ ٹھہرٕ" پہٕ وُنِتھ وُژھ سۄ ہکہٕ تھوٚد سۄ ٲس چوٚتَس کُن گُشہ ھانی زِ بَرآ دمژرا وِنہٕ تہٕ راج ولی ژاودوٚکِن اندرِ اَتہٕ بیلہِ لالی وُچھن مہرٛینی بُتھ بہیتھ سٕہ گوہنِے بٕنگہٕ۔ گوہ ڈِ

توٗر ہیٚ تس نیکری کیٚہنہٕ۔ مگر بیٚیلہٕ رلیشما یہ وٕونس "ہیرِ تہٕ نٔوٚ چھہٕ نفسیہٕ"
تس کھبو و آبجہٕ تتراس۔ کھوٗژری کھوٗژری تھوٚو تمی لالی ہنٛدس کلس پیٚٹھ
اَتھہٕ تہٕ کرٔنس آہی "رب کرِی نٔے راَچھہٕ" پتہٕ نمیٖوو شہٕ تس کن بیٚیہ ہن
لوہ تہٕ دٔوٚ ننس کنس تَل "پیرا چھہٕ سیٹھاہ خوش قسمتہٕ"۔ رلیشما آیہ جٔل جٔل
تہٕ ٹاچہٕ کن اتھہٕ بہٕ وان وٕونن لالی "ان گوبرا یہ دلیا اچھہٕ"۔۔ لولہ دٔیتمت
پیٚہر چھینہٕ واپس منگان"۔ راج دُلہن وٕونس ہناہ شرار تہٕ سان"۔ ٔوٚ نہٕ
دٔیت مس نہٕ دٕمس۔ ضرور دٕمس، مگر بیٚیلہٕ شہٕ ییہِ نہٕ یہ یہٕ پَنن گرہ اَنن"
رلیشما یہ وٕون پنٛنس وَس وٹان وٹان۔ راج دُلہس آیہ وآنج بیٚیہ
ہن کسنہٕ۔ لالی وٕژہ تھوٚد۔ لولہ سان تھوٚون راج دُلہس پھیکس
پیٚٹھ اَتھہٕ۔ "اچھا چاچا یہٕ دٕرا یہ سے۔" "گژھ رب راکھا"۔ راج دل
دٕرا و تس ستی۔ آنگن یرس نش و آتھ وٕون راج دُلہن لالی۔۔۔
"غوصہ ژٔلٕہ نہ کوٗری اُمس چھینہٕ پانس تام"۔ "مےٚ چھنا چاچا خبر
ژٕ مہ گژھ ٔلی پریشان"۔ "اَدٕ سا یَدٕ خدایس حوالہٕ"۔ یہ وٕنتھ دٔیت
راج دُلہن بر تہٕ ژاو واپس کوٹھس منٛز۔
رلیشما آس اَمہٕ وزٕ خوش۔ سہٕ آس خابن ہنٛدن آدولین
ہنٛن منٛز ہیتہٕ آمٕژ۔ راج دل ژاو واپہٕ واپہٕ ڈوکس منٛز تہٕ رٔود
کیٚنژس کالس وہ تھ ذٕنی تس وُچھان۔ رلیشما یہ اوس بیٚیہ صندوٗق
کھوٗلمت۔ سہٕ آس پنٛنس وَس تہٕ مہر بنیہٕ ٹاچ واپس تتھ منٛز تھاوان
تہٕ لوہ تہٕ دَنہٕ وان "ڈولی میری رنگ رنگیلی، سُٹرن لگی ہن بے وسیلی"۔

راجہٕ ولین زون نہٕ مناسب تس کینٛہہ ونُن۔ سُہ گوٚو وارٕ وارٕ دارٕ نِش
تہٕ بیٚوٗمٕٹھ وَرٕ وش ترٛاوِتھ۔ سُہ لوٚگ سوچنہٕ زِ لالی ہُنٛد دوہے
دوہے رلیشاپہٕ نِش بیٚن چھُنہٕ جان۔ اَمہٕ ستی پیٚن رلیشاپہٕ ہِنٛدِس
دِماغس نوٚوی نوٚوی شُرٕ کٕ۔ تمہٕ کوٚر فاصلہٕ زِ پگہہ وَنہٕ سُہ ماجاہس
زِ لالی گرٕ ٹھاک کرُن دوہے دوہے رلیشاپہٕ نِش پیٚنس۔ ہرگاہ
سبزی تھوٚپھ آسہٕ سوزُن آسان سُہ گرٕ ژھ نوٚہ شہٕ اَتھٕ سوزُن۔
راجہٕ وُلین ووٚن دوٚ بیمہٕ دوہہ پہٕ سوزُرے قصہٕ ماجاہس
تمہٕ دیُت زٕ بتھ تہٕ پیٚنہٕ ووٚتُن راج وُلیس" ژٕ چھکھ ٹھیک وَنان
مگر لالی ہُنٛد تہٕنٛدین پوٚرٕ پاکھ ترٛاوُن نہٕ گرٕ ژھ نہٕ جان۔ لہٰذا
آسہٕ ہفتہٕ پچھہٕ سوٚ توٚہ پہٕ نِش لوان۔" پہٕ فاصلہٕ بیٚلہٕ گرٕ گرٕ ژھتھ
ماجاہن لالی بوزٕ ناوِتس زٕن ووٚتھ مَنہٕ وادلوٚر دِلہٕ پیٚٹھ۔

۱۳

وَق گوٚو ژٕتلان تہٕ وارہٕ وارہٕ گوٚو ریٚتہٕ کول سوران۔ ژٕلتس
تاپس مَنٛز کوٚڈ مکایہٕ ڈارٕ وکاڈ۔ راز ماہ پۅکھٕے بہٕ۔ سبز رَنگن ہیوٚت
وارہٕ وارہٕ زرِہٕ دا ہمار رٔنٛ۔ مکایہٕ جامہٕ تہٕ ژھاگ ییٚتھے ہِیہ کِھی گامہٕ
گام لوٚگ ہرٕد وَٹنہٕ۔ ماجا اوس خدایس منگان زِ وۄہ ژ گوٚو ژھس
رٕٹس کھنڈس ہِیہ کھہٕ دوٚرے کرٕن ییٚتھ شہ لاآلی نکھہٕ والہٕ ہے۔
ییلتِس کالس آسہٕ اوہٕ پیور نامہٕ پیغام سوزِنہٕ آمتی۔ دۄہ تاریخ مقرر
کرِنہٕ آمت۔ ماجاہن اوس مصالہٕ بیترِ تہٕ وَس جادادسۆ میراوِتھ
تھاوی ہتی۔ تہٕ ییٚتھے مکائے پیچھ بہٕ سو ترٛآو تمہٕ سارو ہے بٕرٛوٗ ہہ
موٚرِتھ ڈوکس بیٚٹھ تاپس وہراوِ تھ۔ آمہٕ پتہٕ آیہٕ ساری ییٚتھ
وٕچھان وٕچھان مکایہٕ ستی برٕ نہٕ ژۄ واپاری اوس زٕن تہٕ سوٚن
تہٕ رۄہ پھ چھکرِ تھ۔ ہرَ دَن ییٚتھے پۅٚز پیاوٚن کوٚڈ راجٕ ولی خان

ہیٛوٚنٛ دوہہ پتہٕ دوہہ اُنٛدری ژٕمنٛ۔ سہ اوس تتھ ژٕ ہس
کھوژان ییٚلہِ جب واپس گام ہین واتِہ تہٕ قیامتھ دیہ کاڈ کڈِتھ
لُرِ پھرن۔ ییٚلہِ تس نارِن تہٕ ریشمابہ ہنٛدِن زٕخمن بیٚیہ کرٕ آلو وٕتھن
تمہ کوٚر لال خانس ستہ مشوٗر۔ لال خانن ووٚنس کینٛژن دوہن
ہنن ریشماکنگن سوداسلف کھالنکہ بہاہہ۔ مگر ییتھے تمہِ ریشمابہ امیک
اِفشہٕ ہے کوٚرتس کھوٚت زٕ ہر تہٕ ووٚنن راج وٗلایس" ژٕ گٔژھتھ مول ژٕھلکھ
نیچھو وانہٕ بیاٗری گرِ تہٕ ژٕ گژھ ہس گرِ نتراوِتھ۔" امہ پتہٕ پھیرلو نہ
راج ولی کیٛژھ تہٕ کڈنس۔ تمہِ لیٛنٛژ پان دیس تہٕ لوٚگ قیامتس پراۓرنہ۔
یتھے گام پھل کھلی وُ ٹھتھ مہ کلبوماجاہس آس زِباد فکر۔ سہ
اوس دپان جب گژھو دقتیے بیٹھ واپس واتِہ۔ سہ اوس نہ
یژھان زٕ ساعت گژھِ ہیر تھ گژھن۔ یہ ساعت اوس پانہٕ بڈی ہیر
صاین مقرر کوٚرمت۔ لالی آس ووذ ژٕہی گنٛزراوان۔ تمہِ آسہ ڈکِرِ پیٹھ
کس استانس گژھِتھ کیٛژ دشہ گنٛجہ مٔژ بہ منگمتھ زٕ ہیٛرا گوژھ وارہ وَتہٕ
روزن۔ کینہ بہ ہمٔس مٔنز تھاوتھ زٕ ہس گوٚژھ تمن میٛل سیدن۔ کینہ
بہ ابھی مٔتگھتہٕ پیپر ہیس گوٚژھ نہ زاہتہٕ تشنٛد لول مشن۔ لالی اوس نٔیر
کیازِ دہمہِ نہ ہیٛرا چھنہ تس تیوٗت محبتھ کران یوٗت سہ تس کران
چھےٚ۔ ہیٛرا اوس ساری سے علاقس منٛز ساروے خوش تہٕ خوش شکل۔
وُسوار تہٕ ہیر لیعلن آسہ وار یاہ گجِری کورِ تس نکھ یِن بڑھان۔ شاید
اوس اوِ کنہٕ تس وَہمہِ۔

آخر موکلے یہ پٔرارنکھ گنڈری دوہ۔ اَکہ اَکہ کھپری جب واپس
گام۔ راج وُلِین ہیٚچ پٕہ ریشما پتھ ژٕٹھ۔ سو آس دوہ ہدِش مژ ہنٛدی
پاتھ اَکِس اَکِس کھیٚلِس وُزٕ دِوان۔ لکن مژ مژ مژ ہنٛدی پاتھ
ژھانڈوس اَژان تہٕ پتہٕ شامَس لوٗستھ پیوان۔ راج ولی اوس
جگرٕ دوٗر آستھ تہِ دوہ ہہ خوتہٕ دوہ ہہ آوسنہٕ لِوان۔ کُنہ دوہ گیہ
تَس پتھے کُنی رآژن ہنٛد گنٹہٕ کارژالان۔ سُہ اوس کھپری پتہٕ تِس
روہ بَس یہ سوال کران زِ "ہائے اوربا یہ کیتھ سزا۔ یہ کیتھ عذاب"
مگر وقت چھ لوٗڈ کارساز۔ قیامتکی ہم دوہ تہٕ گژھِرے یہ۔ ریشما واٚژ
وار ہوار ہسو تِتھ بیٚنہٕ تُھکی عالمَس مَنٛز یِیمہٕ مَنٛز سو ژِ ہِس کھنڈس
دژامژ آس۔ راج ولی گو اَنٛدری اَنٛدری خوش زِ ریشما راد بیٚنہٕ
بے خودی ہنٛدِس عالمَس مَنٛز۔ مگر ستی کھوٗ تَس پانَس ہیتھ جکھ
تہٕ سوٚچن "یہٕ کوتاہ خود غرض چھُس، کوتاہ کمیٖنہٕ۔ یہ گو کانہہ ہنٛدِس
موتس پٔرارنَس برابر"۔ مگر اَتھ حالتَس مَنٛز آس تہٕ بیٚنہٕ کوسہٕ وتھ۔
راج وُلِین سندور بیٚنہٕ۔ یِرِس اوس نہٕ تَس پنُنِس جَبَس
کُن ظوہ پے پیوٚ مُت۔ کُنہ ہیری آس تہٕ کُنہ آسی نہٕ۔ ہر نوٚمت اوسا
کانہہ کینہ نہٕ۔ کینہ چھوہ نیمتی آسی۔ بیٚلہٕ کھیٚلینک پوہ ہلے تَس رووٚمت
اوس کھیٚلِس کیاہ اوسُس کرُن۔ مگر یہُس گوسہ یہ وٕ چھیتھ خوش
زِ ہیری تہٕ چھ پوسہٕ مِتی تہٕ اَتھ داہ نوٕی چھہِ تہِ چھ جبس ہرے
مِتی۔ نمی دیٚتِن ریٚش تپھلِس کھلہ دِلہ محنتانہ۔ ریٚشن پہلی ووٚنُن

آہی کران"۔ یہٕ کیٛاہ وَنے سانہٕ گامہٕ کِس پیرا آہس کاژاہ مِگر آس چانہٕ جیچھ روزان۔ یَپنہٕ کھیلہٕ خوہ نہٕ نہٕ زیٛادٕ۔'' اُدٕ سارتب لاسہٕ وِنِس"

راج وُلِیَس ڈراو وَژہِ وٕ آنجہِ پیرانہٕ خاطرٕ یہٕ دُعاے خارٕ۔

راج وُلیس آس اَتھ گِنڈٕ کارس منترا کھ گاشہٕ زَژ باسان سوٕ آس پیرا ہنٕز ہمدردی۔ تَھِندِ پژٕ تھ کانہہ اَنہار۔ تَس اوس باسان زِ قدرتَن ہر گاہ تَہِندِ خاطر ساری دروازٕ بند کری مگر ستی چھَن یہٕ اکھ دار یہَن یَلہٕ تراوِتھ۔ دوہہ دوہہ گو گُذران تہٕ پیرانہٕ خاندرک دوہہ ہیوٚتُن نزدیکھ نَرٕ واتُن۔ راج وُلی اوس دوہے شامنَس لالی ہَنٕدِ گرٕ گژھان۔ وِلیے آسی گاہِکی ساری ماجا ہَس پلز نہٕ یِوان مگر راجٕ وُلِیَس ینٹھ آس تَس زیٛادٕ پژھ۔

شہٕ اوس پژٕ تھ کام تَہِندِ مشورٕ کران۔ راج وُلِیَس اوس یَپنُن پژٕ تھ دوہہ کھ پَچھٕ پژٕ تھ دوہ موٚکُلمُت۔ تَس اوس باسان زِ تَس چھُ یَپنہٕ یہَن شُرِ بُن خاندر۔ منتری منتری اوس شہٕ ریشا یہٕ ترٕ پانَس ستی لالی ہَنٕدِ گرٕ انان۔ تَس زَن اوس لالی وِچھتھ نوٚوٕ زُوا ژان تہٕ سوٕ آس ہوٚل گُنڈِتھ لالی ہنٕزِ ماجہٕ پژٕ تھ کامہٕ ملیٛزان۔ کنٹھ آس سوٕ سٹھِچھے کم کران۔ رتمہٕ نہٕ زیٛادٕ ترٕ پانَسے یہٕ ستی۔

آخر ووت خاندرک دوہہ۔ گامہٕ چہٕ سارِنے زَنانہٕ آسہٕ ماجا ہنہٕ گرٕ سمے مژٕ۔ سورے کوٹھ آو صاف کرنہٕ۔ تتھ آدٕ اُندرٕ نیبرٕ گرٕ چھِ میٛژٕ ستی لونہٕ۔ پتہٕ لہٕ دیگہٕ آیہٕ سوٚمبراونہٕ۔

مکانس آیہ نازِ بتاز پہنچھ انہ۔ تو ملہٕ پھوٗل آو زٲرِ تھ کرِتھ رَننہٕ خاطرٕ
تیار تھاو نہٕ۔ آنگنس منز آیہ اوٗک طرف ژھول دِنہٕ۔ رَسمہٕ مطابق آو
ترت دوہ وُچھنہٕ لالی مَس مُژرا و نہٕ۔ وَلیسے یِچھ ین گامن منز خاندرکر
رسم سیٹھاہ سیدِ رنہٕ ساد۔ مگر ماجاہس آس لالی کنز کور۔ اَدٕ کنہٕ اوس
تس یژھان دِلکٕ ساری ارمان اَتھ خاندرس پیٹھ کڈنی۔ بیٚیہ اوسُس
اللہ تعالیٰ ہن دیتمت تہٕ۔ پتھس رٕتس ساعتس پیٹھ کرِہے نہٕ کھلہٕ دلہٕ
خرچ اَدٕ کر کرِہے۔ مگر ریمن ہرِہر کرن اوسُس نہٕ رَوا۔ خاہ بُڈ کھوہ نہٕ
بوڈ ڈگجر کیا زآسہِ ہے نہٕ۔ دوہ ذگو وَردنس تہٕ وَسن پیٹھ آسہ نہٕ
پابندی۔ ماجاہن اوس لالی ہیٚنڈ خاطر شہر گژھنہٕ ہیَر نہٕ ہیٚنڈ وردن
پانہٕ زٲرِ تھ کھولمُت۔ بیٚیہ آسن اصل چانڈِ ہیٚنڈی زیور تہٕ تِتی
قرانشس پیٹھ سونرس اَتھ بناوٕ ناوی پتھ۔ وَس آسی تیٚمے ڈبہٕ ٹکہٕ
ڈولڑی، ڈولنہٕ مال، کنہٕ واجہٕ بیترِ یِم عام گجری پینہٕ ہن کورِ ہن داجس
دِوان آسی۔ دوہ ذگو ہاندی آس صاف تہٕ وَزنہٕ گومت۔ بیٚیہ آس
ماجاہن ضلع مرکزس پیٹھ گژھِتھ بڑوٚ تہٕ پھے اصل ولایتی گاو مُلی
ہیٚتھ مژلیہ سہ ووہ سیر دوہ دِوان آس۔ یہ آس تمہ لالی داجس ستہ
دِنہٕ خاطر بُڈ پلالہ کرِتھ تھاوِمژ۔ آٹھ داہ تہریٚ تہٕ آسی ماجاہن بیرِ آس
ندرانہٕ دِنہٕ خاطر الگ تھاوِ کرمتی۔

ماشر راتھ گیہ تہٕ ازاوس یلینہٕ وول۔ ساری سے گامس آسی
دوِسے زَن۔ ماجاہنس کوٹھس ستی اوس تشند ڈوٗنی باغ۔ وَلیسے

آسہ اَتھ باغَس مَنٛز ڈٕوٗنۍ کٔلۍ زٕہے۔ مگر تو نہٕ آسہ اَتھ ساری ڈٕوٗنۍ
باغ وَنان۔ شاید اَوٕ موٕ کھٕ زِ ہیتِس تھرٕ رَس ہیٚٹھ آسہ نہٕ ییتۍ ٹٕڈٕر
ڈٕوٗنۍ کٔلۍ بیےٚ کَنہِ تہٕ جایہِ۔ یہ باغ اوس کھٕلہٕ ڈٕلہٕ تہٕ کاشہِ ہیے
بوٚڈ دوٚہ آسہِ ہیے سہ اوس یہ اُتھی باغَس مَنٛز مناوان۔ بیٚنٛز یَڈ
سوٚتر زٕمینہِ چھِل اَس نہٕ بلیٚہ کَنہِ گامَس مَنٛزٕ اَوٕ کنہِ آس ماچاہَن
یہ یَلے تھاوٕمٕژ۔ صِرف آسنَس بار کٕشٕڈن ہٕنٛز بَنہٕ یُنٛڈی کٕرٕمٕژ۔
اُتھی ڈٕوٗنۍ باغَس مَنٛز اوس بیٚنہِ والہِ نِحاطِر سَنٛز کَرٕ نہٕ آمٕت۔ صُبحہٕ
پٕیٹھے اُس اَنہِ زَبرٕ دَست دوٚہ سہٕ دٔرٕوس۔ گامہٕ زٕ کھٕ آسہ اوٚک
طرف تاپَس ہٕیتِھ تہٕ جوان جوان آسہ فَرشہِ فروش کران، یہ باغ
سجاوان۔ زیٚٹھبوز پٕٹھوِ یارِ لنگوٕ ستہٕ آسکھ مِحراب بناوی ہٕتی۔
ہمو مُنٛزی مَہرازٕ تہٕ بَرات باغَس اَندر اَژٕ ہیے۔ بجہِ بجہِ لَشہِ آسکھ
اوٚک پلسے ڈیرَس تھاوِ مٕژ۔ ہمو ستی شامَس زٕوٗل ہیہٕ ہیے کرٕنہٕ۔
تہٕ ستی سَپدٕ ہیے گاشُک بند و بست تہٕ۔ سارِوٕے گامہٕ کیو آس
پٕنٛنۍ پٕنٛنۍ ذمہٕ داری مَنٛزِ ہیٚژٕ مٕژ۔ اُڈی آسہ اوٹ میٚنَس لگی
ہٕنٛزٕ، اُڈی آسی توٚمُل تولان۔ اَڈٕ ہن آس گیوٕ کار رٕنٛز ذِمہٕ واری۔
تہٕ اُڈی آسی تَرٕ ڈٕہن مَنٛز زوٕ وَٕ یٕہا متِس زامتِس دوٚہ دَس حِساب
لگاوان۔ وَلیسے چھِپہ یمَن کوٕ ہٕتن مَنٛز دوٚہ دِشنک کھٕہن مکایے،
رَزٕ ماہ، دوٚد، سَبزی بیتر۔ مگر بیٚنہِ والہِ نِحاطِر اوس بَتہٕ لیوان رَتہٕ
سالٕرن اوس بَتَس ستی گیوٕ تہٕ زامتٕ دوٚہ دلیوان دِنہٕ ــ یہ

رٲوایتھ آس یَتہٕ وَنہٕ آمٕژ تہٕ وَق بَدلنہٕ پتہٕ تہٕ آس نہٕ اَکہٕ مَنٛز کانٛہہ فرق آمٕژ۔

أنارہٕ آنگنَس مَنٛز آسہٕ زَنانہٕ بِہتھ۔ مَنٛز باگ آس لالی۔ تَس اوس وِیسَو ساز ہیتھ تمثٕ کَرٕن۔ مَستَس اوسہٕ ہَس پھٕلہٕ مومٹ تہٕ ووہٕ ژٕ آسَس کمہٕ لولہٕ اَتھ زٲلۍ وانکہٕ پٲدان۔ لالی آس أچھ زٕ وُٹھتھ۔ تَنٛدی زیٹھ أچھر وال آسی تَنٛدِس دوہ دِہٕ ہیوِس روِیَیا سایہٕ کرِتھ زَنتہٕ پژنِس تبَس پیٹھ زوتہٕ وِژٕ زٕپیاہ ہلال۔ سوٗ آس أنٛدری أنٛدری بینہٕ والین میٹھین ژٕپیَن آشہٕ آلوان تہٕ تَس أنٛدی أنٛدی بِہتھ زَنانہٕ آسہٕ تَس موٗد رٕہٹہٕ وَنہٕ وان۔

ووٗڈ پارِتھ بیٹھِ لالی ہٕنٛزٕ وِیسَو سارِنے وانکن ہُتھ کنٛزکن لَتھرٕ پارِتھ وانکہٕ ہَنٛز گنٛڈ ہیتوٗت زٲلۍ وانکن ہنٛدی نہٕ پاڈ جالارِ گیہٕ مَنٛز سمہٕ پیٹھ ڈکس محراب کھنٛجتھ کَنہٕ کِین طوٗمارن نام اوٗیزان۔ لالی مَنٛزٕ اوٕ شٕہل ووش تژٕ آوِتھ وارٕ وارِس کھاسی ہتہٕ أچھ تہٕ ژٕلی ٹار دِژٕن وِیسَن کُن نَظرٕ تموٗ تژٕ وِیسَ آسن۔ تَس آیہٕ ڈکہٕ گمہٕ ناوٕ نہٕ تہٕ تمہٕ تھاوِ أچھ بِنٛیہٕ بَنٛد۔ لالی ہنٛزٕ بَلے کاکنہٕ اٲژ مہر بِنہٕ ٹاچ۔ بیتھ نَپہٕ نَپہٕ کرِ وِژٕ ٹکہٕ آسی لاگِتھ۔ سوٗ دِژٕن تَس لولہٕ سان ووٗ ڈِ۔ نَستہٕ لوگنَس نوٗو روٗنگ۔ ووٗ ڈِ پیٹھ بیٹھِ تمہٕ تَس چھِپرٕ سجاو زَنانو آلوِس نَرِ نتہٕ وَنہٕ وِژٕ رِنٛج لَے کھٕدیہٕ۔ وَنہٕ وِژٕ رِنٛج یہٕ مِٹھٕ تہٕ کھٕزٕ آواز کھٕژ ہیوٗز یارِ تِہرٕن تام تہٕ پیران پیران

پھِھلے بہٕ ساری سے گامَس۔ ریشما آس ہیٚنہٕ نِس آنگنَس مَنٛز بڑا ناد کینہٕ پیٚٹھ بِہتھ۔ تَس اوس شبھِس پیٚٹھ معہ ردٕ اَشن تہٕ اُچھن مَنٛز آشن ہَنٛدی ژانگہٕ وہ بہٕ لے ہتی۔ دوٗرٕ آس وَنہٕ وِنچ آواز لیوان۔ ریشمایہ اوس اَمہٕ وَنہٕ وِنیگ اَکھ اَکھ لفظ وَنیوٗد۔ تَس کمٕلے بہٕ وٗٹھ تہٕ تمہٕ تہٕ ہیٚر اَتھ وَنہٕ وِنِس سٕتی پَنٕنی آواز رلاوٕنی۔ گوڈٕ بوٕ تیٚر تہٕ پَتہٕ پوٗرٕ ہیٚنٛدٕ۔ تہنٛز نظرٕ آسہٕ آنگنَس کُن دَرِس لجہٕ مٕژ۔ تَس باسے بہٕ گامچہٕ زنانہٕ زَن تہٕ تَہنٛدی سے آنگنَس مَنٛز بِہتھ وَنہٕ وان۔ اَوک پاسے آسی ہیٚنہٕ وآسِس سٕتی گرہٕ ھنہٕ خاطرٕ سالہٕ سمے ہتی۔ تمہٕ پَتہٕ اوس شکھ مہرانہٕ زخ لوگمت تہٕ وہ تی آسِس مَہرانہٕ دَستار گنڈٕ ان تہٕ سہ آس پانہٕ کُنی زنگہٕ پیٚٹھ نَژان، بیتہٕ گَتھ کران تہٕ بیٚلہٕ مَہراز لوٗرٕ پاٹھی سجوٗ وُکھ سو آیہ تَس برٕ وٗنہٕ کُن۔ دوہ ن اَتھن مَنٛز روٗژن قَرومنٛ بَتھ تہٕ ہیٚو تنَس ڈیکَس میٚو ٹھ دیٚن زٕ اُکتی مَنٛز ٹھوو کمہٕ تام تہنٛدِس پھینکِس پیٚٹھ اَتھ تہٕ وٗنہٕ تَس "یکھ وہ تھ ریشما زٕ بیر گوٚ۔" تَس گیہٕ ہیٚرٕ لوہ ن کُنی دِہَن زَنہٕ عَرشہٕ پیٚٹھ دِرٕ ژِکھ کُنی کھونہٕ تہٕ پتھرِس دآرِتھ۔ تَس زٕج کُنی کرہٕ یکھ ہَرٕ تھ "اوہ"۔ بہٕ اوس راج ولی تَس برٕ وٗنہٕ کنہٕ دوہ تھدَنہٕ تہٕ اَتھ اوٗسُس ریشمایہ ہَنٛدِس پھینکِس پیٚٹھ۔ ریشمایہ وُچھ تَس کُن اُچھ ترٕکرٕ آرِتھ تہٕ پَتہٕ دِژٕن پَنٕنِس آنگنَس نظر۔ اَنہٕ آسی زوہ زٕ ریمتی ہیٚنہٕ وُتھرے ہیٚنہٕ وُتھرٕ۔ "بہٕ کیاہ کوٗرٕ تھ تہٕ تٕے؟" ریشمایہ ہنٛز آواز آس زٕھوٚ کیمٕژ۔

راجٕ وُلہ یَن تَج رلیشماوار وار "ٕ وُچھن پَتھنٕ ٹاٹھ۔ لالی آسہٕ برات پتھ
واجینی۔ پَکھ سآ" رلیشما گیہٕ ژ ہس کھنڈس بیدار ۔" ہا نہہ۔
بڑہے تسنڈسے بٔینہٕ وول چُھہ تہٕ" بہٕ وَنان وَنان دژاپہٕ سوہ
آنگنی بَرٕ نیبر۔ راجٕ وُلہ یَن کرتس اَکھس تھپھ۔ برٕ تھووٕن دِتھ
نہٕ دژاو ماجاہس گیہٕ۔ وَنہٕ وِچھ لَے گیہٕ وار وار تھدان۔ تہٕ پیٹھے
یم لالی ہندگرٕ وآلی آتہٕ آس ووسہٕ دروسہٕ بڈبہژ۔ سآری سیے
ڈوٗنی باغس اوسکھ لنشہٕ نزوٗل کوٗرمت۔ دوٗرٕ آس سوہ رنیَن تہٕ
دوٗلج آواز یوان۔ ماجا اوس نوٗ وپہ شاک لاگیتھ۔ ٹسرٕ ہندصافہٕ دِتھ
بادام گوٗج ہیوٗ باتھے گامہٕ زیٹھین سیتی سٹرکہٕ پیٹھ دژامت۔ راجٕ وُلہ
یَن تہٕ آو رلیشما زناشن مَنٹر تہٕ آو پھنے نِش۔ ووہ ڈاس برات
گامس اَندر ژامژ تہٕ پیٹھے لنشہٕ برَدار نظرٕ گیہٕ' دَوٕ دَو ملبے تہٕ
سآری آسی یامبر یکھنی زَن۔ سارِ وِسے تحوہ تہٕ گامہٕ موہ قدم متنا
خان۔ سہ اوس شور زیادکران تہٕ کآم کم۔ گرا باغس منز ژِلِکانہٕ
کرنچھ کران۔ گرا باغہٕ منزٕ پرتھ برآژکن دَو گژھان۔ گامہٕ زیٹھین
اوس اُری سیٹھر توہ تمبلی وچھتھ اَسن یوان۔ لالی خانس روٗد نہٕ
پانس مام۔ تمی کوٗرس گرہ یٹر۔" تلہٕ سآ قرار کر' کتھ چھکھ پانس
وُترٕ بنیتھ تلان۔ بیہہ۔ لوٗب کن۔ اُسان چھی سآری۔" اَدٕ بیوٗٹھ
سہ رژھاہ کٔژ۔

برات آس دوٗرٕ یہن ژکیمژ۔ سوہ رنیہٕ وآلہ آسو سوہ رنیَن

چونِتھ آسمان کُن کرِتھ وَجَدس آہتی۔ بپرآہہن یار دوست آسی
نیپہ نیپہ کرِو نہ تلوار ہیتھ تلوار بازی ہنٛدی جوہر ہاوان تہٕ مہارازٕ
برٛونٛہہ کنہٕ نیرٛان۔ تِمس سفید نِلہٕ گُرِس پیٹھ سوار اوس۔ لشہٕ گاشس
منٛز اوس یہٕ نظارٕ وُچھن لایق؛ سڑکہِ پیٹھ اوس بوڈ کنہٕ پل۔ رسمہ
مطابق اوس یہٕ بپرآہن دوستن باین بشٛدٕن زور آزمائی کرِتھ اَتہٕ
تُلنہٕ تُلنہٕ بوہن دآرِتھ دِتین۔ ڈو پلے تیز یا یہٕ رَژھ نَیِتہٕ رَژھ
نہٕ اُکھی مستی ہُرپو تلوار بازی ہنٛد رفتار نہٕ۔ بوہن گاہکی جوان
گبرٛ دثا یہٕ کنہٕ پلس کُن مژھن ہنٛد زور آزماونہٕ۔ یہٕ پل اوس
سبٹھاہ بوڈ تہٕ گوٛب۔ ساری برآلی تہٕ اَتھ برآژ استقبالس دژاہنٛز
گاہکی لکھ لگ یہٕ تماشہٕ وُچھنہٕ۔ ڈو پلے گیہٕ تیزان نہٕ اُکھی مستی
زنانن ہنٛد وَنہٕ وُن بتہٕ۔ زن لُج یمن دوہن دَرمن مان مان
آخر ژل بوہ نہٕ گامہٕ کیو دوہ یو ژورَ و گجری گیرَو یہٕ پل چھمیہٕ ٹھیلہٕ
ہنیوہٕ ہیوا اوس منٛز تھوڈ تہٕ دِنکھ گامہٕ بیوُن بالہٕ وُنرا یہٕ کُن
دآرِتھ۔ ژوہ وا پاری گوژرِ یوٛپ۔ سوہ رنیہٕ والیو تِل سوہ زمین
ہنٛدی جانٹی سوہ رتھ زراوان بینیہٕ آسمانس کُن زنتہٕ ذات
پاکس آسی شکرانہٕ کران زِ یوٛرک دوٛر دژا و امہٕ امتحانہٕ۔ امہٕ
پَتہٕ دژایہٕ برات یار رچھرا لیو منٛزی ڈوٛلی باغس کُن۔ یہٕ وُنہہ برٛونٛہہ
آسی سوہ رنیہٕ وآلی نیپہٕ تلوار باز نہٕ پَتہٕ مہرازٕ تہٕ برآلی۔
باغس منٛزا اُژِتھ رَوٛدی سوہ رنیہٕ تہٕ ڈولہٕ وآلی دوہن صحن

مُنٛز اۆک پاسے۔ تلوار باز دژا ہہ پٮ۪نٛژ کرتَب ہاوان۔ رژہٕ کھنٛجہٕ
نٛژہِ تھ دژا ہۍ تلوار باز تِتھ جاے یہ کُن یِیِتہ نَس بیٚیِس وال ہٕ خاطرٕ جاے
سُپُرتھ اُس نَھا وِنہٕ آمُت۔ تلوار اۆک طرف ترٛاوِتھ بیٚچھہِ تم پھر
زَنانہ سٕتی ہہ مِہراز گرس اُنارِ اَندر یتہٕ ہیٚیوٚ تِکھ ووہ نِ اُمس تَھد
تھَدِ وِنہ وۆن۔ رِشما اَس یمَن مُنٛزٕ مُنٛزِ نیٚران۔ سۆ اَس بیٚیہٕ ہِنٛز
نِلن خابَن منٛزٕ آوُمُت۔ تٕنٛدِس اَتھ دُنیاہس منٛز ووتہٕ تِلپُٹھو
پیٚرا ہِنہٕ تِتھِ مُنٛزِ تمرو ہُن اُنہارٕ یتہٕ سو ہُے تس تھَد تھَدِ وِنہٕ
وِنہٕ۔ تٕنٛدٕ آواز اَس باپتے دَرٕ لٕشہٕ بیٚوٚن یتہٕ پناہ سو پہ نِیر۔
کِنیٚرٕ شاہ تمِ سِنٛزرو آسہِ کنِز یتہٕ کِنیٚر شاہ تمِ تٕنٛدِ پَن پِتھے دُنیاہس
مُنٛز راوِنہٕ ییتہٕ کنِز۔ ساری اوس اُمس کُن وُچھتھ ذرٕ ذرٕ گرٕژھان
پٕھچھے لالی ہُنٛدی باتے پیٚرا ہِس اکھَس تھَپھ کُرٕ رِشما یہ دِیُت
تٕنٛدِس رِکابَس مِیوٚٹھ۔ لالی ہُنٛز پاتے کاکِنہٕ آییٚس بر وُتھ کُن
یتہٕ نِیِن رِشما اَکھَس تھَپھ کُرِتھ کو کھُٹس اندر۔ "چاچِی پکھ ہِرٕ بیٚز
چھَے ژھانٛڈان"۔

خانٛدرٕ کِ ساری رِسم پورٕ سپدِتھ کُرٕ کورِ مالہ ہیرا اِتھ پورٕ
مِیزبانی یتہٕ نِصف شَب گُذرِتھ یِیلہٕ ڈولہٕ ہُنٛد وَق ووت
پیٚرا ہِنز ماجِ اُنہ نووزانیا یتہٕ ماجا ہِس آنگنس منٛز۔ لالی کُنٛڈ ماجہِ
پانَس سٕتی رُٹِتھ ڈولہِ کُن۔ وَنہٕ ورِنچھ کے بَدلے بیہہ۔ لفظو رووٹ
ویدا کھٹک رنگ۔ یہ آس روہ تھصتی۔ تامیہ رِشتَن پرآزِ بَن

ژھبنہٕ نک تہٕ نوٚہن آشَن نوٚو گنڈ پنہٕنٛک وَق۔ یہٕ اوس سُہ وَق یُس وآ ٲتھ کنٛوٗزپوشؠ تام وہِکلیتھ اوس گوٗمُت۔ سوٗرُے گام اوس آنگنَس مَنٛز تہٕ آنگنہٕ نیبر ڈوٗلہِ وۄتھنَس پرٛاران۔ وۄلہِ نہٕ آس کیٛتھ کیٛتھ نہٕ دۄہ سہٕ دزٕوس نہٕ دَو دَو تہٕ نہٕ کرہٕ کہٕ ناد۔ لُتہٕ گاشَس مَنٛز اوس وُنہٕ تہٕ سوٗرُے اوٚنار لیوٗکھ وۄتھہٕ لیوٗمُت۔ مگر ساری ہیٚے زَن آس زلوٚہے نیٚنگلِتھ گٲمژ ٲتھ ژھوپہٕ مَنٛز اوس رۄحصتی ہُنٛد وَنہٕ وُن شِلَق نیبر ژٕتی راوان۔

ڈولی میری رنگ رنگیلی ڑن لگی ہٹن بے وسیلی
بابل اج نہ مِناں ٹور بابل ڈک لے دو دن ہور
بابل عرض کروں ہتھ جوڑ اِت کاہی کی تی تھوڑ
بابل اج نہ مِناں ٹور بابل ڈک لے دو دن ہور
ہوراں کا دل یا ماساٹا گھر تیرے نی کاہی کا گھاٹا
بابل اَج نہ مِناں ٹور بابل ڈک لے دو دن ہور

لالی ہنٛز وِسہٕ یِم وُنیکتام ٹھیٚٹھ آسہٕ لوان تِم آسہٕ دۄہ تِ دَم چھیٚٹھ گٲمژ۔ اُتھِس آسِکھ دار رچ ہژ۔ لالی آس اکہٕ اکی ہیٚے نالہٕ مَتہٕ رُنٛتھ شروٗکٕنؠ ژامژ تہٕ یِتھے سۄ مالِس برٛونٛہہ کُنہٕ اِستادٕ گٔیہٕ تمہٕ گَنٛڈی گلی تہٕ وۄنَس وَدان وَدان "ہٹے ہا دی زِ مآنی بابا۔ ژٔے تتہٕ آدِتھ دزٲیں۔" ماجاہس ژھیٛتی دۄہ کھ کسِ

سُدرس سَم تہٕ تَمۍ رُٹ سوٚ نالہٕ مَتہٕ تہٕ کُنۍ وَ دن باکھ ژھجس نیرتھ۔ راج وَلی خان ییٚس برۄٚنٛہہ برٛبکہ اوس آمُت لۄٚکہ برۄٚنٛہہ ماجا رۄوِتھ پانس سیتۍ تہٕ لاَلی وۄٚنُن تَسلاہ دِوان" بکچھ کوٗری برات لگہٕ نہٕ پتہٕ وارِ وِزِ تھاوِ ژ۔" لاَلی ہیٚنز باَبے کاکنہٕ نہٕ لاَلی وارِ وارِ ڈولہٕ تس۔ ڈولہٕ اُژ نہٕ پیٚۂ وُنیٚتھ رُٹ لاَلی سوٚ زورِ نالہٕ مَتہٕ۔ "پننے مِنے مۄشر آوِ یٔ" "پھاَرۍ ژھہے سون زُو چھکھ" ژیے مۄشر آوی زِ نہٕ اَسہِ۔" یہ وَنان وَنان بیٚہنہٕ ناَو باَبے کاکنہٕ سۄتھ ڈولہٕ مۄنز۔ ڈوٗلۍ وُژھہ تہٕ برات دژا یہ نبعہ ن گام کُن۔ زنانہٕ دژا یہ وارِ وارِ وَنہٕ وان دۄرتام تَتھ پتہٕ پتہٕ نہٕ پیٚلہٕ لشہٕ گاش نبعہ ن وَ تہٕ چھن بارِ مۄنز روو، تِمہٕ آیہٕ واپس۔ گامکۍ مرد تہٕ دژا یہ وارِ وارِ پتہٕ پننہٕ گرَن کُن۔ صِرف آس وَ تہٕ پیٚچھ رِشیا زَن وَ پتیٚ گامُرٛ کُنۍ زُژ۔

راج وَلی آو تس ژھاران تس نشہٕ۔" بکچھ سا سادی دژا یہ" یہ وَنان وَنان کُر راج وَلی تس اَکھ سَمِہ۔" یمۍ کوٗت نیٚہ تُمر ہیٚنۍ ڈوٗلہِ۔" تمہٕ وۄچھ آرکژ وۄ چھوو راج وَلی یس کُن۔ تمۍ تور تس فِکرٕ۔" یہ آس لاَلی ہیٚنز ڈوٗلہِ۔ لاَلی، پیرا ہیٚنۍ مہرینۍ۔ تِم گیہ واپس پننہٕ گام۔" مِنے تہٕ نہٕ گژھہٕ واپس۔" رِشیا یہ وۄٚن زِ تہٕ ہاَرِتھ راج وَلی یس کُن تہٕ وۄچھنہٕ وَراَسے۔" بکچھ سا۔" تمۍ ہیٚنز رِشیا وارِ وارِ گرِہ کُن بکچھ ناوِ ژ۔ زِ ثوٗٔ تھ وَتہٕ شِس تہٕ آو تتھ وۄچھ راج وَلیٚن

ہیٚوٗرَ اَنہِ گٔیِٲ کٔن۔ یَشَ ہٕنٛدگۍ۪ن دُہہ اوس یارِ لنگن زَن وَلنہٕ آمُت۔ زوتہٕ وُنِس سِیاہَس پیٚٹھ ہیرٕ وَن گوٚٹ سِیاہ۔

بیبہٕ سورٕیو ہرُد۔ بیبہٕ آو وَنہٕ۔ بیبہٕ ژٕرے یہٕ ہمین کوہ ہَن
ہٕنٛز کوہ چھہٕ مَنٛز بَن واَلی ہیم گجرٕی یَن پَتٕھین ڈوکَن مَنٛز۔ بیبہٕ اوس
سوُرسے اوٚنہٕ لیوکھ تُلہٕ کَنٛترس تَل شِشٕھتھ گومُت۔ گرٕ ہیٚر لیٚنہٕ اوس
نہٕ کانٛہہ بُہران۔ لاَلی ہیٚنٛدس کھاَنٛدرس آسی ژٕ ورٕ رٕتھ گامٕتی۔ تَنہٕ پیٹھٕ
اوس راَج وُلی یَن پیٚرا اَکہٕ لَٹہٕ وُچھمُت۔ ییٚلہٕ سہٕ یہٕ وُچھنہٕ تَس
نِش آو زٕ ہمُو چھا وَنہٕ اَکھ سورے سَنٛز کورٕ مٕژ کینہٕ نہٕ۔ راَج وُلین
آس وۄہہٕ زٕ تسٕنٛز سیٚج کل روزان۔ وۄہہٕ زٕ ییٚلہٕ دِیہ یہٕ رٕتھی پیٹھٕ گوٚ
پراَہَس تَس نِش ییٚتس تَس ووٚتھ خَیال زٕ پیٚراما اوس یَنہٕ مَطلَبے
تَس یوٚت نکھہٕ روزان۔ کھانٛدرس پٕژ س نہٕ ژٕ نہٕ کانٛہہ تہٕ نہٕ
کانٛہہ۔ راَج وُلین لتور ٹیٚن پالت زٕ ییتھ کمپینہٕ خیال کیاہ زٕ ووٚتھ
تَس دِلس۔ نوو نوو وُسے کھانٛدرس کورٕ مٕت چھُن، بیبہٕ چھہٕ ہیٚر گرٕ

کنہٕ یوٚت کٹھ کار۔ بۄ چھپٕتھ نبر نبرن بنان۔ ووہ نہٕ ہےٚ سۄ ییتہٕ
دوٗرٕ بیٹھ ہیٚو تہٕ کیتھ۔ راج وُلی اوس ژوٚٹ کھوان کھوان ہمٕنیے
غو طن گوٚ مُت نہٕ رلیشماہٕ کوٚڈ پُتہٕ لہٕ ہنز بیٹھن تہٕ نُج اَکھ سارٕ
راج وُلی ہنٛز رکابہٕ ژھانڈنہٕ۔ راج وُلہٕ ین ہیٚلہٕ پہٕ وُچھ تس لوٚگ
خیالس ژھین۔ تمۍ پکہٕ ناو رکابہٕ پرٚ وٚہنہٕ کُن تہٕ اَکھ ہیتی ژھٕتھ
ترٛاو ناوہٕ ن رلیشما پننہٕ رکابہٕ سیٚتن۔ رلیشماہٕ ترٛاو تیوٚ و چوچھہٕ
واپس پتہٕ لس ہنٛز مگر گاش کم آسنہٕ کنہٕ پیوٚ سۄ پتھرس۔ راج
وُلہٕ ین آو رلیشما ہیٚ ہشرٛ یہٕ بےبسی وُچھتھ اَہندس حالس
پیٹھ وَدُن۔ تمۍ دِژ دار طاقس پیٹھ دَزٕ وُنس لال ٹیٚنس کُن نظر۔
اَکھ اوس گاش ژھو کیٚو مُت۔

کھوورِ اَکھ ہیتی لوٚگ سۄ اَکھ سوٚ ییتھ کھالنہٕ زنیٚبری
گوٚ بامبرٕ ہیوٚت تہٕ تٕڈہ ہر تیوٚ مُت آلو" رلیشماہٕ بی۔ رلیشماہٕ بی"
دروازس گوٚ بڈٕ ٹھک ٹھک۔" راج وُلی چاچا۔ راج وُلی چاچا!"۔
آواز تھَدے پہٕ۔ رلیشماہٕ رۄز ژوٚٹ اَکھ ہیے کیتھ تہٕ تمہٕ وُچھ
راج وُلہٕ یں کُن۔ "کُس چھُہ" راج وُلہٕ ین دِژ تھوٚد ووہ تھَد نہٕ
وَرا ئے واپس کرٛکھ۔" اندر اَژھ سا۔ تہٕ چھپے پلے۔" بۄ
آو ہکہٕ مُژرا وہٕ تہٕ اورٕ ژ او اَکھ جوان گجر تہٕ تس سیتی واوُن
بہرام گوٚل تہٕ۔ اُمۍ کوٚر بامبرٕ ہوٚت دروازٕ بند تہٕ آو راج وُلی
نحانس نش۔ راج وُلی نحانس ہیٚز نو و" کھوُدلیل نورا۔ نحارٕ ہے چھا۔

ژکیاز لوٗت یا میر تۄ مۄت۔" نوٗرا بیۄ ژھ رٔشما یہ بڑوٚ نہہ کٔنہ۔
"شکری ہا چھیٚے چاچا۔ دَرس لۄگ مژ۔ صٔبحہ پیٹھہ ووتس عذابس
مَنز۔ ژرٕ نگ چھیٚے دِنان۔ مگر تۄ نہٕ تہٕ گیہ پنژ خلاص۔" سۄ چھیۄ ور
رٔشما یہ کُن۔" بہٕ ہیٚے آس چاچی ژٕ نے نِش۔ چون اَتھ چھہ سٔہل
سارِوے وۄن زِ چانہِ اَتھ لاگنہٕ ستی چھیٚے ساسہٕ بَدٕ مأشہ پیامژ۔
شکری تہٕ بچاوِن چاچی۔ بہٕ چھہ تس گوہ ڈنیک ہِن۔" رٔشما یہ ترٕوو
وۄش تہٕ نظر پیٚیس بتھرس کُن بیٚیتہٕ نَس ترٕ ہیٚم رِکابہ آس۔
تمہِ وۄن نوٗرا ہس اَتھ رکابہ کُن مدے گنڈِ تھ "منٛے ہیٚے ہین بچہ
وٚنہٕ روٚشتھ چھہ بہٕ کیاہ کرس۔" "چون قمر وچھ چاچی خوہ دایہ پنٛدِس
سایس تَل۔ تَپنٛدی پاسہ پیٚتہٕ منٛے مہ ستھ چاچی۔ بتہٕ مر شکریا۔"
نوٗرا ہن کٔر رٔشما یہ کھوٚ رن تھپھ۔ راج وٚلیس آو اَہنٛز ہیٚے
لٔبی وٚ چھیتھ عار۔ تمۄ وۄن رٔشما یہ نکھ گژھتھ۔" ژٕ ہیٚے سارِنے ہنٛد
خاطرِ شیچ چھکھ رٔشما۔ اَدِ سپنٛز شکر بچاوُن۔ بہٕ تہٕ ہیٚے چونے اولاد
چھہ۔" رٔشما اُو ژھ وار وار تھوٚد۔ قمرٕ تہٕ رکابہ کُن دِژن نظر۔
پیتہٕ گیہ برس کُن تہٕ کھورن لوٚگُن پازار۔ نوٗرا ہَن تَل لال ہَن
بتھرِ پیٹھہ تہٕ راج وٚلیس کُن وچھن عارٕ ہٕنز وٚ چشمو۔ راج وٚلی تہٕ
وۄ تھ تھوٚد۔ "گژھہ تِن۔ آخرٕ ہیٚے موج چھہ تہٕ۔" راج وٚلی گو یہ
وَنان وَنان ہمیٚن مہ ستی برس نام۔ رٔشما دژا یہ نوٗرا ہس مہ ستی تہٕ راج وٚلی
آو رکابہ بچن تہٕ ہمہ پیٹھ دژا وٚ ژھینٹھ پھلِ ترٕ او نہٕ پیٚنہٕ نِس ہٕچھرِنس۔

نوٗرَن کوٗٹھ اوس گامہٕکِس دوٚیمِس اَندَس پٮ۪ٹھ۪ن۪ اوس کوٹھن تام۔ اَگرچہ گامکۍ پَن پنٕنۍ کوٹھ اَنٛدۍ پٮ۪کھی شٮ۪ن ہیوٗ وُنے وَنہٕ ہُنٛدی گَنڈان آسہٕ ہَن، قدم کَڈُن گَژھِ ہے مُشکِل۔ وَتھ آسَس۔ مگر ماگُنۍ پَتہٕ آسَس دَنٛد ٹکرٲوِتھ۔ تُلہٕ کَتری اوس ژوٗوا پٲری شیٖشہٕ خانہٕ کوٚرمُت۔ نوٗرَن آس اَکہِ اَتھہٕ ریشما پِنٛتہٕ رِچھِتھ کُرہٕشتہٕ بیٚیِس اَتھس مَنٛز اوسُس لالٹیٖن۔ رُکِنۍ آسَس زبردَست تہٕ پٮ۪چھ تِتھ وٲلۍ تِم آتھرہٕ نوٗرَنِس آنگنَس نٮ۪کھ۔ دوٗری آسۍ شُکرِ ہِنٛدی وَیداکھ وَنٛدرٲرہٕ ہُنٛز اَتھ ژھوٚ پہٕ لیٚترِ وایان۔ ریشما پہٕ بیٚتھے ہمہٕ کرٕ کہٕ کَنٛن گَیہٕ تَس تیٖزِ نٮ۪وٕ قدم تہٕ وُچھان وُچھان وٲژ سہٕ نوٗرانِس آنگنَس مَنٛز۔ گانَس پَژوٚنہٕ کَنہٕ آس زٕ ترٛےٚ نفر تہٕ بَلیٚہِ کیٚنہہ زَنانہٕ تہٕ بیٚبر اَندر تہٕ اَنٛدر نیٚبر کران۔ زٕ ترٛےٚ لَشہٕ آسہٕ آنگنَس مَنٛز دَزان ییٚمہٕ کِس گاشَس مَنٛز پٮ۪تھ اَکِ سِنٛزِ ژھایہِ دٔچھنِ کھووری دَراوس لوٚگمُت تہٕ اَمہٕ وَوٕسہٕ دَرِژ سہٕ کُنِ آسہٕ ییم زٕ ییچھِ ژھایہٕ کھوژِ وُن جِنہٕ نٔژن ہیٚوہ کران لیوزنہٕ۔ اَنٛدرٕ آسَس شُکری ژھرٕ ژھرٕ ژھرٹ کران تہٕ نیٚبرٕ آسَس نوٗرٕ نہٕ گَرٕ وٲجینۍ گٔلۍ مُورَان تہٕ وَچھ ژَٹیان۔

ییٚتھے نوٗرا ریشمایہٕ ہٮ۪تھ آنگنَس مَنٛز ژاو سارِے تَژ آو یمَن وَتھہٕ پٮ۪تھ اَکِس ژاوٕ زَنتہٕ نوٚو زُو۔ کُرُن چھ قعہ دَرتَس تی آسان پہٕ سہٕ پٮ۪ٹھ ہان پٕچھ مگر اَتھ پٮ۪ژھِ کیا گُرِ رِزٕ۔ پٮ۪ژھِ چھِ کوہ ہلہٕ رٲوِی مَنٛز۔ بیٚلہٕ بِتھ کالہِ گامَس مَنٛز نا ہٕشہٕ تہٕ ییٚتھ موقعہ اوس لیوان ریشما

آسۍ دَوان نہٕ دوران تووٚت واتان۔ قصہ درٛتاک گٔرن زیٚیلہِ سۄ وارٕ وارٕ وآلۍ ویٚتہِ ماشہِ باگاوِ لولہٕ سان کھٔچش کھٔچش آسۍ دوان سۄ آسۍ آرامہٕ سان خلاص گژھان۔ سۄ آسۍ نہٕ بێیَن ہیٚنٛدۍ پاٹھۍ بامبران۔ پۄشِ یٚیلہِ اَنٛدۍ یکھۍ دَہٕ دَہٕ تہٕ بامبرو چھان اوس سہ نہٕ اوس بامبران تہٕ ییٚمہِ کنِۍ پرٛسُن مشکل اوسُس گژھان۔ ریشمایہِ ہیٚنٛدرِ شہلۍ اَتھہٕ لگنہٕ سیتۍ اوس تَس دِلاسہٕ میلان تہٕ ہمت بڈان۔ ریشمازایہِ سٹیوٚ دسے گانسَ اَندرٕ بَرٕ تھوٚوٕن دِتھ۔ شکرۍ پھِرن لولہٕ سان ژھرِ اَتھہٕ پیٚتہٕ ہیٚوتنَس وارٕ وارٕ دچھنِہ کھوٚوٕرۍ کھٔچش کھٔچش دیٚن۔ سیتۍ دِژِن تَس ہمت۔" اوٚیترا۔ کھوژمہٕ۔ شاباش شاباش۔" شکری زٔن آسۍ اَتھۍ ژھۄہِ تیاران۔ تَس ژٔج کنۍ ٹانگ پنرِ نتھ تہٕ تتھۍ سیتۍ پیٚترٕ سۄ خلاص۔ ریشمایہِ ژٕج نکھہٕ تلہٕ کٕھج ملہٕ وتھ بڈ کوٚم دہٕ ژمہٕ تہٕ ہیٚن شکرۍ ہیٚنٛدِس چانٛنِس کنۍ تہٕ بڈ لولہٕ سان وۄنٛنَس "کھیٚیے ساٚ لوہ چھہٕ آسۍ ژٕ مرٕ۔ ژٕج مژٕ آسکھہٕ۔" ماشہِ لیوٚ واُمۍ سپنٛدِس اَکھَس تہٕ سیتۍ نیٚنگلوٚوٕن کوٚم کھوٚل پنہٕ دِژِن بعہٕن کُن نظر زٔنتہٕ کیاہ تمام ژھانٛڈان آس۔ اَچھِن مژٕ آسِس ماجہِ ہیٚتٕرماے۔ ریشمایہِ مژٕ ریٚبرٕ۔ سآری ژایہِ اَنٛدرٕ تہٕ وۄٚژھہٕ نلکہٕ وارٕ وارٕ تہٕ ترٛوٚوکھ شکرۍ برٛونٛہہٕ کنِہ ییٚمہِ تَس لبوٚن ہیٚوتٕ۔ نوٚرا آو ریشمایہِ نِش تہٕ اَتھہٕ ژٕ رٕڈلس پنہٕ ہیٚن اَکھِن مژٕ۔ زٕلیو ژٕاس نہٕ کینٛہہ۔ اَچھِن مژٕ اوسُس شکرانہٕ۔

رٲشماآس وۄتھس کُن وُچھان پَتہٕ زَن پیٚوس بکدَم کیا ہتام تھٕون تہٕ نورآہس دوٚپُن۔ "یہٕ گژھے وۄلُی، مےٚ آسہٕ سہٕ آمٕژ۔ سہٕ آسیم پٔژاران۔" نوٗرن کٔرٲس اَتھس تھیچھ لالٹین تُلِن بیٚنس اَتھس کیتھ تہٕ کُڈُن رٲشما پانس سٟتی واپس گرٕ کُن۔

تِیتھے یِتھ آنگنہٕ نَبَر دٔراییہٕ اُکہٕ ہمساے بابہٕ ووٚن بیٚنس کُن ووٚش ترٲوِتھ۔ "بِچار۔ لالی ہٕنز ڈٲلی ووتھس گٔیہٕ ژور ریتھ۔ راجوٗلی اوس وَنان زِ تَنہٕ پیٹھہٕ چھس نہٕ وۄلُی بلکلےٚ قرار۔ یہٕ چھنہٕ وۄلُی گرٕ نبر تہٕ نیران۔ وَنان چھےٚ اگر بیاری قمرو آوسہٕ کیاہ کرِ بیلہِ گرٕ کھیٚشے آسیس نہٕ۔" دوٚ بمہِ گرانہٕ وُچھ ہیٚنیوٚر کُن تہٕ ووٚنُن "خدایہٕ رحم کرُس بِچارِ۔"

وَق نہٕ چھُہ تھَکھ دِوان تہٕ نہٕ کاںٛسہِ پژاران۔ ربتہٕ کول کیتھ
حٕلیوکاںٛسہِ تورٕنہٕ فِکرِ۔ ہَردَن کرٕ پھِر ساَری سے زَرَدی، پیٖی لوٗک
نہٕ کاںٛسہِ۔ ساَری اسی دنٕدک انتظام کرنٕہ لگی ہیتی۔ راج ؤلیٖس
اوس پیٚراوُنہٕ تہٕ سمکھان مگر بروٗنٛہم پاَتھی نہٕ دوہے دوہ ہیٚتی۔ دوہ
اوس سُہ ہیوٗر گام کُہے پیہَن کھسان۔ راج ؤلیٖس اوس نہٕ اَمیٖک غوصہٕ
آخرہے تمٕو پنٕنی الگ زندگی شروع آس کٔرمژ۔ بیٚیہِ اوس سُہ ناَلہ
زمیندآری لوکمُت تہٕ تسٕندِس لوہ کیٚٹھ تاَپس مختارَس اوسن
جب حوالہٕ کوٚرمُت۔ تیٚے اوس ہیوٗرن زیٖنہٕ والنہٕ تہٕ کھسان۔
مگر وہ ژاوس نہٕ سُہ تہٕ ہیوٗرن کھسان۔ شاید ما آسہِ ہے زیٖن
ساَرِتھ موکلیوٗمُت۔
راج ؤلیٖس لگِہے وُنہِ ہفتہٕ کھنٛڈ زیٖن سارنَس۔ سیٚیے پہر

اوس وَق شٕہ اوس زِٹی بور ہیتھ وارٕ وارٕ ڈکرِ وَسان۔ ییتہٕ اوس لال خان تہٕ۔ تَس تہٕ اوس اَتھٕ بارِ زِٹی بور۔ تِم آسی کَتھ کَتھ کران تہٕ قدم قدم بعدٕ کُن وَسان۔ راج وُلیس آسی نہٕ پَننی دِتھ کھوٗتہٕ کانٛسہِ باوٕ تِ خوش کران۔ سوٗنچان اوس یِتھ اَکِس سٕتی اَکھ کَتھ کرٕنی چھُنہٕ مناسِب۔ ووٚنی یہِ چھُہ نہٕ تہٕ چھُہ۔ رَب چھُہ تَس شایَد یِمَن زٕ اَنتھ امتحان ہیوان۔ تِمَو آس تِہٕندِس اَتھ یِژٕ ہَس تَن دارِ ہٕژ۔ مگر لال خان اوس تَس جگرٕک لوے زان۔ یِیلہ سٕہ سمکھان اوسُس، پَننی دادی اوس تَس تَسُند اوت باوان یِمِہِ کنی تَسِندِ سینٕک بور لوتان اوس۔

یِیلہٕ راج وُلِین اَزٕ وار یا ہٕ کالی لال خانس نِش رِلیشا یہِ ہٕشِر کَتھ تِیٛج تِمَو دِیُتُس مَشوَرٕ زِ تِمِس یِیزِ رِلیشا کُن پھیرٕ نہٕ تھوٗرٕ ہِنی۔ راج وُلی ووٚنُس دَرجَواب "آہَن سا تہٕ گۄڈٕ سوٗ تَتھ پیٹھٕ رٲضی گژھی۔ سوٗ چھَنہٕ دِتھ نی بَرٕ بَرٕ تہٕ تیران۔ تَس چھُہ باسان وُوٚ نٕتہٕ وُنی واتہٕ تِمرو۔"

لال خانن دِیُت پلَس اَکِس پیٹھ زِٹی بور رَٹھیکہٕ راوِ تِتھ تھکھ۔ راج وُلی تہٕ رُکیو دَم سمبھالنہٕ خاطرٕ بیٚٹھ پلَس سٕتی ڈوٚکھ دِتھ۔ لال خانَن دِژ تٔہِتھاہ، یَتہٕ ووٚنُن راج وُلیس کُن۔ "نہٕ۔ نہٕ تِمہٕ وَرای چھُنہٕ چارٕ کانٛہہ۔ ژٕ یے تِمٕزی سوٗ پھیر نہٕ تھوٗرٕ نہٕ کُڈٕنی سٕنتی یہِ بۄڈ عذاب چھُہ۔ یِتھی حالات وُچھِتھ چھیٚ کُنہٕ وِزِ خدایس پیٹھ نہٕ یِژہ دِوان۔" "نہٕ تہٕ مہٕ وَن۔ ووٚنی چھیٚ سٕ مٔنی

تَیٚنٛزرے آش. شے ہےٚ کرٕ ہمیا کرٕ نہٕ منٛے موہ کلاوِ اَمہٕ عذابہٕ تَلہٕ۔ بہٕ
اوسُس دَپان رازہٕ داینہٕ ہیٚنٛدِس پیٚترٕ بابا سُنٛد وۄہ رٕس چھُنہٕ پینہٕ وول
تَمہٕ پیٚٹھ گرٛ ھنَس ہاگرٛ ھ رآضی۔" راجٕ وَلی زَن اوس پانَس سیٚتی
مشوَرٕ کران۔" آتہٕ تہٕ چھُ ٹھیک۔ ہناہ آسہٕ تمہٕ وَقتہٕ تیٚر
تیز گیا ہِژ۔ مگر سو چھنٛے تیزٕ وِلی تھیٚہ ہے کھوژُو۔ تیلہٕ کھیتی
بوٗٹھ۔" لال خانَن وُون تَس تھوٗد وۄہ تھان وۄہ تھان" تہٕ
چھکھ ٹھیکھ وَنان۔" اَدٕ سَ آیکھ ییٚنہٕ گرٛ ھِ ژیر۔" راجٕ وُلیَن لوٗم
زِلی بار چین رزَن یرٛوٗ نہٕ کُن تہٕ وۄتھ سہ تہٕ پَلہٕ پیٚٹھ تھوٗد تہٕ
دژاو لال خانَس ییٚتہٕ ییٚتہٕ۔

یاربو منٛزی آسہٕ شامہٕ ژھاپہ گنے ہِژ۔ مگر لیہ نہٕ اوس
تاپھ وٕنہٕ گامَس پیٚٹھ ڈاپھ تژآوِ تھ۔ لال خان اوس ہناہ برٛونٛہہ۔
راجٕ وُلیَن تیز روٕ قدم تہٕ تیٚھے یِم گامَس منٛز ژایہٕ اَتہٕ اوس کرٕکہٕ
نادوٗ تھمت۔ لال خان یامبرلو۔" رب راکھا۔ خبر کیاہ ذٕلیل
چھنٛے۔" یِم تیزے یہٕ گام کُن۔ وُنہٕ آسی پانژہ داہ قدمے یژوٗ نہٕ کُن پکِھ
مِتہٕ نہٕ گُجری آیہٕ گرٕ بن پیٚٹھ ژنٛجِل دَوان گامہٕ پیٚٹھ یمَن کُن۔ کوچہٕ
اوس ننگ تہٕ پان بچاونہٕ خاطرٕ شرپے پہ راجٕ وُلی تہٕ لال خان لیہ
منٛز۔ گرٕی دژا یہٕ واو زَن تمَن ژھیٚٹھ گَنٛڈِتھ۔ دوٗرٕ آس اکھ چھوکھ
یمَن ییٚتہٕ لاران تہٕ یلہٕ یلہٕ تراہ پران۔ اَمہٕ چھوکہٕ منٛز دِژ اَکی یمَن
ییٚنہٕ بَدٕ کرٕکھ۔" ہرگاہ تھہ ہمہٕ منٛز وۄتی یور کانہہ کھوٗ تہٕ فکرٕ تژا ادٕ م

کرِتھ۔" راج ولی تہٕ لال خان آسی ہیٚے بنگہٕ گامتی۔ تموٚ دِژ ژلہٕ وِنن
گرٕ بن کُن نظر۔ گرٕ داوِس دِہہ تلمت تہٕ اکھ دِہ ہی لمیکس منز آسو
وہ نٕہِم ژلہٕ وِنٕ گجرِ غاب گامتی۔ راج ولی پھیٚور لال خانس کُن
"خبر کیاہ ذٔلیل چھےٚ۔ خدا گوٚ ژھ رحم کرُن"۔ راج ولی خانس آسی
نہٕ لفظ نیٚے ہمتی۔ لال خانن وُچھ بٮ۪یہٕ وُرٹِہ تہٕ گرٕ دِکُن۔" ہم زٕن چھ
بعہ نہٕ گاہکی۔" پکھ وُچھوکیاہ ذٔلیل چھےٚ۔ پکھ جل"۔ تم دراہہ تیز
تیز گام کُن بییتہٕ ہیٚے اوس وٚنٕ کھمت۔

یتلہٕ تم منز گامس واتی تموٚ وُچھ سورُے گام ماجاہنہٕ
گرٕ سمیوٚمُت۔ تمٮ۪ سنٕدِس آنگنس منز اوس ہوٗل ہالَے وِوٚتھمت۔
فکرِ اوس تہٕ ترٲن زِ ذٔلیل کیاہ چھےٚ۔ کو کھس اندر آس کوہ سہ
تام لبلہٕ کران تہٕ بٔڈِ بٔڈِ وِدان۔ راج ولی تہٕ لال خانن ترٕ آوی
زِلی بار نیبر کنہٕ تہٕ ژاہہ ماجاہنس آنگنس منز۔ راج ولی ژاو لوکو
منزِ منزِ تہٕ ووت ماجاہس نش یِس آسس پوٚس اوس کھوٚتمت
تہٕ اچھ آسس نار ژھٹان۔ سہ اوس وُنہٕ تہٕ کنٕ کہ دِوان" ظالم
مار واتَل، حیوان نسل"۔ راج ولی تھانن تۍ ژھ تس کھوژان کھوژان
"کیاہ سپد۔ کیاہ ذٔلیل چھےٚ۔" ماجا پھیٚور تس کُن خشمہٕ ہوٚت۔
"وُنہ چھےٚ تا سعہ چھپنہٕ زنانہٕ سہ چھپنےٚ ڈٲن: چانِس اُمس پیر آہنہٕ
ماج۔ ہمِن کینژن رِیتن نیٚے منزے ہاو تمہٕ پننہٕ تھصلتھ — لوٚش ہش
کوٚر سٕہ تم جہنمس۔ جہنمےٚ آس۔ از تام چھا کانسہٕ گجرِ زنانہٕ بیٹھ اکھ

نٲلمُت۔ گژھ وُچھ مآری مآری کیاہ حال چھُہس کورمُت۔" "نہ۔ نہ
ہہ گیہ قیامت۔ پیرا اوس ناتٕہ۔" راج وُلی خانس تہ کھوٚت غٔصٕم۔" سہٕ
ہا سہٕ چھُہ دپان گٔلی۔ تس چھُہ پ دِ دِ تہ پھوران ماجہ برٕ وٕ نٕہ کٔنہ۔ بیہ
سوزٕ سے خطا چھُہ تُسُندٕ سے۔ مٕنٛز تش چھُہ ستے خطاوار۔ نامردٕ"
ماجا آہٕس شرارتس ہرٕ سے بہٕ ربہہ تہ کٔرِکھ دِوان گوٚ سہٕ تھوٚ دُوٚچھ
"نابانا۔ تمی سُنٛد نا چھُہ کانہہ قصوٗر۔ سہٕ ہا چھُہ فرشتہ۔" یِی وَنان
وَنان دژا یہ لالی کو ٹھہ نبر۔" آ۔ آ۔ توٚ سے ہے تمی جان قربان کوٚر
ژٕسے پیٹھ۔ گژھ اَژھا اندر۔ بے شرم۔ ہم نیا سے چھُہ نہ زِ نا یہ
اُتھر راوان۔"

لالی نیہ ماجہ ترٕ ژھینتھ اندر کو ٹھس منٛز۔ مستان خان کھوٚت
تٔرا اندٕ کنہ پیٹھ نہ لوٚگ شرارتس منٛز ترٕ گنہاونہ۔" سہٕ چھُہ وُ نہ
ماجہ زٕا مُتے یُس سأنس گامس بیتھ کُنی یے عزتھ کٔرِنٕک جرٕتھ ہیکہ
کٔرِتھ۔ اَتھ ہمو کھ قصاص۔ ترٕا وو کھ نہ کیہنہ۔ یا یین سوٗزٕ سے گام
زار پارس نتہ رُوزن تیار دُشمن دآری خاطرٕ۔" لالی ہٕنٛدی بٕلے
دِژ دارِ کنہِ کٔڈ کھ "بس با بابس۔ رٔشتہ ژھینوٚن۔ کتھ باتھ کرِنچ
چھُہ ضروٗرتھ۔ ہرگاہ تہینٛدِ گانٛگ کانہہ تہ لفریوٗر کھوٚت بہٕ
کٔرس نکہ نوٗر تیر بِتی۔ یہ چھُہ میانہ بلنیہ ہہنٛدِ نیزٕ تک سوال۔
آ۔ بس۔" راج ولی گو دارِشی تہ وو نن واریوار۔" جلدی مُنٛز
گژھہِ نہ کانہہ فآصلہ کرُن۔" تپسے اُسکھ تہنٛز وکالتھ کران۔

بَس چاچابَس، ووہ نی چَلہٕ نہٕ ہیوٗن مَنشوٗرٕ لُوٗزِتھ۔ اَمہِ کھوتہٕ تہٕ ہا
کانٛہہ قیامت؟" مستانن خانس لج ہُرٕ" بَس بَس فاصلہٕ گو۔ یِم
ہیکن نہٕ سانہِ کورِ ہیتھ کُنہِ بے عزت کرِتھ۔ بَس ییٚمن کمینن سِتی
کیاہ رِشتے تھاوٕن۔ اَز کیٚہ پیٚنٛٹھ ژوٗٹ اَسہِ تِمن سِتی ییٚتھ کانٛہہ
تعلق۔" "چھا تو ہیہ بہٕ فاصلہٕ منظوٗر؟" سارِ پٔے کوٗرٕ اَتھ تہٕ فاصلس
آمنا صرف کرٕ راج دُلاریَن ژھوپہ۔ تِمو ترٛٲو کلہٕ لیوٗن تہٕ وارٕ
وارٕ دِژاو لُکو مُنٛتری۔

تَس تہٕ اوس اَندری اَندری لیوٗن گامہ کین پیٚنٛٹھ خَتَم کھوتَمتیہ
تَس مَنٛز تہٕ اوس اَمی بَتر آژ ہنٛد خوٗن۔ تِس شہلہٕ کھوتہٕ تہٕ شہل تہٕ
نارٕ کھوتہٕ نار اوس۔ یِم سییدی سادٕ تہٕ مابہٕ ہتی لُکھ آسی سیٚزرَس
پَزرَس پیٚنٛٹھ۔ ییٚلہٕ لول وَرتاوٕ ہَن، تیٚتھ ہیٚتھ قُربان سَپدَن اَسی
نہٕ زانٛہہ تہٕ پتھ روزان تہٕ اگر اَہنزِ اَتھ پتٕھ ژُم گنٛڈھ ہے تِم
اَسو نہٕ اِنسان کَلسن مُنجہِ کِلہِ تہٕ قدرِ کَران۔ راج دُلاریَن تہٕ آس خوٗنٛ
گژھتھ دِژ مٕژ۔ مگر سُہ اوس بٔیٚن ہنٛد کھوتہٕ تہٕ جہاں دیار۔ تَس باسیو
زِ بہٕ فاصلہٕ سپد نہٕ ٹھیکھ۔ تَس آس پیٚترا ہتس پیٚنٛٹھ پَرٕژھ تہٕ ییٚلہٕ
تِمو وُچھ زِ لالی کیتھ کُنہِ دِژا بہٕ تَس سِنٛدِس حمایتَس تَس باسیو بہٕ فاصلہٕ
غلط۔ مگر لکہٕ مُلتس کیاہ کَرِ ہے۔ تَس باسیو پَنٕنی پان گوو گنہگار۔
سہ دِژاو وارٕ وارٕ آنٛگنہٕ نبرٕ۔ ہیٚتھ ہیٚتھ دِتَن نِرنی بارَس
اَکھ تہٕ کوہ کھٹین اَتھ دِتھ ووتھ تھوٗد۔ لال خانن نِس نِرنی۔

بأرس کٕن تۄرٛآوٕن نَظر۔ سُہ اوس اَنٛدرٕ گامہٕ کین سٕتھ رلیتھ

راجٕ وُلِیسَس باسیو و یتِھ پان کتھ زوٗن۔ یِرٕ ژھیوٗن۔

تمۍ کرٕ آنگنَس کٕن پھیرتھ بیٛیہٕ نَظرتہٕ دٔرٛا و وارٕ وارٕ گرٕکٕن۔

۱۶

دۄشوَنۍ گامَن آسۍ ہِنٛہ بَدٕ ہِن وٕرۍ یَن ہِنٛدۍ رِشتہٕ
ژھیٚنۍ ہتۍ۔ اکھ اُکِس سِتۍ آسۍ وۄنۍ زِ تَس تہٕ ترٛلیشہِ ہُرا اَنٛدرۍ
اَنٛدرۍ آسۍ ساری اتھٕ رٕنگ راہ پیٚراہنہٕ ماجہِ کھارأن۔ سۄ آس نہٕ
گۄڈٕ پیٚٹھے اَتھ رِشتس راضی۔ وۄنۍ ییٚلہِ پیٚراہس تہٕ تسنٛدِس
مالِس نِش کیٚہتہٕ پوٚکُس نہٕ۔ تمۍ کوٚرُس کمرلاًی قصاص ہینٛس نہٕ گرِس
مَنٛز گوٚشہٕ نِشِہ ہُنٛد دَنٛد وُزُن شروٗع۔ گوٚڈٕ گوٚڈٕ دور لالی
اُمِہ سنٛدِس پٔرتھ فرمانس کلہٕ مگر ییٚلہِ اکہٕ دۄہہٕ پیٚراہنٛی ماج لالی
ہِنٛدِس مالِس نام دٕ آژ تَس رٕوٕ دِنہٕ پانس نام۔ تٔس مَنٛز نہٕ اوس
گرٕ کہٕ وُن خوٗن۔ تمۍ خوٗن دِژ گرٕ کھ تہٕ ساری سوٚنٛچ آیہٕ ژھیٚلِتھ۔
پیٚراہنٛی ماج آس اکھ بڑٕ ماہ۔ تَس ہمہٕ نزری کرٕ لالی دِنہٕ آسہٕ آسان،
لیکہٕ وۄہہٕ وتس کرٕنۍ آس آسان سۄ آس تِمہٕ تَس لوٚ تہٕ لوٚ تہٕ

کرٛان۔ لالی آس گوڈٕ گوڈٕ برداشت کران مگر بیٚلہٕ پیٚیہٕ یلہٕ حد نیرِتھ
آس گژھان لالی آس بچھنس پوان۔ سو آس کرٛکہٕ دِی دِی اُمس
مجادلس لگان۔ پیراہِنہٕ ماجہٕ ہنٛز زٕری کہٕ لبکہٕ تھوکہٕ اوس نہٕ کانٛہہ
بوزان۔ مگر لالی ہنٛزٕ کرٛکو ستی اوس سورُے گام ڈٕتھی ڈٕتھی گژھان
تہٕ بیٚلہٕ گامہٕ چہٕ زنانہٕ سمان آسہٕ لالی ہنٛز ہش ماج آس پنٕنۍ ردٕخ
بدلاوان تہٕ ساری آسہٕ لالی خطا کھاران تہٕ پننہٕ بیٚلہٕ مرد گرٕ پٕتھ مجادلہٕ
لگان اوس لالی ہنٛز ہش آس ہمسایہ بایہٕ ہنٛز شہادتھ تاران بیٚمہٕ
کنہٕ پیراہِش ہول، تسند لوسے ساری لالی پھیرتھ آسہٕ گژھان۔

پیراہِس اوس سورُے فکرٕ تران مگر بہٕ زانتھ اوس ژھوپہٕ
کرتھ بیہان زِ معاملس گوژھہ نہٕ طول لگُن۔ تس اوس لالی ہُنٛد عار
پوان۔ سہ اوس آمہٕ سارِیے خاطرٕ پانس خطاوار زانان۔ بچار لال
مال پٕری کتھ زنٛدانس پیٚہ منٛے۔ بیٚلہٕ ساری شُتھٕ نِگٕتھ پیرا تس وچھِس
ستی رٕٹان اوس تس آسہٕ ساری دوہ کھ، ساری دادی مشان۔ اکہٕ
دوہہٕ بیٚلہٕ پیراہِنہٕ ماجہٕ لالی ٹھہ پیٚہ رٕژٕتھ لتھ ناوٕ منز آسِس، پیراہن
ووٚن لالی بچھہ ژلوکُن بیٚمہٕ تفریقہٕ نٕشہٕ دوٗر، بیٚمہٕ ظلمہٕ نٕشہٕ دوٗر
بیمو گامو نٕشہٕ دوٗر" لالی وُچھ اُمی سٕنٛزن اُچھن کُن۔ یمن منز اوش
پیران اوس "نا پیٚرِ باتہٕ ناگژھ نہٕ ہٕکان۔ بابا ہا مرٕ امہٕ چھوکھ
ستی"۔ "ہم ساری ہے گیہٕ آسہٕ پھیرتھ۔ ہم ہتے مار ستے ژٕٹے
پیٚتہٕ کیاہ کرٕ بہٕ۔" پیراہن ووٚن بے بس گژھتھ۔ لالی تھووا اُمی

سندِس وُشنِس وچھس پیٹھ کلہٕ تہٕ دوٗن نَس "لوٗ تہٕ مرِ چا تھِس تِشہلِس تَل"۔ پیرآہن دِتیت لولہٕ سان تَسنٛزِ سَتمہٕ مِتھوٗ ٹھ۔" کِتِس کالَس، کِتِس کالَس کرو اَسی یہِ سورٕسے بَرداشت؟" "یہٕ ناکرِ ہَینہٕ کرٕتھ تہٕ مگر بیٚلہٕ یہِ مِثالِس مالِنِ میٚٹر چھِپے تُرزان' مِنے نا چھینہٕ پانَس تام روزان"۔ لالی آس اُتھَس دار لُجہٕ مِرٕ "نُہ ماگرٕ ھ دِل مُلوٗل۔ مِنے ماگرٕ ھ چھون لول سِتہٕ روزُن' بَس مِیٚیہ نہٕ کیہنہٕ۔" "وُچھ ژہٕ یہٕ ہاوِ یمَن۔" پیرآہن دوٗن لالی لولہٕ سان اوٗشِس دو تھراوان۔" نابِ مرِے۔ بِتاژہٕ اَمِس بتھِہ لگِتھ۔ ماج ہے چھِے۔ ژیٚشرٕ رَتَس۔ تِسے کِدٕ کانہہٕ وَتھ۔" لالی دوٗن نمِس کُن وُچھِنہٕ وَرا سے۔

یتھ پاٹھی لگٕ تم دوہ دوہ کڈنہٕ، اَکھ اکِس دوہ کھ دادی دادی بادان بادان۔ لالی آس وَوہ ذٕ ہتشہٕ ہنزِ بیٚرٕتھ زری کہٕ کنہٕ ڈول دِوان تہٕ ژھوپہٕ کرِ تھ پنٕنی کام کران تیٚنزِ ہَتشہٕ آیہٕ واتِج بھِٹِنَس یہٕ وُچھتھ زِ لالی چھِتہٕ نَس کُنہٕ کیتھ واد کران۔ سَوہ آس بیرٕ ھان زِ لالی گرٕ ھ کُنہٕ کُنہٕ دَفاہ گرٕ ھنی تِیتھ سوہ پنٕنہٕ مرضی ہنٛزٕ لوٗش آنہٕ ہے۔ تمہٕ اوس پانَس سِتہٕ یہِ فاصلہٕ کورمُت زِ سوہ سوکلاو پیترا ہَس کُنہٕ تہٕ قیمتَس پیٹھ تمہٕ وٲلی اَکہٕ دوہ یہٕ پانَس تِتھِس زِ ہِل تہٕ لُج لالی ہیٚنٛدِس ماَسِ ماجہٕ تبراکھ بیرٕ نہٕ۔ تمہٕ کوڈ ڈوٗپ تہٕ لُج بَدٕ بَدٕ وَدن کرِ کہٕ دِتہٕ۔

گاڈی گام پھو پیٹھ ۔ پیرا اوس گامہ نبر کنہہ تام کامہ گومت ۔
تَہندِس زمینَس پیٹھ گرٕ ھتھ کرٕ گامہ وا لیو تَہندِس ماَلِس تہ
باپِس نِشہ۔ تمہ آیہ دوان تہ دوران تہ بیلہ تمو پیرا ہنہ حبر
حالہ بُدٕ وُچھ گومت تِمَن رُدٕ دِنہ پانٕس تام۔ تمو لیتھ ناو لالی۔
ماردی دی کرٕکھ اُڈٕ مارٕ۔ لالی بچار اسی گلو نہ گنڈِتھ تمن زار
پارکران زمیٖون تہ لوٗزی تو۔ مگر کُنہہ تِمَن اوس جِن پیژ کھٹ
ژامت۔ تمو کُڈ سو لیتھ وان گرٕ تہ برٕ کھ گرٕس۔ ستی سوٗزی
ہَس نفر جوراہ تہ کُڈٕ کھ گامہ مَنزٕ واپس، ہیٖورٕ گام مالینٕ کن۔
تہ پیرا بیٖتھی شامَس گرٕ آو ا تہ وُچھن کُینژ سارٕبے کا پنا کتھ
دُزِتھ سوٗری گاہِش۔

اَتھ حادثس اوس پچھ کھنڈ گومت۔ پیرا ہِن زون تہ
مُناسب طیٖشَس لاینہ یُن۔ تمی اوس فاصلہ کورمت زتن کیا
تُچھ کرن۔ ہیاری آس لالی لوٗرٕ پَرٕ مہ نینس لوٗس بیٖٹھ۔ تم دو نتو
آسی بِنٕس تَروَس گنڈِتھ منٛزٕ منٛزی اکھ اُکِس تھتھ نا زِس منٛز
کِلس زوٗرٕ سمکھان یُس لوٗری کنہِ یِمَن دوان گامن ژھین اوس
دِوان۔ تم آسی بِتھ کُنہ کرٕ بہتھ بنہ اکھ اُکِس ناو ہیوان تہ نہ
کانسہ کُنہ قسمک باس دِوان۔ اُو کُنہِ اوس سارِوے زونمت
نرہیم تہ پچھ حالاتس تَن بہ رضا۔ بچہ پانچ گو دوہ دوہ گزران۔

١٧

اَزاوسُن دُپہر پٹھے نَب دٕولمُت۔ بالَو آسُن شینہٕ ژھَٹھ ترٛاو مِژ۔ دادَن اوس دۄہی دٕہ ہس اَتھ گامَس تہٕ اَتھ اُنٛدٕی ٮ۪کھوَن گرتہٕ گیٖوُر تلمُت۔ سارٮ۪ اَسی دِگرٕسے دار بَر ترٛٲوِتھ گرَن مَنٛز شیٖنہٕ بیٖمتی۔ رٔلیشما آسہٕ شوٗنٛجہِ مِژ۔ بَکر راجہ وٕلیبَس زَن اُسہٕ دِلَس بے قرٲری۔ تَس اُس نہٕ نِنٛدرٕ ےِوان۔ سہٕ اوس بہِتھ دارِ نِش دَزِ وٕنِس لال ٹیٖنٛپَس کُن مُدَے گَنٛدِتھ غَبَر کمَن غوطَن گومُت۔ لال ٹیٖن چُھ رٕتہٕ آس وادِہ ستی تھَر تھَر۔ اَتھ ستی اُس دُبہٕ رارَے ہِنش گَژھان۔ راج ولی خانَن چھِ لال ٹیٖنہٕ پیٹھ نظر دارِمِژ۔ دار آسِن نمہٕ تیٖرِ روکنہٕ خاطرٕ ٹھیلہٕ پٕنٛج ٹھکتھ تھاومٕژ۔ اَتھ اوس بۄزنہٕ یِوان دُچھنہٕ کہِنی کیٖلہٕ پٮ۪ٹھ آمُت۔ ماٹھ پَنٛجَرٕ ہِنٛدٕ کوٗن اوس روٗدِمہٕ ستی گَژھان نہٕ آمُت نہٕ واو اوس اَتھ ژھینہٕ ورٲے

دارطا قس ستی ژناڑ ژنڈ دوان ہیمہ کنز پہ ڈبرارے آس گژھان
نیبر آس سنح آنہ گنڈ۔ لال ٹینچ ریہہ آس امہ ڈبرار پہ ہنٛز لیہ پیٹھ
ژھرنہ ژھرٹ کران۔ ہیمہ ستی کو کھسن اناڈ رپڈ تھ کانہہ ژھاے
دوہ تل بچن لج ہڑ آس۔

راج ولی اوس یہ وچھتھ تڑ ہرتو مت۔ تمہ ڈول طون تہ وچھن
پھرس کن۔ آتہ پیٹس نزہ ہیمہ ریکا بہ پیٹھ نظر یوہ سہ دارنش آس تہ
بتھ منز ژوڈ اتھ سوتن گاشس منز تہ ننی پاٹھی لبنہ یوان آس۔
راج ولین ڈاج بکدم امہ پیٹھ نظر، سہ کھوژ اکھ۔ نظر پیٹس دوہ
رلیشا بہ پیٹھ یوہ سہ منز نیبند رشو نگنتھ کھرود کہ آس ماران۔ اتھی
منز گیہ دور بکدم ہونین ہنٛز زبردست دوہ پھرارے۔ راج ولا
ین پھیٹر کلہ دارکن۔ بہ ودہ پھرارے آس ژہہ پتہ ژہہ نزدیکھ
نزدیکھ یوان تہ اتھی ستی اوس تکن ۔۔۔ کرزک ناد تہ کن گژھان۔
یہ شور ووت بلیہ ہن نزدیکھ تہ راج ولین بوز تکن ہنٛز کرزکہ بلکل
صاف "ہیوژور ہا۔ ہیوژور ہا۔ ہہ کیتوہہ چھ۔ یتھ ناژلہ۔ بتھ نا
گامہ نیبر نیر نہ دیوس۔"

راج ولی گو ہکہ تھود دو تھتھ۔ تس لوگ کھوکہ دارتلہ کہن
بانن ستی۔ بانہ آیہ اکھ اکس ستی ٹھاسراونہ۔ رلیشا گیہ امہ
ٹھسرار پہ ستی ہشار۔ سہ وژھ کھوژتھ تھود۔ "کیاہ گوم کس چھ۔"
۔ "کینہہ چھنہ پے لگان" راج ولین وون دارکن گژھان

گرٛھان۔ تمۍ ژٕج ٹاٹھ پتہٕ نھٕوٚد تہٕ کلہٕ کوٚڈن دارِ کنِہ۔ نبرٚاوس زبردست اَنہٕ گوٚٹ۔ دمہ سہٕ نبر ڈکرِ پیٹھ آسہٕ اَتھ اَنہٕ گٔٹس مَنٛزٕ دزٕہ تہٕ لشہٕ دٕدٕ دَوکران۔ شور اوس زبردست وٚوتھمت۔ ہوٚلٕ آسی ہلکاری گاٹہٕ ہتہٕ تہٕ بہٕ سوٗرے شور بہٕ سارٕنے لشہٕ تہٕ ہم ساری تھ آسی راج ولی خانہٕ نس کوٹھس کُن دَوان۔" ہیٚو کوٚتو، گونوٗرا۔ کوٚتو، گو غائب؟"۔۔ "ہہ کیٛنو ہہ چھُ۔" نانا یہٕ ہا چھُ بارٕ زناڈواوِ سۍ الان۔"

راج وٕلہ ین ژرن پان یکلام اندر۔ تبرٕ نجن اَتھس کیتھ تہٕ دورٕ تیو دَروازَس کُن، یتھے تمۍ بَرَیلہٕ تژوو کُنام آو اندر لاینہٕ تہٕ پہوتمۍ سٔندِ ین قدَمَن پیٹھ۔ راج وٕلہ ین ژٕج تبرٕ تہٕ ہٕتراٰنس لاینہ زٕ پتھر لاینہ آہتس گجرس ژٕج کٔنی کرٛتھ ہٕبر تھ "ناچاپچا نا"۔ راج وٕلہٕ بس باسے یہٕ یہٕ آواز ویز۔ اَتھ یتھ مَنٛز تبر آہس گوٚمنٛز ہوا، رٔوز تھ۔ تمۍ دژٕ تبرٕ پتھر دآرِتھ۔ سُہ ٹمیوو تہٕ ژھنٛی اُمِس ناسَس تَھپھ۔ اُمِس اوس پھرٛتھ کھوٚتمت، اُچھ آسَس پھٹتھ دراٰٹر۔ یمہ اَنہٕ گٔٹس مَنٛز تہٕ زوتان آسہٕ۔ تَس اوس آسَس لوٚس کھوٚتمت۔ "سٔے بچاو چاچا، سٔے بچاو۔" راج وٕلہٕ ین پژر زنوو یہٕ ووہٕ ژٕلپورِ پاٹھی۔ یہٕ اوس پیرا۔ نیٚبری کنہٕ آسی تھ راج ولی خانٕنس کوٹھس بلکلٕ نکھہٕ واٰلی ہتی۔ راج ولی بامبرٕ تیو۔ "پان کھٹھ۔ پان کھٹھ۔ اَندر اَژھ نٕژٕ کوٚٹھرِ مَنٛز۔ جلدی کرٕ۔" راج ولہ ین دیٛت تَس نٕژکوٚٹھرٕ

اَندرٕ دَکہٕ تہٕ پیٚراگوا نہٕ گٹس مَنٛز جذب۔ رلیشماوآژ ساران سارن
راج وُلیٚس نِش سوٕ آس ژٕر ہیٚنٛدی پاٹھۍ تَس کُن ڈُوان تہٕ تَس
لوٗگ ٹھوکرٕ۔ راج وَلیٚن تُج سوٕ تھوٚد۔ "سہ آو۔ آوسہ۔ آونا۔"
تَمہٕ ہیٚژٕ وِ تمرو ہیٚس آلوکُڈن زٕ راج ولی خانَن دیٚت تَس اَسَس
تھوٚپ۔ نَبرٕ آسو نکھ آنگن نَبرَس پیٚٹھ وآلٕ میتی۔ راج ولیٚن
تُل رلیشماہ ہیٚنٛد آسہٕ پیٚٹھ پامبرٕ ہوٚت اَتھ تھوٚد۔ "ژھوہ پہٕ کرٕ۔
ژھوہ پہٕ۔" "آوسہ۔ آوٕ میثون تمرو۔" تَمہٕ وۄن کھوژِتھ راج
وُلیٚس۔" اوہ۔ ایٚس۔ ژٕ بیٚہتہٕ ژھوہ پہٕ کرِتھ۔ خطر چھُ نَج۔ بہٕ یمہٕ
وُچھِتھ تیٚتھ نہٕ کرِتھ تہٕ کڈکھ۔" تَمہٕ نیٚہ رلیشماکوٕ نس مَنٛز تہٕ بیٚہناوِن
زورٕ پٮ۪ٹھ۔

راج ولی خانَن تُج تبیرٕ تہٕ نقلی شرارتَس مَنٛز دراگرِ کٕہ دوان نبرٕ
دَروازَس دِتُن پھیرٕ واپس دَکہٕ۔ "کیٚتہٕ چھُ، کیٚتہٕ چھُ ژٕ دٕرِ دلہٕ"
تَمہٕ وٕ چھِ زٕ آناگَن بَرٕ چھُ وُنہٕ دِنٕچھے۔ تَمہٕ زوٗن زٕ پیٚرا چھُ دوٕ سہ پیٚٹھو
دوہ تھ لا بیٚتھ اندرٕ ژامت۔ ہانکل مَنٛز آوِ نَھ دژاوسہ خَتمہٕ ہوٚت
نبرٕ تہٕ دِژِن کرٕ کھ۔ "کیا آری ژٕ لاـ" اَکھ اوس۔ مٮ۪تے وُچھ یمہٕ
موٗژِ ٹلی ژَلان۔" نوٗرَن وۄن تَس کوٚٹھ دُچھنہٕ کِس موڈَس کُن
اِشارٕ کَران۔ "حاف چھُ تعہ ہیہٕ پیٚٹھ۔ گامی گام چھُ ژٕ رستہٕ آمُت۔
مگر یہٕ اَکھ تنفر۔ یہٕ اَکھ زٕ وُرتو گوٚ نہٕ تعہ ہیہٕ زٕ مَٹ۔ شرم چھُ تھنٛدٕ
خاطرٕ گَرٕ چھِ کوٚت۔ پکھ رووٕ ٹہ کنٛتھ گوٚ۔ آسہٕ بعون کُن ژٕ وُلمت۔"

سُہ دژا دَوان دوران بوٗن کُن تِس یَتہٕ دَوے یہِ باچے ساری
پکوٚرٕ۔ بوٗن وَنَس لوٚگ ژھانڈُن۔ ژوٗ واپاری آسہٕ لسنے لشہٕ
نژان ہوٚلۍ آسی تِمَن بروٚنٹھہ بٕروٚنٹھہ دَوان تہٕ ووٚہ پھان۔
سوٗرُے وَن ژھوٚنڈ تِمو تہٕ آخرَس پیٚیہٕ ژھینٛتھ۔ "خبر کیاپاری
ژوٚل ہوٚلۍ ہُہَر" زورآوَرن دوٚن شرار نہٕ سان۔ "پکو واپس
راتھ گیہٕ ڈاکہٕ" یہِ اوس مستانن خانن نِچہٕ۔ "پکوٚ پکان کو نہٕ
چھہٕ ووٗڈ۔" تِم دژا یہِ واپس گام کُن۔ راج وٚلۍ ین ووٚنکھ گام
اَژان اژان۔ "ہیٚسے رٕوزی زِ ہو ووٗڈ لوٗزو۔" لَشہٕ مشالہٕ گیہٕ
اَکھا اکس نِشہٕ ژھینہٕ نہٕ راوِ وارٕ وارٕ اَنہٕ گٹس منٛز۔ شوٗر تہٕ گوٚ
ختم۔ ہونٛمن ہنٛز ووٚہ پھرارُے تہٕ ژھوکے یہِ۔ راج وٚلۍ روٗد
توٚتام دوٚہ سہٕ ژھایہٕ ہوٚل بوٚ تام ساری پننین کوٹھن منٛز ژایہِ۔
ژوٗ واپاری گیہٕ بیٚیہٕ ژھوٚ پہٕ۔ راج وٚلۍ ین مٔژرو وارٕ وارٕ بَر۔
روٗ بَس پوٚرُن تُش کرانہٕ تہٕ ژاو کوٹھس اندر۔ اَندر اوس
اَنہٕ گوٗٹ۔ لال ٹینس اوس شاہ ژھوٚ کیشو مُت۔

تِمو کھاج لال ٹینَس سوٚ یتھ۔ ریشما آیہٕ تَس نِش دَو۔ "کم
آسی ہم۔ کتہٕ تھووکھن تِمرو۔" راج وٚلۍ خانس ژاو نوٚ سرٕ لرزٕ۔
مگر تِمو سندر پان تہٕ ریشمانین اَکھس تھیپھ کرتھ بیٚیہٕ دارٕ ہنٛدِس
کوٚنس کُن۔ مگر ریشمایہِ دُیتس اَکھس دکہٕ۔ "میٚنے کیاہ کوٚرُے ژٔے۔
سُہ ہے آد۔ تھووکھن کتہٕ۔" راج وٚلۍ لَس کھوٚت پانس پیٹھ زہَر

زِتھو کیٛازِ آس رلیشما یہ ہِنٛدِس دِلَس مَنٛز آشنہٕ ہِنٛز زِ تنہٕ بُرہٕ ہش۔
نمٕہٕ ہِنٛز وۄتَس کیٛاہ تام وَنُن زِ زلِ کوٗ ٹھرِ نِش گَیہٕ ہۄکھِس مَکا یہِ
کانٛڈِس پٕٹھ پکیٛخ آواز۔ بیٛراوس اَنہٕ گَنہٕ مُنٛزِ کوٗ ٹھرِ مَنٛزِ نبر
دژامٕت۔ رلیشما یہ لاٹے کُنی ووٚہ تھ تَس کُن۔ تمہٕ رۄٹ سُہ نالہٕ مَتہٕ
"مارولۄت، مارولۄت۔ ژٕ کَنہٕ اوسُکھ، ژٕ کتہٕ اوسُکھ۔" راج
وٗلی خان آو آوٕلِنس مَنٛز ہینہٕ۔ سُہ گو تمَن نِش۔ رلیشما یہ اوس نہٕ پانَس
تام کیٛہنٛہ رۄژ دمٕت۔ راج وُلیٚن اَنی بیٛیہ سوٗ نَرِ تھفہِ کَرِتھ دارِ
کُن تہٕ پھیٛکیوٚرُن ٹھ زَبردستی یَتھ بیٛہناوان وۄنِس ہِناہ
شرارنہٕ سان "رلیشما۔ رلیشما، رۄہ بہٕ ہیٛنٛدِ پاسہٕ کرِ تہٕ لوہ تہٕ کَتھ
تِم چھِہ اَمِس ژُوس زاگان۔ تمَن ہیٚ پٔے لگہِ تِم تراوَن آسہٕ
نہٕ بِکہٕ نور کرِتھ۔" رلیشما گَیہٕ آرِمی ہِش تھوٚد وُتھِتھ۔ "سُہ کُس
ہیٛکہِ اَمِس اَتھ لاگِتھ۔ یہ چھُہ مےٚ نِش۔ تورٕ یہٕ فِکرِ مےٚ نِش۔" تمہٕ
ہِنٛز کتھ کہِ درینہٕ۔ راج وُلیٚن گَنٛڈِس گَلی۔ "ژٕ نے کونہٕ فکرِ تران رلیشما۔
یہ چھینہٕ شرارتک وَق۔ رلیشما فِکرِ چھِیہ تران کیٛہنٛہ۔ رلیشما۔" رلیشما
آس ہِنٛتس عالمَس مَنٛز۔ سۄہ کیٛازِ بوزہِ ہَس یوٗرک۔ سۄہ گَیہٕ پیٛراہَن
کُن بیٛن وُنہٕ اَنہٕ گِنٛٹس مَنٛز ہیٚ یُنکھ ہیٛتوٚہ ووٚہ تھدٕ نہٕ اوس۔ تَس
تورٕ نہٕ فکرِ زِ تَس کیٛا پَیہٕ کرُن۔ رلیشما پھِرِ نوو تَس پھٕکِن اَتھ تہٕ بلہٕ
لولہٕ سان وۄن نَس "ژٕ نے ہا آسی بوہ چھِہ جُ ہٕش بکھ۔ بکھ۔ مےٚ
چھِمے ژۄٹ تھاد ہٕش بکھ۔" تمہٕ پکنوو بیٛرا دارِ کُن بینہٕ تَس

قمرو نہٕ خاطرٕ رِکابٕ آس۔

راجَ ولی تہٕ پوٚک دارِکُن تہٕ ہیٚوٚتھ لال ٹینس دولہٕ۔ تمُ زون نہٕ مُناسِب یتھِس نوزک وقتَس منٛز رِشیماۍ اَمہٕ سبٕہ منٛز کڑنۍ۔ اَتہٕ کینٛہہ روٗد سُہ گاشَس کھٹِ۔ رِشیما یہٕ تُجِ رِکابِ اَتھہٕ سارِ۔ سُہ آس ووہ زِ ساہپے کامہٕ اَتھہٕ ساری کران۔ خاص کر بیٚیلہٕ اَنہٕ گمٕٹہٕ آسہٕ ہے۔ دوہ ہلہٕ آس تونہٕ تَس ژھاپتھ ہش دٕ ژیٹھی کرٕ ڈھان۔ مگر روتلہٕ اوس تس گاش بلکل سوران۔ تمہٕ پلنا آو ہہ رِکابِ ہیرا آہس کُن "کھبٕٹو میانہٕ گوٚبرا، لیہ چھہٕ ہا آسی سکھ"۔ مگر ہنٛبے تس رِکابہٕ منٛز ژوچہٕ کُن اَتھہٕ لوٚگ۔ تمہٕ نیبہٕ رِکابِ تھوٚد تُلتھ۔ "یہ ہے یخ شین ہش چھیے۔ ٹھہر ٹھہر بہ اَنہٕ نے چوٚلہٕ پیٹھہ گرم کمرِ تھ۔ سِنے چھمے لیوٚت تھۆنہٕ دوہ گلُ نہٕ چانہٕ باپتھ تھوٚو مُت۔ ٹھہر ٹھہر" سُہ وُژھ بکام تھوٚد تہٕ گیہٕ دانہٕ کٹھِس منٛز۔ تیمہٕ ہندِن دوہَن چھہٕ یمَن گجری کوٹھن منٛز چوٚلہٕ دُوہ تہٕ کہن اَکھٕن پہرن دزان روزان۔ تیتھہٕ زن کوٹھن اندرٕ وشنبر روزِ۔ رِشیما یہٕ دزِ چوٚلَس ہُرتہٕ لُج ژوٚٹ گرم کَرنہٕ۔

نمبردارِ نِل آسہٕ راجَ ولی تہٕ ہیرا کلہٕ لوہ لن کُن تڑا آو تہٕ گرِ دالس منٛز ہینہٕ آمتۍ۔ راج وُٹھِ یَنَتھ گاہ تھوٚد تہٕ چھیٚوٚر ہیرا ہس کُن " تہٕ کیا زِ آکھ لیوٚر سوتہٕ نِس آسَس تَشر۔ یم ہا ہارنے ژٕ سے ہیر یا، یِم ہا حارنے۔ تہٕ دوہ زِ ہتے ساری رِشتہٕ ژھینی منٛز چھہٕ۔

"مارِن۔ ماری تَن۔ مگر لالی چھےٚ میانِ، سونَمَن یہ پانس سیتی سوہ آسہِ ہےٚ میٚنے پڑاران۔ مگر ہم ہا بہتھ آسو ہتےٚ کنہٕ تام زاگہِ۔" پیرا ہیٚن ووہ ن راج وٚلیس کُن گوہ ڈنجہِ لٔبہٕ نظر تلیتھ۔ راج وُلی ین ژ وُمراوِ اُچھ، تَس اوس تَشکھ ہیٚوہ گوٚمت زِ پیٚرا نہٕ لالی آسَن کنہٕ نتہٕ کنہٕ اَکھ اَکِس سمکھان۔ نتہٕ گیٚہِ نہٕ لالی کَرِ بیٚہن وا جنیٚ نہٕ اَز یپِد تَتھ شکس تصدیق۔ تمۍ ترٚووو ووہ شِ نہٕ لوٚگ پیرا ہس وَننہِ۔۔

" وُچھو گوٚبرا۔ آسہِ چھِ پننہٕ قولوٚن، پننہٕ رِواج۔ سوہ ہیکہِ ہَن نہٕ ووہ لِ ژِ یمہِ گاہہِ منٛز سہل سہل نِتھ۔ نہٕ ہرگاہ نیہِ نقص تہٕ، چون مول موج دِیہِ نہٕ تَس گرہ اَڈ نہٕ۔" پیرا اوس بے بَس۔

" نہٕ چھم بےَ چاچا۔ بٔ نمَن نہٕ سوہ گرَ۔ یلہِ تہٕ دِل نہٕ ہم روزِ نہٕ ساری ہےٚ ترا وِ نَم مگر لالی ہنٛد لوٚبے تُخشم نہٕ ترا ہِتھ۔ ہرگاہ لو لالی ییٚن گرہ نمَن تَس نکہِ راوَن تنَنہِ، نہٕ ہرگاہ بٔ لوِ ریمہِ ہم کَرن مٔنے تکہِ تکہِ۔ بٔ ہا نَمن چاچا یموٚ دوہ شیٚپےٚ گاہو دوٚرِ۔ آسہِ ہا چھِ اَکھ اَکِس منٛز نوٚ۔ اَسہِ ہا لبا وَ ویٚمہِ نفرتہٕ نِشہِ دوٚر ییٚن الگ دُنیاہ یِن حیواَنَن نِشہِ دوٚرِ، مٔنے ہا چھ۔۔۔۔" پیرا اوس بلیٚہِ کیا بتام وَنن یَژھان زِ دانہٕ کُنھِ منٛز ووہ تلے بہِ ریشما یہِ ہنٛز گنگرارے۔

راج وٚلی خانَن دِژ دانہٕ کُنھس کُن نظر۔ "کیا بنہٕ اَمِس کیاہ بَنِہس یہ سہ پھیٚوِر پیرا ہس کُن۔" وُچھان چھکھ سا آزاہ خوش چھِ یہِ وُنی کین۔ اَمِس چھِ بہتھ زِ چھکھ فرو۔ اَمِس چھِ یقین

زِتُسند نیچو چھ واپَس آمُت۔ بچارِ گاش ماچھس اُچھن، ببیہ ماچھ بیوٗرِکِس عالمس۔ ربا بخش ساَ ہیٚے ووٚنی۔" ییٚرا آہس گوپُن دود مُشتھ۔ تِمس آو راجِ ولِیس ییٚتھ عار۔ "بچارِ چاچی۔ ییٚلہِ یہ نیرِ اُمِس کیا بَنہِ۔ اُمی سُند یہِ نعاب گرٛٹہ چھلہِ چھلہِ چاچا۔" نیٚبرِ آس ووٚنی بلکل ژھوپہ۔ راجِ وٗلی نعانَن ہیٚرو ییٚرا ئین خیالن رٕوخ پھیرِن۔ مگر ییٚرا اوس اُچھ وُٹھِتھ کَنِتھ تام سونچس بِہِتھ ڈیوٗمُت۔ تِمُ مژرِ اُچھ تہٕ لوٗگ راجِ وٗلِیس وَننہِ۔ "چاچا یہ تُھس ناچون نیچو۔ یِکھ ہیٚے سٕتی یہِ۔ چاچی تہٕ تِمون پانَس سٕتی ہرگاہ تُسند یہِ نعاب کھٕبہِ۔ سو نابچہِ نہٕ چاچا۔ یِکھ چاچا اکھ نووٚ دُنیاہ لَباوَو اُسی ژور۔ اُسی۔۔۔" تِمس آس کَنِتھ وٗنہِ اُڈِ زِریشِما یہِ ژوٚٹ ہیٚتھ اُمِس نِش۔ رِکالِ تھاوِنس ییٚرو ہِنہ کنہِ۔ "کھیٚیے سا گوٚبرا یہِ گرٛھی ببیہ کھٔٹِھ۔ وُچھ کِتھ کُنی چھِے اکھ کھُنی کھُنی لَپھان۔" یہِ وَنان وَنان بیٚتھ ریشما پِتھر۔ ییٚرا لوٗگ آرکٕڑ وُچھِنی راجِ وٗلِیَس کُن وُچھنہِ۔ راجِ وٗلِین نھو ولولہ سان ییٚرا ہَس پھیٚکِس ہیٚتھ اَتھ تہٕ ووٚن تَس۔ "کھیٚیے سا گوٚبرا کھیٚیے" اُمِس ووت دوہ ہیٚے ژوٚٹ ترٛٲن ہیٚنہِ خاطرٕ شیران، کھیٚیے، یہِ ژوٚٹ آس چانی ہیٚے مقدرَس، کھیٚیے۔" ییٚرا ہَن اوس نہٕ کانچن کہِیں کھیوٗمُت۔ ییٚتھ آسِن ییٚژ دورِ دورِ نہٕ کرٛمژ۔ ووٚنی ہیٚلہِ گرم گرم کھُشتہِ ژوٚٹ ییٚژ وُہنہِ کنہِ تھاوِہَس تَس آیہِ لیچہِ ووٚنلِتھ۔

تمۍ پلہٕ نووا تھ ژٕ چہٕ کُن نہٕ لوٗگ کھیٚلنہٕ۔ ریشما لجٕس ماپہٕ ہٕژرو چُشمو مٔدے گنٛڈِ تھ وُ چھنہٕ۔ تَس زَن اوس سحر چھِمٕت سیو زَن آس ژٕہس کھنٛڈرس آولنہٕ مٔنز ووتلے ہیٚژ۔ تمہٕ تژو ووش تہٕ روٗن پیٛراہس "بہٕ کیٛژ بدبخت چھَس قمر یاژٕ آکھ واپس گرٕ ژٕ چھکھ مےٚ بروٗٹھہٕ کنہٕ بہٕتھ مگر بہٕ چھَس تھ نہٕ تونہٕ وُ چھتھ ہیکان۔ گاش سو رٔیوم نا ژٕ سے بیژ آرکی بیژ آرکۍ۔" تلے ووٚلۍ دِتَس کیٛہنہٕ کھبنہٕ۔ چوٗلس ہیٚژنے نہٕ برتام ریٛہہٕ۔ گژھ سو ژھیوٗرا وگوٹہٕ دِ۔ راج وُلیَن ووٚن تَس ہَباہ شرارتہٕ سان۔" اوہ مےٚ گو مٔشتھے۔ بہٕ وَنان وُژھ سو تھوٚد تہٕ ژایہٕ دانہٕ کُٹھس اندر۔ پیٛراہن نیٚنگلو وگرٕ وکھ تہٕ لوٗگ بٔبیہٕ راج وُلیَس وَننہٕ۔" بہٕ ہا چھُسے چاچا پوٗز وَنان۔ ژٕ سے چھےٚ نا مےٚ بیٛٹھہٕ پَرٕ ژھ ۔" پَژھ چھِم گوٗبرا۔ ژٕ سے پیٛٹھ چھِم پوٗر پَژھ۔ شایَد چھُہ رووٚبَس بی منظوٗر۔ شایَد چھُہ آسہٕ دو شو بٔلی لاز ملہٕ وَن۔ اَچھا خدایس مرضی۔ بہٕ کرٕ سے ژٕ سے مَدد، ضرور کرٕ سے، مگر چھتھنہٕ وولۍ ژیٛتھ پانٛژ زا ہنہٕ پوٗر پکھ۔"

ریشما آیہٕ دانس ریٛہہٕ ژھیوٗرا وِتھ واپس پَتہٕ نش۔ سو بیٛٹھ پیٛراہس نش تہٕ پیٛژ ژھنس" ژٕ وَننا مےٚ ژٕ سے کیاہ زِ تژ آوِتھ اکھ بیٚتھ کُنۍ۔ ژٕ اوسکھا آسہٕ .... "

راج وُلی ہیٚبوٗک نہٕ ژھوپہٕ کرتھ" ریشے، وُچھی ریشما بہٕ ہےٚ چھُہ مٔنزلہٕ وادکٕتھ آمت۔ بیہےٚ چھُہ تھوٗکمت۔ ووٚلۍ

دِ اُمِس آرام کرِنہٕ۔ صُبحَس کرِ و کتھ۔ وۄنہٕ تہٕ ساٗے "ٹھیک چھُ ٹھیک چھُ۔ شۄنہٕ نگ ساگوٚ برا، تھوٚ کمتِ چھکھ، خبر کوٚت آسہٕ وَق وۄ تمتِ۔ شۄ نگ وۄنہٕ۔" یہ وَنان وَنان اُنی تمہٕ کۄنہٕ مَنز گوٚب ہِش ژادر نہٕ یہ دِژِن پیراہس۔ یہِ کابِل تجِن تھوٚد سۄ تھاچِن اندر دانہٕ کٔٹھس مَنز تہٕ تژ ئیشولیٖ تژ وو ڈاپھ۔

ہیراوس پزی سکھ تھوٚ کمت تَس ہیبہٕ وُچھان وُچھانی نیٚنٛدرِ۔ مگر راج وُلیِس کتھ ہیبہٕ ہے نیٚنٛدرِ، سُہ اوس اَکہٕ آولیٖنہٕ نیران تہٕ بیٚیِس آولِنس پھٹان۔ تمی تژ آور لِیشا یہ کُن نظر۔ سۄ آسِ نژ نیٚنٛدرِ۔ راج ولی پھیٚوٚرِ تہٕ تِنی تہٕ لوٚگ ہیٚوٚر آنہِ گِٹس مَنز تالوس کُن وُچھنہٕ۔ دَرہٕ کھنٛڈی گیٚہ تَس نہٕ زِ پھ تہٕ ییٚلہِ سُہ یکدم ہُشار گوٚ تَس لوٚگ نہٕ پِیی زِ وَق کوتاہ اوس آمُت، سُہ پھیٚوٚر پیراہس کُن۔ تَس دِژِن لعہ تی زہر۔ ہیراہن دیت اُٹھرادے کرِتھ لیرِ پھرِن۔ راج وُلیِن ووٚزنو وسُہ بیبہٕ پھیبکہٕ رٔٹھ تہٕ کتَس تَل ووٚنِنس "ہشار گژھ، ہُشار گژھ پُترا۔" ہیراہن مُژ راوِ اُچھ۔ تمی وُچھ راج ولی پانَس بیٹھ نمتھ۔ سُہ ووٚتھ یکدم تھوٚد۔ راج وُلیِن ووٚنس شہن مَنز بیتھنہٕ رلیشا ہُشار گژھِ ہے۔ "سنگرہ آسَن پھولنس تیار۔ ژیر وۄنہٕ۔ وۄتھ یتہٕ گژھِ ژیر۔" ہیرا ووٚتھ تھوٚد ژادرا وٚک طرف تژ آوِ تھ تہٕ ووت راج وُلیِس نِش بیٚس وارِ وارِ ہانکل مُژ راوان اوس۔ راج وُلیِن مُژ زِ یرِ۔

رێشما یہ کُن دِژِن پوٚت نظر، سوٗ آس مست شوٗنگتھ۔ پیٚرا دژاو
بَرِ نبَر تہٕ پتہٕ دژاس راج ولی تہٕ۔ تمیٚ بھیژ بَر لوٚت پیٚرا اوس
وۄنی آنگنس منٛز۔ راج ولی گو تَس نِش "چھیہ سان گرٛشھوٗز، پیآری
ترێمہِ دوٗسہِ پێنٛٹھی۔ اپآری چھینہٕ کانٛہہ خطر ہیٚیہٕ وانکھ منٛزی
جَل جَل گرٕ تہٕ۔" دوٗسہِ نِشہِ گرٛھتھ پھیٚژِ پیٚرا لوٚت "یتھ نایَن
وَعلِہِ مشی چاچا۔" "نہ نہ، بہٕ سمکھے ژٕے جَلدِ ، نیر ژیر منہ کر،
رب راکھا۔" پیٚرا کھوٚت دوٗسہِ پێنٛٹھ نہٕ لآیِن لیوٗن ووٗکھ۔
راج ولی روٗد دوٗسہِ پێنٛٹھ تمِس رژھ کھنٛجہِ نظرِ تہٕ پتہٕ پھیٚژِ واپس
کوٚٹھس کُن۔ بَرِ منٛزِن وار وار۔ رێشما یہ ہنٛدی کھرِ وہ کھ آسی تیٚزِ تمیٚ
راج ولی گو تَس نِش، ژا درِ لوٗ تھ ہێرِن کوٚٹھِن پێنٛٹھ تہٕ لوٚگ
لالٹین کِس ژھوٚکیمنِس گاشَس منٛزَس کُن وُچھنہٕ۔ رێشما یہ اوس
اَکھ سکوٗن ہیوٗ تمِس پێنٛٹھ تہٕ وُٹھن پێنٛٹھ ہلکہٕ اُشن۔ راج ولین
کھورلولہ سان تَسندِس تمِس پێنٛٹھ آمت مَس لنگ تن کنِن
یتھ کُن زِنبیری دِژکوٗکرن بانٛگ۔

اَمنِ کوٗکر بانگہِ سِتی گیہٕ رێشما ہُشار۔ تمہ منٛزراوِ وار وار
اَچھ "قمریا، قمریا، ہُشار چھکھا۔ ہآں۔ اچھا اچھا شوٗنگ۔
وُنہٕ چھُ سُل۔" راج ولین تُل اَتھہ تمیٚ ہنٛدِ کلہ پێنٛٹھ بِکلم تھوٚد۔
رێشما یہ اوس شایَد یہ پاس زِ یہ چھُ قمرِ وُن اَتھ۔ تمہ ہیوٚت
وُچھنہٕ اَکھ شانہٕ پێنٛٹھ سارِن۔ "قمرو... قمرو گو برا کیتُو چھکھ۔"

تمۍ سُند سارُن تیز ژھو۔ گوڈٕ شانٛدس نکھٕ ہینٕہ شانٛدس لبوٕن
ژادرِ تَل۔ ییلہٕ اَتہِ کھیٚن لوٚبُن تہٕ سو گیہٕ یکدم تھوٚدوُ تِھتھ تہٕ
ہیوٚتُن ہیٚن بچۍ ژھانٛڈُن۔ "قمروٗ، ہیٚزا... کوٚتو گو کھ۔ قمروٗ"
تیٚشٕ آواز تھدے یہِ۔ راژ وُلیَن پلنوٕ اَتھ لالٹینس کُن، اَتھ
کھاٗبِن سو تیتھ۔ گاش پیٚو زلیہ، تمۍ وُچھ زِ ریشما چھ تھوٚدوُژھ
مِژِ تمۍ اوس فاصلہٕ کوٚرمُت زِ تَس کیاہ چھُ کرُن۔ اَنٛدرِ آسِس
واَنٛج کوٗران نگر تمۍ دیُتُن نہٕ امیک باس پانَس تہٕ۔ تمۍ کوٗر ریشمایہ
اَتھس تھپھ تہٕ بیٚہناوِن پانَس برٛوٚنٛہہ کنہٕ تہٕ لوٚگ تیٚرتھ لفظس
پیٹھ زور دِیُن ریشمایہ وَننہِ۔ "بوز ریشما، لوزان چھکھٕ کتھ
چھیہٕ فکرِ تران۔ میٚانی کتھ بوزو ار پاکھی کرزکہ نا دِیہ راٗے
توٚر یہ فکرِ۔ ہاں۔" ہَناہ دِیتہٕ راوِن ریشما پھیکبوٗرُٹھ۔
"میٚانی کتھ چھکھ بوزان۔" ریشمایہ وُچھ تَس تھِتھس کُن تہٕ کلہٕ
ستۍ کوٚرُن آنکار۔ راژ ولی لوٚگ ہَناہ تُرٛوٚنٛہہ پھن۔ ریشمایہ
تھوٚوُن پھیکس پیٹھ اَتھ تہٕ وَونُس "بوز ریشما سہ دژاو
واپس۔ باسان چھ تمۍ چھُ گامہٕ کین زبردست شروٗاتہٕ نوو
خبرُس اَتر چھُن کوٚرمُت۔ توَے چھُ سہ بیٚمہٕ گامہٕ نِشہِ دوٗر
ژوٚلمُت۔ ژٕے وُچھتھ ناگامی گام کِنہٕ چھُ اُمِس رَتس زاگان۔
تمۍ وُن مٕے زِ سہ چھ بالو تُرِتھ توٗری گامس ہَنز بیٚٹھمُت۔
سہ اوس اَسہِ لی وَننہِ آمُت۔ سہ اوس اَسہِ توٗری دِبان یَنہٕ

بوزتھ۔" ریشما یہ آسہ بے نور اُچھ زن درس لجمژ۔ راج وٗلۍ بن دژ نس بیٚمہ زیرٕ" بوزن چھکھ ریشما. فکر چھیہ تران۔" ریشما یہ پھر اُچھ تس کُن۔" اِں اِں۔ سۄ اوس آسہ تۄری دپان پٔن"۔ "آ"—
راج وٗلۍ بس وۄتھ سوٗرسے بور دلہٕ پیٹھ۔ تس آس راے زرریشما تلہٕ ہے۔ سۄ گو خوش زرریشما یہ کوٗر یکدم تسٕنزٕ کتھہ باور. مگر دلس اوسُس ژۄر ہستی ہیوس ظوٗلن زسۄ چھہ اُمس اپزٕ ونان۔ تس گیٚہ ہیۆ کھنچھے ہیٚر بعہ یہ گمہ ژھٹھ۔ سۄ لۄگ سوچنہٕ زِ انسان کوتاہ بے بس چھُ قدرتس نِش نہٕ اکھ بے بُسی مُترکوٚسہ ژھرٹہ ژھرٹھ چھیٚے تس پھوان کرزی۔ تس باسیوو پنُن پان ہۆزرلد۔ تموٚ ییمۍ نہٕ ماری سے وآنسہٕ زانہہ اپزٕ وۄنمُت اوس ہیٚتے کتھہ کُنز اوس اُمس حسو ولسہٕ یمژٕ زنا نہٕ اپزٕس زالس ولان. مگر اَمہٕ گرِدابہٕ مُتزٕ نبرٕ نیٚچ بلیٚہ کوٚسہٕ وتھ تہٕ آس۔
یم خیال آسی تٔسندِس دِماغس مَنز اَکھ اُکس پتہٕ دوان زرریشما یہ ہیٚزٕ آواز ژٕٹ اُمی سندِ ین یمن خیالن راس "یچھ نہٕ ہیٚنے تمِس نِشہٕ۔ وۄ تمہان کیاز چھکھ نہٕ"۔ "یمتہ ضرور یمتھ، مگر نور چھُ مُترِلہٕ دوٗر۔ آسہ چھُ یہ گام ترٛاوُن۔ خبرکر یمو بیٚیہ واپس۔ لہذا چھُ پۄرٕ تیاری کرِتھ گژھُن۔ بوزان چھکھ ریشما۔ فکر چھیہ تران۔" راج وٗلۍ ین وُچھ یہ ونان ونان تٔسندِس بتھِس کُن مگر یکدم پھیرِن اُچھ واپس بتھرِس کُن۔ دیکھی ژۄرن کوٚڈس

ژٕہِس کھنڈس بیٚیہِ کلہٕ۔" تۄہِ رٕم غٔکرٕ۔ مگر شہ ہے ہیٚے پٔژ ژھ نے
دژاو۔ غلتی تہٕ پھکرٕ بے۔" راج وٗلِ یبٚن پھیٚپُور واپس ظوٗن اُمِس
کُن "پٔتہٕ ہیہٕ ہے گاش نہٕ گامہ وٲلدرٕ تہٕ ہنٛ تس۔ تۄے دژاو
شہ اَنہٕ گٹہٕ۔ ژاپٕکھ مست شوٗنگتھ۔ تمیٚ دِتے کھوٗرن ہیٚوٗکھ
نہٕ دژاو۔" راج وٗلِ یٚن گیہٕ بٔبِا کھا اپزٕ وٕنِتھ زنہٕ زلو نیٛنگلیتھ۔
"مارو لوٗت"، رلیشمایہٕ گوٚبے یہٕ آواز۔ راج وٗلِ یٚن سنٛبھول پان
نہٕ لوٗگُس بیٚیہِ غکرنا رنہٕ۔" بوزٕ اُسی کرٕو اَزی کہٕ پیٚٹھے سفرچ تیاری
مگر لوٗت پاٹھی پیٚتھ نہٕ کالشہٕ پے لگہٕ۔ کالشہٕ گرٛژھ نہٕ افشانہٕ گرژھن۔
ژرشہ اوس لور آمت، بوٗزِتھ۔ نتہٕ گژھو اُسی ہمیشہٕ خاطرٕ تس نشہٕ
ژھیلنہٕ۔ بوزان چھکھ، پیٚتھ نہٕ کالشہٕ وٕنکھ۔" "نہٕ، نہٕ، بہٕ وٕننہٕ کالشہٕ
گرٛہیٚے نہٕ تس نشہٕ، میٚے نہٕ تس نش۔" رلیشمایہٕ رٔوٹ پننِ اَتھن
منٛز تس ٹُنڈا اَتھ تہٕ کوٚرنس زار پارٕ۔" ضرور نمتھ، جلدے نمتھ۔"
"اَچھا نہٕ شوٚمنگ، وٕ نہٕ گانٹس کھنڈس، وٕ نہٕ چھے اَنہٕ گٹے، بیٚیہٕ
آسہٕ نیٚبر وارٕ یاہ تیٚر۔" راج وٗلِ یٚن ترٛوو ڈاپھ۔ ژادر ہیٚژن
پیٚٹھ۔ رلیشمانہٕ ژایہ بیٚیہٕ وٕتھرنس اَندر نہٕ کھوٗن پانے یٔژوٗ تھم
پاٹھی راج ولی خانہٕ نس وٕچھس پیٚٹھ کلہٕ۔ راج وٗلِ یٚن ژاَلی کھوٗر
ژٕرتس شالوٗٹُلی تہٕ رٕہٕن زورٕ پانس ستیٚ نالہٕ منٛتہٕ نہٕ لوٗگ دٕچھینہٕ
اَتھہٕ ستی تسنٕہ ژٕزٕ آلِو انگہٕ شیرنہٕ تہٕ وٕق ژوٗل ژٕہنٛگل پیٚتھ۔

١٨

راج ولی خانس زوو قرار آمہ وآنا کھ رآژ پتہ۔ تس زن اوس پننہ پان نہ ووہ پر پاسان۔ ییلہ سہ خلوکھ آسہ ہے سہ اوس بڈ بڈ پانس کھزیس والان۔ "بد بختہ یہ کیاہ کور تھ ژے۔ کیتھ کنڈ ک دوہ چھس لأ ینتھ ووہ تھ۔ ژہے کر۔ یتھ کھوہ نہ کرِ چھس پژ زس تن دارن وول اوشکھ ژ کیاز کھوژکھ اتھ پژ زس۔ ژے کیاز وَنوتھ ریشما یہ اپز۔ وینہ را و یہ شنکھیا ووہ ژ و نژاد۔" تمس اوس سئو چمت زوق چھ یوڈ طبیب سہ مشرا و یم ساری چھوکھ پانے۔ ریشما راوِ ییلہ بے خودی ہیندس عالمس منز۔ تس منشہ یہ زامہ راز کیاہ سپد۔ مگر کہند۔ تس اوس نہ ووہ ژی اکس ژہس نہ قرار۔ سوہ آس تس ہینہ لج منز۔ "منے نہ جل تمروس نش شنہ کرِ یو پانہ مور۔" ییلہ تمہ کھین نہ جن نشراوِن ہیوت

راج ولی خان ییٚن یہٕ دِل گامہٕ منٛز ییٚتھ پاکھٕ ژٕلہٕ نٕس آماد اوس
ہیوٚتُن مجبور گژھن رلِتھ مایہٕ ہیتھ ژٕلنہٕ خاطرٕ۔ شہ اوس وۄمید
تھاوِتھ زِ اللہ تعالیٰ کرِ سبیل کانہہ۔ ییٚتھ نہٕ تٕس پنٕنس روسیاہی
گژھہ۔ مگر اکہِ کیٚتھ ہنٛد اوس تمی فاصلہٕ کوٚر مُت زِ شہ کرِ پیٚراہِس
لالی گامہٕ منٛز گژھنس منٛز ضرورٕ مدد۔ تٕس اوس تیٚمنٛز ژھریٛ ژھرکھ
وُچھتھ زرٕ ذرٕ گژھان۔ شہ اوس پنٕنس عزتس، پنٕنس زوٗس
گنٛڈِتھ یمن دۄ شوٗزسِمکھان۔ اکھ اکِس ژٕنٛد نامہٕ پاغام
واتناوان۔ یہٕ ییٚتھ کنی اوس لوٚت لوٚت اُنٛدرِ اُنٛدرِ ہنٛدِ
ژٕلہٕ نکٕ نہٕ اکھ اکِس ستی میٚل سپدنک سنٛز سپدان۔ وُنہٕ
اوس ونٛدٕ لبہٕ ن گامن کُن ونٕ سنہٕ۔ یم آسی نیٚرٕ ھان شپن ہیٚنہٕ
تہٕ ونہٕ ژھینٛنہٕ سرٕ وٚ نہٕ گژھہ یہٕ ہم اُنٛد واتی۔

راج ولی اوس مکھ نکھس پیٚٹھ ییٚتھ ہیٚنوٚرٕ ون کُن کھسان
زیٚن اوس تمی پوٚرٕ ونٛدٕ پا ییٚتھ جمع تھوٚو مُت کرِتھ۔ مگر گامہٕ
کِہن اوسن ووٚسمت زوٗ نہٕ ژھیٚپے دۄن پانژن یارن ہنٛز
کمی۔ امی بہانہٕ اوس ہیٚنوٚرٕ ونس سیٚپے منٛزس واتِتھ کھوورٕ
کنی واپس گامہٕ نیٚبرِ تتھ نارس کُن نیران یُس یمن دۄن
گامن ژھیٚن دِتھ اوس۔ اپاری کنی آسی سنگلاخ ہوٚرپل لبہٕ ن
آنتہٕ رسی تِس سنٛز رس کُن زنگہٕ وٕہر آوتھ نہٕ یمن پلن کلہٕ پھٕٹاسان
آس گرٛزٕ وۄنی پانژٕ ادر ہیٚرِ وٚسِتھ لبہٕ نہٕ انہٕ گیٚس منٛز غایب گژھان

اَپاری اوس یہٕ کانہہ بہَران گژھنَس۔ اَکھ آس وُنترآے سیٹھاہ
تٕژکر۔ بیٚیہ اوس اَتھ آبشارس کُن وُچھتے گیشو ریوان۔ راج ولی
خانُن تہٕ ہیٚراشُنڈ سمن بل اوس یمتے پلن ہُنڈ وَچھ۔

اَز اوس یہٕ وُنہ یمن پلن پیٹھ ناپھ وَو تمُت۔ راج ولی
ووت یمن پلن سیتی تھرتھاوِتھ ژھایہٕ ہوٚل وارِ یاہ لبہ ن۔
ہَناہ رُکیاو شاہ ٹھیکراوِنہٕ خاطرِ۔ اَتہٕ پیٹھ نژآوِن لبہِ ن کُن
نظر۔ یمن پلن اوسُن دُچھنہ اَنٛد تاپھ پیٚوٚن ہیوٚت منُت۔
اَمہِ تاپہ رٕکھ مُنزی دژاو گجری لُڑکہ اَکھ تہٕ گو ہیٚری پلن پلن
مُنز غاب۔ راج وُلیَن پیٚرزنووِ نہٕ یہٕ گوڈ۔ لہذا رُود پلن ژھایہٕ
ہوٚل کھٹِتھ۔ مگر رُژھاہ ہیوٚرو آیہ تیتھ بیٚلہ یہٕ گجری لُڑکہ بیٚیہ
نوٚن دژاو راج وُلیَس درے یہٕ واتِج۔ "سُے چھُہ۔ ہیٚراہی۔"
پانَس یہٕ یقین دِتھ ہیوٚت نُن راج ولی تہٕ دارِ وارِ لبہِ ن کُن وَسُن۔

ہیٚراووت رژھہِ کھنُٹدی راج وُلیَس نش۔ دو شوٚبلہِ
اوس کچرکھ کھوٚتمُت۔ شاہ ٹھیکہ رآوِتھ دیٚژ راج وُلیَن لوٚت
پھیرتھ ہیوٚرکُن نظر یہٕ سرکرنہٕ خاطرِ زِ وُچھان ما چھُہ کانہہ
زاگہِ ما چھُہ کانہہ پتہٕ پتہٕ آمُت۔ ہیٚراس یار بُو مُنزی ننہٕ بیچ
اَکھ رِیل لوٗزنہٕ لوٗان۔ "لوٗ اوسُن دَپان خبر ژٕ گوٚ ژھکھ
آمتے آسُن چاچا۔" ہیٚراہس اوس وُنہ کچرکھ۔ راج وُلی کپیوٚر
تہٕ پنٕژ آواز بوٗزِتھ تَس کُن تہٕ ووٚنُن "بَس سورُے چھُ ٹھے

لالی آسی پگاہ یِمی وَ تہٕ ہنھ یارتَل پرٛاران"۔ تِمو وونٕ پلن منٛز ہناہ دوٗرٕ اکس بجہٕ یارکَن اِشارٕ کران، یوٚس اَتہٕ نس خبر کیتھ کُنو کھٕرٕ مُڑٕ آسِن کُنی ژُنی پرٛ ژبھنی۔ ہیٚتٕ مہ پھیرٕ ووٚاتی زٕ۔ ہیٚتہٕ زانکھ ژٕ تہٕ چوٗن کار" "مےٚ چھ خبر چاچا! لالی چھ مےٚ۔ سوٚ پاگل لٔڑکی چھا یتھ روزان، موتَن تہٕ چھَ تہٕ کھوژان۔" ہیرٕ آہن ووٚن ڈیشنی کھووٕری نظر دِتھ "مبا تہٕ طرفہ تہٕ چھ ساری تیاری سپنٕز مُڑٕ۔ اُسی پیٚیاروٚ ژےٚ کرٕشَن سٕر تَرِتھ اپاری مِس موڈَس رِنش۔ یہٕ چھ رتبہٕ سُند منشا نتہٕ یہٕ میٚتَر نَتہٕ آوٕتھ نیرَن گوٚ یتھ میبَترٕ سِتی دَعا کرُن۔" راج وُلایَن اوس ژٕ نتہٕ وُنہٕ تہٕ تیراداوٕ قے۔ یہٕ وُنتھ وُچھ تمو پیٚرآہس کُن، ژٕن تہٕ اوس دَیان "مےٚ تراوتہٕ پلےٚ۔ لوٚکنھ دوٚہ لابَس لوگتھس"۔

"چاچا وَق ناروزٕ۔۔۔ یتھے۔ سوٚرٕ سپدِ ٹھیک۔ اَسہٕ ژٕھار یہٕ میٚتَر پلنےٚ بلیٚہ۔" راج وُلایَن ہیٚوٚک نہٕ اَدی سُندِ یہٕ تسلا چھوکَس شیٚھلا آوتھ۔ سہٕ اوس نہٕ وُنی کُن اُمِس سِتی بحث کرنہٕ آمت" اچھا اچھا، یہٕ وَق چھُ تہٕ یمَن کنھن ہنٛد۔ بوزٕ ییٚنہٕ سیٚنٕز وَ تہٕ نیرکھ۔ بس ہیٚمہٕ وَ تہٕ نیری زٕ۔ یہٕ وَتھ چھ سیٚدی شکھ وُنیکرٕ۔ مگر بیاری چھنہٕ ژٕ بیاد خطرٕ۔" راج وُلایَس اوٚس جَل جَل واپس ناڑٕ ہیٚوٕ رکھسن یرٛھان، ییٚتھ نہٕ ساری سیٚےٚ پھیش لگہٕ ہےٚ۔ اَچھا یہٕ نیرےٚ ووہ ژٕ" یہٕ وُنتھ لوٚگ سہٕ

بیٚیہ ہیٚنوٚر کٔن وُچھنہٕ۔" ژٕ کیٛاہ ٲسی بیٚکھ۔ یینہٕ ژٕ تہٕ سیٚنزٕ وَتھ ژٕنکھ۔"
"نہ نہ، مےٚ چھ خبر زِ مےٚ کیٛاہ ٲسی چھ گژھن؛ بہٕ تہٕ نیرنہٕ...."
وونہٕ ٲس نہٕ راجٕ وُلیِس کینہہ موکلیمژ زِ دوٗر گو آلو۔ سیٹھاہ
دوٗرِ۔ پَتہٕ بُتھا کھ ہناہ نزدیکھ۔ گٔس تام اوس کٔس تام ژھانڈان
ہم دوٚہ شوٗوے ژٕرے بہٕ۔ مَلیٚن منٛز ژونکھ پان کوٗرِتھ۔ کینژن
کالس رُودی بیٹھے کنٛی کرِتھ کدٕنہٕ وَرآے۔ پَتہٕ بیٚلہٕ آلو بیٚیہ
دوٗر ژیاو نہٕ غآب گو، ہم دراپہٕ مَلوٚ منٛزٕ۔" دوہ دوت بور۔ ہیٚر
وَنہٕ آسن ووہ ذٕ زٕلی موٚزٕ وٗر واپس وٚسن وٲلی۔ بورِ کھسان تہٕ
وُچھُن کالسہ تَباہ گژھو۔" راجٕ وُلین تھوٚو بہٕ وَنان وَنان
پیرٲہس پھیٚکِس پیٹھ اَتھ۔" اچھا بہٕ دراسے۔ زٕبس منٛگ
سوٗرسے گوٚ ژھ ٹھیک سپدُن، پَتہٕ بیہہ مےٚ دَستارس رٔب
لَدنہٕ۔ اچھا رَبّ راکھا۔" "رَبّ راکھا۔" پیرٲہن ووٚن راجٕ وُلی
یس دَس بوٚسی کران۔ راجٕ وُلی کھوٚت وَن ژھاو جیہہ ہنٛدی پاٹھی
بیٚیس مَلیس پیٹھ تہٕ وُچھان وُچھان دوت ہیٚنوٚر بارین تکھ۔
ہیٚنوٚر و آ پتھ ترآو تمی بوہن کٔن نظر۔ پیرآ اوس وَنہٕ تتی پھیٚ
نَس کُن وُچھان تمی ییٚلہ راجٕ وُلی وُچھ صحیح سلامت ہیٚنوٚر
ووتمت تہ تہٕ دراو پاتژٕ ادرِ ڈُنڈی ڈُنڈی بوہن کٔن نہٕ
روو مَلیٚن منٛز۔

۱۹

ژوٗوا پآرۍ اوس اَنہٕ گوٚٹ۔ راج وٚلین واتہٕ ناوٕ رٲشما اُتھس تھپھ کٔرتھ اَمہِ اَنہِ گٹہٕ مٔنزۍ مَنز آنگنس تہٕ پانہٕ ژادتیز تیز واپس کوٚٹھس اَندر، سہٕ دزاو وٚلہ وٚلہ واپس، بَرتھوٗوٗن دِتھ۔ دارِ وارِ سآرِن ہانکل، سعہ دِژِن۔ قلفَس پھیرِن کُنز، کھوورِ اَتھہٕ کوٗرنَس دَرِ نہٕ دزاو رٲشما یہ کٔن۔ تَس کرِن اُتھس تھپھ تہٕ نیٖن آنگنہٕ برس کٔن۔ آتہٕ نَس اوس اُمہِ شنٛدگر ووٚ تھدَ نہٕ۔ راج وٚلہ یَن سورگرِس بیٹھہ تھاوِ نہٕ آمت سامانہٕ اَتھہٕ سارِ اَکہِ اَکہِ۔ گنہٕ اَس دوہ شونٛزِ طرفن بَچھنِس آمِژ۔ اَتھ مَنزاوس تمہِ سوٚت لوٗستوٗر بانہٕ بٲتھہٕ، نوٗن مَصالہٕ بٲنیہِ یَنِنٛ وُرٕن وَ تھرِن، کملہٕ نہٕ ژور نہٕ باقے چیٖزِ بٔری مِتھ۔ اَکہِ طرفہٕ آسن یَنیٖ تبرِ نہٕ بیل ڈالنہٕ چٕنٛ رزن مَنز پھسرآوِتھ تھآوِی مِتھ۔ لال ٹین اوس کاٹھہٕ الوٗنٛد۔

راج وِزاینَ دِٹیت لوٚلہٕ سان گٔرِس کھٔش۔ جیوانہٕ رٔنگی اوس تٔمس وۄہ نہٕ بعہ ہےٚ گرٕسے یوٚت تہٕ جاندار رٔنگی تمی پنٕڈ گرِک نٔنٕز ییٚم بأژ۔ تٔس سُند ہوٚن پاشا اوس بجار پرٕس وٕنٲرس ہمٔنز خالجہٕ سیٚتی موٚد مٕت۔ جب اوٚسن بیٚر وہیپےٚ کٔن مٕت۔ جَب کہنہٕ نٔنک اوس نہٕ راج وٕلایس زانہٕ تہٕ پھیران۔ بیٚنہٕ تمرِ تٔس رووٕمٕت اوس تٔنہٕ اوس تٔمس پٔنٕن جب پٔنٕن سار وٕپسے کھوٚ نہٕ لوٚڈ دٕشمن باسان۔ تٔس نٔے جب آسہٕ ہیے تٔس ما آسہٕ ہیے تمرِ وہٕن پہٕ تٔلو نار تٔلہٕ وٚن تھوٚو مٕت۔ اَتہٕ جٔیس واتٕن نہٕ آسٕ بٔڈ پریشانی۔ پیٚنہٕ اوس نہٕ راج وٕلایس ہیٚیس آویزٕر روٚزن خوشٕ کٔران۔ لہاذا ییٚلہٕ تٔمس لال خانَن مشوٚرٕ دِٹیت جب کہنہٕ نٔک سٕتہٕ زٔن گوٚ بٔڈ عذابہٕ تٔلہٕ آزاد۔ سوٚ تٔجن زِنٔس سہےٚ چھہٕ پٔنٕن گزارٕ ٹھیکہ پأتھی چلان پہٕ مینگہٕ دٔگے کہنہ تچھس تھاوٕ نہٕ۔ نہٕ بیٚنہٕ کٔسنٕد خاطرٕ۔ تمی کوٚر تٔجب لال خانس حوالہٕ تٔس چھیوٚر نہٕ رٔژ ۃ تہٕ۔ مگر ییٚلہٕ پاشا موٚد تٔس زٔن موٚد دٕیٚم اولاد۔

گٔرِس لوٚلہٕ سان گمرٕ دٕ نہٕ اَتھ پھیران ییٚنہٕ اُمِس دوٚہ شوٚوے یاد۔ مٕنٕ جَب تہٕ نہٕ پاشا تہٕ۔ سوٚ تٔجن جان گوٚ دوٚ شوٚوے چھینہٕ۔ تٔم سہےٚ آسہٕ ہٕنٕ سٕتہٕ کہنہٕ کٔنٕز ہیکہٕ ہےٚ گرٕ بٔنٕز تھ۔ شاید بٔچھہ روٚیٚس ٹٔسے منظوٗرٕ۔ تمی چوٚدرِ کابٔس رٔٹٕد کھ ہماہ ہیوٚر پٔہٕن تہٕ یکدم چھیوٚر ریشمابہٕ کٔن" پکھ سا ییٚنر وٕ"۔ ریشما آبہٕ تٔس نکھہ۔

راج وُلِین کرٕ تِمَس اَکھ کتھ۔ ریشمایہ لوٗر دُچھن کھوٗرٕ رِکابَس تہٕ کاٹھ کٔھنیٖہ کرِتھ کُھر گرٕس پیٹھ۔ راج وُلِین دِژٕ لاکَم اَکھ مَنٛتر۔ یَتہٕ دِژِن بییہٕ نَظر یَنٛتس کوٗٹھس کُن۔ وۄشہٕ تہٕ ہیوٗکُن نہٕ ترٛاوِتھ۔ شاہ زَن اوسُس وَچھَس مَنٛز شُلٹھتھ گوٗمُت۔ لاکمہٕ کرٛٔن گرٕس آسَس نِش کتھ تہٕ کوٗڈن یہٕ بر نیٚبر۔ یَتہٕ ژٲو بییہٕ آنگنَس اندر۔ اَنٛدری کنِہ کرٛٔن یرَس ہانٛکل۔ نہٕ وارٕ وار توٗر دوہ سہٕ بیٛٹھ گرٕس نِش۔ یہٕ اوسُس اَکھ پروٗہ پانَس سٟتی مقرر کوٗرمُت۔ یِتھ پاٹھی لگہٕ ہے نہٕ گامہٕ کُن دُہرس تام یَتہٕ ہیٚے نرٕشہٕ چھُ گامہٕ نیٚبر ژُلمُت۔ تِمۍ رٔٹ گرٕس راس تہٕ دژاو گامہٕ نیٚبر ڈکرٕ ژھابہٕ ہوٚل ہیٚیوٗرٕ وَن کُن۔ ڈکرِ پوٚل کنِہ آس ہیتھ زٕ ہیتھ گزٕ پکِتھ ہیٚیوٗرٕ وَن کھسہٕ پنٛچ بیاکھ وَتھ۔ یِوہ سہٕ گڈٕ پرٕ آسٕنہٕ کنِہ استعمال آس نہٕ سپدان۔

اَپاری آس چیٖڑ آسے سیٹھاہ تَرٕ کُرٕ۔ یِتھے ہے کھوٗرٕ ڈلہٕ ہے لیوہ نہٕ ییمہٕ سہٕ ہے نہٕ نِشان اَکھ۔ مگر راج وُلِیس آس یَنٛتس گرٕس پیٹھ پوٗر پیٚٹھ لہٰذا دژاو تَس بے فکرِ پاٹھی۔ سَنگرٕ آسی پھوٚلِ ہیتی نہٕ بیٛلہٕ تِمہِ مَنٛز چیٖڑ اَیہٕ وَ آنٛد نیٛبک نیٛبک گاش ہیٚیوٗتِ ہیٚن۔ راج وُلِین سٕنٛدور رژھاہ دَم تہٕ دِژِن لبون کُن نَظر۔ تِمَس اوس پوٗر یقین زِ ییمہٕ وَتہٕ ییہٕ نہٕ کانٛہہ۔ مگر تونہٕ اوس ہراسہٕ کرُن واجِب۔ گرٕ تہٕ اوس راج وُلِیس

وُچھتھ ژکیوٗمُت۔ راج وُلی لوٗک تسَ نِش تہٕ لُٹھ دِژنس
کنِجہِ سِتی زِیر۔ گرٕی دِتھ گرِ دَ نہٕ لیوٗن کنٕ دژسہٕ تہٕ ہیٚوٗ تۄ
ہیٚوٗر نِلوٗ مُنٛزرِ چیرٛا بہٕ کھٔسن۔ نِلوٗ مُنٛزرِ آسہٕ ہناہ بۄرٛز کلِہو
نرِ وَہرا و نِرِ بیمبہٕ کنِ راج وُلیس ژینہٕ وَن پیچ زٕکوہہٕ
تیتھۍ تُل تُچھہ وہ ذٕ نَر دِیکھے۔ گرٕس تہٕ زَن لوٗگ پیٚےٚ ژ وہ ذٕ
چھِیے چیرٛا آے کیٚےٚ کدٕلی۔ تمی تیز رو قدم۔ راج وُلِین دِتھ تس
مَتھہٕ مَتھہٕ۔ "وار وار تیتراٗ وار وار" گرٕ اوس ما بلکہٕ سِنٛدِس
حکمس تابع، تمی تراٗو پانس راس ڈیٛج۔

بالہٕ شیٚرس پیٚتھ وہ آیتھ سِنٛدور گرٕی دَم، تس اوس
کھرِکھ کھوٗ تمت۔ ژرہ وا پارِ آس ژھوہ پہٕ۔ شنیٚ یا پیچ ژھوہ
تہٕ اکھ ژھوہ پہٕ مَنٛز آس ٹپہٕ نٛدِ شیٚچ آواز دِ بُچھرِ باسان۔
کوہ ہہٕ تیتھۍ آس پیٚتھ اوس زِ لوٗٹھ میدان نِیتھ اُنٛدِ کُنِ کھی
بۄرٛز جنگل اوس۔ راج وُلِین تراٗو دُچھنِ کھووریِ نظر تہٕ
صُبحکس تاپس مَنٛز آسی بۄرٛز کلِین ہنٛدرِ رَہ پہٕ گوہ ڈیٛتہٕ رَہ آ
لنِجہِ نَنِپہٕ کران۔ راج وُلی اوس ژِ تچھرِ وِ ہِریِ اور کھوٗتمت۔
تس ہیوٗ پتہٕ لوہ کچار ژِ پتس بیِلہٕ شہٕ پنٛنس آ لیس تہٕ باسیٚ
گا مہٕ کِین سِتی اور نیٚرٛز دِ النہٕ کھسان اوس۔ اکھ بۄرٛزس اوس
تیٚلہٕ سرکاری ٹھیکہٕ گرٕ ژھان، پتہٕ اوس بہٕ بۄرٛز شہر گرٕین پیٚتھ
سوز نہٕ لیوان۔ تیتھ شہرکِین تس ژھیٚدن گژھہٕ ہیٚےٚ۔ مگر بیچھ

پیٹھ دوٗنۍ بٮ۪یہ پَتشن پٹھن ہیٚتو تکھ دیٚشن بزرگ بازرِ ہے گوٚ ختم۔
راج وٗلی گوٚ خوش ہیوٚ وچھتھ زِ اَتھ بُرزس جنگلس چھ تھو دَرشن ووظ
عجیب گنہز بخشمت۔ اِنسانہ سندِ کمکھ ما چھس وۄلی پتے۔

ہناہ دَم دِتھ کُر راجِ وٗلی یَن گُرِس لاکمہ کھیچھ تہ دڑا ویروٚنہہ
کُن، تمِس کرِ تھیو دِلن اَتہ نَس یمَن بُرزہ کُلین تل رَزھ کھشجہ شیٚنہ کا
کرنَس۔ مگر رُکُن اوس نہ مناسب۔ یوتاہ تَل تمِ گامہ تشہ دوٗر نیرِتھ
ہیکہ ہیٚن تیتھ تاہ اوس تہندِ نہ خاطرٕ رَت۔ اَفتاب اوس ووٚنۍ وُنلہِ
ہَنز دڑامت۔ تھزرِ آسنہِ کنۍ اوس ناچھ توٚت۔ اَمہِ کنۍ پھیٚر
راج وٗلی یَن گُرِس بُرزہ کُلین کُن روٗخ۔ مرگہِ اِنادس دآتِھ آس
وُتراَے۔ وُنرا یِتُھ اوس یمَن بٮ۪یہ کوٚہس کھسُن تہ یَتہ کُرشہ
کھنڈ پکِتھ واتہ ہیٚن یِم کرشن سَر۔ راجِ وٗلی یَن اوس اَنداز لگومت
زِیِم واتن سَرِس پیٹھ لیہ ہے دُپہرٕ ڈلتھ۔

رٔژھہِ یَتہِ رٔژھ آسہ یِم گامہ تشہ دوٗران۔ یوٗت یوٗت
یِم گامہ تشہ دوٗران آسہ تیٚز تیٚز نَن آس راجِ وٗلین ووٚنلہ چ
بیقرآری ہُران۔ تِمہ اوس دَپان وُچھ دِتھ تُلہ ہا یہٕ واپس
یِنِن گرِ۔ یَنِہ میٚثرِ نِش نیتھ تمی سِندِ یِن تُجلن ہنزِ آدِ رَن آس۔
مگر یہٕ زال اوس تمی پاتے پانس اَندی اَندی دوٚممت تہ تِمہ
اوس پاڈکیٚمی سِندی پاتھے یَنِہ گوٚژ ہنز قادسند مت۔ تِمہ
اوس یمِتے نعارِ ثانِ سَنیو مت زِلیشا بہ ہنزِ کنتھ وزنو تِمہ

"وآلِنا آسو وُنِتہٕ" نہ، "وۄنِمے نا مُشرِلہٕ چھُہ دوٗرے" ہم آسی
ووٚنۍ وُترا بہٕ ؤکھی ہیتہ" ووہ لہٕ گرِ پیٹھ وۄس۔ زٕ تگن کڈٕ واش
ہیتوٚہ۔ بتھ چھہ ہنہٕ ببٕہ حبرٕ آسے۔" راج ؤلِیَن کٕر ریشما یہٕ اکھ
کھیچھ تہٕ واجِن گرِ پیٹھ بوٚن۔ ریشماگیے یہٕ کوٚتھی ہیتھ نمہٕ راج
ؤلِیَن رٕٹ سوہ پانس سیتی تہٕ بیٚہناوِن کلی شہلس۔ پانہٕ تہٕ
بیٹھو کھ تس نکھہ۔ گرِس کڈِن آسہٕ منٕز راس۔ سہٕ لوٚگ لوچھ
ہوٚت گاسہٕ کھبنٕہ۔ "نٕر دیچھ بنے یہٕ نا قمرِس بسن جاے
زِریوت دوٗرِ زوٚل۔" ریشما یہٕ ووٚن راج ؤلِیَس۔ راج ولی
بہرٕتیو تہٕ تمِس جواب دِنس۔ سہٕ اوس تہٕ ووہ نِ قمرٕ ہنٛز ذکرِ
نہٕ کرِتھ بیزٕھان۔ ہرگاہ سہٕ یوٚر کنہ کرِ ہے تس پیٹھ ہے
اینٛزِس پیٹھ اینٛز وٚتن۔ سہٕ اوس نہٕ یہٕ نہٕ اکی اینٛز ٹیک یوٚر
وسترآوِتھ ہیکان۔ اکہٕ گوناہ کہٕ سزا تٕلے موکلان، بیٚیکہٕ
اینٛزکہ گوناہ تلہٕ کتہٕ موکلہ ہیے۔ شاہ ٹھیکہٕ راوِتھ تہٕ کوٚکھِن
واش کڈِتھ ووٚتھ راج ؤلی تھوٚد۔ ریشما یہٕ کرِن اکھ کھیچھ تہٕ تھوٚد
تلان تلان ووٚتلس "ووہ تھ سا پتہٕ گرٕ ٹہ زبر۔" ریشما ؤٹھ
کوٚٹس اتھہٕ دِتھ تھوٚد تہٕ یِژ راج ؤلِیَس کُن ییس گرِس گتہٕ
چاران اوس۔ تمٕرٕچ ریشما دوہ لیوٚ اکھو تھوٚد تہٕ بیٚہناوِن گرِس
پیٹھ۔ ووہ نِ آس سیٹھے تزٕ کرِ حبرٕ آسے اوِ کہنٛز رٕٹ تمی گرِ سٕنٛز
راس پانس اتھہٕ۔ ریشما یہٕ ٹھیکہٕ راوی کھوڑ یہ کابِن منٛز۔ اتھہٕ سیتی

کرِن زیٚنِس تھپھ تہٕ ہِتھ کنہِ ہیٛوٚت تمو ہیٛوٚرکٕن لمُن۔

ویسیے تہٕ آسی تِم گامہٕ لٔشہِ وار یاہ ٹھرُس پیٹھ وآلِ ہتی مگر اَمہٕ ہیٛوٚر اوس زیادٕ مُشکل۔ اَمہٕ کنہِ لٔج گرُس شہس دمن لگنہٕ دوہ شوٚسے پاس آسِس مُشکہٕ ہٕنٛدی پاکھٕ چارنہٕ آمتی۔ یِمہٕ کنہِ گٔیہٕ آس تیز تیز پھرکہٕ ہوٚت شاہ ہیٚنہٕ سیٚتی وُٹھی وُٹھی گرٛھان۔ آسِس اوسُس پوٚس کھوٚتمت مگر نہٕ کرِتھ تہٕ اوس قدم سوٚرِ سوٚرُج نِلان۔ یُتھنہٕ کھور ڈلہٕ ہس نہٕ مالِکنہٕ زرد ہر واتہٕ بیے۔ راج وُلِیں تہٕ اوس پھرکھ کھوٚتمت، تاپھ اوس توٚت۔ تمی تِزٛآو ہیٛوٚرکٕن نظر۔ اَتہٕ اوس کوہہٕ تیزٛتالہٕ یٔتی کنہِ اوٚبر لنگاہ ہمو دار سپدمُت زنہٕ بالہٕ تالہٕ پیٹھ روہ بہٕ وُڈِ ئمِس میج ہمت قدرتک بہٕ حُسن وُچھتھ۔ تمی لآے بٲ ئیچھ ہیٛوٚرکٕن پَلہٕ پیٚٹھی مگر اَکھس مِنٛزرٕ ٹ ہیٛز گٔری سیٛنز راس آیہٕ چارنہٕ تہٕ تَمہٕ دٲیت اُمس یوٚن کٕن واپس دزسہٕ۔ تمی دِژ یتھ کٕن نظر گراوس روٚنہٕ گوٚمت پَلو پیٹھ ہیٛوٚرلمہٕ پٔج کوٚشِش کران۔ یٔتیہٕ زنگہٕ آسِس پتھرس سیٚتی میچھرٕنہٕ بڑ وُنہیوٚ زنگو سیٚتی اوس پَلہٕ اپوٚرتٔرِچ کوٚشِش کران۔ راج وُلِیَن دِژ جَل جَل راس رلِشہٕ ما یہٕ اَکھس مِنٛزرتہٕ یا نہٕ دوٚت گرُس یتھ کٕن۔ کیچھہٕ سیٚتی دزِن تِمس زیٛرٕ "شاباش، شاباش ٹینٛرا۔ لِم ساآ۔ آ۔۔۔ آ۔۔۔ یِتھے پاکھو یِتھے پاکھو۔" گرِزِن اوس اُمی سٕنٛدی سیے شاباشس پژاران۔

ٹمۍ لگوو پۆپہٕ زور نہٕ کٔنی یَل دِتھ تو رَپلیٖس الپور۔ راجہ وُلی یَن
دُبیتھ گرَ دِ نہٕ لولہٕ سان پھشا بنہٕ رُٹن راس بیٚیہٕ اَتھس مَنٛز
نہٕ ہَناہ رُکِتھ لوٚمُن گرِس بڑو بٔہ کُن۔

دُپہر ہیوٚتُن وانٛن، مگر وُ نہٕ آسی یِم چیرٛ ایی کھسان۔
تاپس مَنٛز چیرٛا یہٕ کھسنہٕ ستہ اوس بیَن گمہٕ سٔران گومُت، مگر پوٚت
پوٚت یِم ہیوٚر کھسان گیہٕ تیوٚت تیوٚت ہیوٚتُن ہوا ہَس مزاز
بَدلُن۔ اَتھ اوس شاہ تہٕ نیوٚ مُت، ہوا ہُک بیٚنہ کُنی یکدَم
ترِن گرٛھن اوس نہٕ موسمہٕ خاطرِ جان۔ راجہ وُلی یَن کوٚر گرِیِن
دَرِ نہٕ تیز رووُن قدم۔ سیٚٹھے یِم آخر ہیوٚر وآی راجہ وُلی یَن
وُچھ دوٚر کِہن بالَن اَڈ برٛ وَلنہٕ آمٕت۔" مٔے دڑا یہٕ زِلو کھٔنِتھ
ترٛیشہٕ داد۔" ریشما یہٕ ووٚن راجہ وُلیس زنتہٕ بارٕ دِوان۔
" بَس، بَس وُ ذِ والو سٔرِس ہیٚٹھ۔ پَتہٕ پٔر خوش کٔری تہٕ ژٕ چیہٕ
نہٕ...وس پَتھر کوٚٹھی آسنٕ کھکی مِتی۔" " نہٕ۔ نہٕ۔ مٔے چھے
ترٛیش لٔج مِنٛز پکھ۔" وعہٕ نہٕ آس وُترآے رَژھ کھنڈ۔ تمہٕ پَتہٕ
اوس آدان برابر سٔرِس تام۔ گر اوس وعہٕ نہٕ راہ دار یکان یمہٕ
کِنہٕ راجہ وُلیس تہٕ قدم تیز تیز تلُن پیو۔ اَتھ آدانس اوس وُنہٕ
گاسہٕ سبزِ سے منہٕ ہیری پوشَن اوس تُو بہٕ رَژھ کھنڈ زو۔ یمہٕ
کِنہٕ دوٚر تام قالینہٕ قالین وَہرآدِتھ آسی باسان۔ اَتھ مرگہٕ
تران تران گو راجہ وُلیس رَژھ کھنجہٕ سوترے مُشتھ۔ تس

باسیو بس کُل کا بنات چھینے بہے، نہ چھ امہ ہنچ کینہہ تہ نہ بڑو نہہ
کینہہ۔ تہ اتھ آنتھ رسی تس جنتس منز چھ سہ آدم تہ ریشما چھ
حوا۔ تمس آس حضرت آدم تہ حوا یہ ہنز کتھ دِیز۔ اوکنہ ووہ نلیو
یہ خیال تسندس دِلس منز۔ تس آوا اسُن پننہ بیوقوفی پیٹھ۔
تسندس گُدرنس تہ حضرت آدم سندس حالس آس زمین آسمان
فرق۔ آدمس آس حوا یہ دِتھ ڈاج ہر مگر ییتہ بہے آدمنے حوا اتھ
زالس وِجمراس۔ سہ اوس یی سوچان زِ بہناہ دور وُڑھ پچھینہ
کھینچ اکھ شور محشر تلان تھلہ تھلہ گاسہ منزی تہ کھڑ و ڈان
وڈان ہیئو ر۔ راج ولی رکیو و۔ تمہ دِژ ہیئورکن نظر۔ انہ اوس
بوڈاو بر لمب کھ یکھ وہرا دتھ بڑو نہہ بڑو نہہ کن وڑان
یم پچھن گبہ اکھ منز زھ کھشجہ غاب تہ پننہ دڑا یہ وڈان وڑان
امہ اوبرہ منز تہ کِدڑکھ کنی وچھ لبہ ن گاسس کن۔ راج ولی نہ
نظر دوے یہ یمن ستی تہ ییلہ یم گاسہ منزی لبہ ن وُتھی
انہ آو آب منڈ نہ، ہیمہ پچہ لُہر گاسہ منزی نر ژ نتراوہ نہ لجہ۔
راج دُلیس زج خوشی ستی گژھ ہتر تھ "ریشماو آلی اسی
اسو آلی۔ سہ کیاہ چھ سہ۔ سہ کیاہ۔" ریشما یہ تُل انجہ تہ امہ
ستی کورُن اچھن سایہ تہ لجُ سو تہ وُون دِنہ "کتہ چھ،
مے کو نہ لبو زِ نہ لبوان۔" پتہ زِن پیئوس ظوہن تہ ووُنن۔
"مگر مے کتہ ہیہ لبو ز نہ۔ مے کتہ ہیہ لبو ز نہ۔" راج وُدلین

دِژگرِس زیرِ تہٕ پانہٕ دورلو تَس بڑو نہٕ بڑو نہٕ تہٕ وُچھان وُچھان واتی ہِم سرِس نِش۔

سرِس آس دُچھنہٕ آنِد تھزٕ تھزٕ پیٚیٚڑ۔ مگر کھوورِ پاسہٕ اوسُس آب برابر ژٕھٕبِس نام۔ راجِ وُلی یَن واتِج ریٚشما گرِ بیٚچھ۔ آب اوس ناپِس مَنٛز پانٛد ہیٚوٕ چمکان۔ یمہٕ وہراوِ اُچھ لوٚرِ پاکھی۔ پتہٕ ژٕج تَس تہٕ کرٕکھ نِہرِتھ۔ "آ۔۔ آ۔۔۔ یہ کیا ہَے چھُ تہٕ۔" سو پیٚچ وار وارِ آیس کٔن۔ راجِ وُلی یَن آس بیٚتِس کالس گرِس گٔنہٕ وآج ہیٚڑ۔ نہٕ ووہ ژٕ اوس کاتھی ہناہ دیٚچ تراوان۔ لاکھم کدٕ نس آسہٕ مَنٛز تہٕ پکہٕ نووٕن پیٚیٚڑ کٔن۔ سہٕ ژٕ او پیٚیٚڑ مَنٛز تہٕ چونٹھ دیٚتِن آبَس ترٛیش ہو مرادہٕ نہٕ خاطرِ۔ گرِس آتہٕ نَس تراوِتھ چھوٚلن پانہٕ تہٕ اَتھ بیٚتھ۔ پتہٕ آوِ داپِس سامانَس نِش۔ گٔنہٕ مَنٛز کوٚدٕن کھیٚلہٕ تہٕ اَتھ مَژرِ وٕن گنٛڈٕ۔ اَمہٕ مَنٛز کڈِن ژٕوہ چہٕ دُج تہٕ گنٛڈٕ اَکھ زٕ۔ ژٕوہ چہٕ دَجہٕ گنٛڈٕ مَژران مَژران دِژِ یمی رلیشا یہٕ کٔن نظر۔ سو آس اَتھ کھورِ بیٚٹھ آوِتھ ووہ ژٕ بِتھ چھلان۔ راجِ وُلی یَن کڈٕ ژٕ دٕٹ۔ گنٛڈٕ ن کرِ ن چیٚنٛٹِرِ دوہ گیہ سیتی۔ پیٚچھ چھوٚکھتکہٕ نوٚن تہٕ مَژرِ وانگن پھیٚکھا پتہٕ دِژِن بیٚیہٕ رلیشا یہٕ کٔن نظر۔ سو آس ووہ ژٕ تھوٚمبو تھوٚمبو ترٛیش چوان۔ یمہٕ دِژ اَلی پیٚچھ تَس کرٕکھ "بَس بَس زیاد ترٛیش مَہ چیٚیے۔ میا پہَے وَنہٕ خالی پیٚچھ۔ ووہ لہ گوٚ دِ کھیٚیٚے کینٛہہ۔"

بہٕ وَنان وَنان وفہ تھ سہٕ تھوٚد تہٕ گوٚر ریشمابہٕ نِش۔ تٔمۍ کرٕن اَتھٕ تھپھ تہٕ اُنٕن سوٗہ تہٕ ساماُنس نِش۔ بَتھر بیٖہان بیٖہان دِژٕن نمۍ ہیٚنٛوُر آسمانس کُن نظر۔ اَڈٕ برٛادس ژوٗ وا پٲرۍ ہٕنس قبضہٕ کرنہٕ خاطرٕ دوان تہٕ دوران۔ سُہ تژٕ ہر لوٗ ہیٚنٛوُہ۔ وَیسے چھُ یمِن تھٔرِن پیٹھ موسم ژہیہٕ بَتہٕ ژہیہٕ ونہی بَدلاوان مگر ہَرٕدٕ اوسُن ناسوٗرِن ہیٚنٛوُمتُت امہٕ کِنۍ ہرگاہ موسم خراب گژھہ، اَمیٚک سَنٛدارُن اوس تہٕ سٔہل کیٚہنہٕ۔

راج وٗلِیَن پلہٕ نا وجِل جِل ژوٗٹ ریشمابہٕ تہٕ وٗننس "کھیٚبہٕ وُلی وُلی، یِتھ ہیٚنٛوٗ مُتُن نب چارُن"۔ ریشمابہٕ ژوٗٹ دِتھ کھیٚبہٕ راج وٗلِیَن تہٕ بوٗہ چھُ ہُلتی ژوٗٹ تہٕ وڈٕ تھ تھوٚد۔ سرٕس پیٹھ گژھتھ چیٖلِن تژیش تہٕ اَتھہٕ وَتھہٕ صاف کرٕتھ گو گرِس نِش یُس ہناہ دوٗرٕ بَہِن درمنس نِش وہ تھدَ بہٕ اوس تس تہٕ آس یاد آپژ۔ نمۍ دِژ گرِس زیٖرِتہٕ سُہ لوٚک راج وٗلِیَن پَتہٕ پَتہٕ۔ ریشمابہٕ نِش وآتھ پُرژھ نمۍ تس "ژوٗٹ ماگژھی بٔلیہٕ" بہٕ وَنان وَنان ہیٚنٛوٗ ٹھ سہٕ تَس نِش تہٕ ہیٚنٛوٗمتُن ساماُنہٕ وَٹن۔ ساماُنہٕ وَٹان وَٹان دِژ نمۍ بٔلیہٕ ہیٚنٛوٗر کُن نظر، بَتہٕ سرٕس کُن ہیمیٚک آب بڑوٗ شہمبن کوٗہ بہٕ دامنٕ تمام کا ڈٕ کڈٕ تھ اوس تہٕ بِتھ پیٹھ ہَتہٕ یٲدی کھچِن لبوٗ بہٕ ہیٚنٛوٗر تہٕ ہیٚر لبوٗن کرٲن آسی ہیٚنٛرِ بے قرٲری وچھتھ ژاو تس لرزٕ۔ جا جا وارَن چھُ بڑوٗ نیٚہے

بِنہٕ والہٕ موسمُک پےٚ لگان تَوَے آسی یِم زھرِنہٕ زھرِ ژھ کران۔ تِمو
وۄن اَتھ تیز تیز تُلان ریشمایہ "یِتھہ ہیۄتَن اُڈٕ مٕرگٕنہٕ راوُن ہواہس
تہٕ بڈ بوٚر رفتار زَن"۔ ریشمایہ تُل پَنُن اَتھ تھوٚد تہٕ زالہٕ وَہرآوِتھ
ہیۄرِن ہواکِس رفتارَس سام "سرٕ یہ تہٕ چھُس"۔ راج وٲلِین تیٚج
گُگنہٕ تھوٚد تہٕ گرِس بیٚٹھہ تھاوان ووٚنُن ریشمایہ کُن وُچھِتھ
وَرآلی "شاہ تہٕ ہیۄتَن شِٹھُن۔ رَعہ بےٚ گوٚژھہ احسان کرُن"۔ تِمو تُل
سوٗرُس ساماںہٕ چل چل۔ گرِس کُنِن کاکھی۔ ریشما آیہٕ ہیتِس کاس اَتھ
ہکرآوِتھ تہٕ پَنِس ڈیٚپُس اَتھہ دوہ کھراوان دوہ کھراوان واژ
جل جل راج وٲلِین کُن۔ راج وٲلِین روٗٹ تِمو شُند اَتھ تہٕ کھارِ
دوہ لیوا تھوٚ گرِس بیٚٹھہ۔ لاکم دِژِنس اَکھ کیتھہ۔ کمچہٕ سیٗتی کرِن
گمرِس زیرٕ سہٕ اوس دوہ زِ تانہٕ دَم تہٕ تِمی نرٕ وو رفتار تیز۔
بتھِ آس نہٕ دوہ زِ چیرٕ آنے۔ اَمہٕ کنہٕ وآلیم سَرتژ آوِتھ وُترآیہ
کُن وُچھان وُچھاںی۔ وُترایہ وَسنہٕ برٕوٚنہہ پھِر راج وٲلِین چشمہٕ
بلیہٕ آسمانس کُن۔ سوٗرُے تَب اوس دوہ زِ وَلنہٕ آمت۔ تِمو دِژ نِتھ
کُن نظرٕ اوٚ بیرن اوس ساآری پےٚ سرِس وُژن وَہرو وُمت، لبنے
اوس نہٕ کیھٕنہٕ لیوان، سہٕ پچھِوٚر بلیہٕ والپس، لبون کُن پٮ۪یس نظر۔
وَتہٕ لیوٚداوس وُنہٕ نوٚن تہٕ صاف لوزنہٕ لیوان۔ تِمو دِیت پانس
ڈھنگ ذِلاسہٕ زلیعہ نہٕ آسہٕ نہٕ موسم لیوت خراب تہٕ بلیہٕ لوٗری گگام کُن گرٕ
موڈکو تاہ دِوٚرُسے چھُہ۔ یہ سوٚچِتھ ہیۄت تِمو رعہ بہٕ شُندناو تہٕ

دڑاولبہ ن کٔن۔ تس پتہٕ پتہٕ پوٗک گرٕ جھیبہ سان بٔڈر ژڑاوان ۔

نوری گام اوس اُہندٕ گامہ ٹھزٕرس نگرٕ وۄنۍ کیس آسی بم کوہ ہتہ تیئنالہٕ بیٹھی پکان۔ وۄنہ اوس یمن کوہن سیٹھے منزٕ س واتن تہٕ تتہٕ بیٹھہٕ آس لبہ ن کٔن نوری گامس تام وتھ ینیران۔

راج ولی اوس منگان خدایس زِ کتہٕ کنۍ گوژھہ سہ اتھ وتہٕ تام واتن۔ یتھ سہ پیپر آہس تہٕ لالی ستی شامل سپد ہے نگرٕ مآ ژٕھر ما آسس زرا اُچھ وٕ تہٕ ہے تہٕ اُچھ ٹٹرا یہٕ منزٕ وانہ ہے تورٕ۔ اوٕ کنۍ اوس سہ ۄترا یہٕ سٹھاہ تیز تیز ۄسان۔ مگرٕ بیٚلہ گرٕس رٕس گیہ ہتہ ریشما یہٕ لبن لاینہٕ آیے پہٕ تمس یٚیہٕ مآلی سنز کتھ یاد یُس تس گیہٕ گرٕ وٗنان اوس "بامبرٕ ہُندٕ کارگوشیطا یہٕ سُنڈ کار"۔ تمی سوٗرہ رووٕ قدم تہٕ لوٗگ پوٗرٕ جسس ٹھیکہٕ رآوتھ اتھ بالس وۄسنہ، ییمہٕ کس تنزٕ کچارٕس پیٹھہٕ پٔیش تہٕ مرٕ ہے نہٕ۔

یُوت یُوت تم لبن لبہ ن وٕسان آسی تیُوت تیُوت زٕن اوس اُوبرٕ تمن پتے ڈوان۔ رژھ یتہٕ رژھ آس ہوا ہس منزٕ نمی تہٕ ہران تہٕ ٹھنڈی تہٕ بڈان۔ یمہ ہتے دٕگمہ ہیٚوہ آسہٕ ہے ییٚلہ راج ۄلیس منزٕل دِرٕ نیٚھی گوٗ "ہتہ کیاہ چھہ نوری کٔن گرٕ ھنگ موڈ تم آسن تتی آسہٕ پتاران"۔ ریشما یہٕ لوٗز تہٕ پوٗرٕ پاتھی صرف واژ آوازٕے آژ تس۔ تمہٕ ووٚن بڈرٕ راج ۄلیس کٔن "ژٕاوسکھ وٗنان کیٚہتہ ۔" "ہیرٕ۔ نہ ۔" راج ۄلین دیُتس جواب۔ سہ اوس

کتھ ژھٕنۍ یِنہٕ ژھان۔ تَس اوس رٮ۪شمایہ ہٮ۪نٛد مُنزی مُنزی ہنگہٕ
مَنگہٕ ہشار گژھنہٕ سٟتۍ لرزٕ اژان۔ رٮ۪شمایہ سَپُد یِہ ٹَسلا" نہ
وَنان ہیے اوسکھ کیا ہنتام۔ کیاہ دُپِس۔" راجہ وُلی آو تَس نِش۔
اَتھ تھووُن رٮ۪شمایہ ہٮ۪ژ رٕن اَتھن پٮ۪ٹھ بیوٚ سٟتۍ تمہٕ کاڑھ تھیچھ
آس کٔرمژ۔" نہ نہ، رَہِنٛی چھُ نہ۔" سہ اوس تَس دِلاسہ دِوان
زِ کیتہٕ تام آو شیِنہٕ تھوٚس ہیران ہیران تہٕ پیو تمۍ ہشارِس
اَتھَس پٮ۪ٹھ۔ سہ اوس اَتھ کُن وُچھان تہٕ ژھاکھ نہٕ آو ہیران
ہیران تہٕ پھسیو تمۍ ہشارِس رٮ۪شٮ۪س مَنز۔ تمۍ دِژ ہیو۪رکُن نظر اوّبر
اوس یارِ گُلِن تالہٕ تام وتھمت تہٕ مُنزی مُنزی اوس شیِنہٕ تھوٚساہ
تھوٚساہ ہیوا ہس مَنز ہیران۔ راجہ وُلی تیچ راس تھود لیو سہ
ہیچھر گرہٕ پَڈرن تَل ہیمژ آس تہٕ لوٚگ بلبہٕ بزٕ وُہنی پاکھ تیز
تیز لیون تہٕ ہشدس مودس کُن وسنہٕ۔
بیرو نیو شیِنہٕ تھوسیو آس راجہ وُلیس ینہٕ والہٕ خطرچ
ژھینہٕ وَن دِژمژ۔ وونہ اوس تَس بہتھ زِ قدرت تہٕ چھ تَس
پچھیر تھگومت نتہٕ ہیے دُبہرِس تام نوٚت تاپھ اوس یہ اوّبر گیہ کال
گنہٕ آو یکدم وتہٕ تِلتھ۔ بیٚلہ لیون وَسان وُسان مُنزی شیِن
ہیرِس ژھین اوس لگان تس آس آش وولان، سہ اوس سوچان
شاید اوس ہیٚر بالن شیِن ہیوان تہٕ ژھسہٕ سٟتۍ آسہ ہم شیِنہٕ تھوسہ
تیٚ پیٹھ وُڈتہٕ لوان۔ مگر ہیٚلہ بیٚنہٕ شیِن ہیرن اوس ہیوان

تَس آس وآجِ کھوٚرن تَل واتان۔

ییلہٕ سہٕ نوٗری گامہٕ کِس موٚڈَس نَزدیٖکھ ہیٚیوٚ تِس وات ییٚیرِ ونہٕ شیٚینہٕ تھو ییواوس رفتار روٗکمت ہٕ وَتہٕ پَلہٕ لیوٗ ر آسے اَدِس سوٗرُے اوٚنہٕ لیوٗکھ چھیٚتِن ہیوٚ تمٕت۔ راجِ دُلاریِن آس اَتھ پریشانی منٛزا کیٚ ستہٕ نہٕ موٚڈ پھیٚرتھ آسہٕ تَس پٮ۪را تہٕ لالی پٔزاران۔ موٚڈَس نش وآتھ رُکیوٗ وراجِ ولی۔ گرُ تہٕ رُکیوٗ۔ رٔشیما یِہ پیٚزٕ ٹھ راجِ دُلاریِن "اَسی کیٚیاز رُکے یہٕ۔ یکان کونہٕ چھِکھ یِتہٕ ہیٚیوٚ تِن شیٚن والن"۔ راجِ دُلارِین وون تَس تنگ یِتھ "ییٚکیاہ دَم دِہیٚیہٕ"۔ تمہٕ تہٕ آو رٔشیما اُدٕ سُتھے تہٕ دزاو موٚڈَس پیٚٹھ۔ مگر یِتھے سہٕ نوری گامہٕ کِس موٚڈَس پیٚٹھ ووت تَس زُج وآجِ پٮ۪ر ٹھ۔ اَتہٕ اوس نہٕ پٮ۪را تہٕ نہٕ لالی۔ سہٕ دَوٚ ڈیوٗ موٚڈ پھیٚرتھ لوٗ ن کُن۔ منٛز پَنٛدریا کھٹی لوٗگ دیچھی کھوٚپری وُلاد پِنہٕ مگر اَتہٕ آسَن نہٕ کینٛہہ تہٕ لبنہٕ۔ گوڈ ہسوٚ پٔخ خبر پٮ۪رٕ آہس تہٕ لالی ماچھہ کانٛہہ گرُ دوٚلی پٔیوٚ مٕت۔ خبر تمہٕ ماچھِکھ زُلان زُلان رُدی منٛز۔ مگر ییٚلہٕ ہناہ یِزوٚ ہیٚتھ پکیٚتھ تَس شیٚینہٕ تھو ییوٗ منٛز دوٗر لبن کُن نظر پیٚیہٕ تہٕ اَتہٕ اَکھ زُلہٕ وِلدٕ پٕیاہ زُھاے دِر نِشھی گَیہٕ تَس گَیہٕ کوٗ کھٹی بہتھ۔ تمہٕ دِتہٕ اَچھن پٮ۪ٹھ لیوٗ ر زور تَس باسیوو صاف اَکھ مرد تہٕ اَکھ زنانہٕ گرِس پیٚٹھ زُنٛجل زُلان۔ تمہٕ کوٗڈ بےبَس گژھتھ یِمَن تھدا آلوٗ "ہے، ہوو" مگر یہٕ زُلہٕ وِلدٕ زُھاے آسن راجِ دُلی نہٕ آلو کہٕ بَدلہٕ نشہٕ سیٚٹھاہ دوٗر تہٕ رُژھ تہٕ رُژھ بیٚیہٕ نہٕ دوٗران۔ راجِ دُلاریِن پھُٹی ساری حوصلہٕ تمہٕ لتوڈ پانس۔

"اور راج ولیا' اوسے بے وقوفا' کوتاہ بڑ بیٹھو مُت چھکھ، یمَو ہا کوڑ یکھ
ژ استعمال۔ مطلب دِراکھ بۄ ووہ ذکتھ یکہ ناوِ ہتن چھون یہ دوہ ڈبر لیور
پانس ستی۔ ژے چھے عقل ٹوٹے ہش، بڈ پکھر۔" یہ ونان ونان
ہیتِن تمی زور زور بتھ بتھ دِلۍ تہ پتہ دیتُن سۄ تتھ پان پتھ کُن یلس
ستی دار نتھ" ہلے اور یا کوتاہ دوہ کھ وہتراوِ بۄ گنے زون، کوتاہ
دوہ کھ۔" شینس آس ووہ ذرز لگمژ۔ راج ولی اوس روو مُت، سہ اوس
یمن شینہ رزن کُن وچھان تہ پانس ستی سونچان" یُس ووہ ذ تھو کُس
یہ شین کو تہ نیزان، تیتھ جل جل مٔے پانس منز وُ ڈراو، تیتھ زن یم ساری
دآدی یلن" تس آسہ ووہ ذ اچھ وار وار وٹنہ لیوان، ژگرٕ ووت ریشما
ہیتھ تس نش۔ "کوت گوکھ، کتہ چھکھ راجلے راجلے" ریشمایہ ہیندی
آلون وزنوو راج ولی امہ بے خودی منز۔ سہ گو یکدم تھود وُ تھتھ،
گر آو تس بلکل نکھ تہ کھونکھنہ ستی دیُت تس پھیکس پھش، زن
ونان اوس "کوت ژ لکھ۔ ژ کوت ہیککھ ژلتھ۔" راج ولیس لج
دِنی۔ سہ وۄتھ تھود۔ تس آس ہمت کرٕ ژ۔ سہ گو ریشمایہ لیشہ تہ
تَپندِس اتھس ہیتھ پکُن آتھ تھاوِتھ ووُن تس" یتھ لوتہ شین
تہ دوہ تہ ہیُوتہ لوسُن۔ یتھ چھُ جنگل گوون تہ وُتراے سکھ۔ اسہ
پیئہ راتھ ہیتی گذارِنۍ۔ دوہلہ وس، وس پتھر۔" راج ولین کرُن
اتھس تھپھ تہ واتین گرِ پیٹھ لبہ ن تہ یتھ کُنی شر وپر وتمی سوڑ سے
دوہ کھ تہ سوڑسے شرارتھ پانس منز تہ گرِی سہ شیر راسہ پلنووُن اتھ۔

رشِمایہ کُن پھیوٗر "یکھ ساچھین جاے ژھانڈوٗ"۔ گوٗ یہ ہیکہ نہ از
تَن نِش وٲتِتھ۔" رشِمایہ ووٚن تمِس زَ نتہٕ آش سوٚ تِتھ۔" یگاہ،
یگاہ وُچھو۔" راج وُلی اوس پانَس سٟتی سونچان۔" تہٕ کَس چھ
خبر۔" رشِمایہ ووٚن راج وُلیس کھوورِس اَتھس تھپھ کران۔
شین اوس رزٕھ پٮ۪نہٕ رزٕھ تیزان۔ راج وُلی تہٕ رشِما اوس
تیز تیز والیس موڑ پھیرتھ بلیہٕ تُوٚری کُن پکان یلہٕ یتہٕ پیٹھ تِم آمتی
آسی۔ راج وُلیس پلیہٕ دوٚری اَکِس بُڈِس پلِس کُن نظر یُش بالہ کہ
وَچھ منز کُنڈی ژھر ہنڈی یا کھی بوہل وٕ نہ کُن دِرا مُت اوس۔
راج وُلیس، یس تِھس گنہٕ کارِس منز زوک لرزا اوس ژامُت
کھر بیٚرٕ وٕ چھیتھ وٲنِج بوٚڈھ۔ سہٕ دوٚیو اَتھ پلِس کُن تیوٚت تیز زِ رشِما
آسیہٕ تہٕ ہِھی کنہ لاینہٕ۔ اَکھ اَکھ ژٕ یوٗ ہ اوس موٗلی تہٕ تیٚھے تِم پلِس
نِش وٲتی سہٕ ژُراو اَتھ تَل، دٕ چھِنی کھووری ہیٚرُن اَتھ جایہ سام
یتہٕ اَنِز رشِما تہٕ گرہ تہٕ اَتھ تَل "بَس ووہ ذٕ چھینہٕ پرواے۔ راتھ
گذار و یتی، پَتہٕ وُچھو صُبحنَس۔" تمی ووٚن گر اَکِس اَنڈِس کُن نوان
نوان۔

یہ پُل اوس کافی بوٚڈ۔ برٚو نہم اَنڈ اوس وَ تہٕ پیٹھ گژھ جوراہ
ڈایہ مرِ تھوٚدِ تہٕ واریاہ نیبر۔ اَنڈ رٕ آس یہ ہے گوہ پکھ ہش بنے مٕڑ۔
راج وُلی اوس گرہ پیٹھ گنہٕ والان والان تہٕ سٟتی دٕ چھینی کھووری
نظر نظر دِوان سونچان زِ یہ قدرت کوتاہ ژھلہٕ گوٚر چھ، اَتی چھ

ماران تہٕ اٲلۍ تاران۔ تِمَو کوٚڈ بیل تہٕ تبَر زیٚنہٕ کھوٚر نادٕ کھوٚ مٔنٛز نہٕ پیتہٕ
وولُن زیٚن بوٚ ن۔ سہٕ اوس وَیسے دِلَس تَلاہ دِوان زِ دٕ ژٕنٛہٕ پوٚژ
دَرِشین۔ وٕنہٕ ہیٚے سُل چھَ تہٕ۔ مگر تَس آسہٕ خبَر زِ یمَن کوہن مٔنٛز چھیٚنہٕ
ہوٚتمِس پیٚٹھ کانٛہہٕ بھروسہٕ۔ اَمہٕ کِنۍ اوس سہٕ ووٚنۍ کمر کٔستھ اَمہٕ
خطرُک مقابلہٕ کرنہٕ خاطرٕ۔ سہٕ اوس وَق ضایع کرنہٕ وَرآے تیز
تیز بِند ولیسیت کرنَس لوٚگمت۔ گرُن آزاد کرتھ اُزٕ تِمۍ گٔنٛہٕ رٕشمہٕ پٔنٛش
سوٚ وٕچھن تیز رٕستی پیٚٹھ رٕکران۔ تَس پیوٚ کیا ہتام ظوٚن تہٕ گوٚ بیٚیہٕ
گرِس نِش۔ اَتہٕ نِکھن تبَر تہٕ رٔز تہٕ دٔراو پلہٕ نیبر۔ اَتہٕ پیٚٹھ لٲیِن
رٕشمہٕ کرِتھ "ییٚتھ پہٕ باہر کھ۔ تہٕ نفادَے زِ لوٚر کھنڈ اُتھٕ
نُنہٕ رٔٹھو تیز رٕستی۔ ہینہٕ پلہٕ تلہٕ نیبر نیرِکھ، لوٚز تھٕ۔" یہٕ وٕنان
وَنان کھوٚت سہٕ دٕوِ ہیوٚر جنٛگلس کُن۔

شین اوس ووٚنۍ تھوٚہ سوتھوٚ سہو پیوان۔ ژٔھٹہٕ آس
کم گامٕٹ۔ یہٕ وٕچھتھ بٕچھ راج وٕلین زٕسمہٕ۔ اَمیُک مطلب
اوس زِ شینَس لگہٕ نہٕ ووٚنۍ زٕ ژھین۔ سوٚرے اوٚ ند لوٚکھ اوس
شینَس تَل گومت۔ ہناہ پکِتھ وٕچھ راج وٕلین یار گوٚ ڈٕھتر س
کُن وُرکاوِ پہٕ آمٕت۔ سہٕ دٕلہٕ اَتھ کُن۔ مکھ تلُن تہٕ لوٚگ سوٚرِے
شُرار تھ اَتھ پیٚٹھ کڈ نہٕ۔ تَس زَن اوسُن جوٚنٛوٚ نہٕ گوٚ نٔہ ڈٕمت۔ تَس
اوس ووٚنۍ پٔنُن پان کھران۔ تِمۍ تُل مکھ تٔرِن لوٚپِ واش کٔڈِتھ لوٚتُن
گٔنٛہٕ دَب اَتھ کابرِس گوٚ ڈٔس ییٚمہٕ ستۍ اَکھ اٲلہٕ ژاو "ژٔکھ"

زٹھ۔ راج ولیا رٹھ۔ ژے پھے بی دوا" تمی تل دلوستی اکھ کلی
گوڈس ونتھ بنیل۔ "رٹو بڈ یکھرا" یہ وچھنا کتھ کنی بنو وکھ
پیراہن ہیو وتوف۔ رٹھ بڈ بڑ ییٹھیا۔ رٹھ بیلیہ رٹھ" تمی وڑاو
وچھان وچھان اکھ کلی گوڈس تو سمہ۔ تس اوس اچھو کنی نار
نیران۔ مژھن آیس تھر تھر۔ آسس اوسس پوس کھوتمت۔
تہ بیلہ سورسے کلی گوڈ ہیچہ گتھ ہتھ چھکراونہ آو راج ولین دیت
مکھ اکھ طرف دار نتھ۔ پان ترژ ون ہیچھر تہ لوگ وہار اکھ
درنہ "ہاے اور ربا۔ یہ کیاہ کور منے۔ یہ کیاہ کور منے" دل یتھے
زرحہ کھنڈ لوہ تیوس سہ وتھ کھود تہ لوگ زبن وٹنہ۔
گوڈ واروار تہ پتہ تیز تیز۔ زنس ہنو ون لوری اکھ پھرن گنڈ
تہ دژا ولیعون پلس کن۔ دتہ اوس لوسمت مگر ژوا پاری شینے
شین آسنہ کنہ اوس ونہ گاشرن۔ ترژ لوری ہیتھ ژاو سہ پلس
تل تہ یہ ترژ ون لوب کن۔ پلون شین دنیتھ تجن زلی کھون کھنڈ
تہ گورتھ یتمایہ نش۔ چینژ منژ گڈن گنڈ کھ ڈلہ تہ ہیچن دیتن ژکھ۔
اگن اوس تیل پیڑ یڈان یمیہ کنی زنس الاو گنڈ نس ژیتہ تہ
لوگ نہ۔

نصف شب آسہِ سہے شپن اوس نیٚبرٕ اَژھیٖوٚن بیوان۔ اَتھ
ژلس نیٚبرۍ بیٚبرۍ آس شپنہٕ دوٕہس بَنے ہرٕ یوسہٕ گرٕ پیتہٕ گرٕ تھدان
آس گرٕژھان۔ اُندرٕ اوس راجٕ ولی کوٕٹھبن پیٹھ ہیٚوٕ ٹکٕنۍ تھاوتھ
تٔرٕ ژوٕ نہٕ ریٚہہٕ کٕن مُدے گنٕڈتھ ژھچان۔ اَتھ تٔرٕ ژوٕ نہٕ ریٚہہٕ مٔتٕر
آہس تمۍ تُستادٕ سیٚجھ اَکھ اَکھ گیٖنٕز وارٕ ژھیٹھے ہرٕ باسان ــــ
ٹھنٕیک شنگرف اُوس چھٕلتھ پٕیوٚمُت تہٕ سآرۍ سپے بٕتھس زٕن اوسُس
کوٕنگہٕ غوطہٕ لوٕگمُت۔ تَس اوس اُندرۍ پانٕس پیٹھ فِقرٕ تہٕ زَہر تیلان
تَس اوس نہٕ ہیرٕ آہس پیٹھ تیوٚت اشتغال لوٚت پانٕس پیٹھ اوسُس
''گوٕ تموٕ دُیت سے دوٕ کھٕ'' تمس ژوٚل ہکہٕ بڈٕ نیرتھ' یمہٕ کنہٕ
رٕلشیا ہُشارٕ گیہٕ یوسہٕ کوٕٹھیٚو ژھٕس سیٖتہٕ وٕٹھتھ راجٕ وُلیس نِشی
شوٚنگِتھ آس'' ہاں' کیاُ چھکھ وَنان''۔ راجٕ وُلۍ ین پلنوٕ اَتھٕ اُ ژ

سندرس پھیکس کُن تہٕ دِرِنس ژنجہٕ ہٕن ژنجہٕ ہٕن "کھینٕے نہٕ، کیہنہٕ اوسُس نہٕ وَنان. شوٗ ثنگ پانس. شوٗ ثنگ سا آ" ریشما وُژھ کھوٗ نہٕ وَڈھ زٕمینس دِتھ ہنا تھوٗد تہٕ وٗنن راج وُلِیس۔

"نیٚندرِ چھم نہٕ پِوان. شِین چھا وٗ نہٕ پیوان۔ گو نا یندٕ۔"

"گرِٹھ بَند۔ اَتھ چھُ بَند گژھُن، ضروٗر بَند گژھُن۔"

پتہٕ وٗن راج وُلِین زَنتہٕ پانس تسلا دِوان۔ پتہٕ پھیوٗر ریشمایہٕ کُن تہٕ تس ژاڈر ہیوٗر کھاران کھاران ووٗنن تس "شوٗ ثنگ۔ بیٚینہٕ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے۔" "مٕے چھُنے تمر و ہٕنز فکر۔ سُہ آسہٕ مٕے پزاران۔" راج وُلِین تژوو زیوٗٹھ وٕش تہٕ روو کانٛہہ ریٚہہ مَنز "آسہٕ آسہٕ مٕے تہٕ پزاران۔ مٕے تہٕ۔" پتہٕ سوتے یِس آواز "ربہٕ ہے وو لیٛ جل جل مٕے تہٕ پانس نِش۔" ریشمایہٕ کھاری کوٗ ٹھی بیٚینہٕ سپنس بتی۔ وُسنہٕ خان آسس نیرِ ستی شاید تُلتھ گاہمتی یمہٕ کنِہ تس "بَدِ ولے" ژوٗل نیرِتھ۔ راج وُلِین سندور پان۔ تمی تژوو وار وار ڈاپھ دُچھتی ئنر کھوٗن دِتھ۔ کھوٗرِ اَتھ ستی لوٗگ بَدہٕ بولہٕ سان ریشمایہٕ کوٗ ٹھی میوٗ ٹھ دِتہٕ "سوٗرُے سپدٕ ٹھیک، شوٗ ثنگ، کمٕ آسکھ گژھمژ گرس پتھ پیٹھ یہتہٕ کوٗٹھی آسنے اکہ ڈہمتی۔ کرٕ نیٚندرِ کُن۔" ریشمایہٕ وَچھ اُچھ۔ تس آسی وو لیٛ ناری گمہ ہے ہنی۔ راج وُلی خان اوس اُمس بَپنہٕ اَتھ ستی ژنجہٕ ہٕن ژنجہٕ ہٕن دِوان، زَنتہٕ یہٕ زا سُتراس۔

راج وُلِیَن اوس ریشماپہ ہیٛنڈرس پھیٚکس پیٚٹھ اپُر رنہ گومُت۔ تہٕ سہٕ اوس بیٚیہ مُدّے گنڈتھ نارَس کُن وُچھان یتھ رٕ یہہ واریاہ سوٕ نےٚ مٔژ آسن، مگر تیٚتھ نگل آسی ژھٕنہٕ ہسّتی تیز وُہان، یوسہ نیٛبر مُنٛزی مُنٛزی بیٛہ روٗد شیٖنہٕ تھوٗسی ہیٚتھ اَندر اژان آس۔ یِمَو وُہوہ یو تیتھ نگلو تہٕ نۆرِ ونہٕ رٕ یہہ اوس اَکھ کھوٗرٕ وُن ناتہٕ یَتہٕ داوی ہیٚنٛدٕ ہ گاش ژٕ وٕ واپاری چھکرو ومُت۔ راج وُلِیَن تُج نظر نارٕ پیٚٹھ تھوٗد۔ نظرِ تِتھ آیَس بٔلہٕ ڈٕ نارِس آرٕ کٕر تہٕ شیٖنہٕ دوٕ ہِن کُھٹرٕ یوسہ اَتھ گاشَس مَنٛزرَ تہٕ کٔرِو مٔژ باسان آس۔ یہٕ دوٕ ہس آس ووٕ ذوار یاد تھٕکرے مٔژ تہٕ اَتہٕ پیٚٹھ یُوت تام تَس نظر یلان آس توٗت تام اوس اَژھیوٗن شیٖن پیوان۔ ژٕ وٕ واپاری آس مو تہٕ ژھوپہٕ، صرف آسی زٕ ذٕ اَگو مَنٛزٕ مُنٛزی مُنٛزی ریٛہہ پیٚت پھنکار لایان یِمہٕ ہسّتی نارَس لٔسہٕ رازَے دوٕ تھان آس۔ راج وُلِیَن آس نیٛنٛدرِ غائب گامٔژ تہٕ اَتھ ژھوپہٕ مَنٛز اوس سہٕ یِنَس تہُنس تہٕ کھوژان، سہٕ اوس بے چس، بیٛبر نۆرِ ونہٕ شیٖنہٕ تھوٗسین مَنٛز روومُت زٕ ذٕ چھنہٕ اَنٛدرٕ وو تلیو اَکھ ہٕ اَتھ ناکھ وو ش۔ راج وُلِیَن گُنڈ وو ٹھ تہٕ سہٕ پھیٛوٗرٕ اَتھ آواز کُن۔

یہٕ اوس راج وُلِیَن گرٕ۔ یتھ شاید یٛنہٕ نس مالکہ شُنار حال بٔد وُچھتھ بٕرٕ بٔکہٕ آمُت اوس۔ راج وُلِیَس اوس مُشِتھ گومُت زِ تَس ماجہ تٕرٕ پٕیم لُوج تہٕ ہسّتی۔ گرٕ اوس بٔلن ہیٛنٛز لٔبہٕ لٔوری پھِن

اِسناد پٔر راج وُلٲیِس کُن وُچھان۔ کُن آسِس وۄپھ تھٲدِ، سُہ باسیو راج وُلٲبس تیٚمبٕری بجہِ ژھا یہِ بٔرِ وُہنہٕ کیٚنہٕ شُر کیٚو مٕٹ لیو سیہ یَکِن پیٚٹھ ہیٚنوٚ رتام نشان آسِن۔ راج وُلٲیِس یَدٕ سے یہِ پریشٲنی ہیٚلہِ تَس یہِ باسِ لۄگ زِ تَس چھُہ گرتہٕ سِتی۔ تٔمۍ یِس کا نٛڈٕ بور کھنڈٕ سِتی اوس تلمُٹ، سُہ کیٚتِ کانُس پوشہٕ اُمس نیٚنۍ زبانَس۔ تٔمۍ سوٗنچ ہَرگاہ شیٚن دوہہٕ وادٕن ژکیو بہٕ یہِ بِچار تہٕ مَر یوہ چھُ لیوہ چھُ کُران۔ راج وُلٲیِس ژاو یہِ سوٗچ پیٚچھ لرزِ۔ تٔمۍ اوس یَنِنہٕ بٔرِ تہٕ سِتی، یَنِنہٕ ہیٚبرِ سِتی دَغا کوٗرمُت اُمی اوس تَس یہِ سزا ہیٚنوٗلمُت۔ تٔمۍ سوٗنچ وُنہٕ چھُہ یہِ آدِ پنِ، وُنہٕ چھُہ یہِ سزا ہیٚکَہ باسیے اوت، اصل سزا چھُہ وُنہٕ یَتھ کُن۔ تٔمۍ وَیِہ اُچھ۔ نَرِ زِ نگہٕ ترٛاوِن ڈیٚجہِ تہٕ لیٚٹِرِن پان خدایس تہٕ اُنٛدری ووٚنُن تَس "مئے ہیٚے بڑی گوناہ چھُہ کوٗرمُت۔ رَچھ سا آ رَبا دار مئے تَن چہٲنِس رَضاہَس۔" تَس ووٚتھ دِلہٕ پیٚٹھ لور زَن تہٕ تَس گیہ وارِ وارِ غنود گی تہٕ زُ زھی کھنٛڈی روٗٹ سُہ نیٚنٛدرِ پَنِنس یچھہٕ سِس تَل۔

۲۱

ہپآری اوس پتھ گامہٕ ہیٚے دۄ ژھمت۔ گوڈٕ ژاو سارِنے لرزٕ
خبر لالی ما آسہِ ہاپتن ہنٛز۔ تکیا زِ پتہٕ ہیو وادٕ یا ہور آژ وٕ بنیٚتھ آسی
ہاپتھ مکایہِ ڈارِن منز دبہٕ دَب آسان کران۔ لۄڑ ہپتن کانڈس
آسہ ڈبہٕ ڈاس ترٛاوان راتس منز کرِتھ۔ لالی اوس عادت صبحاے
آرس پیٚٹھ گژھتھ اَتھٕ بتہٕ چھلِتھ پینک تہٕ بیٚیہِ اوس تس دۄہ زٕ لٕ
بلو لاگنک سکھ شوخ۔ اَوے اوس گوڈٕ گامہٕ والین بہتھ زِ لالی
آسہِ ہاپتن ہنٛز۔ مگر بیٚیہِ لبہٕ گامہٕ پیٚراہنس تہٕ ژھانڈو لۄگ
ہیٚربۄن لۄگ نار زِ پیٚراہن چھہٕ سۄ گامہٕ منز گژھتھ ہنٛز۔ دشمن
دآری لُج ریہہٕ۔ تمہٕ کرِ کیٚہ تیز تہٕ دژایہٕ دۄہ شوٚے دٕری نینہٕ پلنہٕ انٛد
لالی تہٕ پیٚراہنس ژھانڈ تہٕ۔ دۄہ شوٚے درین اوس جنوٗنہٕ گوٚ ندامت
تہٕ دۄہ شوٚے دٕری آسی تژھان زِ گوڈٕ گژھی تمے تہٕ تمے ہمن رٕ تہٕ

ییٚتھ زَن تِمَن پَنُن قصاص ہیٚتھ پَنَنِس عزتَس ژھیٚنہٕ دَجہِ دِیَن۔
اَتھ ہیوٗل ہالیہِ مَنز ییٚلہِ لال خانَس پَنُن بارِ جانی راج ولی
دَرِ ییٚتھ گوٚو تَس ژاپہِ فِکر۔ تِمۍ سوٗچ زِ سُہ ہے ییٚتھِس موقَس ییٚتھ
سارِنے برۄنہہ آسان اوس اَز کینہہ چھُہ۔ سُہ گوٚو کانٛسہِ وَنہٕ وَرآے
راج وُلی بُن گرٕ۔ اَتہِ ژھیٚنِ آنگنہِ برَس اَندرِ ہانکل۔ تِمۍ لوٚے دوٚہ یِر
تِرٕ یِہ پھیرِ راج وُلیَس نا د۔ مگر ییٚلہِ اَندر پھِر صدا لیے گوٚو سُہ ژاو
دوٚہ سہِ ییٚتھ اَندر۔ اَندر اُژِتھ ییٚلہِ تِمۍ کوٹھَس نیٚبرِ کنِہ قلف
وُچھ سُہ بامبرِیو۔ سُہ گوٚو گانَس نِش۔ اَندرِ دِژن تَظر۔ اَتہِ اوس نہٕ
گُرترِ۔ یِہ وُچھِتھ زون تِمۍ زِ راج وُلی چھُ رلیشمایہٕ گامہٕ مَنز ہوا پھیرٕ
کَرنہِ نِش مَنز کامیاب گومُت۔ مگرٕ ستی لوٗکَس دِلَس زِ تِمۍ نے
اَمِیکُ تَس نِش اِفشا تہِ کوٗر۔ سُہ نے کانٛہہ کام تَنٛدِ مشورِ ورآے
کران اوس۔ اَز کیتھ دِژاو سُہ تَس پیٚر ژھینے۔ اَمہِ کنِہ گوٚو تَس لیوہ تیے
شک ہیٚژہ۔ یِپاری گیہِ لالی اَمی دَمہٕ غاب۔ ہِپاری ژوٗل پیرا ترِ
اَمی دوٚہ یہٕ گرٕ ترٕ آدِتھ۔ تہٕ اَمی دوٚہ یہٕ دِژاو راج وُلی تہٕ رلیشمایہ
ہیٚتھ گامہٕ نیبرٕ۔ لال خانَس توٗگ نہٕ اَتھ سارِی ہیے واتھ دِیُن۔
تِمۍ ہیے کیاہ گامہٕ مَنز اوس نہٕ کانٛسہِ تہٕ اِفشا زِ لالی تہٕ پیرا چھِ اَکھ
اَکِس سمکھان نہٕ راج ولی چھُ ییٚمَن دوٚن دِلبرن تارِ کاژ۔ لہٰذا کیٚہ
ہیٚکِہ ہے کانٛہہ لالی تہٕ پیرا نِس ژَلہٕ نَس تہٕ راج وُلی تہٕ رلیشمایہ ہیٚندِس
گام ترٕ آدِتھ نیرنَس کُنہٕ قِسمُک واتھ دِتھ۔

لال خانس اوس دِلَس سیٹھاہ لوٗ گمُت مگر تَس اوس راج وٕلی
یار رجانٔی تہٕ اَتھ یارانس مَنٛز آسی نہٕ نَم زانٛہہ تہٕ نفع نقصان وُچھان۔
اَوٕ کنِہ ووٗد دسہ ژھوہ پیٹھ کٔریتھ تہٕ بیٚیلہ راج وٕلی تہٕ رلیشما لوکو ژھانڈ
ہیٚتی تمٕ ووٗن تمَن اَپز زِ تم چھہ راز دانہٕ ہیندِس پیر باباپنٕدِس
مزارس پیٹھ گامٕتی۔ لوٗکَن بیٚوٗ تھ یہ تکیا زِ امیک ذِکر اوس راج وٕلین
کیٛتہِ لٹہٕ گامہٕ کیٛن نشِ کورمُت۔ مَسلہ اوس نہٕ وُنی کیٛن راج وٕلین۔
مَسلہ اوس ساری گامہٕ خاطر وُنی کیٛن لالی تہٕ پیر آہن۔ اَمہٕ کنِہ سینٛو
نہٕ وہہنٛے اَتھ کیٛتھ زِ راج وٕلی کوٗت گو رلیشماہ ہیتھ۔

ژھوو اَیارٕ اوس ژھانڈ و لوٗ گمُت۔ مگر موسم گو یکدم خراب
شیٖن ژٕ چہ سار بیٚنے وٕتہٕ، اَوٕ کنِہ دوے یہ بعد گامٕکہ تہٕ ہبر گاہ کٔ
ساری لوکھ بیٚنن بیٚنن گرَن کُن۔ نبرکوہن مَنٛز دربدر گٔژھن
گیٛو و ملک الموتس بوٗرسے پان پیٚتراوُن۔ بیٚیہ سوٗنچ سارِوے
زِ بیکارچھ بیچھنہٕ ژھیٚنٛنی ہیٚتی اَوٕ کنِہ اوس نہٕ تہندٕ یکھوٗ نہٕ ژلُن گوہ نا
نہٕ کانٛہہ۔ گرٕ واٗلی آسی گرو اجلٕنی بیٚمٕز یہ آس نہٕ ژوٗرکانٛہہ۔ دراصل
آسی شیٖنن یمَن کوٗ تھی بیٚہناوی ہیٚتی تہٕ پہندِس نارس ریٛہہ ژھیٚو
راووٗز۔ کیٛنز کالی گو گامہٕ کیٛن سوٗرسے مُشتھ۔ تم شرو پٕلدار بیٚرٕ
ترٕوٕ یہ تھ بیٚنن بیٚنن کوٗ تھن مَنٛز۔ لالی تہٕ پیر اپنٕدین گرِ کیٛن اوس
یہ چھوہ کھ بلیٚ مشکل مگر بیچھس شیٖنہٕ گٕٹہ کارس مَنٛز کرِ ہنٛے تہٕ کیاہ
کرِ ہن۔ لہٰذا بیٚیہ تمَن تہٕ یہ ریٛہہ اُنٛدری ہوٗ مہٕ راوٕنی۔

۲۲

ریٖتہٕ آس بیٚے پٔژ۔ تِمہٕ آسہٕ بَنہٕ کٔرِتھ زٕلی ہیچہٕ تہٕ آیِتھ ترٲوِ مٕژ
تہٕ ووٚڈ آس ژھٕکِتھ پیٚنہٕ شدرٕنۍ تیٚ ہیٚن لوکٕنۍ وَلنہٕ آمٕژ۔ تیٚوٚ ہِنگل
تہٕ آسی سوٗرَس تٕل زٕوٗ دِوان ہیٚمہٕ کنہٕ اَتھ گوٚمُت اَندَر گاش سور کوٚتمُت
اوس۔ اَتھ سوٗ تہٕ وُنِس نارَس نکھہ اوس راج وُڈلیس پان دوٚگِتھ
گومُت۔ تَس آس پیتھے نیٚندرِ ہیٚمٕژ۔ کوچہ مٔنزٕ اوس تَس رِیشمہٕ تہٕ
ہٕنٛدِ نصف پان۔ تِمس آسی ووٚڈ کوٗتھ ہیوٚ نگینہٕ تام واتی مِتی
تِم دوٚ شوٚرِ آسی مٔژ نیٚندرِ مست تہٕ بے خبر۔ زَن وَق رٔٹِتھ
اوس گومُت، زَن تہٕ تِہندی ساری دآدی بلے مٕتی آسی۔ تِم آسی
پٔہرٕ ژھیٚندرِ وَتہٕ پیٚٹھ پیمتی، زَن نہٕ تِہنٛدِ کینٛہہ اوس۔ زَن نہٕ
تِم تہٕ کانٛسہٕ ہنٛدی آسی، اَتھ اَکی سٕنٛدی تہٕ نہٕ۔

نیٚبرٕ اوس شہُن پیوان تہٕ یمَن اَندی اَندی قلابہٕ وار

دار کھاران مگر یم آسی آمہٕ تہٕ یِیہٕ پَتہٕ تہٕ یِیہٕ بَڑٕ وِ نہٕ خطر نِشہٕ بے
خبر نارس نکھہٕ اَکھ اَکِس مَنز شُر ہیتھ گٔامتی۔ راج ولی اوس ووہ ژ
پُورٕ پاٹھی پھٕہرس ستی وُرکاوِ نہٕ آمُت تہٕ تَمی اوس پانس پُوژُکا ڈ
کوڈ مُت۔ ریشما یہٕ اوس دوہ گل گومُت تہٕ آسن راج وٕلیس لیہ
ژامٕژ۔ یہٕ آسن ووہ ژ یمن تہٕ یِیم راتھ اَکھ زٕ ندانس مَنز۔ راج وٕلی
بَنٕ آسی ووہ ژ ساری ہتھیار تُرٕ آوی ہتی مگر ہنبرٕ اوس یہٕ ریشماہس
باس دِوان۔ تَس اوس مَنزِ وَقتَس احساس اَتھ گُرھان تہٕ سُہ
اوس اَمہٕ گوہ پھٕ نِشہٕ اَمہٕ خطرٕ نِشہٕ زَن تہٕ آزاد گُژھِ مِتھ بے خودی
ہٕندس عالمس مَنز راوان تہٕ بییِہ سُہ یکدم اَمہٕ بے خودی مَنز
ہُشار گژھان اوسٕ تَس اوس پَنِنس پانس نِشہٕ کھوژُن لگان۔
سُہ اوس سوچان ہرگاہ تَس تہٕ ریشماہس ہَنز ہیش وَنٕ گیہٕ، سُہ
کیا کرِ۔ یہٕ سوچِتھ اوس سُہ پَنِنس تہٕ تھ جَس طناب چاران تہٕ
بییہ ہول گَنڈِتھ اِستاد سَپدان۔ مگر وُلی کیٚن اوس سُہ ژھکتھ
پھیوٚمُت۔ یہٕ تہٕ دوہ کہٕ نِشہٕ آزاد سَپدِمُت۔ یہٕ نیٚندرِ کا ژاہ
ہیچ چھ، کا ژاہ بَڑ طبیب۔ جیٚتھے بییہ نیٚوان ہُہ جتن ہَنزٕ دٕگے کتھ
روزٕ۔

نارَس پیٚٹھ ژھوہ کیٚو آخری، ہچہ لوکس پیٚٹھ ریٚہہ شُہہ۔
مُنزِ مَنزِ آس ژھمتھ شینہٕ قلا یہٕ پیٚٹھی اُژتھ اَتھ سوٚ یہ
ڈیٚرِس گرد وُڑاوان۔ ہیمہٕ کنہٕ سوٚ نہٕ تلہٕ کیٚن تیٚو نگلن زوٕ ہیٚتوہ

اُژان اوس مگر ژہی کھنڈی آسی تمہ بیٚیہ سوٚ تتھ پوان نہٕ پتھ پاٹھی
اوس اَتھ تہٕ۔ یچہ اندٕر ہیندٕ ژٕن بڈان گرٛھان یہمہٕ کنہِ گرٕس نہٕ آس
دوہ ذٕکھرٕ تھر۔ ژا ہژٕ تہٕ بیٚیلہٕ تیٛر زیادٕ بڈِ یہ رلیشما ژا یہ
بیٚیہ کوٚ پرٛھراج وٚلی نس کرٛھس ہتہٕ نس آسی دنارٕ ٹکرٕ ژا ہتی۔ اَمہِ
کنہِ گوراج وٚلی ہشارٕ۔ تمٕ ووٚن اَڈٕ نیٚندرٕ منٛزٕ رلیشماہن "کیاہ
دٔلیل۔ ہانٛہ۔ تیرٕ لجبہٕ۔" تمی کُڈ ثرٕ وار وار رلیشما یہٕ تَلہٕ تہٕ ووٚتھ
تھوٚد۔ نارس دِژن نظر۔ یہ اوس ژھینہٕ گومُت۔ سُہ گوٚ گرٕس کُن
اَتہٕ اُنِن زٕنی کھوٚن کھنڈ تہٕ آو۔ بیٚیہ وٕ ایس نارس نش۔ ہیچہٕ ستی
ڈولُن سوٚر اور پیوٚرتہٕ ہیتوٚ نسگل سوٚمبر آوٕن پکوٚتہٕ۔ ہیچہٕ تھاوٕ نکھ پیٹھ
تہٕ لوٚک پھوٚ کھ پھوٚ کھ دِنہٕ۔ نارس گوٚ ٹاٹھُن بیٚیہ اُلاو۔

نیٚبرٕ اوس گاش آمُت۔ راج وٚلی ہیٚن دِژ نار زٕ آلتھ شپنہٕ
دوہ سٕکُن نظرٕ۔ دوہ ذٕ آس یہ شپنہٕ قلانے قریب پلہٕ کس
ڈٕندِس تام واتہٕ ہژ۔ یمے قٕتھ نار آسہٕ ہن بلہٕ۔ اَتھ کُن ووٚ چھتھ
ہیوٚت راج وٚلی یَس زن شہ ژھوکُن۔ تمی تٕتہٕ آو رلیشما یہٕ ژادٕرِ نیٚبر
پیٹھ نہٕ دٕ وئیو واتھ شپنہٕ دوہ سٕکُن۔ کوٚشش کرے ہن دوہ سٕ
پیٹھ نیٚبر نظر دِنس مگر شپن اوس دوہ ذٕ اُمی پنٛنہٕ قد کھوٚن نہٕ تہٕ
تھوٚد ووتمُت لہٰذا پیلے یہ نہٕ تس نیٚبر نظر۔ سُہ لوٚک دوہ سٕ دوہ
تہٕ ووت گرٕس نِش۔ اَتہٕ تَس آس شپنس بڈٕ ہناہ ژٕ رے ہژ ییمہِ
کنہِ نظر آس نیٚبر ہیکان پلیتھ۔ راج وٚلی ہیٚن وُچھ اوٚ تلس واتہٕ

شُہنہٕ ہیٚبٹھ۔ سارِیٚے وَرتہٕ سآری پل، لیۄ نیُم جنگل، ہیٚیرِیُم بال سآری آسی شِپنس تَل گآمتۍ۔ راج وُلِ بِن ہیتُوک نہٕ اَنارازٕ لگآوِتھ زِکرٕ گزشِپن آسہٕ ژرہ وآپآری۔ تمی کوڈ شِپنہٕ بیٚٹھہٕ نیٚبر پان تہٕ دِژِن ہیٚنوٗ رنیَس کُن نظر۔ شِپن اوس وُنہٕ پیوان یاد قرارہ سان۔ راج وُلِ یَس شۆٹھبوہہٕ وُچھنہٕ ظۄن تہٕ لوٗگ اُچھ وَہرآوِتھ اَتھ سفید کفنَس کُن وُچھنہٕ۔ تَس یاسہٕ اَتھ نیٚرِ وُلِز وٲش تہٕ ہیٚیہٕ تَس تہٕ وَلنہٕ۔ بَس ووہ لگہٕ تہٕ تآرہ۔ سہٕ اوس وُنہٕ تہٕ پان نیٚبر کٔڈِتھ۔ شِپن اوس تَس بیٚٹھ تہٕ سَمِن ہیوٗ تمت مگر تَس اوس نہٕ اُمیٚک یاسے۔ خبر سہٕ کتِس کالس روزِہے یتھے پآٹھی بنیے لٔنٛدر گرٕ ہیٚز دِیہہے تہٕ تَس امہٕ سِیٚتے خوٗدی مُنزرٕ کٔڈِہے۔

راج وُلِ بِن ژُون پان بکدم اَندر نہٕ بیٚیوٗر گرِس کُن۔ تَسنٛد کلہٕ رُوٗٹھ ہیٚنہٕ تَس وُچھِس سٔتۍ تہٕ بَرٕ بکہٕ یتھ وَوٗن تَس ”آہنو گوٗرا اُسی ہا آے وَلنہٕ۔ اُسی ہا پھٔسے یہٕ یتھ شِپنہٕ قبرٕ مُنزٕ۔“ رلشِما نہٕ آس گری ہیٚنہٕ سٔتۍ ہُشیارٕ گآمژ۔ سوہ آس تنہٕ ہرییٚزٕ۔ تمہٕ یپرٕ ژھہ اَتی بیٚٹھ راج وُلِ یَس ”کیاہ گو... کیاہ گو اُمس۔“ راج وُلِ بِن تہٕ دوگرٕ اَتی تہٕ آوِ جل جل رلشِما یہٕ نِش بَس نظرٕ تھٔرِ آس۔ راج وُلِ بِن بیٚہنآو سوہ بیٚیہٕ نآرِس نِشہٕ تہٕ دِلاسہٕ دِوان وَوٗن تَس ”کیہنہٕ گوس نہٕ۔ ژٕ مہٕ با میٚر کیہنہٕ چھِنہٕ پرٕواے۔“ ”نہٕ کیا ہتام چھُ گومُت۔ شِپن چھا زیاد تمُت تمِس آس وُنہٕ آوازٕ مُنزٕ تھٔر تھٔر۔“ دوٗپ سے نا ژٕ مہٕ با میٚرٕ شِپنس

چھ بند گژھن۔ ژ وچھ شیٚن گژھہٕ بنٛد۔ اُفتابہٕ ییٚر بیٚیہٕ نوٚن۔ سہٕ گالہٕ
شیٚنس تہٕ اُسی ہنٛرو ییمہٕ زنٛدا یہٕ منٛز۔ ژ وچھ ؛ ریشمایہٕ گوٚ اٮ۪ی ہٮ۪شترو
پموٚ کٮ۪تھو ستہٕ ستی شکھ۔ تمیٚ وونٛ راج وٚلیس کنٛ مُدے گنٛڈ تہٕ۔ "کیاہ تام
چھ سپدمت۔ بہٕ کیاہ کرٕ۔ مٮ۪ے نہٕ قمر وہس نش۔" اُسی کھسے یہٕ ریشما
نِتھ شیٚنہٕ گژھ کارس منٛز۔ اُسی آیہٕ ژرہ واپاری وٚلنہٕ۔ ہنٛبر نیرن
تہٕ چھینہٕ حکم۔" راج وٚلیس آس آواز پھٹمٕژ۔ ریشما کھوٚژ۔ تمہٕ روٚٹ
راج ولی نالہٕ منٛز۔" بہٕ کیتھ واتہٕ تیٚلہٕ قمر وہس نش۔ مٮ۪ے نہٕ تس
نش، مٮ۪ے نہٕ تس نش۔ بہٕ مرٕ تتی۔ بہٕ مرٕ تتی۔" سو لٕجِ زنتہٕ لیلہٕ
کرنہٕ۔ راج وٚلیس سپد یکدم احساس زِ تمیٚ کیٚتھ اتھ کوٚر ریشمایہٕ
پوٚ زنتھ۔ تمیٚ ژٹ سو پانس ستی تہٕ دیٚت نس تسلاہ" ژ مہ
بامبر۔ ووہ ون سے نا۔ شیٚن ذرٕ۔ اُفتابہٕ نیرِ تہٕ وہگلا وشیٚنس تہٕ
سارینے وٚتہٕ گژھن ٹیلہٕ۔ اَسہٕ چھِ وٚنہٕ سوٚت تہٕ موجوٗد تہٕ زٕتیٚن
تہٕ۔ ژ مہ بامبر۔ سوٚر سے گژھہٕ ٹھیک۔ سوٚرے گژھہٕ ٹھیک۔"
" مگر ژ سے ہیے وٚنتھ زِ اُسی چھِ وٚلنہٕ آمتی۔" ریشمایہ ووٚنس
تھِکے پاٹھی کھوٚژتھ۔ تس زن تووٚر فکر زِ راج ولی چھ تس اپز
تسلاہ دوان۔ "ووٚنتھ نا؟" "آ وونم۔ مگر ژ وچھ اُسی کیتھ
کنی موکلو ییٚمہٕ زالہٕ منٛز۔ تِکھ شیٚن پیٚنہٕ پیٚنہٕ چھ نوٚن ناچھ
نیران۔ تسیں وار یا ہن دوہن روزان تھچھ۔ بیٚیہ چھا وٚنہٕ
وٚنتہٕ آمت۔ ژ مہ بامبر۔ یتیکیاہ ییٚہٕ پاکوٚے چاہ یہٕ پیالہٕ کھنٛڈہٕ

تمہِ ستی پھیرِ زٕ وہیٖوٕ ہ، وٕ ونتھ۔ "مےٚ نہٕ قمر وہس نش، یہٕ کیتاہ
کرتےٚ مےٚ نہٕ تس نش۔" "اچھا، اچھا،" دُپن یِتھ شین۔" تس اوس
توس وٚو تھمت تمہِ وٚون ہتا شرارتہٕ سان ریشمایہ تہٕ تھوٚد وُکھتھ
اوٚنن گوہ پچھ منز ٹھیلہٕ گڈتھ۔ بزرٚو تہٕ پکتھ تچن نبر شینہٕ دوہ زٕ
کھنڈ۔ یہٕ تزٲوِن اُتتی لس تہٕ تھووُن نارس پیٹھ تہٕ لوٚگ ٹھیلہٕ
منز چاے کڈنہٕ۔ چاے لاگتھ اوٚن تمہِ سوٚت پوٚستوٕر بزرٚو تہٕ
گن۔ امہِ منز سوٚت کڈان لگووُن اَنداز زٕ اَتھ منز کوتاہ
سوٚت چھُ ووُنہٕ باقے۔ پوٚستوٕر اوس نصف زیادٕ بُرتھ۔ راج وُل
ین سوٚچ زِ اَتھ نیرِن ووُنہٕ زٕ ژور دوہ۔ نیرہس تہٕ دار یاہ کال
مگر اَتھ اوس دوہ نی گرُ تہٕ شُرپک۔ تکیاز تمس تہٕ نیر دوہ نی لوبہ ہے
ڈنگ مکاپہٕ کانڈس۔ راج وُلِین گوٚڈ پوٚستوٕر منز سوٚت تہٕ
تزوُن ٹھو بیرن تہٕ دوہ ش تزاوِتھ لوٚگ پٹارنہٕ زٕ چاپو کرہ بیپہ
گرژکھ۔

۲۳

اَتھ رٕنٛدانس مَنٛز ہیٚنہٕ آمتِس کٕرٛ دوہ گٔیہِ اَمیٚک اوس نہٕ وُہ زرآج وُٚلِیَس شُمارتہٕ رٔو دمٕت۔ سُہ تہٕ اوس وار وار رٕتشٕماتہٕ ہیٚنٛدی پاٹھی جیسوگرٕ ہان۔ اَمیٚک اوس تٔس لوٚر پاس تہٕ یہٕ اوس تَس سارٕے کھوتہٕ لوٚڈ خطر پاسان۔ سُہ اوسنہٕ اَتھ شیٚنہٕ قبرٕ مَنٛز بے خودی ہیٚنٛدِس عالمَس مَنٛز مٔرن یَژھان۔ سُہ اوس اَوکنٕز نیٚن پان زبَرٕ دٔستی اِستادٕ تھاوِتھ۔ سُہ اوس اُنٛدٕری اُنٛدٕری پانَس ہیٚمَتھ دِوان تہٕ وَنان" نہٕ بہٕ مرٕنہٕ یتھٕ پاٹھی۔ بہٕ مرٕ لڑان لڑان، توٚتام یوٚتام دَم چھُم۔"

شیٚن اوس وہ ژ برابر پٕلہٕ کِس ڈٕنٛدٕرِس تام ووتمٕت۔ اُنٛدٕر اوس دِہہ گٔنان تہٕ شہہٕ ژھوہ کان۔ صِرف آس گٔرِس نٕش لے کھٕنٛڈ پٕلہٕ۔ راج وُٚلِیٚن ییٚنہٕ پٕلہٕ چھہٕ ڈٕنٛدر پیٹھ نظر

پلیٛن سٕ گوٚ ہکہٕ تھوٚد وُتھتھ۔ ہُلِس گوٚ ٹنڈُن پنٛجنہٕ چیر۔ بیل ٹلُن
اَنفَس کیتھ تہٕ لوٗگ۔ اَمہِ سٟتی پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی شپنٕس چھِل
ہیٛنہٕ تہٕ تِتھ بیلہٕ سٟتی ہبر دکہٕ دِنہٕ۔ نہٕ سٟتی سٟتی شپنٕس وَننہٕ۔
"پیٚیے کوتاہ پیکھ۔ مگر نہٕ دِمے نہٕ قبرِ ہُنڈ یہٕ گوٗل وَ ٹھنہٕ زانہہ
تہٕ دِمے نہٕ وَٹھنہٕ۔" قدرتَن سٟتی اُمی سُنٛد یہٕ جنگ اوس
کرتام شروٗع گومُت تہٕ ووہ ژٕ اوس راج وُلیٛن باسان زٕ
یہٕ چھُ تسُنٛد آخری داو تہٕ سہٕ کرِ اَتھ مُقابلہٕ توٗ تام یوٗتام
آخری شہہ چھُس۔ دوہ ہلہٕ اوس سہٕ پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی شپن
صاف کرِتھ اَتھ قبرِ گوٗل موکہ لاوان مگر صُبحَن تام اوس یہٕ
بلیٛہ سِرٕ ہِمی پاٹھی پیرٕ وَنہٕ یوان۔ اَز نہٕ وُوتھ سہٕ صُبحاے
تہٕ لوٗگ پلہٕ ڈُنڈی ڈُنڈی یہٕ گوٗل موکلاونہٕ۔ خطرِ بلکل پرٕ ین
تام واتنہٕ سٟتی آس راج وُلیٛن سارے بے خودی ژٕ ج ہمٕ
تہٕ تمی اوس ہوٗل گوٗ ٹنڈمُت اَمہِ خطرک مُقابلہٕ کرنہٕ خاطرٕ
تمی کوٚر وُچھان وُچھان اَکہٕ اَنٛدٕ پیٹھ بیٛیس اَنٛدس تام پلہٕ
ڈُنڈرِ لیٛشہٕ شپن صاف۔ یتہٕ بناوِن چاے تہٕ اَتھ سوٗت
زَ لاوِتھ پلہٕ نووُن ٹُھو سِرٕ رلشماپیہٕ۔
رلشما یہٕ ہشرٕ حالتھ آس دوہ یہٕ کھوتہٕ دوہ یہٕ پتھ پتھ
گژھان۔ راج وُلیٛن ڈ چھ زٕ سو چھ ووہ ژٕ دِماغہٕ کنہٕ بلکل
گاہرٕ کتھ تہٕ چھ اُدری تتہٕ لیوٗ کران۔ تمی سوٗنچ زٕ بچار لہ

تہٕ کیاہ چھُس۔ یتھ عالمس منٛز ہے اَرِس دُرِس مغز ڈلن تابہٕ حال چھ بہٕ بچار آرٕ بٕڑٕ تہٕ نہیے پنٕنو جسو ڈُج ہژ۔ مگر منٛز منٛزی ییلہٕ سو بیدار گژھتھ کانہہ کتھ پوٗر پٕہ چیتن منٛز کران آس راج ژٕلی یس اوس کھوژان پیوان۔

راج وٕلی رٕوٕد رژھ کھنٛجہٕ ریشما یہٕ کُن راوِ مژو نظرو وُچھان یوسہٕ چاے موہ کلاوِ نتھ اوٕ نگجن لیوان آس۔ نہٕ ییلہٕ ریشما یہٕ پیالہٕ تِس پلہٕ نو ونٕ کھیلیہٕ دوہ ٹھہش۔ پیالہ پوہ ہتھر۔ راج وٕلی ین تُل اَدی شنٛدے پیالہ تہٕ پھِرن اَتھ پنٕنہٕ خاطر چاے۔ یِنہٕ تژو وُن سوٗن بٕستہٕ منٛز اَتھ۔ تتھ زَن اوشکہ پھیوہ کھ کوٗ ڈمُت تہٕ سو آس بےٚ جیس ہتھرس سلار پمژ۔ راج وٕلی ین اَتھ لوٗگ سیٚو ڈےٚ اَمہٕ کِس ژٕکِس۔ تمی پھِرِنو بٕستہٕ ژٕکِس تیز تیز دُچھنٛی کھووِری اَتھ، مگر بٕستہٕ آس خالی۔ راج وٕلی یس ژٕا یہٕ تھر تھر۔ تمِس باسیوٗ زِ نتہٕ تمِس چھُ گتام ندلِ ہتھ وَنان۔ "وُچھ تہٕ رزق تہٕ ژٕو ٹمے۔ کرٕ تہٕ دوہ ژٕکیاہ چھُے کرُن۔" راج وٕلی بامبرِ لو۔ تمی تج سوٗت بٕستہٕ اَتھس کیتھ تھوٗ د تتھ دژِہن زور دِنَن۔ یِنہٕ لوٗگ تیز تیز اَمیٚک ژٕوٗک سارنہٕ۔ اَتھ بٕستہٕ منٛز تھاوِی تھے دژِہن اَتھ بلیٚہٕ دِنَن ژٕکی کوٗ نجس کُن، آنٛدِ نس کھوٗنٹ بٕستہٕ پھوہ کھ ہیٚوٗ ہ۔ اَتہٕ نَس آس سوٗت دوژھ کھنٛڈ سیٚمے ہژ۔ راج وٕلی ین کوٗ ڈ یہٕ سوٗت دوہ ژھ کیتھ بٕستہٕ منٛزٕ نیبر نتہٕ ہیٚژون پنٕنس پیالس منٛز تژاوُن زِ نَس پییہٕ گرِس

پَتھ نظر ییس عارِ کرِ وچھنو تس کُن وُچھان اوس، راج وُلیس رُکھو اَکھ۔ سہ گو ہکہ تھوٚد وُتھتھ۔ سہ پوٚک وارِ وارِ پھیٚنہ ہتھو کوٹھو گرِ بِس کُن۔ دوہ ژہ بیٚن تس چاٗنگس لِنٛہ۔ سہ اوس یوہ چھہ ہوٚت تمی ہیژو بیٚز تیز سوٚت کھیتھ تہ لوٚگ بیٚیہ عارِ کرِ وچھنو راج وُلی خانس کُن وُچھنہ "تاب کر، ژہ تہ کر تاب۔ بے چارہ بس بس موہ کلہو، موہ کلیٛو سورے۔ دوہ ژِ چھہ پژارُن بسُ خاصلس۔"

راج وُلیَن پھیٚر یہ وُنان وَنان گرِ بس گرِ دنہ اَکھ۔ گرِ یزُن ژیٛون یہ، تمی اوٚن کھونکھن راج وُلی نِس پھیٚکس نِش تہ ترژوٚوُن زیٛونٹھ ووٚدش۔ وُش شہہ وٚوت سیٚو دُسے راج وُلی خانہ نس کنس۔ یہ کھوٚرِتس تہ تمی پھیٚر یکدم کلہ دوٚیمِس طرفس کُن۔ اَتہ وُچھن ریٚشمانارِس پھوہ کھ کھوہ کھ دِوان، یمہ سِتی زنِس الاوِ الوِشن گوٚو ندامت۔

راج وُلی دوٚیو ہاپٹ ہیٚوہ ریٚشمایہ کُن کھرِ کھ دِوان۔ "پَدِ شَکھرِ پان چھینہ بیٚزن اَکھ نارِس مَنز۔ زیٚن تل تھوٚد، زیٚن تل تھوٚد۔" تمی دیٚت ریٚشمایہ کُنیٚ ذکہ۔ سوہ آیہ پتھر لاینہ۔ زِہِس نہ ترٛٹے، ہچہ یمہ نارِس پَتھ آسہ تمہ کچن تمہ مَنز تہ کھوٚرو سِتی ژھیٚنوِ راوُن تمن ریٚہہ۔ "یکے نہ زور ہچہ چھہ دوہ ژِ اسہ نہ ملک الموتس مَنز باگ۔ زانکھ۔ زانکھ یمہ تہ۔" ریٚشما بچارِ آسِ لبہ سِتی ژھیٚپر۔ تس توٚرِ نہ فِکری زِ راج وُلیس کُتہ پَتھ

گوٗنڈٕن جنوٗنہٕ۔ تہٕ وۄنٕن موٗمڑ آوازٕ مٔنٛز " ہُ اُسس تٔرِ ستی موٗمڑ" راج وٕلی خانس پٮ۪یہٕ تٔس پیٛٹھ نظر۔ تٔس ولسرے ہٕ گوٗھ چِھن دٕراس ہٕتر کرِ مٔنٛز۔ سُہ گۆر ریشمایہ نِش، سۄ تچھٕن تھوٗد تہٕ ہٮ۪تھ تٔمۍ سٕنٛدِ لوٗ اَتھو ستی پانس ٹاس والنہِ۔" مار۔ مار۔ مار مٔنۍ۔ مٔنۍ مار۔ مٔنۍ کٔر نفرت۔ سکھ نفرت۔ یہ سوزٕے چھ میٛوٗنے قصوٗر۔ میٛوٗنے قصوٗر" ریشمایہ رٕڑی پٔنٛنۍ اَتھہ پٮ۪تھ تہٕ گُڈٕن زوٗرٕ راج وٕلی نِوُ اَتھو مٔنٛز۔ پتہٕ روٗن راج وٕلی چیٛر پانس ستی۔ زٕن تٔمہٕ تٔمۍ سٕنٛد دوہ کھ ژٔلِیوٗ ہمت اوس۔" اُسی ۂے شٔٹھو ریشما، اُسی ۂے مٔروٕ پٮ۪تھ یٕخ لستہٕ زندانس مٔنٛز۔ اُسی ۂے مٔرو۔" تٔمۍ وۆن ژھوٗ کٮ۪تھ ریشمایہ ہٕنٛدِس وٕچھس ستی لٔگتھ۔

" نہٕ اُسی مٔرو نہٕ۔ اَسہٕ ۂے قمروٗ ہٕسٕ نِش گٔژھن چھ تہٕ۔ اُسی مٔرو نہٕ۔" ریشمایہ دیُت راج وٕلیس زٕن دِلاسہٕ۔" دوہ ژٕ نِیہ ۂے اَسہٕ تہٕ جَل جَل پانس نِش" راج وٕلی اوس دوہ ژٕ تھوٗ کٔمت۔ سٔکھ تھوٗکمت۔ تٔس آسہٕ اَچھ ۂٕرٕ دٕ ہہ کٔنہٕ چہٕ شٮ۪پنہٕ قَلا ہٕ پیٛٹھ زٕن شٕٹھِتھ گامُڑ۔" دوہ ژٕ کٔر نِیروٗ اُسی یٮ۪تہٕ، سُہ آسہٕ ناپٔزاران" ریشمایہ پٔژٕ تھ راج وٕلیس۔" یٮ۪تھ شٮ۪پنس کیاہ کٔرٕ۔ دوہ ۂے چھس ہُ ہٮ۪یریتھ شٮ۪پن صاف کٔران۔ مگر تٔچِھس نام چھ یہ بٮ۪یہٕ پلس نام وۆتمت آنسان۔ دوہ ژٕ ۂے نِیروٕ تہٕ کٔنتھ۔" ہٕ اوس سُہ پانس کٔنان۔ ریشمایہ کیاہ وَنہٕ ۂے۔ سۄ آسا لیوٗ تہٕ کٔسن عالمس۔" یٮ۪تھ ۂے

دۆر کرِ ہے دلیوٕ آفتابہٕ نیرِ ہے۔" " آفتابہٕ ہے اُژِ آسہٕ اوٚبرَس پُتۍ کنِی۔ آسہٕ نا۔ نیرِ نوٚن۔ نیرِ تہٕ بہٕ واتہٕ پننس نیچوٚس نِش۔ قمرو ہس نِش۔" رِشماہہٕ ووٚن بہٕ شایَد پانَس۔" آ۔آ۔ آفتابہٕ نیرِ نوٚن۔ تَس ہٕنے چھُ نیرُن نوٚن تہٕ۔ مگر کوٚہ؟" تِم رُوٗدی ییتھ پانٛھٹو یانہٕ ہیے ہیتۍ کتھ کران۔

تیتھۍ نگلَن آس سۄنہٕ ووہ ڈٕولنہٕ آمژٕ۔ تہٕ راج ولی اوس اُکِس اُکِس تیتھۍ نگلَس زٕو نیران وُچھان۔ ییٚلہٕ آخری تیتھۍ نگلس نِہ زٕو درٕای تہٕ سۄنہٕ رِس تَل غاب گو، تمۍ کجہٕ وارِ وارِ اُچھ ہیٚوٚر آنہٕ اوس شُین وارِ وارِ پھِوان، سوٚت سوٚت کٔٹی رفتاہ۔ راج ولی لوٚگ رِشماہہٕ کُن وُچھنہٕ وَرآسے وَننہٕ؛

" رِشمی، تہٕ ہتَس چھِنہٕ کتھ کُنہٕ آسی اُسی گوہ ڈٕنکِن شِینس پٔزاران آسان تہٕ کیتھ کُنہٕ آسی زاگہٕ روزان اکھ اُکِس شُینہٕ شرط کھالنَس، ہمیشہٕ آسہٕ کھ تٕہے زیٚنان تہٕ بہٕ ہاران۔ شہٕ ہارُن میٚون کوٗناہ اوسُے خوش کران تہٕ ییٚلہٕ گوہ ڈٕنیکَ شُین پھِوان اوس جٕشن کیتھ کُنہٕ اوس مَنا وہٕ لیوان گامی گاہس مَنز۔ پَننہٕ کیتھ کُنہٕ آسی اُسی ساری شُرِن ہنٛدی پانٛھٹو شُینس پیٛٹھ ڈٕلہٕ گنٛڈی دِوان۔ شُینہٕ جنگ کران۔" تَس آہ نیٚن سۄزٕرے لہٕ کجارٕ سۄزٕرے یا وٕن، سۄزٕرے کجر برٕ دٕ ہنہٕ کُن لیش تمۍ لوٚس شِینس پٔزاران تہٕ نوٚو شُین چھہٕ اوان کنٛدو رمت اوس۔ وَلی اوس

وارِ وارِ پوّت پھیران تہٕ سہٕ اوس وَنان گژھان " نرم نرم شبنمہٕ پلیٖھ ٹلکِن کونا خوش اوس کَران ۔ کرٕ ا پہ کرٕ اچھ ۔ بَب اوس وَنان ۔ یہِ شین چھُ سانہِ زندگی ہنگ دِوان ۔ یہِ شین نَے آسہِ تیلہِ نہٕ آسَن مرگہٕ تہٕ نہٕ وَنے ۔ نہٕ آسہِ آبے تہٕ نہٕ زِندگیہِ ۔ تہٕ وُچھان چھکھ وۄنہِ زیٖچھہَے زندگی دِنہٕ وول شین کیتھ کنی چھُ آسہِ وارِ وارِ زوٗکڈان ۔ وۄنہِ ژٕ سور آسہِ رَژھ پتہٕ رَژھ جمع ۔ رَژھ پتہٕ رَژھ ژھوٗ کہِ شہٕ ۔ رَژھ پتہٕ رَژھ وَٹہِ یہِ شین یتھ قبر گوٗل ۔ تہٕ رَژھ پتہٕ رَژھ پلیٖہ آسہِ نیٖنٛدرِ ۔ شہج ، میٖٹھ نیٖنٛدرِ ۔ ریٖشما بوزان چھکھ ۔ ریٖشما ۔" تمہِ دِژ ریٖشما یہِ کَن نظرِ ۔ تس آس نیٖنٛدرِ پیمٕژ تہٕ کلہٕ اوسُس الونہٕ گژھتھ وَ چھُس یتہِ لوگمت ۔ تمہِ تُل تس کلہٕ تھوٗد تہٕ ژاس کرٕ ژتھ پلی ۔ وۄنہِ ژٕ ہیٚکہِ ہیے تمِن اَکھ اَکِ سند وُشنیرے بوت زِنٛدہٕ تھاوِتھ ۔ مگر سہٕ تہٕ کیتس کالس ۔ وۄنہِ ژٕ آس نہٕ دوہِن ہُنٛز کیتھ وۄنہِ ژٕ اوس گرِ ہن شمار ۔ بلی سوٚنچان سوٚنچان پلیٖہ راتھ وُلیس تہٕ نیٖنٛدرِ ۔

۲۷

راجٕ وٲلی خانَس باسیوٗزِ کمیٚ تام تھوٚو تٔمِس تیٚتھِس پیٚٹھ توٚت
اَنٛد. تمیٚ مٔژراد وار وار اُچھ۔ شہ اوس نِیم بیدآری منٛز۔ تَس توٗر نہٕ
فِکرِ زِ یہِ گاش، وۄشنہٕ گاش کتہٕ آو۔ تَس آیہِ اُچھ بٔنْیہٕ وَٹنہٕ، مگر
بیٚلہِ تیٚتھِس پیٚٹھ تٔژر زِ یا دِ بٔڈ لو تمیٚ دِژ کلٕس دِ مَن ہیٚش تہٕ اُچھ
مٔژراوِن بٔنْیہٕ۔ اُچھَن لوٚگُس زبردست نکر۔ راج وٲلِس باسیو
گوٚڈٕ یہِ سوٗرٕے خاب۔ تَس باسیوٗ زِ آخری گرٕ چھَہ وآژ ہِژ تہٕ اللّٰہ
تعالیٰ ہن چھُ بیٚن وۄشُن اَتھ اُریشندٕ ہن دادِ ہن شفا بخشنہٕ خاطر
تَس پیٚٹھ تھوو مُت۔ تمیٚ کُر اُچھ بٔنْیہٕ بنٛد۔ شہ اوس دوٚن دوہن
ہندی فاقن تہٕ ہیٚتھ نیوٗ مُت۔ لہٰذا اوس نہٕ زانٔنی یژ حالن زِ یہٕ
وۄشنیر کیٚتھ چھُ۔ تٔمِس ہیژ آن بٔنْیہٕ کآف ہیٚش کھسنی زِ گرٕ ک
دِژہ ہیٚنی۔ راج وٲلی گوٚو بٔنْیہٕ بیدار، تمیٚ پھِرِ اَڈوٕ وَژھ اُچھ گرِ ہن کوٗر

یُسنٛد نصف پان سوٗنہٕ ہارِی گاشَس مَنٛز سُرِی اوس گومُت۔ گَرٕ
اوس تِمَس کُنٛ مُدٕ سے گَنٛڑِتھ وُچھان۔ تِمۍ بیٚلہِ وُچھ زِ راجٕ وُلی
چھُنہٕ سِرٕ نہٕ صَدا کَران، تِمۍ دِژ بیٚیہِ ہٕتِی، برٛوٗنٛہِمہِ کھوٗنہٕ زِ بادٕ
تَھارِ تہٕ لوٗگ بَڑ روٗستی ٹاسرارٕ ےٚ تُلنہِ۔ اَمہِ سِتی گو راجٕ وُلی
پُوٗرٕ پاٹھی بیدار۔ تِمۍ دِژ بٔرٛوٗنٛہِ کَنہٕ چھِ شیٖنہٕ دوٗسہِ کُنٛ نَظر۔
تَس لوٗگ اُچھَن بیٚیہِ زیرٕ دست ٹکر۔ اَمہِ دوٗسہِ پیٚٹھٕ آس
اَرٕ وَرٕ زِ یچھِ نَا پہٕ رِکھ اَتھ گوٚ پچھ مَنٛزٕ ژا ہرٕ زَنتہٕ تِمَن وُزناوٕرٕ۔
راجٕ وَلی گو یکَدَم تھوٚد وُٹھِتھ۔ تِمَس ژٕج کِنی کرٕ کھ ہٕرِ تھ۔
"رٛیشما۔ تاپھ ہے۔" شہٕ دَوٕ لٕوٚو شیٖنہٕ دوٗسہِ نِش۔ ٹٕبنٛڈ بٕنِ پیٚٹھ
تھوٚد وُٹھِتھ دِژِن ہٕبرٕ کُنٛ نَظر۔ شیٖن اوس بَنٛد گومُت۔ ژِھٹھ
تہٕ آس ہیمے ہٕرٕ تہٕ سوٗرٕ ے اوٚنٛد لٔوٗکھ اوس تاپہٕ ہیٛری گومُت۔ تِمۍ کوٚڈ
پان ہٕبرٕ تہٕ دِژِن ہیٚوٚرٕ تِس کُنٛ نَظر۔ تَب اوس نیٚبوٗل کاژھ ہیٚتِوٕ۔
ژھِلتھ تہٕ چھوٚکِتھ۔ اوٚبرٕ آکھ تہٕ اوٗشس نہٕ کُنہٕ۔ نوٚن تَب اوس،
نوٚن نوٗرٕ ژھکرا وان۔ راجٕ وُلی بَس ژٕج بیٚیہِ کرٕ کھ ہٕرِ تھ "تاپھ ہا۔
تاپھ ہا۔" تِمۍ ژوٗن یکَدَم پان اَندر تہٕ لوٗگ اُمتی پٕنٛدی پاٹھی کرٕ کھ
دِنہٕ "تاپھ ہے دٕژاو رٛیشما۔ تاپھ ہے دٕژاو۔" شہٕ دَوٕ لٕوٚو رٛیشماہَس
نِش۔ تَس کوٚرٕ ن دوٗشو ٹٕبیٚیکین دَرٕ زِ تھوٚد ووٗتھ۔ "رٛیشما
تھوٚد ووٗتھی۔ وُچھی، وُچھی اَفتاب ہے دٕژاو آخر۔ شہٕ ہیٚے
دٕژاو۔ ووٗتھی۔" رٛیشما آس ژٕ میٚیمژ۔ سوٗ آس مٕرٕ نیٚنٛدرِ ووٗتھ

کھیتھ وزھ مژ. نَس اوس پھرٕتھ گومُت راج وُلی ہوکرٕ کوٚمہ ستی۔ ییلہ
راج وُلیٚ یِن سعہ پھیکیو رٕ تھ بیلیہ دِیہ رآد سعہ گیہ یوٚر پاکھ ہشار۔
تَس تہٕ ہیوٚتُن فِکرِ نیرُن زِ تا چھہ چھن کوٚ ڈمُت نیبرٕ۔ مگر وُنہ آس
نہٕ تَس وآنجہ کھر تھرِ زِ ہِکھمر۔ تمہ مُژرا و نیو ر اُچھ تہٕ تژآون بالہ ڈُنٛد
کُن نَظر۔ اُچھن لوٚگُس مکر۔ تا چھ اوس تیھوٚت تیہٕزِ زِ تَس تہٕ آولیوزِنہٕ۔
سو وُزھ تھوٚد تہٕ دَوے پہٕ راج وُلیٚس کُن یُس شیپنہٕ دوہ سہ نِش
اور یور اوس کران۔ سہ اوس نہٕ وہژ آلی کینہ۔ زٕنتہٕ زِندگی مَنٛز گوڈنیُکھ
لَٹہ تا چھ اوسُن وُچھمُت۔ رِیشِماد زا یہٕ نیبَر تا پَس کُن مگر تھا آیس
شیپنہٕ دوہس کھر۔ سعہ آیہ اَتھ سیتی وُرکاوتہٕ۔ تمُس زَن لوٚسی کوٚھ
تمہ یژزٕ دھبے بَن گژھتھ راج وُلیس " مکر یہ شیپن "۔ یہٕ
ہشاوَن یہ۔ یہ کَرَن یہ شیپن صاف سورُتے شین۔ ژٕ وُچھ۔
سہ دولیوو گرٕیُس نِش اَتہٕ تلُن بیل یُس لبہٕ نِش پتھر اور ہیوٚمُت
تہٕ آو پادَر سپہ ہیوٚہ تہٕ لآین کُنی جنٛجھی شیپنہٕ دوہ سہ کُن "۔ ژٕ
وُچھ یہ کیتھ کُنہ ہشاوَن یہ "۔ تمُس اوس نوٚو زٕو ژامُت، نو
جوآنی آمژ، مَژھن آس نٔوی خوٗن گژھ کرٕ ہژ تہٕ سہ اوس
اَتھ شیپنس دلہٕ ہیوٚہ متیو مُت۔

یہ قدرت تہٕ چھ ژھلہ گوٚراہ اَکھ۔ اَلی نار تہٕ اَلی نوٗر۔ اَلی
مزاز ژکہ راوان تہٕ رَگَن ہمنٛدر تھ شِھرآوِتھ تژاوان۔ اَلی
ووہ سنٛن پوان تہٕ ہلمَن نوٗر پھیوٚلِ بران۔ موردہٕ مُرِس نوٚو روح

بخشان۔ پیٹھن دوہن ہندی شہری یُس کٹھیٚنٛٹھ راج وٗلنس رٗمس
رٗمس لوٗر مٕت اوس تَس کیٚتھ گوٚو یکدم وبگلیتھ تہٕ توٗر نہٕ راج وٗلی ییٚن
تہٕ فکرِ۔ تَس موٗکھ کھیٚن تہٕ چیٚن۔ تَس مُکھ پیٚنٛز و اُتٔس نہٕ۔ تٔمۍ آس
شیٚپنَس دوٗلٕ لاج ہٕرٕ تہٕ وٗچھان وٗچھان آسن تَس وَنہٕ پوٗد نوٗن
کوٗڑ مٕت۔ ییٚمہ کنہٕ اَتھ زِنٛدانس مَنٛز ڑا ہٕتۍ آسی۔ ووٚنۍ اوس
تَس پلہٕ نیٚبر دٔرامٕت۔ تٔمۍ دِیُت تھکھ۔ نَرٕ ہِن کوٗڑِن واتس
تہٕ تِتھ شیٚپنہٕ ڈیٚبرس کرِن نظر۔ یُس تٔمۍ بعہِن کٔن دآرِتھ
اوس دِیُت مٕت۔ یہ ڈیٚبر اوس تیٚتھٕ وٗت لوٗڑ زَ راج وٗلۍ ییٚن
آیہٕ نہٕ پٕرٕژھِ زِ یہ کِچھ تٔمۍ پلہٕ تلہٕ تُلِتھ بعہِن دآرِتھ دِتیمٕت۔
تِمس ووٚنۍ گنے یہ شانہٕ۔ تٔمۍ دٕپ کرٕ کتھ "رٔلشِمٕ وٗچھ یہٕ ماچھُس
بَڈ لوٗ مٕت۔ وٗچھ یمَن مژھَن چھا وٗنہٕ زُو کیٚنہٕ نہٕ۔ وٗچھ سنے
کیٚتھ کٔنۍ کٔڈ وَتھ نٔنۍ۔ وٗچھ نیٚبر نیرِ" رٔلشِمٕ دٕپ ایہ پلہٕ تلہٕ تہٕ
آیہٕ تیز تیز تَس نِش۔" زٕ وٗچھ یہٕ کِتھ کرَن یہ ساری وَتھ صاف۔
بَس ہیٚتھ موڈس تاپے آسہٕ شیٚپن گوٚمٕن۔ آمہٕ پھیٚر تھ تِمنہٕ
سرٕ حلک واو زور ہیکان کرِتھ توٚ کنہٕ آسہٕ ژہ اور نہٕ یا ڈشیٚپن
پیومٕت۔ اوٚت تام شیٚپن صاف کرنَس کرٕ دوہ لگن۔ یَس
ییٚنہٕ گژھِ دوٗرٕ سے لیوت کرَن۔" یہ وَنان وَنان ژَل تٔمۍ بیل
تھوٗد تہٕ ہَتھہٕ بیٚیہ جنٕ ہٕنٛدی پاچھ شیٚپن تُلنَس۔" بَس
ووٚنۍ چھپاڑن نہٕ۔ ووٚنۍ چھ میثوٗن وَق" تٔمۍ ہیٚنوٗن بیلوَ

بیلوشین بوٚن وٕتراپہٕ کُن دٲرِتھ دیُتِن۔ رٲژِ آس تس کُن اُچھ ٹیٚراے کرٕ تہٕ ورٲے وُچھان۔ سو آس رٲوٕ ہش۔ تس اوس پہٕ فِکری ترٲن زِ رٲج وُلی کوٚت کُن چھُ وَنتھ ہیو کلا دِتہٕ پتہٕ لوٚگمُت تمہٕ ووٚن۔ بٲڈِ رٲج وُلی بیٚن یِش وُوِژ شین صاف کران کران بَروٚہہٕ کُن دٲرامت اوس "کنز جل جل" ژیر ہیٚتے گوٚو۔ ستہٕ بچوٚد آسہٕ تتہٕ پرٲران"۔ رٲج وُلی بیٚن گوٚو پہٕ لوٚژ زِتھ یکدم آنٕہ ژٕکِتھ تس کُن کلہٕ پھِرِتھ ہشرون تس کیاہ تام وَنُن، مگر کیتہٕ ژٕھُن اُندرِی تہٕ ووش نیرٲوِتھ لوٚگ بیہٕ شین صاف کرنس کُن۔

۲۵

اَز اوس ترٛ یٖیمٕ دوہ دوٗرکرٕ نہٕ یِتنہٕ۔ راجٕ وُلی خانس اوس
بَس اَکے کَل زِ موڈس نام گٔژھہ وُتھ صاف گرٛھنی۔ شہ اوس فاقے
نہٕ فِقرٕ سے گاش یِوٕنے بیل ہنتھ بیراَن تہٕ دوہ لوٗستھ واپس
بَلس تَل واتان۔ ریشما اوس توٗ تام بَلس تَل ڈایِھ ترٛ آوِتھ
بِیے جبس یِیمٕ ژرونزان یوٗتام تہٕ تاپھ بَلس اَندر اُژِتھ نِنِدٕر
وُسخان نٔرماوان اوس۔ یِتنہٕ آس سوہ وِہ تھات زِنس تَبرِ تھِ
نِیکٕ نیکٕ کٔرِتھ نار زالان تہٕ چایہ پاوٕ کھنڈ پاکٕ ناوان۔ یِ
اوس وِہ زِ یہنٛد خوراک۔ گرٛ ی شُنٛد نِند ولبت اوس
اللہ تعالیٰ ہِنٛ پانے کوٗر رٔحمت، شنتہٕ آسہِ ہے تَس بے زبانس لیچھ
بعے چھِہ کٔیران زوٗ دِگِن۔ بَلس اُنٛدرٕ کیچھ شٔبِن وِہ تھنہٕ سیتہٕ
آسی وَتہٕ دُنٛدرٕ دُنٛدرٕ زَنٛڈ نٔی دراہتی۔ راجٕ وُلِن اوس

بۆڈ زَنٛدٕ بورژٕ ٹھ اُونمت تہٕ اوسن گرٕزِتھ ژھنہٕ کتہٕ ترووٕ ہمت
شہ اوس نتہٕ پیٹھ ہیمو زَنٛدٕ و مَنٛزٕ اکھ اَکھ بٔرگ ژاران تہٕ کھیوان
محنت پٹھ سٟتی آس راج وُلیٚن واتان سعہ تیمٕز نگرٕ گرٕ
ہیے نتہٕ گیاہ۔ تو نتہٕ اوس چاپہٕ دام واتان ییمہٕ کتہٕ کم از کم نون ہمت
کوٹھِن دَربر کرِتھ اوسُس۔ شہ اوس وونی آزمایشو دِژا
اَمہٕ آزمایشہٕ تلہٕ تہٕ سعہ کلاوس پَرٕ وَردِگار، اَمِچ آس تَس لۆپٕر
پٔرٕٹھ۔ شہ اوس نہٕ لیو چھہٕ ہٕنز کیتھے کران۔ کھوژان اوس زِہر گاہ
کَتھ کرٕن ریشماہٕ ما پیٚیہٕ ظوٗن تہٕ پتہٕ ماگرٕژھہٕ بیاکھ مصیبت
اَگادِ۔ لہاذا بیٚیلہٕ ریشما چایہٕ ٹوٗہ برٕ ہیتھ شینہٕ سارٕ تَس نِشہٕ
واتان آس شہ اوس بَڑٕ بَڑٕ شرٕتھ کرِتھ یہٕ چایے چوان
تہٕ اَسان اَسان ریشمایہٕ کُن وُچھان تہٕ آخری چایہٕ گوٗل ن
ہنگاوِتھ زیوٗٹاس کڈان زَننہٕ بڈ نیا متھ کھیمرٕ آسن آسا۔

از ییتھے راج ولی کامہٕ پیٹھ دِژاو، ریشمایہٕ باسیوو تَس پٟیہ
تیاری تھاوٕنی کرِتھ تہٕ کیاز کالہٕ شامس اوس راج وُلین تَس
دوٗنمت زِوونی لگہٕ نہٕ زیادٕ وَق مو ڈُس تام وَتہ سعہ کلاوس
تَمہٕ اُلی گتہٕ بڑوٗ ہنہ کُن تہٕ اَمہٕ منٛز کڈن ساری پانہٕ بٔنہ۔ تمہٕ
پتہٕ دِژن دوہ شونی گَنَن اَتھہٕ سٟتی سار۔ اَتہٕ آسہٕ پلو پھنجہٕ
اَکھ ز۔ سعہ لج ہیمَن شیر نہٕ سیٹھا لیتہٕ زَننہٕ گرٕ ہیتھ آس
تہٕ سفرک تشٕنز آس کران۔

ہپاری اوس راج وٕلی تیز تبز شین ہیلو بیلو یوٗن دِوان دٲرِتھ۔ ہوا اوس مٔنزی مٔنزی تیزان تہٕ کوہ ہہ پیٹھک شین اوس کھمب ہیٚتھ وڈی وڈی گٔرحان تہٕ کٔنی ژھٹھ ییتھ راج وٕلی خانہٕ نِش مستس پتہٕ تِہٕندِس ریشس وَلنہٕ یِوان۔ ییمہٕ سیتۍ تِٹھندِس تہٕ ریشس زیادے چھتیوٚ مٕت اوس باسان۔ شین اوس پیٹھہٕ پیٹھہٕ ترٛٹھ شومٕت مگر مٔنز اوس نوٚو شین ہیٚوٚہ نرم۔ اَمہِ کنیٚ آسٕکہ ییلہٕ سیتۍ اَکھ اَکھ ترٛزل ووہ نِہٲن راج وٕلیس اوس اُٹھری شین آستھ تہٕ ہواۓ لستہٕ آستھ نہ گمہٕ ہترٛان گوٚ مٕت۔ تمہِ اوس دستارہٕ اَکِس زٕنٛڈس پیٹھ تھوو مٕت تہٕ ووہ ژٕ پیٚلہِ گمہٕ زیادٕ جیٖرہٕ ہیوٚت ہس آنٛن تمہٕ کٔڈ صدرٕ رنہٕ دژن بیٚیس زٕنٛڈس پیٹھ دٲرِتھ۔ ہلِین دِژن اَتھہٕ سیتۍ ژٕبل تہٕ کاڈ کٔڈِتھ ترٛآوِن ییتھ کُن نظر۔ تہِ اوس پلہٕ نشہٕ واریاہ دوٗر لیوٚ مٕت۔ تہِ گو خوش تہٕ وُچھتھ زیمن ترٛژن دوہ ہِن مٔنز کاژاہ زیٖٹھ وتھ آس تمۍ شیٖنہٕ تلہٕ میوٚ کلاوِتھ۔ راج وٕلی تَن دِژ لیوٗن کُن نظر۔ لیوہ تہٕ آس کٔنی شیٖنہٕ ژادر لۄتہٕ تام وُہرِتھ لیوٚ تام نظرِ پِیان آس۔ تمہِ لیوٗن کیٛاہ آسہِ تہٕ آس نہٕ کانٛہہ خبرِ۔ تَس آو لیوٗن کُن وُچھان وُچھان چکر ہیٚوٚہ۔ تہِ ژٕول بکدم ییتھ تہٕ بیٚشوٚکھ یارِ اکِس سیتۍ ڈوٚکھ دِتھ تھکھ دِتھ۔ ییتھ بہتھہٕ دژ راج وٕلی تَن بییہٕ اَکہِ پھِرِ پلس کُن نظر۔ یہ لیوٚڈ دلہ ہیٚوٚہ پلہٕ اوس آنہٕ پیٹھہٕ سیٹھاہ لوٚکُٹ باسان آمہِ سیتۍ لوٚگ راج وٕلی خانس لۄرٕ اندازٕ زِ تہِ کوتاہ دوٗر چھہ پلہٕ نشہٕ وۄتھمٕت۔ تمہِ

تٕرآو پانَس دُچھنہٕ موڈَس کٕن نَظریٚس تَس آخری میلہٕ کوٚٹھ پاسان اوس
موڈٕ اوس دوہ زٕ بلکُل نِکھے۔ راج وٚلی خانَس پاسہٕ یوزِ بٕس تمی ہیٚوت
بازِ ریٚنٛ۔ دوہ نٕ لگہٕ نہٕ تارِ ے تمِیَن آزاد گرٛھنَس۔ تمہٕ تٕرآو بٔییہ کھوٚوٕر
کٕن نَظر تُتھ ملِس کٕن یٚمہِ تمِ بجاوی میتہٕ آسی۔ اَتہٕ وُچھن ریشمایہٕ تمبر
ڈرامژ۔ شاید آسہٕ نٕس تٕرا ران۔ تَس وُچھتھ شینٛد راج وٚلیس یکدم
احساس زِ دوہ چھہ سور لیومُت۔ تمہٕ کُر بٕرٕ وٕنہ کٕن نبَس نَظر۔ اَتہٕ اوس
آفتابَن تہٕ بستُر مہہ کلووٕمت تہٕ دوہ نٕ اوس کُنہِ ہَن ژھایہٕ ہیوٚل
ہیوان گژھن۔ راج ولی خان وٚوتھ تھوٚد۔ صدری تجِن زٕنٛڈ
پیٚنٛٹھ تھٔوِن۔ بروٕنہ یکیتھ تُلن بیٚیہ زٕنٛڈ پیٚنٛٹھ دستار تہٕ دِتِن
کلَس۔ بیٚل تُلن چھینکِس پیٚنٛٹھ تہٕ دٕراو واپَس ڈیرَس کٕن یلہٕ
ریشمانَس تٕرا ران آس۔

شہ اوس تیز تیز پلَس کٕن پکان۔ دُچھنہٕ کھوورٕ شینہ
دوہَن وُچھان یمہ تمی کھا جمہٕ آسہ۔ یہ وُچھتھ اوس شہ سینٛہاہ
خوش تہٕ تَس اوس باسے سورُے کینٛہہ مُشتھ گومُت یہ تہٕ
زِ تَس چھہ قمرو ژھینہٕ گومُت۔ یہ تہٕ زِ ریشما چھہ اُندرِ ہٕ اندری
وٕلنی گامژ۔ یہ تہٕ زِ تمِیُ ما چھہ پننہ مینٛزِ سیتی دغا کورمُت۔ یہ تہٕ
زِ پیراہَن ما چھہ تَس دھوکھہٕ دِیُت مُت۔ شہ اوس نہٕ وِژاران کِنہٕ
زِ بیٚیہ دوہ نٕ دوہ گژھتھ آسَن تم آزاد گامتہٕ۔ شہ اوس
واپَس ریشمایہٕ کٕن دَوان تِتھے پاٹھو یتھ پاٹھی یتھ کالہٕ کالکی بادشاہ

جنگ زینتہ پننِہٕن حرم خانَن کُن پرٕواز آسی ترٛاوان۔ رٕشماہ ووچھ شہ نزدیک یِوان۔ تمہٕ دِژ ہیٚیوٚر نیَس کُن نظر تہٕ ژابہ یکدم بِلَس تَل۔

ہَناہ گژھتھ ییٚتھ راجَ ولی خانَن بِلَس تَل ژٲو اَتہٕ اوس دہی گیہٕ کار وٕتھ متھ۔ رٕشماہ آسی اَڈٕ ہوٚکھی زِنٛدٕ اَکھ زٕ نارس پیٹھ ترٛاوی مِتی تہٕ اَتھ آس پھچھ کھ دِوان۔ اَتھ دٕہس منٛز اوس نہٕ کیہٕنہٕ نہٕ بوزنہٕ یِوان۔ راجَ وٕلِیَن تھوٚو بیل بیتھر نہٕ نِمبونارَس کُن۔ وۄنی ہیٚیوٚت تمہٕ نارس پھچھ کھ دِنۍ یمہٕ پتہٕ نارس رٕیہہ گنٛڈنس تار لِگ نہٕ۔ راجَ وٕلی ووٚتھ تھوٚد۔ لَبہٕ نِش آس تیلہٕ بوٚتل۔ اَتھ منٛزرن ٹھانٛدٕ۔ اَتھس پیٹھ پھِرن اَمہٕ منٛز تیل تہٕ لوٚگ تَلہٕ پارِن اَمہٕ سٟتی وارٕ وارٕ مالش کرنہٕ۔ رٕشماہ آس نارس برٛوٚنہہ کنہٕ بِہتھ۔ تمہٕ آسی یتِھ لہٕ جورہ نارس کھاری مِتی۔ راجَ وٕلی دِژاو کھورَن مالش کرِتھ تَلہٕ تَلہٕ نیٚبر تہٕ شیٖنہٕ سٟتی اَتھ صاف کرِتھ گوٚ گرِس نِش۔ کھورٕ سٟتی سوٚمبرٕ زنٛدٕ تَس برٛوٚنہہ کُن ییم تمہٕ دِچھنی کھوورٕی چھکرِی مِتی آسی۔ اَمہٕ پتہٕ آوشہ واپس نارس نِش۔ ڈوٚکھ دِنِن لَبہٕ سٟتی زنگن کھوٚدَن واش تہٕ لوٚگ رٕشماہ کُن وُچھنہٕ یِیہ سہٕ چھو نِچہٕ سٟتی یتِھ لہٕ منٛز کیاہ تام کٲ بِتھ لوہ برٕس برٛان آس۔ راجَ ولی خانَن سوٚنچ ـــ

"بِچار آبہٕ یتِھ لَس چھو نِچہٕ پھِروتھ کیاہ چھہٕ پانَس تَسلاہ دِوان۔"

"چونچہ کھلن وُچھان ییوراَج وُلیَس ظوٗن زیشہ چھُہ لوچہٕ
ہوٗت قرٕنَ ہیٚند فاقے۔ تَس ڈٕلیٛو اَکھ اَکھ وَستہٕ خان۔
شہ زَن لوہ ڈلو بیٚیہٕ۔ تمیٚ وَچھ اُچھ۔ شہ اوس تھوٗکھمت۔ یکھ
تھوٗکھمت۔ تَس کھٕژ کاف زرِ یشماَ یہ ہیٚنز آواز وُزنووِ تھ
نیٛہہ منٛزٕ۔ "رَٹھ ساَ کھیٛیے۔" راَج وُلیَن روٗٹ ٹھوہ برٕ بیٚتھے پاَکھ
اَتھس منٛزٕ۔ تَس آس خبر اَتھ منٛز کیاہ آسہ۔ لوٗنہٕ ٹیٛو ٹھ۔ یہمی
ووز تس میاد س جبتھ نام گاَ جمیٚز آس۔ تمیٚ تُل ٹھوہ برٕ تہٕ نیٛون
بدکشالہٕ آسس نش تہٕ بیٚتھے تمیٚ اَتھ دام کوٗڈ تمس آیہ اُچھ بکدم
منٛز اونہٕ۔ شہ رود۔ تمیٚ ترٛاو اوٗنگج پیٛالس منٛز تہٕ اَتہٕ باسیٛوس
کیاہ تام۔ تمیٚ دیٚت پیٛالس بیاکھ دام "ہاں۔ رازماہ۔ یم چھ
رازماہ۔ ژیٚے کیٛتہٕ اَنیٛتھ۔" قمروہس نیٛم ژوٗر۔ توٗر بہٕ چھکرِ
قمرس۔" ریشمایہ وون تمس اَسان اَسان۔ راَج وُلیٚس
باسے یہ ریشما ووز مغزٕ وبلکلے دُج مرٕ۔ "مگر اَنیٛتھ کیٛتہٕ۔
وَنان کو نہٕ چھکھ۔" تمیٚ تھوو ریشمایہ ہیٚند س پھیٚکس پیٚتھ
اَتھ۔ "کھیٛنے گوہ ڈٕ کھیٛنے۔ نوٗن وُچھکھ۔ پتہٕ وَنے۔"...
راَج وُلیٚن لوٗر پیٛالہٕ منٛز شروٗرت کرِ تھ لیٛو ڈرازماہ گوٗل۔
تیز تیز ژ آیہ تھ وَوٚن کینے گرٕوہ ٹھ نیٚنگلاوان۔" واہ۔
گاش ہیٛوہ آو اَچھن۔ مگر یمہ..." ریشمایہ ژٕٹ تیٛنز
کیٛتھ نہٕ ووٚنس "یمہ آسہ میٚتے ژوٗر یتھاو مرٕ۔ ژوٗر۔ گیٛہ

ہٹہدِس ژکس نَل۔ ژھرِ وہے اَتھو کنِتھ گرٹھ ہا قمرِ وُہس نش۔"...
راج ولی یس کمہِ منزِ راز ماہ کھوان اوس گو یکدم رُکِتھ زَن ڈنکھ
شہ عرشہِ پیٹھہ بٔتیہ فرشس دارِتھ۔ ریشما اَس اَسان تس
کُن وَنان "صرف آسمَ دٔیِچھ دیِچھ ژ آرِتھ تھاوِ مژِ۔ قمرِ وہس
کاژاہ ٹاچھ چھپےٚ دیِچھ وٚیچھ راز ماہ۔" راج وُلی خانس اوس نہ
فکری تران زِ شہ ہے وَنہِ اَمس تہ کیاہ وَنس۔ تمٔ ڈاج یکدم
کنِتھ "بہ اوسس سوچان زِ مےٚ کتہِ بیہ طاقت باپے وَتھ صاف
کَرنَس ۂیتھ یُد کیہنہ واتہِ وَرِ آسے۔ بہ اوسس اَنڈری سعہ تان
ہمت نہ ہے پکنا وہم تہِ کوتاہ۔"
"بہ تہ آہس تی سوچان۔ توے ہیم قمرِ وہس راز ماہ ژوڈکر
ذکر گژھ اُسی تمِس نش۔" ریشمارٔ و بٔتیہ پننس آوٕلنس
منز۔ راج وُلی خانس کھٹٔبھو آس۔ مگر تس آس ریشماہو ہند
لول وچھتھ اَکھ نو ہمت ہیچمژ۔ شہ اوس نہ ریشمایہ ہٹہدِس
آوٕلنس منز چھٹس یژھان۔ تمہِ وَن ریشمایہ کُن ہیر تھ۔ "بس
اَکھ زِ دوہ لگن۔ مےٚ اوسمے ناوٕ ہمت زِ بہ ہٹاوَن بہِ شین
بہ کڈن وَتھ نیٚز۔ وٕچھتھ کُڈم نا نیٚز۔ ہور موڈس تام۔ بس
دوہ نہ زِ دوہ لگن وون تہ اُسی موہ کلو ہیمہ زِ ندانہ نش۔"
"نہ بہ واتہ پننس نیچوس نش" ریشمایہ وَن بہ پانس زَن۔
راج وُلی یَن کھبتہِ کنِتھ۔ اَتھ کس جواب دِیہ ہے۔ تس اوس

ٹھہ بڑ وُنہٕ اَکھ سِپے کیتھ۔ "گوٚبہٕ کھین مُشتھ نِچوی سُنڈ لوٚزرِتھ
ہاہٕہہ۔" رلیشمٲ بِہِ وٚون تَس آسان۔ "ہاہٕہہ۔ یِمہٕ رازماہ"
تَس پیو یکدم اَکھ مَنٛزکِس ٹھہ بَرَس کُن ظوٗن تہٕ لوٚگ تیز تیز
یِمہٕ موٗ کلاونہٕ۔ "ژٕ نہٕ کھیٚنے" راجہ وُلیٚن آپراوِ پَنٕنہٕ ٹھہ برِ مَنٛزٕ
رلیشمٲ بِہٕ زبردستی رازماہ۔ "نَہ۔ نَہ۔ کھیٚنے ژٕ۔ مٮ۪تے چھُہ۔ پیٚرلہٕ
چھُہ بُرِتھ۔" بِہِ وُنان ہیٚپرٕ رلیشمٲ بِہِ بُرِتھ رازماہ چوچہِ بیٚیس ٹھہ بَرَس
تہٕ بیٚچ پانَس تہٕ کھیٚینہٕ۔ رازماہ کھیٚنتھ دیٚیُت راجہ وُلیٚن بیٚیہٕ لَبہٕ
سیٚتی ڈوٚکھ تہٕ زنگن کوٚڈن واش۔ یُڈ کیٚہنہٕ پَیہِ سیٚتی اوس
تَس سٲری سِپے پانَس جِس ہیٚنوٚہ پھیٚنوٚ رمُت۔ تمُی لوٚم ژادر ہیٚنوٚر
تہٕ لوٚگ نارَس کُن وُچھنہٕ۔ زیٚتھ اوسُن ووہ ژٕ قریب قریب سوٚزُن
ہیٚنوٚ ہمت۔ ہیٚچہٕ ژٕ ژوٚر آسہٕ ہِن ہیٚتھ کُن رودزِتھ۔ راجہ وُلیٚن
سوٚوچ پانہٕ سِپے سیٚتی۔ یٮ۪ژٕنَس ووہ ژٕ دوہ۔ پیٚپس تَل آسن ووہ ژٕ
تہٕریٚز وٚہُمہٕ کھوتہٕ ژٕیادہ نکیٚبار زُشن ووہ تھٕنہٕ سیٚتی اوس اَمیک
گوٚل ووہ ژٕ تیٚلہِ گومُت۔ تمِہ پلہٕ لوٚو اَکھ بیٚیس ژادر لچہِ سہٕ گیٚتہٕ
ہیٚپھ دُ چھنہٕ اَنار آس۔ بِہِ تہٕ وَہرآوِن زَناگن ہیٚبھ تہٕ لوٚگ رلیشمٲ
سُن وُچھنہٕ۔

رلیشمٲ موہ کلے بِہِ ٹھہ بَرَس لیٚوتھ۔ دوہ شوٚرے ٹھہ بَرِ تھاوِن
لوٚب کُن۔ نارَس دزِن زیٚرہٕ تہٕ ہیٚتہٕ ژٕ ابِہِ راجہ وُلی خانَس
کرِھسَن تَل۔ راجہ وُلیٚن رُٹ موٚلہٕ سان پانَس سیٚتی۔ ژاندہ کھاجِن

ہیوٚر نہٕ وُچھن ریشمایہٕ شانَن۔ ریشما آس خوش سوزا بہٕ راج
وُلیَس کوٗرِتھ نہٕ تَس وَچھس اَتھہٕ سِتی پھَش پھَش دِوان
وۄنَس "بَس سۄنہٕ ناگ وۄوِزِ۔ تھۄکمُت چھےٚ یےٚ چھکِہ شۄنگ"
راج وُلی اوس پَلہٕ نیبرٕ وۄچھان۔ اَتہٕ اوس وۄوِزا اَنہٕ گوٚٹ
ییمہٕ ژیپنہٕ چہٕ سفیدی نہٕ کرِ ہُن پھَش اوس دِژیٚ مُت۔ سہٕ
لوٚگ اَتھ اَنہٕ گٹِس منٛز کنہ تام وُزِ دِنہٕ تہٕ وَننہٕ "باد چھیہٕ
ریشما ییمہٕ وُری بہٕ اَسہٕ کھانار کرِ لیو کھاسی کینژھ کُنی آب بہٕ اَکہٕ
دِوہ بہٕ واوِٹھو فانَس منٛز ہلہٕ۔ جنگل اوس گوٚن۔ اَسہٕ دِژِ آسے
تِرِزِ بار پیٚھرِ دآرِتھ تہٕ کُنی ٹلکہٕ ژاسے بہٕ کلی دَ دِرِ منٛز۔ پتہٕ اَنیوٚن
اَژھیوٚن رۄد۔ رۄدِ پھیری آسی نیبرِ کنہ کُسِ پلس پیٹھ چھکراوِنہٕ
یتھ لوٚتس پیٹھ ٹھُٹھان نہٕ وہ بگلتھ لیوٚن جِہ بہٕ کُن تھتھہٕ پان لایان
آسہٕ کوتاہ خوش کرِلیو بہٕ سوٗرے وُچھن۔ ژےٚ کملے بہٕ وُٹھ نہٕ ژےٚ
ہیٚرِ ولیو تھ لوٚت لوٚت گٛیوٗن ع نمی نمی ہیٚنیدی اَسے پھوٚہار"
راج ولی خانَس اوس سہٕ اَکھ اَکھ خوش لیوٚن ژھتھہٕ نیبرِ
مِس اَنہٕ گٹِس منٛز وَفتکی پیرِ دِژِتھ وۄوِ ملان بانسان۔ ریشما آس
اُچھہ دِتھ۔ شاید آسہٕ ہےٚتس تہٕ کُن بان نہٕ یاوُن ژیٚتَس پیوٚمُت۔
راج وُلی خانس گَیہٕ بہٕ وَنان وُٹھن تکرِ کنہ نہٕ تمی ہیٚلوٚت دہر ژہنِد
باتھ لوٚ تہٕ لوٚ نہٕ گٛیوٗن۔ ژہ کُھتہٕ ہیٚرِ ریشمایہٕ نہٕ گنگراے کرِ،
"نمی نمی ہیٚنیدی اَسے پھوٚہار"۔ دۄہ شۄوِ ہیٚرِ آواز گَرِ زیٛیہ پلس تل رِژھ کھیٚچھ نہٕ
پیٚتہٕ ژھوہ کیپہ وارِ وارِ۔ دۄہ شۄوِ دیٚت نیٚندرِ پھہاہ تہٕ تمو ترٛوو پتھر
اَکھ اَکِس سۄنہٕ لار تھ دِاچھہ۔

۲۶

قدرتَن آس یاری کُرمژ نتہٕ چھُ ہمیَن تھرزَن پیٹھ مُوسِم دوہہٕ
پَتہٕ دوہہٕ وِرہی بدلاوان۔ تاپھ نوٗن ییر پہٕ پَتہٕ اوسُن وُنیگھ تام
نبہٕ دوٗرکوٗرمُت۔ وبیے اوسٕ ہمیَن دوہہٕ ہُن تاپھ رُودمُت مُنزی
مُنزی ہہے اوٗبرہٕ زانڈ پیپران نَبس ہٕ لنہٕ پیپہ ہپے واو
اوسُس پہٕ ٹکنہٕ دوان۔ راج وٗلِ بَن اوس ہہتھ زرِوِ زٕ چھُ قدرت
مہربان آوکنی پھِرِن تس رِتٕ دوہہٕ۔ تَس اوس زُم زُم بلیہٕ گومُت
تہٕ سہ اوس ووٕ لسَنَس پیتھ شِین تُلان تھدِ تھدِ گیوان۔
تُس اوس باسان مُنزِل بَن برونٹھ کُنہٕ۔ بیٹہٕ کینہہ ژہی نہٕ
مُنزِل آسہ نَس قدمَن تل۔ اوکنی اوس تَس آنتھ روٗس طاقت
آمُت تہٕ سہ اوس شینَس پیٹھے پاکھ مِتیومُت پیتھ کُنہ سہ
جوآنی مُنزو ہراٹھ دِوِد آرِس ہمتان اوس۔ ییڈ شِینہٕ منزل

پھیٚکہِ پیٚٹھہٕ بوٚن وُترایہِ کُن دآرِتھ ژِکھ دیٚشِتھ تمیٚ تھکھ۔ کمَر
سیٚتھ دِگرِتھ گو ڈُن کاڈ نہٕ نظر تتہٕ آدِن بڑو ہیٚہ کُن۔ موٚڈس
تام آسہٕ ہمن ووٚہ نِ گز جوزاہ تارِ۔

سہ پھیُور پوٚت تہٕ اَتہِ وُچھن ریٚشما جریب زِ جریب دوٚر
وَتہٕ پیٚٹھہ تاپس پیٚتھ۔ راج وُلیَن دِژ اَلی پیٚٹھہ تمس کٔرکھ۔
"بس ووٚہ نی لگہِ نہٕ تآرِ۔ بس بیٚیہِ گر کھنڈ۔ بس" یہ زُنان
وَنان ٹھکھ تمیٚ بیل شپنس تل تہٕ آرکِرِتھ دَلیو ڈن یہ تنتھ کنہ
پیٚٹھ لیوسہ منزرَ تہٕ تمیٚ آس دژاہِژ۔ شپنس گو گرٛ اچھ تہٕ دوہ لو
طرفو گیس زمِ راج وُلیَن دَیوو بیل بیٚیہ بوٚن تہٕ بڈ شپنہ تزل
گیہ یلہ۔ راج وُلیَن لگو مژھن ہنند زور تہٕ پھرن یہ شپنہ تزل
بوٚن کُن لر۔ یہ وُژھ ڈُلہ وان ڈلہ وان تہٕ پاتس سنی شپن
وَٹان وَٹان بوٚن اَمہ پَتہٕ اوس موٚڈس نام شپن یلہِ گومت
تہٕ راج وُلیَس لج نہٕ تارِ یہ صاف کرنس۔

موڈ تلہکس شپنس نِشہ وآ تنتھ ہیرٕن راج وُلیس
وآنجہِ تھر تھر اَتھ ژِلی۔ تمیٚ ستہ ندر رفنار گو کم۔ اکھن تہٕ ہیٚریس
نِنتھ اَتہِ ژِ تس ووٚہ تلیو خیال زِ موٚڈس پیٚٹھ وآنتھ ہرگاہ
دوٚیمہ طرفہ یہ شپن گوٚن اوس سہ کیاہ کرِ۔ سہ اوس تہٕ ووٚہ نی
یہ آخری حِصہ شپنک تلنس بہران۔ بیل شپنس تل پھاسوتھ
اوس تمس اَکے دِپہ کرن تہٕ تنتھ یہ ہس زِندگی یا موت۔ تمیٚ

اوس بیل شینس تَل بچاسُومُت۔ یگرسہٕ زَن اوٚسکھ مانٛترٕ وٕنہٕ۔ مُتوٕ کلیوکھ ناوٕ نہٕ "دوٗرٕ پٕژرُ ژَھ رلیشمایہ تھٔدٕ ہیٚنہٕ۔ مانٛھز پھٹ نۄ تمیٚ گوٚرکُنے اَرٕ شینس تہٕ بِھرن لَر۔ اُتھ لج نہٕ تارِ سے لبہِ ن وَسنس۔ راج وُلٕ بَن نرٛآ و موٚد ڈلیٚتھ بڑٕ وٕ نہٕ کُن نظر۔ اپار اوس نہٕ شین پاوٕ تہٕ تھرزرِ۔ نٔبس تاپس منٛزاوس لبہِ ن تام وَنہٕ پوٚد ناشپان۔ راج وُلیٚن ژٕج کرٕکھ نیرٕ تھہٕ۔

"اوے ربّا۔ لوٚگ سَیا پاری" پتہٕ کھیتوٚرٕ رلیشمایہ کُن۔

"اُسی ہیٚ گیہٕ آزاد۔ اُسی ہیٚ گیہٕ آزاد۔" تمیٚ تُل گرٕز۔ تس آس نہٕ پٕژ ھے لوان۔ تمیٚ اوس دُچھتس اَتھس کیتھہٕ بیل تھوٚد تُلمُت تہٕ اُکِسے زَنگہٕ پیٹھہ اوس اِستادٕ روٗزِتھ وٕہ وُہرس جوانہٕ پنٛدی پاٹھی نرٛزان۔ گجرین ہنٛد لوٗٹھ نرٛن پِسٕ ژمِ و ولسن پیٹھہ نرٛزان چھہٕ۔ سہٕ اوس نہٕ وینرٛان کُنہٕ۔ لسنٛدٕ نرٛ نک رفتار اوس ہیٚنہٕ ہیٚنہٕ تیزان گژھان تہٕ پیٚتھے تَس تھکِتھ پھرٕکھ کھوٚت تہٕ گیتوٚرٕ آوٕ سہٕ بٹیو ٹھ یکدم پتھر۔ سہٕ اوس نہٕ وٕنہٕ بٹیو ٹھیٚتے کُنہٕ زٕ دوٗرٕ گیہٕ گگراے۔ چکر پیٚنہٕ کیٚنہٕ پھیتوٚرٕ تہٕ گژھ اَتھ آوازٕ کُن راج وُلیٚن ظوٕ ن۔ مگر پیٚتھے گگرایہ ہیٚتر یہ آواز ہیٚنرٕن ژٕ ہیہ پیتہ ژٕ ہیہ تھدٕ راج وُلیٚن کھیٚنیہ وَوہ ٹھ۔ تمیٚ تُل کانہٕ تھوٚد تہٕ لوٚگ نیٚبس سام ہیٚنہٕ۔ نَب اوس چھپلِتھ تہٕ چھوٚ کیتھ۔ ناپھ اوس نوٚلن۔ سہٕ گوٚو ہارٕ ان زٕ یہ گگراے سہٕ گژھان چھہٕ تہٕ کُنہٕ۔ سہٕ گوٚو یکدم تھوٚد وُ تھیتھ۔

تمۍ تۄر آو ہیٚنٛوٗرکوٚہ ہٕنہٕ تیٚنٛتھٕ آیس تام نظر۔ ستھلن اوس اَکھ اَکھ پل
اَکھ اَکھ زٕ نادٕ پیٚنہٕ نس وَچھس مٔنز تشرٛوٚپہ ووِ مُت۔ صرف
اَسہِ مٔنزٕ مٔنزٕ یار زٕہرِ بہٕ وَچھ ژ ٹھتھ نیٚز ہوٕی اسمانس
کُن آے زٕ ٹھتھ۔ ناپھ لوٗت آسنہٕ کنۍ آس نہٕ شیٚش پیٚٹھ نظر
دٕرِتھ ہیٚکان۔ مگر یہ آواز بہٕ گڑزنہٕ ژٕ آبشارچ ہش آواز آس
برابر تھٕدان۔ اَچھِن اَتھک سا پہٕ کرِتھ تۄر آو راج وٕلہِ بیٚن بیٚیہ
ہیٚنٛوٗرکُن کوٚہ ہٕنہٕ تیٚنٛتھٕ آیس نظر۔

یٚتھے راج وٕلی خانس کوٚہ ہٕنہٕ تیٚنٛتھٕ آیس پیٚٹھ نظر پیٚیہ تس
گوٚیکدم شاہ زٔن ژھوٚکیتھ۔ اَنہِ اوس سفید دٕہی گٔنہٕ کار وٚ وٕتھمت
توٚہکی پاٹھۍ وٕ ڈوٗنہٕ شینٛک بہٕ گردِ انبار اوس بعٔ ن کُن دوان۔
راج وٕلی خانس گیہ کنۍ لیٚدر ژھیٹھ پھیرتھ۔ یہ آواز آس
موٚتنک آلو۔ تنہِ تا پہٕ سِتۍ اوس کوٚہ ہٕنہٕ تیٚنٛتھٕ آیس پیٚٹھ شیٚن
یلہِ گومُت تہٕ تھٕی آس آلِ وٕٹنہِ آمژ تہٕ یہ آس پانس سِتۍ مٔنہٕ واد
شیٚن وٕٹان تہٕ رٔژھ پیٚتہٕ بٔژھ ہُنان ہُنان تیز طوٗ فانکی
پاٹھۍ تھٕی وَ تہٕ بٔدس کُن وَسان بُش راج وٕلہِ بیٚن صاف اوس
کوٗر مُت۔ راج وٕلیٚن ژٕ کنۍ کرٕ کھ پیر تھ " ریشما پیٚٹھ زٔل'
بٔرٕ وٗ نہٕ مہٕ پکھ۔ شینہٕ آلِ چھ یلہِ گامژ۔" شینہٕ نا نہٕ ہُنٛدگڑزنہٕ
اوس تیٚوٚت تھٕدنہٕ راج وٕلیٚن آواز گیہ اَتھ مٔنز آسۍ۔ راج
ولی اوس اَکھ نظر ہیٚنٛوٗر دِوان تہٕ بیاکھ ریشما یس کُن تہٕ مٔنزٕ سینٛدٕی

پاٹھۍ اوس رگہٕ ژٕ تِتھ کرٕکہٕ دِوان "ریشما۔ ریشما۔ شپنہ کوہ چھُ وُستھ پِوان۔ تِتھ نہٕ ہلکھ۔ اُدٕ تِتھے روزٕ ریشما۔ برؤ ہتہٕ مہ پکھ" ریشمایہ اوس نہٕ کہنٛی فکرٕ ترٛان۔ راج وُلی اوس کرٕکہٕ دِوان تس کُن دَوان۔ سہٕ اوس تٕرٕ ہرٕ تھوٕ مُت۔ اَکھ نظرٕ اوس ہیثوٗرکوہٕ کُن کران نہٕ بیا کھ ریشمایہ کُن۔ سوٕ آس وُنہٕ تس نِشہٕ وا رِ یاہ دوٗر۔ ہیٚرٕ آس شپنہٕ تاذٕ پانس پیٚتھ سوٗرٕ پے شین وَنان سیوٗد ریشمایہ کُن دوان نہٕ دوران۔ تِتھ یِش نہٕ کٕلاہ کوہ ٹاہ پِوان اوس تِتھ آس وُرکا وِ تِتھ اَمان نہٕ پانس سیتۍ وَٹان گرٕھان۔ راج وُلی بَن کرٕ بیٚیہٕ ہیثوٗر کُن نظرٕ آتہٕ باسیوس کوہ یکُ کوہ ہیے زَن وُرکاوِ تِتھ وَنہٕ ہنٛدِس تِتھ حِصس کُن پکھ وَ ہرآوِ تِتھ وُسان یِیتہٕ تس ریشما اِسنا دِ رآ وہٕ ژآس۔ راج وُلی دَوٕ تھوٕ و تس کُن کرٕکہٕ دِوان "ریشما پِتھ ژٕل۔ پِتھ ژٕل ریشما" ریشمایہ زَن اوس کھ مونٛتھن کوٗرمُت۔ تس اوس نہٕ فِکری ترٛان زِ سہٕ ہیٚے کرِ نہٕ کیاہ کرِ۔ شپنہٕ تاذٕ آیس وہٕ ذٕ تالہٕ پیٚتھ وٕ آزٕ ہِژ۔ راج وُلی بَنٕ گرٕ دٕرا و تٕرٕ ہرٕ تھوٕمُت ہینہٕ دِوان پٕلہٕ تلہٕ رَز ژٕ تِتھ نہٕ لوٗگ ریشمایہ کُن ژٕ پیچل دوٕ نہٕ۔

دوٗ یہ مہ اُنٛدٕ اوس راج وُلی تس کُن دَوان۔ مگر اَمہ برٛونٛہہ زِ گرٕ پارآج وُلی وا تہ ہیے ریشمایہٕ پِش شپنہ مانہٕ کُڈٕ ریشمایہ تِیٚتھی ژھٹھ نہٕ اَکی ہیے ژٕ ہس مَنزٕ وُژھ ڈُلوان بعٕن کُن۔

راجہ وٗلِیس زٕج کٔنی کرٔکھ ہنٛز تِہ "ریشِما" سٕہ دٕ وٗبوا اَتھ شِپنہ ماۍ پتہٕ۔ مگر شِپنہٕ ماۍ ہیپتس کاسِس بوٕہ اَنِکھ سٔنرِس مٔثرِ آوٕرٕ۔ موتٕس پٕہ گُرزٕ زٕھوٕ کٕبہٕ وار وارٕ تہٕ ہیتھ پٕہ شِپنہٕ گرٕد ہیچ بہ نہ اوس وٕ تہٕ لوٗ ڈٔسی کنہٕ تہٕ نہ ریشِما ہیپہ نہ راجہ وٗلی اوس ڈٕپہ شِپنس پیٹھ کلہٕ ٹھاسان۔ سٕہ رکیوٕ۔ تمٕ تٕل کلہٕ تھوٗد۔ ہیتوٗر اسمانس کٔن کرٕن خنتمہٕ ہنٛز نظرِ تہٕ دٕرٕ ژٕن کٔنی کرٔکھ "کنہٕ ژھکھ خدایا! کنہٕ ژھکھ ظالمہٕ۔ مٕے چھہٕ چاے نفرت۔ سخ نفرت۔ یوٗزان ژھکھ" پٕہ وٕنان وٕنان دیٔت تمٕ ڈیکہٕ بٔڈہٕ شِپنس پیٹھ دآرِتھ۔ سٕہ اوس لاش ہیتٕوٕ پیوٕ مٕت۔ نہ حرکت نہ ہٕر نہ صداہ۔ صرف اَکِس ہٕنی آواز اَندٕرٕ اندٕرِ تلیتٕس دِوان" ژٕ اوشکھ تٕس دھوکہ دِوان۔ ژٕھل ورِتا وان۔ وٕ چھنہٕ کیٚنہ کٔنی ہیوٗ تنے قصاص وٕ چھنہٕ" پٕہ وٕ ہکھٕژ آواز آس یَدٕ ہیتھ تٔس دِماغس دٕوہ کرِ کٕ دٔب وٕالان۔ پھر پھر گُرزان زٕنتہٕ ریکا ڈٔس سِینزِن اَکی سِیے چاپہٕ رٕ وٕ نہ ٹٕہ آس گامٕزٕ۔

اَمہٕ آواز نِشہٕ بچاتھ لبنہٕ خاطرٕ تٕل راجہ وٗلیٚن شِپنہ پیٹھ کلہٕ تھوٗد تہٕ پتہٕ ڈکھرآوٕ تمٕ اَتھ شِپنس پیٹھ تہٕ وٕ وٗتھ دار وارٕ تھوٗد تہٕ ہیتوٕ ٹھ اَتٕ تٕس شِپنس پیٹھ۔ ہیوٕہ ہٕکنی تھاوٕ کوہٕ ہیٚن پیٹھ تہٕ لوٗگ مٕدٕسے گنٕد ٹھ لبٕہٕن تارِس کٔن وٕ چھنہٕ تٕس یاسوٕ زاوٕرِ کھژ ریشِما یہٕ ہنٛز گیوٗن لہر۔ بیگہٕ گیوٗن لہر تہٕ

تیلہ یہ ساری سپہ اَندرِ پھِس "بالہ نہ منان لُٹور" اَمہ آوازہ وزِ ل
راج ولی پانس مَنزٕ تس باسیوو زِ ریشما چھِ تس بلکل نکھے کنہِ تامتھ۔
ژُوواپاری اوس تَسندِ خاطرا اَنہ گوسٹے اَنہ گوٹ تہٕ اُتھو
اَنہ گَنٹس مَنزٕ آس ریشما یہ ہنزٕ آواز تس سحر زَن کران تھ۔ اَکہ اَنٛد
اوس شہ رُ ہیتھ زَن گومُت تہٕ دوٚیمہِ اَنٛد اوس تُشنہ گرٕ
ہہ بنگہ تس وُچھانۍ وُنہ ترٕ ہیو لوِمت۔ مَنزٕ س آس ہموا
شیپنہ ژادر لیوُن تام وَہرا وِ تھ۔ مُنزٕ بُتھ وَتہٕ لوٚد۔ شہ اوس نہٕ
گَسنۍ۔ آخر گور گری جُنگہ تہٕ وار وار ہینوٚت تمہ آمہ شیپنہ ژادر
مُنزی کھو ٹھیکرا آوی ٹھیکرا آوی یپنہ نس ماٰلکس کنۍ یکنۍ۔ ژووا
پاری اَس ژھوپہ۔ مو ہنز ژھوپہ۔ نہٕ اَتھ موتنہِ ژھوپہ مُنزٕ اوس
کور شیپنس مَنزٕ گری پندرِ نۍ پاژن ہیٚد سنہ تک کراپھ کُراپھ
ہا بنہ ہینوٚ ہ پادِ کران زَن تہٕ کورِ کفنس ہنہ ترٕ ژھونان۔ ہیتھ ہیتھ
دوت گرٕ راج وُلِ یس نکھ۔ تمی تھوو چون ٹھ وار وار راج ولی نس
پھیکس پیٹھ تس دلاسہ دِنہ خاطرٕ۔ راج وُلِ ین کھینیہ گوٹ دوو تھ
تمی پھیٹر یکدم کلہ پتھ کنۍ۔ اَتہ ییلہ تمی ہین گرٕ اَرکٕ تہٕ وُنمو وُچھان
وُچھ شہ ووتھ یکدم تھوٚد تہٕ روٚد تُھ اُمہ شند کلہ نالہ ہتہ۔ تَس
آیہ اَنٛدرِ نی ساری سو تھی ژھینتھ تہٕ لوٚک تہٕ نگہ وِ دِنہ۔ سیٹھے
زبالی گرٕ تس آس ساری سپہ پانس تھر تھر۔ یہ ترٕ تھ آس تسند
ماٰلکس تسی بروٚہ کنہ ہیمژ تہٕ شہ اوس بے بس یپنہ نس

مالِکہ پنٔدرِ پاکھٕ اَتھ مُوران رُو دمژ۔

راج وَلی اوس تس گرٕ دِنہٕ اَلو نَدبے حِس زٕ دُور گییہ آواز۔

"راج وَلی چاچا۔ راج وَلی چاچا ہو" راج وٕلِین ترٕ دِو گرٕ ی ٹھند کلہ کھوِ نہٕ منٔز۔ سُہ ترٕ ہیرِو۔ تمۍ سوٗنٛچ اَتھ شیٚنۍ پاہَس منٛز کتہٕ ییہ کانٛسہ اِنسانہٕ سٕنٛز آواز۔ تَس باسیوٚ شاید چھُہ تَس تٕہ نادٕ دوتمت۔

سُہ بیوٚٹھ پتھر۔ آواز دوٚنلیہٕ بیٚنیہٕ۔ "راج وَلی چاچا ہو۔ راج وَلی ی ی..." راج وٕلِیس باسیوٚ ز وعٔلِ ییہ یہ آواز بلکل نکھہٕ تہٕ پنٕنۍ ہیٚل آخٕ پھِرِ تَس ساری سپے تہٕ سُہ گژھ ہیٚمیہ عذابہٕ تلہٕ آزاد ہمیشہ خاطرٕ۔

تیٚتھے یہ آواز بیٚنیہٕ دوٚمتلیہ یہ گرٕی کھیٚنژ کلہٕ اَتھ کُن۔ دوٚز اوس پیٚراشیٚنہٕ منٛزٕ پکان تہٕ کرٕ کہٕ دِوان ہیٚمَن کُن دِوان۔ گرٕی دِژ زوٚر بیہٕنۍ راج وٕلِیس ژیِنہٕ وَن دِنہٕ خاطرٕ۔ تمۍ تُل کلہٕ تھوٚد تہٕ وُچھن پانَس کھوٚورِ۔ اَنہٕ بیٚلہٕ اُدٕ پیٚراٹیوان وُچھ اُمِس لُوگ اُنٛدری ساری سپے کھوٚلہٕ۔ تَس ژٕابہٕ ساری سپے پانَس تھر تھر۔ تمۍ کھیٚنژ کلہٕ واپَس تہٕ تھووٚن کوٚتھن دوٚن منٛز باگ بیٚراہَس وُچھتھ اوس تَس اُنٛدری الاو گونٛد مت۔ بیتِس کالَس دوت پیٚرانَس نکھہ تہٕ بیوٚٹھ تَس نِش پتھرٕ تہٕ پھرِکہٕ ہیوٚت وَنُن تَس:

"چاچا پکھ ساَ بیٚرو۔"

راج وُلیَن کُرِنہٕ حرکت تہٕ۔ تَس بٔڑسے پٕتھر تھر پانَس۔ پیرآہن روٗٹ تمی شُند پھیٖوٗک تہٕ زیٖرِ دِوان دِوان ووٗن تَس بلیٖہٕ:

"چاچا یکھِ سآ بَنہٕ گرٕ ژھِ زیٖر۔"

راج وُلیَن تُل وار وار کلہٕ تھوٗد تہٕ لوٗگ پیرآہس کُن اَچھ ژومرآوِتھ وُچھنہٕ۔ وُچھن پیٹھ اوسُس نیٖوٗ ٹھ زٔہرٕ ہیٖتوٗہ اَسُن۔ دگہٕ لَد خَشُد۔

"شاباش پیٖترا۔ شاباش چھےٚ۔ گوَژسے تہٕ دُنیٖتھ تیٖمِس ہٕدٕ، ہکھرِس دَغا۔ دھوکہٕ۔"

پیرآہس گیہٕ یہٕ بوٗزِتھ تِتھس ہَنی تاو۔ تمُرٕ ڈٕ راج وُلیہٕ دوٕ شوَسے کوٗٹھی اَتھن مَنزٕ تہٕ ووٗنُس بَرٕ بکہٕ بتھ۔

"یہٕ ماوَن چاچایہٕ ماوَن۔ پیرا ہیٖکیا ژٕ سے زانہٕ دغا کرِتھ۔"

راج وُلیَن کوٗر زہر خشُد نہٕ پھیرُن دوٗ یمِس طرفَس بتھ۔ پیرآ پھیٖوٗرتَس برٕ وُنہٕ کُن۔ "چاچا ژٕ لوٗزسے کیاشُند بَنہٕ۔ یہٕ سزا خوش کرَی نہٕ دِ۔ مےٚ تیٖتھے لاکی گامہٕ گُڈٕ تہٕ دِژاس بعون نارِس کُن، مےٚ باسیوٗ زِ کُمی نام وُچھ آسی ژلان نہٕ شہ چھُ اَسہِ بَنہٕ دَوان۔ یہٕ اوسا میٖثون وہمہٕ کینہٕ بنزی اوس کانہٕ اَسہِ بَنتہٕ بَنہٕ لاران اَسہِ رٔٹنہٕ۔ لِہٰذا زون نہٕ مےٚ وَ تہٕ ٹھٔہرُن مُناسب بٔ دوٗر لیوٗس سیتوٗ دُسے نوٗری کُن تہٕ لاکی تَرٕ آدم دوٕسنہٕ بِنٕدگرٕ تہٕ دِژاس واپس ژٕسے ژھانڈٕ نہٕ۔ مگر بیٖتِس کانُس اوسُن آژھیٖوٗن اَشیٖن

پہٕ کنیتھ پٕسپد۔ پہٕ کیاز پٕسپد۔" یہٕ وَنان وَنان ژاد سہٕ شرفہ کنین
راج وُلِہ یِتھ تتر و وزِلیو پٹھ ووہ شِہ تہٕ گو تھوٗد دوٗپتھ۔ پیرا تہٕ ووٗتھ
تھوٗد تہٕ بٕڈ کھوٗژی کھوٗژی روٗٹن راج وُلِہ بِن آکھ یپتہٕ نِس اَکھس
مَنٛز— "چاچا پکھ۔ پکھ مےٚ سیتی۔ بہٕ چھس ناچون پیرا۔ پکھ۔"
" نہ۔ بہٕ گرٛھہ واپس گام تہٕ پیرار یمن۔ یمن دوہ شوژ۔
یمن دوہ شوژ۔" یہٕ وَنان وَنان دژاو سہٕ واپس وَ تہٕ پلرس کُن۔
پیرا دوٗیوو تس یپنہٕ۔ سہٕ بہوتس پاذن۔ "چاچا ہیوٗن
مان نا چاچا۔ پکھ تا مےٚ سیتی۔"
" چونے ہیے ما نیوم۔ گرٛھہ پیترا۔ گرٛھہ لالی بچار آسی پراران۔
گرٛھہ مےٚ مہٕ رٹھ وَ تھ۔ مےٚ تہٕ آسن تم پرارأن۔" تمہ موہ کلاو
کھور تہٕ دژاو پلس کُن بیٚنہٕ تمی یِم دوہ گُذاری ہتی آسی۔ تس
یہٕ یپتہٕ دژاو تمی شنٛد گرٕ۔ پیرار ووٗد یتھے کُنی کوہ تھلین پیٹھ پیٹھ
ٹھنڈین پکہٕ جوین پدین وُچھان۔ تس اوس نہٕ سوچنے تگان کیہہ
تس اوس سوٗرے عجیب باسان۔ فضوٗل۔ رُتہٕ ھی کھنڈی تُل تمی کلہ
تھوٗد تہٕ نظر آوِن یتر وٗ یتہٕ کُن نظر۔ راج وُلی اوس موٗڈس نش
ووتمت۔ افتابہٕ اوس لوسنس تیار۔ آمہٕ کِس گاشس مَنٛز
آسی راج وُلی تہٕ تشنٛد گرٕ رُتھا یہ ہیشہٕ یاسان یمہٕ اکھ اَکِس
مَنٛز آوِ نہٕ وار وار دور شنیا ہس مَنٛز جذب گیہٕ ●

لوگمٕت تہٕ وَتہ آسہٕ راوِمٕژ۔ بہٕ چھیٚیو سَے بیٚتھٕن دوہٕن ژھلیٚتھ
تھکٕرِ اَکِس ہٕلِس تَل۔"

راج وٕلِینٕ تَل بیٚیہٕ کلہٕ کوٚہ ٹھ پیٚٹھ نٕمُود تہٕ لُوگ پیٚراہس کُن وُچھنہٕ۔ پیٚراہس اوس ٹارِن مٔنزٕ اوٚش ہیٚران۔ تٕمہٕ وُن اَچھ ہٕٹرا ے کٔرِتھ وَرآے راج وٕلِیس "بہٕ چھُس نہٕ پوٚز وَنان۔ ژٕ چھکھ نا پٔرِتھ مےٚ پیٚٹھ، یَتہِ نِس پیٚراہَس پیٚٹھ۔" راج وٕلِین کوٚرُس کانہہ سۭتۍ ہلکہٕ آنکار زَن تَس پانَس پیٚٹھ تہٕ پٔرِتھ آس نہٕ۔ پیٚراہن ٹٔڈٕ راج وٕلِنۍ دوہٕ شوٚے اَتھ وۄہ لِدٕ آکھٕن مٔنزٕ تہٕ وۄن تَس۔

"چاچا وۄنۍ تہٕ نیکھ نیٚرو۔ یَتہٕ گٔژھ شام۔" راج وٕلِیٚن کٔر بوٚن نارَس کُن نظر تہٕ زِیُوٹھ وۄش تٕرٲوِتھ وۄن تَس "مےٚ ہیٚتہٕ مَنٛدٕ ہٕن شام گو۔ یَینٛدٕ خاطرٕ مےٚ یہٕ سورُے کرِیو۔ یَتہِ میٚژِ سۭتۍ تہٕ دُعا کٔرِیو۔ سوٚہ ہیٚتہٕ ژٕج مےٚ ترٲوِتھ نہٕ رٲو بوٚن ہیٚتھ نارَس مٔنزٕ۔ تٕمہٕ ترٲوِ وۄچھ شیٚنہٕ مانہٕ سۭتۍ تہٕ وۄنۍ آسہٕ خبر کٔنہٕ تَس شیٚنَس تَل ڈٲپھ ترٲوِ مٔژ نیٚٹھ درٕ۔"

پیٚراہَس زَن پیٚیہٕ شَنہٕ ترٕٹھ۔ تٕمۍ تہٕ اوس شیٚنہٕ مانہٕ ہیٚنٛد گٔژھر بوٚزمُت۔ مگر یہٕ ترٕٹھ چھیہٕ ریٚشمانہٕ پیٚر آمیٚک اوس نہٕ تَس گمانہٕ تہٕ تَس ژٕج کٔڑکھ نیٚرِتھ "نا چاچا نا۔ یہِ ما وَن۔ بہٕ نا ہیٚکہٕ نہٕ سَپدِتھ۔"

پیٚر اوس کلہٕ بوٚن کُن ترٲوِتھ مٔلزِمہٕ ہِنٛدی پاٹھۍ بیہِس۔

راج وٕلِیس بٕرٕ وۄتھ کٔنہٕ ہیٚتھ تہٕ پانَس زَن وَنان" ہاے ادرٕ یا۔